تصوير ابو عبد الرحمن الكردي

قەدەر

لە ڕووناکیی "قورئان" و "سوننەت"دا

منتدى إقرأ الثقافي
www.iqra.ahlamontada.com

محمد فتح الله گولەن
دایناوە

فاروق رسول یحیی
کردوویە بە کوردی

لتحميل انواع الكتب راجع: (مُنتَدى إقرَأ الثَقافِي)

براي دانلود كتابهاى مختلف مراجعه: (منتدى اقرا الثقافى)

بۆدابەزاندنی جۆرەها کتێب:سەردانی: (مُنتَدى إقرَأ الثَقافِي)

www. Iqra.ahlamontada.com

منتدى إقراء الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى , عربي , فارسي)

ئەم کتێبە:

- زانای پایەبەرز مامۆستا (محمد فتح الله گولەن) بە زمانی تورکی دایناوە.
- مامۆستا (ئیحسان قاسم صالحی) لە تورکیەوە وەرگێڕاوە بۆ عەرەبی.
- (فاروق رسول یحیی) لە عەرەبیەوە کردوویە بە کوردی.
- چاپی یەکەم: (١٤٢١ك - ٢٠٠١ز).
- مافی لەچاپدانی هی وەرگێڕە.

قەدەر

لە ڕووناکیی "قورئان" و "سوننەت"دا

زانای پایەبەرز

محمد فتح اللّە گولەن

دایناوە

فاروق رسول یحیی

کردوویە بە کوردی

به ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان

وتەیەکی پێویست

سوپاس و ستایشی هەتاهەتایی و شایان بۆ خوای گەورە و، دروودی نەبڕاوەی ئەو خواوەندەش بۆ سەر گیانی پێغەمبەری خۆشەویست و سەروەرمان حەزرەتی محمدی ئەمین ﷺ و بۆ گیانی سەرجەم ئال و یاران و شوێنکەوتوانی.

چەند ساڵێك پێش ئێستا مامۆستای بەڕێز (ئیحسان قاسم سالحی) ئەم کتێبەی لە تورکییەوە کردبوو بە عەرەبی و، پاشان بەوپەڕی لەخۆبوردەیی وتەوازوعەوە داوای لێ کردم پێش چاپکردنی کتێبەکە بە دارشتنی وەرگێڕانە عەرەبییەکەیدا بڕۆمەوە و لەو لایەنەوە پێشنیارەکانم بخەمە ڕوو. منیش بەڵێنم دا کە خواستەکەی بهێنمەدی و کتێبەکەی بۆ بخوێنمەوە.

لێتان ناشارمەوە کە یەکەم جار بەو نیازەوە دەستم بە خوێندنەوەی کرد. بەڵام دوایی کە هەر جارەو لاپەڕەیەکی نوێم لێ دەخوێندەوە پتر نرخ و بەهای کتێبەکەم بۆ دەردەکەوت و زیاتر وەڵامی پرسیارەکانی خۆمم بە ڕوونی تێدا دەبینییەوە کە لە مێژە لەناو کتێبەکاندا بە دوایاندا عەودالْ بووم! بۆیە ئەم کتێبە سەرنجی ڕاکێشام و، ڕوخسەتی وەرگێڕانیم لە مامۆستای ناوبراو وەرگرت و، بە پشتیوانیی خوای گەورە دوای کەمتر لە ساڵێك دەستنووسی ئەم وەرگێڕانە کوردییەشمان هێنایە بەرهەم. بەڵام لەو ساتە وەختەوە هەر بۆ دەرفەتێك دەگەڕێم لەچاپی بدەم و خوێنەرانی بەڕێزیش بە زمانی کوردی سوود و بەهرەی لێ وەربگرن. وا ئێستا خوای گەورە ئەو دەرووەشی کردەوە و، بەم شێوەیە خستمانە بەر دیدی ئێوەی خوێنەری بەڕێزەوە، بەو هیوایەی کە سوودی چاوەڕوان کراوی بۆ ئێوەش تێدا بێت و، دوعای وەرگرتن و لێخۆشبوونیش بفەرموون بۆ دانەری کتێبەکە و وەرگێڕی هەردوو زمانەکە و هەر کەسێکی تریش کە ڕۆڵی ئیجابیی لە ئامادەکردنی ئەم بەرهەمەدا بووە.

وصلی الله علی سیدنا محمد النبي الأمي وعلی آله وصحبه وسلم.

والحمد لله رب العالمین.

فاروق رسول یحیـی

بسم الله الرحـــمن الرحيم

پێشەکی

هەر لە دێر زەمانەوە مەسەلەی "قەدەر" بە جێی بێ‌هەڵخلیسکان دانراوە. بۆیە زانایانی ئیسلام تەنها گرنگترینی بناغەکانی "قەدەر"یان بە ئایەت و فەرموودە پیرۆزەکان و بە چەشنێکی پوخت و کورت خستووەتە ڕوو، بێ ئەوەی خۆیان لە قەرەی لایەنە قووڵ و پەرش و بڵاوەکانی بدەن، تاکو خەڵکی عەوام و نەشارەزا لەو ڕێگا پێچاوپێچانەی قەدەردا سەرگەردان و ون نەبن کاتێ بیر لە درێژەپێدانە وردەکانی قەدەر دەکەنەوە یان لێیان دەکۆڵنەوە.

بەڵام ڕۆژ لە دوای ڕۆژ "بیری ماددی" لە سەرانسەری جیهاندا بە ڕادەیەك پەرەی سەند کە بوو بە بناغەی سیستەم و ڕژێمی هەندێ دەوڵەت و، بەردی بناغەی خوێندنیش لە ئاستی سەرتاسەری جیهاندا. هەر لەم کاتەدا زەنگی مەترسی و ئینزاریش لای خۆمان دەستی بە لێدان کرد؛ چونکە ئەم بیرە، وردە وردە، مەڵبەندەکانی فێرکردنی ناو جیهانی ئیسلامیشی گرتەوە و بە چەشنێك تەشەنەی کرد وەك بڵێیت شێوازێك بێت کە پێویست بێت چاوی لێ بکرێت! ئەوەبوو ئەم بیرە لە ڕێی بڵاوکردنەوەی گومان و دوودڵی‌یەکانەوە، گیانی ڕەخنەی لە ناوەندە گشتی و تایبەتی‌یەکاندا گەشە پێدا و، ماددی‌یەکانیش بابەتەکانی قەدەریان قۆزتەوە و وەك بوارێکی لەبار و زەوی‌یەکی نەرم‌ونۆڵ و بەکەڵك بۆ ئەو مەبەستە بەکاریان هێنا و، بە هەموو هێزێکەوە هێرشەکانیان لەوێوە ئاراستە کرد، لە کاتێکدا کە موسڵمانان خۆیان لە تاوتوێ‌کردن و لێدوانی ئەو چەشنە باس و بابەتانە دەپاراست و دوورەپەرێزی‌یان لێ دەکرد.

خۆ ئەم وەچە نوێ‌یانەی ئێستا کە لە خوێندنی ئایینی بێ‌بەش کراون و لێی دابڕاون، تابڵێیت لاواز و بێ‌چەك و بێ‌پارێزگارین لە بەرامبەر ئەم هێرشە سەخت و چڕانەدا. بۆیە بە سەرسامی و سەرگەردانی مانەوە، تەنانەت بەشێکی زۆریشیان نەیانتوانی هێندە خۆیان ڕابگرن کە پارێزگاری لە خۆیشیان بکەن و نەکەونە خوارەوە بۆ ناو گێژاوی ئینکاری و سەرسەختی!

دیارە حاڵی بەرە(جبهة)ی ئێمەش لە شوێنەکانی تر باشتر نەبوو، چونکە پێشتر خۆی بۆ ئەم زۆرانبازی و ململانێ‌یە ئامادە نەکردبوو، هەروەك ئەو زانیاری‌یانەش کە هەر لە

مێژە لە لامـان کەلەکە بووبـوون هیـچ سـوودێکیان تێدا نەبوو لـە ڕووبەڕووبوونـەوەی چەکە نوێکانی هێرشی ئێستادا. ئەمە جگە لەوەی کە بـەرەی بەرامبـەرمان: (یەکـەم) بـە چەشـنێکی ڕێکخراوی ورد و بـە کەسـایەتی‌یەکی مەعنـەویی جیهانی‌یـەوە هـاتبووە پێشـەوە و.. (دووهـەمیش) ئامـانجی ئـەو تەنـها ڕووخـاندن و کاولکـاری بـوو لـە بریـی ئاوەدانکردنەوە، کە ئەمەیان کارێکی قورس و دژوارە و.. (سێ‌هەمیش) تەوژمی ئیلحاد هێندە بـەهێز و پەرەسـێن بـوو کـە بە وێنـەی پەتا بڵاو دەبووەوە و بـە خێرایی تەشـەنەی دەکرد.

کەواتە ئەو دوو "بەرە" دژ بە یەکە لەم ململانێ‌یەدا هاوتای یەکتری نـەبوون، بـەڵکو بەرەی ئەولا خاوەنی کێش و قورسایی‌یەکی لەبەرچاو بوو، ئەمـەش هـانی غیرەتمـەندان و کەسانی خاوەن ویژدانی دا کە خەمی چارەنووسی نەتەوەکەمان بخۆن، بە تایبـەت کاتێ کە ئەم بیرە بە وێنەی گڕگرتنی پووش و پەڵاش لەناو چینەکانی خەڵکی‌دا پەرەی سەند و تەنانەت چایخانە و کۆڕە گشتی‌یەکانیشی گرتەوە.

ئا لـەم کاتـە ناسـك و سـەختەدا، زانـای مـەزن و پایەبـەرز مامۆستا "محمـد فتـح الله گولـەن" لـە شـێوەی پرسـیار و وەڵام و گفتوگـۆدا دەسـتی دایـە ئامۆژگـاری و پێشکەش‌کردنی وانە و ڕێنمایی‌یەکانی و، لە گۆڕەپانێکی یەکجار فراوانی کـار کردن‌دا بۆ ئەم مەبەستە لێ برا، هەر لە کورسیی وەعز و ئامۆژگاریی مزگەوتەکانەوە بۆ چایخانە گشتی‌یەکان کە لە هەموو شوێنە جیاجیاکانی شاردا بـڵاون و، تا دەگاتە ناوەندەکـانی زانکۆ و چینەکانی ڕۆشنبیران. ئێمـە لـەو شایەتانەین کـە ئـەم کـارە سـەروەر و خزمەتـە مەزنەیمان بە چاوی خۆمان بینـی، چونکـە هـەر پرسیارێك لـە هەرکەسێکەوە و بـە هـەر شێوازێك و بێ دوودڵی ئاراستە بکرایە، یەکسـەر وەڵامـی تێر و تەسـەل و شیفابەخشی ئەو پرسیارەی دەدرایەوە، بە تایبەت ئەو پرسیارانەی کە لە بابەتەکانی قەدەرەوە ئاراستە دەکران و بەهۆی ئەو تەم و مژەی کە بە سـەریانەوەیە، دەبن بەمایەی پێ‌هەڵخلیسـکانی ئەوانـەی لێـی دەدوێن. هـەموو ئـەو وەڵامانەش هێنـدە ڕوون و ئاشـکرابوون توانی‌یـان چڵکی ئەو گومان و دوودڵی‌یانە لابـەن کە لـە ژیری و زەینـەکان نیشتبوون، هـەروەك بیرەکانیشیان لە چەپەڵی‌یە سەر لێ‌شێوێنەکانی گشـت جۆرەکـانی "گومڕایی" خـاوێن دەکردەوە. بـە چـاوی خۆمـان ئـەو ئاڵوگۆڕانـەمان دەبینـی کـە لـەو خەڵکـەدا بـەرچاو دەکـەوت، چونکـە سـەرجەمی ئـەم دانیشـتنانە بەگوێ‌پێ‌نـەدان و پشت‌گوێ‌خسـتنی باسەکان لە لایەن دانیشتووانەوە، بە تایبەت لە چایخانەکان‌دا، تەنانـەت هـەندێ جـار بـە دەربڕینی ڕێز لـێ‌نەنان و گوێ‌ڕانەگرتن، یان بەرپەرچدانەوەی دەسـتکرد و غەڵبەغـەڵب

دروست‌كردن، ئەو كۆڕانــە دەســتی پــێ دەكــرد، بــەڵام پــاش ماوەیــەك و وردە وردە دانیشتووان دەبوون بــە گوێ‌بیســتی جیددی و ئینجا كش‌ومات بۆ گوێ‌ڕاگرتن لەو گفت‌وگۆیانە دادەنیشتن، دەت‌وت باڵندە بەسەریانەوە نیشتووەتەوە!

ئـەو پرسـیار و وەڵامانـەش لەســەر شـریتی كاسـێت تۆمـار دەكــران و پاشــان دەستاودەستیان پێ دەكرا و، لەم ڕێیەوە خوای گەورە گەلێ كەسی سەرگەردانی لە زۆنگاوی گومڕایی دەرهێنا و، ئنجا ئەوانیش بوون بەهۆی ڕزگاربوونی هاوەڵەكانیان. چونكە ئەو قسە و گوفتارانەی كە لەو گفت‌وگۆیانەدا ئاراستە دەكران چەند وشەیەكی سارد و سڕ و تەعبیری وشكی مەنتیقی و بێ گیان نەبوون، بەڵكو چەند "بەر"ێك بوون كە درەختی دڵێكی خەمبار گرتبوونی و بە فرمێسكەكانی چاوێك ئاودێری كرابوون كە لەناوچوونی تەواوەتیی "جیل"ێكی بەدبەختی بینیبوو، ئەو جیلـەی كە تەسلیم‌بوون و ملكەچیی لەدەست دابوو، هەروەك بناغەكانی ڕێز و ئیحترامیشی لێك هەڵوەشـابوون و لە هەڵدێرەكانی ئینكاری و سەرسەختی‌دا كەوتبووە خوارەوە!

بەڵێ، ئەو وشـانە گـەرم‌وگوڕی و حەیەوییـەت و سۆز و میهرەبانی‌یەكی ئـەوتۆیان لەگەڵ خۆ هەڵگرتبوو كە بوون بەهۆی گێڕانەوەی زۆر كەس بۆ لای هەست و شعوری ڕاست و دروستی خۆیـان، تەنانـەت هـانی دان ئیمـانی كەسـانی نزیكی خۆیشیان - بە ئیزنی خوا - ڕزگار بكەن.. هەروەها ئەو وشانە لەرینەوە و ڕاچڵەكینی ویژدانێك بـوون كـە لـە دەرمانخانــەی قورئــانی حــەكیم‌دا دەرمــانێكی ئــەوتۆی هــەڵبژارد كاریگــەریی ئاشكرای بۆ چارەسەریی ژیریـی ئەوكەسـانە تێدا بێـت كـە گوفتـاری ئاراسـتە دەكـردن لەوانەی كە هەندێكیان تەنانەت داب و ڕێ و شوێنی پرسیاركردنیشیان نـەدەزانی! ئیتر بە وێنەی پزیشكی شارەزا و كارامە مەڵهەمی سارێژكاری لەسەر زامەكانیان دادەنا و بە سۆز و میهرێكی لەڕادەبەدەریشەوە دەرمانی شیفابەخشی پێ دەنۆشین، بە فەزڵی خـوای گەورەش چەندین ئەنجامی جوان و ڕەنگینی لە "جیهانی ڕۆح"ی گوێ‌بیستاندا بەرهـەم دەهێنا.

ئـەم كتێبـەی بەردەسـتمان "بابـەتی قـەدەر" لـە ڕوخســارە پێناســەیی‌یەكەی‌دا و لــە ڕووبەرێكی فراوانی بە ئەندازەی گەردووندا پێش‌چاوی گوێ‌بیستان دەخات، چونكـە ئەو ڕێسـا یەكجار وردە دەردەخـات كـە لـە سەرتاسـەری گـەردووندا هەیە، هــەر لــە گەردیلە و ناوك و تۆوەكانەوە تا دەگاتە هەسارە و گەلەستێرەكان و، ڕوونی دەكاتەوە كـە هـەموو بوونـەوەرێك هـەر لـە سـەرەتای دروست‌بوونیەوە تـەصمیم و نەخشـەی بـۆ كێشــراوە. هــەروەها دەری‌دەخـات كــە: ڕوون‌بوونــەوەی "واتــای قــەدەر" لــە نــاخی

مرۆڤدا و شی کردنەوەی نهێنی‌یەکانی - یەك لە دوای یەك - خاڵێکی تری بنەڕەتی‌یە لەم مەسەلەیەدا. هەروەك سەرنجیش بۆ جیاوازی‌یەکانی چەمکی "قەدەر" ڕادەکێشێت لە لای ئەو کەسەی کە لە سەرەتای ڕێگادایە و ئەو کەسەش کە چەند قۆناغێکی دووری لە قووڵایی ئیمان و نهێنیی ئیخلاس و نقوم‌بوونی لە خواپەرستی‌دا بڕیوە تا گەیشتووەتە دوا پلەکان.

جگە لەمانە، خوێنەر لەوەش ئاگادار دەکاتەوە کە زانینی هەندێ لە وردەکاری‌یەکانی عیلمی قیافەت و شی کردنەوەی هەندێ لە نهێنی و ئەرکەکانی ماهییەتی ڕۆح لە ڕێی ڕوخسار و سەروسیمای مرۆڤەوە، ئەویش هەر لە بابەتی قەدەرە.

لە لایەکی تریشەوە بوار بە بەشی "ویستی مرۆڤ" دەدات کە شتێکی هەندەکی و لاواز و گوێڕەیی‌یە. لە هەمان کاتدا ئەهلی بەصیرەت لە پێوەر و حەقیقەتی شایەتی‌دانی "ویجدان" تێ دەگەیەنێت، هەر لە بەرپرسیاریی مرۆڤ لە کردەوەکانیەوە - بێ ئەوەی مافی لەخۆبایی‌بوونی بێت - تا دەگاتە کێشەی: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾؟

لە ڕاستی‌دا بەنرخیی وەڵامەکان جوانی‌یەکی تر دەهاوێتە سەر بابەتەکە.

سێ بەشی یەکەمی ئەم کتێبە، زنجیرە پەند و ئامۆژگاری و وانە و ڕێنمایی‌یەکیان لە خۆدا کۆکردووەتەوە کە دانەری بەڕێز بەسەرپێی‌یەوە ئاراستەی کردوون و ڕاستەوخۆ لەسەر شریتی کاسێت تۆمار کراون و ئنجا لەبەر کاسێتەکان نووسراونەتەوە و، پاشان خراونەتەوە بەردەستی مامۆستای دانەر، ئنجا دوای پوختەکاری و پێداچوونەوە، ئایەت و فەرموودە پیرۆزەکانیشی تەخریج کراون.

بەڵام بەشی چوارەمی ئەم کتێبە، وەڵامی ئەو پرسیارانەیە کە لە ڕێی چەند هۆکارێکی جیاجیا و لە چەند بابەتێکی جۆراوجۆردا ئاراستەی مامۆستای بەڕێز کراون.

پاشان دوای ڕێکخستنی بابەتەکانی ئەم کتێبە بەم شێوەیەی کە باس کرا، پێڕستەکانیشی بۆ دانرا و، بە تەواوەتی بوو بە کتێبێکی سەرچاوەیی.

هەرچەند ئێستا وا دەردەکەوێت کە هێرشە چڕ و پڕ و ڕێکخراوەکان ڕاوەستابن، بەڵام چرپەچرپەکانی نەفس و وەسوەسەکانی شەیتان گەلێ جار هێمنی و خاوێنیی جیهانی ناوخۆی دڵ و دەروونمان دەشێوێنن و لێڵی دەکەن، ئەمەش کارێك دەکات کە پێویستی‌یەکانمان بەم دەرمانە شیفابەخشانە هەردەم زیاد بکەن.

لە ڕاستی‌دا ئەم کتێبە (قەدەر لە ڕووناکیی قورئان و سوننەت‌دا) تەنها وەڵامی چەند پرسیارێکی ئاراستەکراو نی‌یە، بەڵکو بریتی‌یە لە چەند تیشکێکی ئیمانیی ئەوتۆ کە "دڵ" و "ژیری" و "ویجدان" دڵنیایی خۆیانی تێدا دەبیننەوە.

ئالێرەوەیە کە پێویستیی گەرموگوڕ و بەردەوام بەم کتێبە هەمیشە هەر دەمێنێت، لە ڕاستیدا کارکردن لە ئاستێکی جیهانیدا بۆ ئیمان و قورئان، دوای ئەمە دەست پێ دەکات. چونکە سەرتاسەری جیهان بە تایبەت ئەوروپا و ئەمریکا پێویستیان بەم حەقیقەتانەیە کە هیچ شتێکی لە بارەوە نازانن. بۆیە - پشت بەخوا - ئەم ڕاستییانە بۆ زمانەکانی تر وەردەگێڕین، تاکو سوود بە ڕووبەرێکی فراوانتری گرۆی ئادەمیزاد بگەیەنن.

ئێمەش ئەم بۆنەیە بە هەل دەزانین کە سوپاسی گەرموگوڕ پێشکەشی مامۆستای بەڕێزمان بکەین و، نزای خێر بۆ گشت ئەو کەسانەش بکەین کە بوون بە مایەی بەرهەمهێنان و بەئەنجام گەیاندنی ئەم کارە پیرۆزە. هەروەك لە خوای گەورەی بەتوانا دەپاڕێمەوە کە تەمەنێکی بەپیت و بەرەکەت بە مامۆستامان ببەخشێت و لە تەواو کردنی بانگەوازەکەیدا سەری بخات. ئامین.

صەفوەت سەنیح

* * *

بەشی یەکەم:

قەدەر و لایەنە جیاجیاکانی

دەروازەیەك

"قەدەر" بریتی‌یە لە: تەقدیر و دەست‌نیشانکاریی خوای گەورەی خاوەن زانیاریی ڕەها سەبارەت بە "ڕابوردوو" و "ئێستا" و "داهاتوو". ئەو خوایەی کە هەموو ئەو شتانە بە وێنەی خاڵێکی بچووك وان لە پێش‌چاوی‌دا، بەڵکو هەر هیچ شتێك نی‌یە کە سەبارەت بە خوای گەورە ناوی: "ڕابوردوو" و "ئێستا" و "ئاینده"ی لێ بنرێت..

"قەدەر" بریتی‌یە لەم زانین و بینینە و، پاشان تۆمارکردنی تەواوەتیی هەرچی بووە و دەبێت، پێش ئەوەی ببێت، لە "کیتابی موبین"دا[1]. چونکە هەر تەنها خواوەندە کە بە زانست و تەقدیری خۆی دەورانەوەری بوونی هەموو شتێکی ناو بوونەوەری داوە و ئاگای لە هەموو ئەو شتانەیە کە دێنە "وجوود" هەر لە بچووکترین گەردیلەوە تا دەگاتە گەورەترینی گەلەستێرەکان و تەنانەت مرۆڤیش، پاشان ڕێکخستنی هەموو شتێك بەپێی "وجوودی عیلمی"یان و دەستنیشانکردن و پۆلێن‌کردن و تۆمارکردن و تەقدیرکردنیان لە لایەن خوای گەورەوە، بەوەی کە لە بازنەی "زانست"ی خۆیەوە دەریان‌دەهێنێت و دەیانخاتە بازنەی "توانست" و "ویست"ی خۆی. بەم کارەش ئەو بوونەوەرە دەهێنێتەڕوو لە جیهانی دەرەکی واتە لە جیهانی "وجوود"دا.

"باوەڕ بە قەدەر" یەکێکە لە شەش پایەکانی ئیمان، چونکە هەروەك مرۆڤ بە بێ‌گومانی و بە چەشنێکی بەدیهی باوەڕی بە "خوای گەورە و مەلائیکەتانی و کتێبەکانی و پێغەمبەرانی و زیندووبوونەوەی پاش مردن" هەیە، بە هەمان بێ‌گومانی و بەڵگەنەویستیش باوەڕی بە "قەدەر" هەیە. کەواتە ناگونجێ تەسەووری باوەڕ بە قەدەر لە دەرەوەی بازنەی باوەڕ بە پایەکانی تری ئیمان‌دا بکرێت.

قەدەریش تەنها لەو شتانەدا دەکرێت ببێت بە بابەتی باس و لێکۆڵینەوە کە تایبەتن بە مرۆڤەوە، وەك ئەو بیرکردنەوە و هەڵس‌وکەوت و جموجووڵانەی کە کاریگەریی

---

(١) بۆ تێگەیشتن لە "کیتابی موبین" بەم بۆچوونەی ئێرە، بڕوانە: سەرجەمی پەیامەکانی نوور – بەرگی یەکەم(وتەکان) ل ٧٨٣-٧٨٤ یان پەیامی: (من) پەراوێزی ل ٤١ - ٤٣.

"ویست"ی مرۆڤیان تێدایە. دیارە هەموو ئەو بابەتانەی کە پەیوەندییان بە قەدەرەوە هەیە گرنگی و بەهایان لەوەدایە کە لەمەڕ "ویستی مرۆڤ" دەدوێن، دەنا هەر شتێك لە بارەی قەدەرەوە بوترێت وەك پێناساندنی شتی ناسراوی لێ دێت. واتە کاتێ کە بیر لە مرۆڤ و ویستی مرۆڤ ناکەینەوە ئەوا هەموو گوفتارێکمان سەبارەت بە قەدەر لە واتا و ناوەرۆك بەتاڵ دەبێت. چونکە هەروەك "بوونی مرۆڤ" واتا و ڕەنگێکی بەبەر بوونەوەر پۆشیوە، بە هەمان جۆر "ویستە جوزئی‌یە"کەشی گرنگیی بە مەسەلەی "قەدەر" داوە و ڕەنگێکی تایبەتیی پێ بەخشیوە.

لەبەر ئەوە، ئێمە لەم کتێبەدا لەو قەدەرە دەکۆڵینەوە کە پەیوەندیی بە "ویستی مرۆڤ"ەوە هەیە و، لە هەمان کاتدا بە دوای وەڵامی ئەو پرسیارانەشدا دەگەڕێین کە هەر لە مێژە سەبارەت بە "جوزئی ئیختیاری" بە زەینی مرۆڤدا هاتوون.

لە خوای گەورەی بەتوانا دەپاڕێینەوە کە تێگەیشتن و تێگەیاندنی قەدەرمان ئیلهام بکات لە ڕووناکیی ئەو ڕێڕەوەی کە ئەهلی سونەت و جەماعەتی لەسەرە، هەر تەوفیقێکیش لەم چەشنە باس و لێکۆڵینەوانەدا دێتە ڕێمان هەر تەنها بەخشش و چاکەی خوای گەورەیە، هۆکاریشمان بۆ دەستکەوتنی ئەو تەوفیقەی خواوەند تەنها دەستەوسانی و هەژاریمانە.

* * *

١- واتاکانی قەدەر لە "زمان" و "زاراوە"دا..

قەدەر لە زمانی عەرەبیدا بە واتای "التقدیر" واتە دەستنیشانکردن دێت. ئەوەتا دەڵێن: "قدّرَ الشیء بالشیء". واتە: ئەو شتەی بەوی تر هەڵسەنگاند و بە ئەندازەی ئەوی لێ کرد. هەروەها دەوترێ: "قدّرَ الأمرَ". واتە: کارەکەی سازاند و بەڕێی کرد و بڕیاری لەسەر دا. هەروەك بە واتای هێز و وزەش بەکار دێت. خۆ کاتێ کە ئەم وشەیە بە فراوانتر بەکار دەهێنرێت، ئەوا واتای: بڕیار لەسەردان و، جێبەجێ کردنی بڕیار، دەگرێتەخۆ.

ئنجا لە کۆی هەموو ئەم واتایانەوە بۆمان دەردەکەوێت کە قەدەر لە "زاراوە"ی ئیماندا بریتییە لە: هەموو ئەو قەزا و حوکمانەی کە خوای گەورە دەستنیشانیان دەکات و بڕیاریان لەسەر دەدات.

ئەم ئایەتە مەزنانەی خوارەوە پشتی ئەم پێناسەیەی سەرەوە دەگرن:

﴿وعندَهُ مَفَاتحُ الغَيبِ لا يَعلَمُهَا إلاّ هو ويَعلَمُ مَا في البَرّ وَالبَحرِ ومَا تَسْقطُ مِن وَرَقةٍ إلاّ يَعلَمُهَا ولا حَبَّةٍ في ظُلُماتِ الأرضِ وَلَا رَطْبٍ وَلا يَابسٍ إلاّ في كتابٍ مُبين﴾(الانعام:٥٩).

﴿قُل لا أملكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلانَفعاً إلاّ مَا شَاءَ الله، لِكُلّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُم لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقدِمُونَ﴾(يونس:٤٩).

﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ والأَرضِ إلاّ فِي كِتَابٍ مُبِين﴾(النمل:٧٥).

﴿إنَّا نَحْنُ نُحيِي الْمَوتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وآثارَهُم وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِين﴾(يس:١٢).

﴿بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ * فِي لَوحٍ مَحفُوظ﴾(البروج:٢١-٢٢).

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذا الوَعْدُ إنْ كُنتُم صَادِقِينَ * قُل إنَّمَا العِلْمُ عِنْدَ الله وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾(الملك:٢٥-٢٦).

قەزا و قەدەریش لە ڕوویەکەوە بە یەك واتا دێن، کەچی لە ڕوویەکی ترەوە و لە واتایەکی دیکەدا "قەدەر" هەموو ئەو شتانە دەگرێتەوە کە خواوەند تەقدیری کردوون، بەڵام "قەزا" جێبەجێ کردنی ئەم تەقدیرەیە و ئەنجامدان و ڕاپی کردنی فەرمانی ئەو دەستنیشانکارییەیە.

هەروەها "قەدەر" بریتییە لە گێڕانەوەی هەموو شتێك لە پێش بوونیدا، واتە گێڕانەوەی "وجوودە عیلمی"یەکەی بۆ خوای گەورە لە نەخشەیەکی "زانست"ی ئەودا. چونکە ئەو شتانەی کە ئامادە کراون بێنە ناو وجوودەوە و هەوڵ دەدەن جێی خۆیان لە زنجیرەی بوونەوەراندا بگرن، هەموویان لە لەوحی "کوژانەوە و نووسین"(المحو والإثبات)دا دەنووسرێن، کە لەوحێکە لە لایەن مەلائیکەتانەوە و لە ڕووی نووسینەکانی "لەوحی مەحفووظ"ەوە دەگیرێتەوە و دەنووسرێتەوە، کە ئەویش لە ناوەندی زانستی هەمەلایەنگیری خوای گەورەدایە. کەواتە "قەدەر" پێکەوەهاتنی "بەدیهێنانەکانی" خوای گەورەیە لەگەڵ "دەستکەوت"ی مرۆڤدا. واتە کاتێ کە مرۆڤ دەست دەداتە هەر کارێك ئەو کارە بە ویستی خۆی ئەنجام دەدات و خوای گەورەش بە ویستی خۆی ئەو کارەی بۆ بەدیدەهێنێت. کەواتە قەدەر بریتییە لە تەقدیری خوای گەورە بەهۆی زانستی ئەزەلی و ئەبەدیی خۆی سەبارەت بە بوونی هەموو شتێك پێش بوون و دوای بوونیشیان و چارەنووسی ئایندەشیان. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە ئەو بۆچوونەی پێی وایە: "قەدەر تەنها ناونیشانی زانستی خوایە" بۆچوونێکی ڕاست و دروست نییە. چونکە واتای قەدەر جگە لەوەی کە تەقدیر و دەستنیشانکردنی شتان دەگەیەنێت لە ڕێی "زانست"ی خواوەندەوە، ئەوەش دەگەیەنێت کە هەموو ئەو شتانە لە لایەن سیفەتەکانی تری وەك "بیستن و بینین و ویست و ئیرادە"ی خوای گەورەشەوە تەقدیر و دەستنیشان کراون. جا مادەم وایە،

ئەوا ئینکاری کردنی قەدەر لە ڕاستیدا ئینکاریی هەموو سیفەتەکانی خوای گەورە دەگەیەنێت. هەر لەبەر ئەممەشە کە بەشێکی زۆری لێکۆڵەران بابەتی قەدەریان لە ناوەندی باسی خوایەتیی خوای گەورەدا ڕوون کردووەتەوە و وتوویانە: پێویست ناکات باسێکی سەربەخۆ بۆ قەدەر تەرخان بکرێت، چونکە زەرووڕەت داخوازی ئەوەیە مەسەلەی "قەدەر" لە ناوەندی باسی "ئولووهییەت"دا پێش‌چاو بخرێت.

بەڵام ئێمە وەك ئەوان ناڕوانینە مەسەلەکە، چونکە ئەم گۆشەی ڕوانینە لەوانەیە لە ڕوویەکەوە بۆنی ئەوەی لێ بێت کە "قەدەر" لە ناوەندی پایەکانی ئیماندا دانەنرێت.

لەبەر ئەوەیە کە دەڵێین: هەروەك باوەڕمان بە "خوای گەورە و مەلائیکەتانی و کتێبەکانی و پێغەمبەرانی و زیندوبوونەوەی پاش مردن" هەیە، بە هەمان جۆر باوەڕیشمان بە "قەدەر" هەیە. ئەممەش بۆ ئەوەی گوفتارێکمان لە زار دەرنەچێت کە چ بە پوختی و چ بە دووروودرێژی و چ بە هەر شێوەیەك ئاماژەی تێدا بێت بۆ ئینکاریی "ئیمان بە قەدەر" وەك پایەیەك لە پایەکانی ئیمان.

خۆ ئەگەر ئەسڵی مەسەلەکە ڕەچاو بکەین، ئەوا دەبینین ئیمامی ئەحمەدی کوڕی حەنبەل دەفەرموێ: "القدر من القدرة". کەواتە ئەو کەسەی ئینکاریی قەدەر بکات ئەوا ئینکاریی گەلێ کاروباری ئەوتۆ دەکات کە تایبەتن بە ئولووهییەتی خوای گەورەوە. واتە عەقیدەی ئولووهییەت لە دڵدا لەق دەبێت و سیستەم و بیر و بناغەی چەمکە ئیمانی‌یەکانیش یەك لە دوای یەك لە بن هەڵدەوەشێن.

ئا لێرەوەیە کە "قەدەر" بە بابەتێکی گرنگ دانراوە. ئەوانەش کە لە ناوەندی چەمکەکانی ئەهلی سوننەت و جەماعەتدا لە قەدەر نەکۆڵیونەتەوە، لە ڕێ ترازاون و دووچاری گومڕایی بوون. عەقلانی‌یەتی موعتەزیلەکان و حەتمییەتی جەبری‌یەکان هەندێکن لەو گومڕایی و لە ڕێ ترازانە.

٢- ئەو قەدەرە "جەبری"یەی کە بەسەر گەردووندا زاڵە.

ئەو فەرمانڕەوایەی کە فەرمانی لە سەرتاسەری گەردووندا زاڵە، بریتی‌یە لە قەدەر و تەقدیر و ڕێسا و پێکەوەگونجان و نەخشە و تەرازوو و هاوسەنگی و ڕێکی.

ئایەتە مەزنەکانی قورئان ئەم "قەدەر"ە ڕێکخەرەی گەردوونمان تێ‌دەگەیەنن:

﴿اللهُ يَعلَمُ مَا تَحمِلُ كُلُّ أُنثى وَمَا تَغِيضُ الأرحَامُ وَمَا تَزدَادُ وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار ۞ عَالِمُ الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ الكَبِيرُ المُتَعَال ۞ سَواءٌ مِنكُم مَن أسَرَّ القَول وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُستَخفٍ بِاللَّيلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾(الرعد:٨-١٠).

﴿وَإِنْ مِن شَيءٍ إِلا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ إِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾(الحجر:٢١).

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾(الرحمن:٧).

بەڵێ، قەدەر هێندە فراوانە کە هەموو گەردوون دەگرێتەوە و شمووڵی هەموو شتێکی ناوی دەکات، بە رادەیەك کە ناتوانرێت تەسەووری هیچ شتێك بکرێت کە لە دەرەوەی قەدەردا بێت. چونکە خوای گەورەی بەدیهێنەری گەردوون بە زانینی هەمەلایەنگری خۆی تەرازوو و رێکی و رێسا و رێکخستن و ئەندازەیەکی دیاری کراوی لە هەموو شتێکدا داناوە، هەر لە چەکەرەکردنی ناوك و دەغڵ و دانەکانەوە تا دەگاتە بووژانەوەی بەهاری رەنگین و، هەر لە نەخشاندنی شێوە و ڕوخساری مرۆڤ لەناو رەحمی دایکاندا تا دەگاتە لەدایکبوونی ئەستێرەکان لە گەلەستێرە(مجرة) مەزنەکاندا. تەنانەت هەموو ئەو کتێبانەی کە لە سەدان هەزار دانە تێپەڕ دەبن و زانا لێکۆڵەرەکانی سەرتاسەری جیهان دایانناون، لە ڕاستیدا، تەرجەمە و ڕوونکەرەوەی ئەم رێسا و رێكوپێکی و تەقدیرە هەمەلایەنە و گشتگیرەن.

ئەم قەدەرەی کە بە سەر گەردووندا زاڵ و فەرمانڕەوایە، شتێکە دوور و نزیك.. دۆست و دوژمن.. ئیمانداری باوەڕدار و کافری سەرسەخت باوەڕی پێ دەکەن، تەنانەت "مارکس"یش کاتێ کە لە "حەتمییەت" دەدوێت لە ڕاستیدا ئەم قەدەرە فەرمانڕەوایەی گەردوون پێشچاو دەخات!

هەرچەند هەندێ لە زانایانی موسڵمانی وەك "ابن خلدون" دان بە جۆرە حەتمییەتێکدا دەنێن، تەنانەت ژیانی کۆمەڵایەتیش دەخەنە ژێر ڕکێفی ئەو حەتمییەتە، بە وێنەی چەمکی "حەتمییەتی مێژوویی" کە لە خۆرئاوادا باوە؛ کەچی ئێمە لە ناوەندی چەمکی "ئەهلی سوننەت و جەماعەت"دا ئەم حەتمییەتە بە چەند مەرجێکی تایبەتییەوە دەبەستینەوە و بە شێوەیەکی ڕەها(مطلق) وەری ناگرین، مەگەر لەگەڵ ئەو مەرجانەدا. دەبێ بیشزانرێت کە ئێمە دان بە بوونی قەدەرێکدا دەنێین کە فەرمانڕەوا و زاڵە بەسەر هەموو شتێك تەنانەت بەسەر ویستی مرۆڤیشدا.

بێ گومان ئێمە کاتێ کە دەست بە بنیاتنانی پرۆژەیەك یان دروست کردنی کاتژمێرێك دەکەین، یەکەم هەنگاومان بە دانانی نەخشە و تەصمیم دەست پێدەکەین. بۆیە لە پێشدا بە تەقدیری خۆمان حساب بۆ هەموو ئەو شتانە دەکەین کە لەوانەیە لە دوارۆژ و قۆناغەکانی ئەو کارەدا بێنە ڕێمان. جا لە کاتێکدا کە ئەم تەصمیم و نەخشەکێشانە لە بینایەکی ئاسایی و ئامێرێکی سادەدا ئاوا پێویست بێت، ئیتر چۆن دەکرێ ئەم هەموو سیستەم و ڕێسا ورد و هاوسەنگییە سەرسووڕهێنەرانە بەبێ نەخشەو پلان و بەرنامە تەسەوور بکرێن کە بە هەموو بوونەوەرانەوە هەر لە گەردیلەکانەوە تا

دەگاتە مرۆڤ بە ئاشکرا دەبینرێن و لە بەرچاودان؟ ئایا بڵێیت ئەم ڕێسا ناوازەیەی کە بە گەردوونەوە دەبینرێت شان و شکۆی لە ڕێسای بینا و سیستەمی کاتژمێرەکە کەمتر بێت؟!

ناوك و تۆوەکان - لە ڕاستیدا - چەند وردیلە سندووقێکی پڕ لە "قەدەر"ن! ئەوەتا لاپەڕەکانی ژیانی هەموو تۆوێك، بەڵکو ژیانی درەختێکی تەواوەتی لەو تۆوەدا دانراوە. تەنانەت گەر ئەو ناوك و تۆوانە بخرێنە ناو خاکەوە ئەوا دەمیان بە هەزار جۆری ڕووەك و گوڵی ڕەنگاوڕەنگ دەپشکوێت، هەرچەندەش لە ڕووی پێکهاتن و دروستبوونیانەوە لە یەك دەچن و لە هەمان ماددە و کەرەسەی سادە دروست کراون. کەواتە هەموو تۆوێك کە چەکەرە دەکات و دەمی دەپشکوێت، لە بەردەم چاوی سەرنجدا ئەو پۆشاکە پێشچاو دەخات کە قەدەر بە ئەندازە و باڵای ئەوی بڕیوە، یاخود بەپێی ئەو شێوە و ڕوخسارە عیلمی و مەعنەوییە پێك دێت کە قەدەر بۆی دەستنیشان کردووە. خۆ ئەگەر هەزاران کەسی بەرگدروو بە درێژایی چەندین ساڵی دووردرێژ کار بکەن، هێشتا هەر ناتوانن تەنانەت بەرگ و پۆشاکی تەواوەتیی تەنها یەك دانە درەخت بدوورن و ئامادەی بکەن، کەچی گشت درەخت و ڕووەکەکان، هەر لە سەرەتای دروستبوونیانەوە تا ئێستا، بەرگ و پۆشاك بۆ خۆیان بەرهەم دێنن. کەواتە چار نییە دەبێ ئەم کارە بۆ قەدەری فەرمانڕەوا و زاڵی ناو گەردوون بگێڕینەوە، دەنا جگە لە "قەدەر" بە چی دەکرێت ئەم کارە لێك بدرێتەوە؟

بیر لەم کۆشکە مەزنەی گەردوون بکەرەوە. ئەوەتا ئەو کەسەی کە لە بەردەم تەلەسکۆبدا ڕاوەستاوە، هەموو ئەو دوورییە یەکجار زۆرانە دەبینێت کە ماوەی پێنج ملیۆن ساڵی ڕووناکی لێمانەوە دوورن! واتە گەر ئەستێرەی "نیبلووز" بکوژێتەوە ئەوا تەنها دوای پێنج ملیۆن ساڵ دەتوانرێت کوژانەوەکەی ببینرێت! یان گەر تۆ بۆ خۆت ببیت بە "ڕووناکی" و بتەوێت بڕۆیت بۆ ئەوێ، ئەوا دوای پێنج ملیۆن ساڵ دەتوانیت بگەیتە ئەوێ! جا ئایا ئەم گەردوونە مەزن و ڕێسا وردە، مرۆڤ تووشی سەرسووڕمان و سەرسامی ناکات؟!

لە لایەکی ترەوە دەبینین کە ئەم جیهانە فراوانە پەیوەندییەکی بەتینی لەگەڵ ئەم مرۆڤەدا هەیە کە جیهانێکی بچووکە و جێنشینی سەرزەوییە، بە ڕادەیەك کە ئەم پەیوەندییە خەستوخۆڵەی نێوانیان "تەقدیری موتڵەق" و "زانستی هەمەلایەنگر"ی ئەو خواوەندە ڕوون دەکاتەوە کە بە وردترین ڕێسا و ناوازەترین تەرازوو و ڕەنگینترین تەقدیر و کارسازی، زەوی و ئاسمانەکانی ڕاگیر کردووە. ئەوەتا ئەو پێکەوەگونجانە

ورد و ئاشکرایەی نێوان ئەندامەکانی جەستەی مرۆڤ دەتوانرێت لە گشت بەشەکانی گەردوونیشدا ببینرێت.

"جین"[١] لەسەر حەق بووە کاتێ کە وتوویەتی:

(ئەو کەسەی جیهانی گەردیلەکان و جیهانی مرۆڤ و گشت جیهانەکانی تری ڕێکخستووە، بەپێی چەندین پێوەری ئەندازەیی ورد دایناوە و نەخشەی بۆ کێشاوە. چونکە ئەندازیاری‌یەکی فەرمانڕەوا بە سەرتاسەری گەردوونەوە دەبینرێت).

جا ئایا ئەم ئەندازیاری‌یە هەستیار و وردەی کە بەسەر گەردووندا زاڵ و فەرمانڕەوایە، سەروزیاد نی‌یە بۆ چەسپاندنی بوونی ئەو خواوەندە ئەزەلی‌یەی کە گەردوونی بەپێی ئەو نەخشەیە بەدی‌هێناوە؟

با ئەم مەسەلەیە بە گوێرەی تێگەیشتنی عەوامی خەڵکی پێش‌چاو بخەین:

گەر ئێوە خۆتان بۆ بنیاتنانی خانوویەك ئامادە کردبێت، با ئەو بینایە ساکاریش بێت، ئەوا بێ گومان یەکەم هەنگاوتان بەوە دەست پێ دەکات کە سەردانی ئەو کەسانە دەکەن لەو کارەدا جێی متمانە و بڕواتانن و پرس‌وڕایان پێش هەموو شتێك دەخەن. چونکە هەر هەڵەیەك لە تەقدیر کردنی ئەو بینایەدا هەبێت - با کەمیش بێت - لەوانەیە ببێت بەهۆی ڕووخاندنی خانووەکە لە کاتی تەواوبوونی‌دا. بۆیە تەقدیر کردنی ئەو حسابانە بۆ ئەو بیناکاری‌یە، کارێکی گەلێ پێویستە.

کەواتە ئەم "بینا" سادە و ئاسایی‌یە، پێویستی بە: تەقدیر و تەصمیم و نەخشەیەکی ئەوتۆیە کە لەگەڵی‌دا بگونجێت، خۆ ئێوەش هەتا پێداویستی‌یە بنەڕەتی‌یەکانی بۆ ئامادە نەکەن دەست نادەنە بنیاتنانی. تەنانەت دەبێ - زیاد لەوەش - چاودێریی ئەو نەخشە و پلانە بکەن کە بۆ ئاوەدانکردنەوەی ئەو شارەی ئێوە داڕێژراوە، هەروەك دەبێ شوێنی بنیاتنان و شێوە و دیکۆری دەرەوەی خانووەکەش ڕەچاو بکەن.. ئەمانە و شتانی تری جگە لەمانەش کە بۆ بنیاتنانی هەر خانوویەك پێویستن - با خانووەکە سادە و ساکاریش بێت - دەبێ لە سەرەتاوە ڕەچاو بکرێن.

لە کاتێك‌دا کە ئەم تەقدیرانە بۆ ئەم بینایە پێویست بێت ڕەچاو بکرێن، دەبێ بینای گەورەی فراوانی گەردوون پێویستی بە وردترین حساب و پێوەر و تەقدیر هەبێت. ئایا نموونەت لەسەر ئەمە دەوێت؟

---

(١) (جین): زانایەکی ئینگلیزە لە بوارەکانی: گەردوونناسی و بیرکاری و فیزیادا. لە نێوان ساڵەکانی: (١٨٧٧-١٩٤٦ز)دا ژیاوە. چەند کتێبێکی دوای خۆی بەجێ‌هێشتووە، هەروەك چەندین باس و لێکۆڵینەوەی جیاجیاشی ئەنجام داوە لە بارەی چۆنێتیی پێکهاتنی بۆشایی ئاسمان و گەردوون و ئەستێرەکان. (وەرگێر)

سەیری قاشێك "سێو" بكەن كە دەیخەنە ناو دەمتان و سەرنج لەو پەیوەندی‌یە وردەی نێوان خۆتان و ئەو قاشە سێوە بدەن: تامی سێوەكە و، دەمی ئێوە.. ڤیتامینەكانی ناوی و، جەستەی ئێوە.. تەنانەت سێبەری درەختەكەی و، پێویستیی ئێوەش بە سێبەرەكەی.. پێویستیی درەختەكەی بەو گازە ژەهراوی‌یەی كە لەگەڵ هەناسەدا دەری‌دەدەن و، پاكژكردنی هەواش لە لایەن ئەو درەختەوە و، پاشان هەوا هەڵمژین و هەناسەدانتان لە ڕێی ئەم هەوا پوخت و پاكژكراوەوە.. ئەمانە و سەدان پەیوەندیی تر كە - بۆ نموونە - لە نێوان "ئێمە" و "سێو"دا هەیە و لێرەدا چەردەیەكمان لێ پێش‌چاو خستن.

خۆ ئەگەر بتانەوێت ئەم مەسەلەیە لە بازنەیەكی تەسكی وەك ئەم نموونەیەدا، یان لە مەیدانێكی فراوانی نێوان ئەستێرەكاندا وەربگرن، ئەوا لە هەر هەموویاندا جگە لە: سیستەمێكی ناوازە و.. هاوسەنگی‌یەكی ورد و.. تەقدیركاری لە هەموو شتێك‌دا، هیچی تر نابینن.

گەر سەرنج لە هەر "زیندەتۆو"(حیوان منوي)ێك بدەیت دەبینیت هەرگیز درۆ ناكات، چونكە بەپێی سیستەم و پلانێكی دیاریكراو دەجوولێتەوە. خۆ ئەگەر بڵێت: "دەبم بە مرۆڤ" ڕاست دەكات دەبێت بە مرۆڤ، چونكە ئەو گوفتارە لە خۆڕا و بە هەڕەمەكی ناڵێت، بەڵكو بە زمانی كرۆمۆسۆمەكان و ئەو كارمەندی‌یە دوور لە هەڵەیەی (DNA و RNA) دەیڵێت كە خانەكان ئاراستە دەكەن بۆ پێكهێنانی دەمی مرۆڤ و لێوەكانی و چاوەكانی و لووت و گوێچكەی و سیما و ڕوخسار و هەموو شتێكی تری.

هەروەها دووری‌یەكانی ناو بۆشایی ئاسمانیش لە لای گەردوونناسە فیزیای‌یەكان ئاشكرایە و، لە هێزە موگناتیسی‌یەكان و مەوداكانیشیان لەو دووری‌یە ئەندازەیی‌یە فراوانەدا و لە توندیی هێزەكانی ناویشیان شارەزا و ئاگادارن. دۆزینەوەی "كۆمپیوتەر" گەلێ یارمەتیی مرۆڤی دا كە بزانێت هەموو بەدیهاتوویەك لەم گەردووونەدا لە سەرەتای دروست‌بوونیەوە بەپێی نەخشە و پلانێكی دارێژراو ڕێك‌دەخرێت، ئەم نەخشە و پلانە لە هەموو شتێكی گەردووندا ڕەچاو كراوە، هەر لە گەردیلەكانەوە تا دەگاتە گەلەستێرەكان، چونكە هەموو شتێك لە "لەوحی مەحفوظ"دا تۆمار و دەست‌نیشان كراوە. ئەمەش بریتی‌یە لەوەی كە پێی دەڵێن: "قەدەر".

لەوانەیە باشتر وابێت ئەم مەسەلەیە پتر ڕوون بكەینەوە.

ئەوەی كە تا ئێستا باسمان كرد لە بارەی "قەدەری جەبری"یەوەیە، واتە ئەو قەدەرەی كە دەسەڵات و كاریگەریی مرۆڤی تێدا نی‌یە، ئەم قەدەرە شتێكی گەردوونی‌یە و

"ویستی مرۆڤ" ڕەچاو ناکات، بەڵکو خوای گەورە بە "ویست"ی خۆی هەرچی‌یەکی بوێت بەدیی‌دەهێنێت و هەر کارێکی بوێت دەیکات. لەسەر ئەو کارانەش کەس پرسیاری لێ ناکات، چونکە هەر خۆی قاهیر و جەبار و زاڵ و بەدەستەڵاتە. خۆ هەرچەند هەموو بەدیهاتوویەك حیکمەتی تێدا ڕەچاو کراوە، بەڵام ئەم حیکمەتە پابەند(موقەییەد) نی‌یە، چونکە خواوەند خۆی ﴿فَعَّالٌ لِما يُرِيد﴾ە. ئەوەتا گۆی زەوی لە سەرەتای دروستبوونیەوە و بە فەرمان و دانەبەری ئەم قەدەرە جەبری‌یە، بە دەوری خۆی‌دا دەخولێتەوە و لە هەمان کاتیش‌دا بە دەوری خۆریش‌دا دەسووڕێت، بێ ئەوەی کەس مافی ئەوەی هەبێت پێی بڵێت: ڕابووەستە و مەجوولێ .. هەروەها خۆر و مانگ لە پێشبڕکێ‌دان و کەس ناتوانێت ڕێ لەم پێشبڕکێ‌یەیان بگرێت، چونکە هەر تەنها قەدەری جەبری‌یە کە بەسەر ئەم بزووتن و پێشبڕکێ‌یەدا زاڵ و دەستەڵاتدارە. کەواتە هەموو شتێك بە ناچاری سەری بۆ ئەم قەدەرە نەوی کردووە.

٣- قەدەر مەسەلەیەکی "ویجدانی"یە.

دەتوانرێت بە چەندەها بەڵگەی زانستیی جۆراوجۆر "بوون"ی خوای گەورە و، پێغەمبەرێتیی حەزرەتی "محمد المصطفى" ﷺ، تەنانەت زیندووبوونەوەی پاش مردنیش بچەسپێنرێت، بەڵام "قەدەر" وانی‌یە؛ چونکە مەسەلەیەکی حالی و ویجدانی‌یە، نەك زانستی و نەزەری!

ئەوەتا مرۆڤ بە ئەندازەی پلەی ئیمانەکەی خۆی، ئیمانیش بە "قەدەر" دەهێنێت و بە ئەندازەی فراوانی و قووڵیی هەستە ئیمانی‌یەکانیشی تەسدیقی دەکات. زۆر کەس هەن کە ژیانیان لە چەندەها مەسەلە و بابەتی قووڵ‌دا بردووەتە سەر، کەچی هێشتا لە بچووکترین مەسەلەی قەدەر تێنەگەیشتوون. ئەوانە - بە ڕاستی - بێ‌بەختن، چونکە "قەدەر" هیچ جێگایەکی لە ناخی ویجدانی ئەوان‌دا نەگرتووە، کەواتە شایانی بەزەیی‌پێداهاتنەوەن. بەڵام ئەو کەسەی کە بە ویستی خۆی ڕازی‌یە زیانی لێ بکەوێت، شایستەی ئەوە نی‌یە بە چاوی سۆز و بەزەیی‌یەوە سەیر بکرێت. ئەو جۆرە کەسانە کاروبارەکانی خوای گەورەیان بۆ ڕوون نەبووەتەوە کە لە پشت کاروبارەکانی خۆیانەوە دەستبەکارە، چونکە چاوەکانیان داخراوە و هیچ شتێك نابینێت، هەروەك ڕوانینیشیان هێندە کورت و کۆتایە کە ناگاتە حەقیقەتێکی مەزن کە بریتی‌یە لەوەی: هەر کردارێك دەکەن پێشتر بە تەقدیر و کارسازی‌یەکی زانستی‌یانە لە لایەن خوای گەورەوە نەخشە و پلانی بۆ دارێژراوە. جا ئەو جۆرە کەسانە بە شێوەیەکی سەرەتایی ژیانیان بەسەر دەبەن و، گەلێ دژوارە گرفتاری هەندێ لە چەمکە ئیعتیزالی‌یەکان نەبن.

٤- ئەو دەستکەوتەی کە "ئیمان بە قەدەر" بە مرۆڤی دەبەخشێت.

ئەو کەسەی بە تەواوەتی لە مەسەلەی قەدەر تێ گەیشتووە و لە ویجدانی خۆیدا نهێنیيە تایبەتیيەکانی قەدەری - بە وێنەی کردنەوەی گرێ - قۆناغ لە دوای قۆناغ شی کردووەتەوە.. ئەو کەسە لە کۆتاییدا هەموو شتێك بۆ خوای گەورە دەگێڕێتەوە، تا دەگاتە ئاستی ئەو تێگەیشتنەی کە ئەم ئایەتە پیرۆزە پێی دەبەخشێت:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعمَلونَ﴾(الصافات:٩٦).

بەڵێ، خوای گەورە بەدیهێنەری خۆمان و کردەوەکانمانە؛ خواردن و خواردنەوە و نوستن و بێداری و بیرکردنەوە و گوفتارمان، هەر هەموویان، بەدیهێنراوی خوای گەورەن. لە ڕاستیدا هەر شتێك پەیوەندیی بە "بەدیهێنان"ەوە ببێت، بەوپەڕی دڵنیایی و بێ گومانی، بەدیهاتووی خوای گەورەیە. ئەو کەسەی کە یەك بەیەکی نهێنیيەکانی قەدەری شی کردووەتەوە و گەیشتووەتە کۆتایی، لە هەڵس وکەوتی ویجدانیی خۆیدا ئەم حەقیقەتە وەك خۆری ڕووناکی ناوجەرگەی ئاسمان بە ڕوونی دەبینێت. جا لەبەر ئەوەی ئەم ڕاستیيە بەم جۆرەیە، ئەوا ئەو کەسەی لەم بوارەدا گەشتووەتە کۆتایی، گەلێ دژوارە کە دووچاری "جەبریيەت" نەبێت!

بەڵام دەبێ بزانیت کە هەرچەندە مرۆڤ هەموو کارەکان بۆ خوای گەورە بگێڕێتەوە، هەر لە ئەنجامدا "ویستە جوزئی"یەکەی خۆی لە بەردەمدا ڕاست دەبێتەوە و بەرپرسیاریيەکەی ئەستۆی یاد دەخاتەوە! تاکو تێی بگەیەنێت کە بەرپرسیاری کردەوەکانیەتی و هەرگیز ئەم بەرپرسیاریيەی لەسەر هەڵناگیرێت.. هەر لە هەمان کاتیشدا و بۆ ئەوەی مرۆڤ بەهۆی کردەوە چاکەکانیەوە لە خۆی بایی نەبێت، "قەدەر" ڕووبەڕووی دەبێتەوە و پێی دەڵێت: (لە خۆت بایی مەبە، چونکە تۆ "بکەر"ی ئەم کردەوە چاکانە نیيت)! ئیتر لەم ڕێیەوە لە "غروور" و "لەخۆباییبوون" ڕزگاری دەکات. هەر تەنها بەم جۆرە مرۆڤ دەگاتە "هاوسەنگی" لەم مەسەلەیەدا و هەر تەنها بە پارێزگاری کردنیش لەم هاوسەنگیيە دەتوانێت ژیان و ڕەفتارەکانی خۆی ڕێك بخات.

هەرچی کردەوەی چاك هەن هەر هەموویان تەنها "کار" و "تەقدیر"ی خوای گەورەن، کەواتە مرۆڤ ناتوانێت خۆی بکات بە خاوەنیان، دەنا گرفتاری شیرکی پەنهان دەبێت، چونکە هەر تەنها خوای گەورەیە کە ڕاستەوخۆ کردەوە چاکەکان بە مرۆڤ دەبەخشێت، نابینیت دەروونی بەدخوازی مرۆڤ(النفس الأمارة بالسوء) هەرگیز داوای کردەوەی چاك ناکات؟ ئاشکرایە کە مەبەست بە کردەوەی چاك لێرەدا ئەو کردەوانەن کە لە زاتی خۆیاندا چاك و جوانن، دەنا مەبەست ئەو شتانە نیيە کە

ئارەزووی دەروونی بەدخواز بە جوانیان دەزانێت! بەڵێ، ڕق‌بوونەوە لە "جوانی"ی ڕاستەقینە لە سروشتی دەروونی بەدخوازدا ڕیشەکی داکوتاوە و دوژمنایەتی کردنیشی بەرامبەر کردەوەی چاك هەروا بەردەوام دەبێت، چونکە لەسەر ئەو سروشتە بەدیهێنراوە.

"دەروونی بەدخواز" خۆی داوای کردەوە خراپەکان دەکات، بۆیە بەرپرسیاریی ئەو کردەوانەی دەکەوێتە ئەستۆ. ئەم ئایەتە پیرۆزەی خوارەوە ئەم دوو بناغەیەی لە خۆدا کۆکردووەتەوە و بە جوانی ڕوونیان دەکاتەوە:

﴿مَا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ﴾(النساء:٧٩).

لەبەر ئەوە، هەرگیز مافی ئەوەت نی‌یە بەو کردەوە چاکانە لە خۆت بایی ببیت کە ناگەڕێنەوە بۆ تۆ، چونکە ئەو کردەوە چاکانە ڕاستەوخۆ هی تۆ نین. خۆ هەرشتێك "باش و جوان" بێت تەنها چاکەکاریی خوای گەورەیە لەگەڵ تۆدا کردوویەتی، ئاشکرایشە چاکەکاریی خواوەند داخوازی شوکرانەبژێری و تەوازوعە، نەك لەخۆبایی‌بوون!

سەبارەت بە کردەوە خراپەکان و گوناهەکانیشت ئەوا "ویستە جوزئی"یەکەت مەرجێکی ئاسایی‌یە لە بەدیهێنانیاندا، بۆیە بەرپرسیاریی ئەو کردەوانە دەکەوێتە ئەستۆی نەفسەوە. چونکە تۆ بۆ خۆت ئارەزووت لە چ کردەوەیەك بووە و نەفسیشت مەیلی بەلادا ڕۆشتووە یان بیری لێ کردووەتەوە کە ئەنجامی بدات یاخود هەر هەڵس‌وکەوتێك لە مەیل و ئارەزووەکانتدا، خوای گەورە ئەوەی بەدیهێناوە.

ئەم جۆرە شتانە مەگەر لە ناخی خۆماندا و بە هەست‌پێکردنی "ویجدانی" و "حالی" واتە: بە کردەوە، دەنا ناتوانین لێیان تێ بگەین. واتە تەنها یەك شایەت هەیە لەسەر ئەو مەیلەی کە بە دڵتدا هاتووە یاخود بەسەر ئەو هەڵس‌وکەوتەی لەو مەیلەدا ئەنجامت داوە، ئەویش "ویجدان"ی خۆتە. جا خوای گەورە ئەم ویجدانەی خۆتی کردووە بە شایەت لەسەر زانیاریی خۆی سەبارەت بە کردەوەکانت.

مرۆڤی سەرەتاییش لە بابەتەکانی ئیماندا، بە هەمان جۆر باوەڕی بە "قەدەر" هەیە، بەڵام بەو جۆرەی کە لە گۆشەی "قەدەر"ەوە دەڕوانێتە ڕووداوەکانی کاتی "ڕابوردوو" و ئەو "گیروگرفتانە"ش کە دێنە ڕێی، ئەوەتا دەڵێت: (ئەو بەلا و موسیبەتانەی کە دووچاریان بووم تەقدیری خوای گەورەن). بەم جۆرە ڕزگاری دەبێت.. بەڵام کاتێ سەیری ئاینده و گوناهەکان دەکات لە گۆشەی "ویستی جوزئی"ی خۆیەوە بۆیان دەڕوانێت و دەڵێت: (هەرچۆن بووە خوای گەورە چیی بۆ تەقدیر کردووم، بەدەستی دەهێنم). بەم جۆرە، خۆی ناهاوێتە ناو باوەشی تەمبەڵی‌یەوە و

"قەدەر" ناكات بە بیانوویەك بۆ پاساودانی ئەو كردەوە خراپەی نییەتی لێ هێناوە بیكات. چونكە خوای گەورە دەفەرموێت: ﴿وأنْ ليسَ لِلإنسَانِ إلاّ مَا سَعَى﴾(النجم: ٣٩). بەڵێ، خوای گەورە بەدیهێنەری هەموو چاكە و خراپەیەكە، چونكە "بەدیهێنان" تەنها تایبەتە بە خواوەندەوە، بەڵام بەرپرسیاریی كردەوەی خراپ لە ئەستۆی ئەو كەسەدایە كە "ویستوویەتی" بیكات. ئەو چەشنە ئیمانە، بناغەی ئیمانی مرۆڤی سەرەتاییە..

بەڵام دوای ئەمە، نابێت مرۆڤی سەرەتایی لەم ئەندازەیە زیاتر دەم لە مەسەلەی قەدەر بدات و مافی ئەوەی نییە قسە لە مەسەلە و بابەتە فەرعییەكانی بكات، چونكە قەدەر جێی پێهەڵخلیسكانە و بابەتێكی گەلێ وردە. ئیمامی ئەعزەم حەزرەتی ئەبوو حەنیفەی نوعمان - خوا لێی ڕازی بێت - ڕێی بە قوتابییەكانی خۆی نەدەدا كە لەم چەشنە بابەتانە بدوێن. كاتێ كە لێیان پرسی: ئەی خۆت بۆچی لێیان دەدوێیت؟ وەڵامی دانەوە: (كاتێ كە من قسەی تێدا دەكەم هێندە بە ترس و لەرزەوە دەدوێم دەڵێی باڵندە بەسەر سەرمەوە نیشتووەتەوە). مەبەستی ئەوەیە كە: ئێوە كاتێ لە قەدەر دەدوێن نیازتان سەركەوتنە بەسەر بەرامبەرەكەتاندا، بۆیە ڕێتان پێ نادەم قسەی تێدا بكەن. دەبێ ئەوەش بزانرێت كە وردیی لەڕادەبەدەری ئەم بابەتە و مەترسیی لێدوانی، هەرگیز خاوێنیی مەنتیقییەتی مەسەلە باسكراوەكە لێڵ ناكات، چونكە مەبەست ئەوەیە كە نابێ ئەم چەشنە بابەتانە، بە تایبەت مەسەلەی قەدەر، هەروا بە هەرەمەكی باس بكرێن، بەڵكو دەبێ كەسێك قسەیان تێدا بكات كە بە وێنەی شارەزایی مرۆڤی كیمیاگەر و كارامەیی زەرەنگەر، لەو مەسەلە و بابەتانەدا كارامە و شارەزا بێت.

٥ - "قەدەر" و "ویستی جوزئی" دژایەتییان لە نێواندا نییە.

"قەدەر" و "ویستی مرۆڤ" لە بناغەدا نەك هەر پێچەوانەی یەكتر نین، بەڵكو شانبەشانی یەكتریشن. خۆ ئەگەر ڕۆشتنی مرۆڤ بە كردەوە چاكەكانی بۆ ناو بەهەشت و بە كردەوە خراپەكانیشی بۆ ناو دۆزەخ بە "مەسەلە"یەك دابنرێت، ئەوا مەسەلەكە ئەوە دەگەیەنێت كە خواوەندی پەروەردگاری هەموو جیهانەكان بە زمانی "قەدەر" تەسدیقی دەكات، هەروەك لە لایەكی تریشەوە پشتگیریی خواوەند دەگەیەنێت بۆ "ویستی مرۆڤ"..

بەو واتایەی كە مرۆڤ هێزێكی تێدایە هانی دەدات بۆ كردەوە باش و جوانەكان و پاشان بۆ چوونە بەهەشت. هەروەها بە پێچەوانەشەوە، واتە هێزێكی ئەوتۆشی تێدایە كە بەرەو كردەوە خراپەكان و گوناهباری دەیداتە بەر و لە ئەنجامدا دەیخاتە ناو دۆزەخ. جا ئەم "هێز"ە بناغەی "تەقدیر" پێك دەهێنێت كە ئەویش جگە لە "ویستی مرۆڤ" هیچ

شتێکی تر نی‌یە. خۆ بوونی ئەم "ویست"ەش نە پێچەوانەی تەقدیری خواوەندە و نە ڕێشی لێ دەگرێت.

لە ڕاستی‌دا دەتوانین سەبارەت بە هەموو کردەوەکانمان بەم جۆرە بیر بکەینەوە. بۆ نموونە: گەر بمانەوێت دەستمان بەرز بکەینەوە ئەوا دەتوانین بەرزی بکەینەوە گەر هیچ ڕێگرێك لە گۆڕێ دا نەبێت.. هەروەها دەشتوانین بدوێین گەر بمانەوێت. واتە ئەنجامدانی کردەوەکانمان دەیچەسپێنێت کە ئێمە "ویست"ێکمان هەیە. گەر بتەوێت دەتوانیت ناوی: "جوزئی ئیختیاری" یان "ئارەزوو" یان "خواست"ی لێ بنێیت، ئەنجام هەر یەکێکە با ناوەکانیشی جیا بن، چونکە ئەو "ویست"ەی کە ماهییەتەکەشی نازانین چی‌یە، بە وێنەی خۆری ئاسمان، ڕوون و هەستپێ کراوە.

بەڵێ، گەر لە ڕووی "تەقدیری خواوەند"ەوە بڕوانینە مەسەلەکە، دەبینین وەك ئەوە وایە کە خوای گەورە بە مرۆڤ بڵێت: (من دەزانم کە تۆ لە فلان کاتدا ویستی خۆت لەو کارە دیاری کراوەدا دەخەیتە کار، بۆیە ئەو کارەت بەو شکڵ و شێوەیە بۆ تەقدیر دەکەم). ئەمەش لە ناوەڕۆکدا پشتگیریی "قەدەری خواوەند"ە بۆ "ویستی مرۆڤ"!

بەڵێ، خوای گەورە هەر خۆی بەدیهێنەری هەموو شتێکە. جا مادەم بە هەموو شتێك ئاگادارە ئەوا "تەقدیر"ی خۆی بۆ ئەو شوێنە ئاراستە دەکات کە مرۆڤ ویستی خۆی بۆ ئاراستە کردووە. واتە "قەدەر" پشتی "ویستی مرۆڤ" دەگرێت و بەتاڵی ناکاتەوە. بە واتایەکی تر دەورانەوری "ویست"ی مرۆڤی داوە و پشتی دەگرێت و هەرگیز پێچەوانەی نی‌یە.

٦ – "قەدەر" جۆرێکە لە "زانستی خوایی".

قەدەر بریتی‌یە لەو نەخشە و پلان و ڕێکخستنەی کە خوای گەورە لە زانستی خۆی‌دا بۆ هەموو شتێکی داڕشتووە. خۆ ئاشکرایشە کە هەر شتێك زانرا، ئەوە ناگەیەنێت کە تەنها بەو زانینە هاتووەتە وجوود و بەدی‌هێنراوە. چونکە گەر نەخشەی هەزار خانووبەرە بزانیت و پلانی کاری سەدان کارگە لەبەر بکەیت، ئەوا هەرگیز بەم زانینەت و بەم نەخشە و پلانەی کە لە زەینی تۆدا هەن، هیچ شتێك نایەتە وجوود. چونکە دروست کردنی ئەو خانووبەرە و کارگانە پێویستیان بە: "ویست" و "توانست" هەیە. دەنا بە پێچەوانەی ئەمەوە، گشت ئەو پلان و نەخشە جۆراوجۆرانە تەنها چەند زانیاری‌یەك دەبن کە تایبەتن بە خۆتەوە و، بە ئەندێشەی خۆت بەناویاندا دەگەڕێیت و، هەر ڕێگرێك ڕێ لە ئەندێشەت بگرێت، بە هۆیەوە هەموو ئەو خانووبەرە و کارانەش تیا دەچن، تەنانەت گەر هێزی ئەندێشەت لە کار بکەوێت ئەوا وەك ئەوە وایە کە هەر هیچ زانست و نەخشە و پلانێك ڕووی نەدابێت!

هەروەها ئەوەش دەخەینە ڕوو کە "قەدەر" لە جۆری "زانستی خوای گەورە"یە. خۆ هەمیشە "زانین شوێنکەوتەی زانراوە". واتە "زانراو" لەسەر هەر چۆنێتییەك بێت بەو چۆنێتییە "زانین" دەورەی دەدات و پەیوەندیی پێوە دەکات. نەك بە پێچەوانەوە "زانراو" شوێنکەوتەی "زانست" بێت!

جا مادەم ئەمە وایە، ئەوا خوای گەورە هەموو ئەو کردارانە و چۆنێتییەکانیشیان "دەزانێت" کە ئێمە بە "ویست"ی خۆمان ئەنجامیان دەدەین و، "تەقدیر"ەکەشی بەپێی ئەو زانینە دادەنێت. چونکە زانستی خوای گەورە هەمەلایەنگیرە و دەوراندەوری هەموو شتێکی داوە. تەنانەت دەستەواژەی: (ئەم شتە دەگەڕێتەوە بۆ زانستی خوا) بێ ئەدەبییە بەرامبەر بە خوای گەورە! چونکە هیچ شتێك نییە لە زانستی خواوەند بەدەر بێت. کەواتە تەنها بۆ نزیكخستنەوەی ئەم مەسەلەیە لە ژێرییەوە و بە مەبەستی تێگەیاندن دەتوانین ئەم دەستەواژەیە بەکار بهێنین.

با - بۆ نموونە - بیر لە شەمەندەفەرێك بکەینەوە کە ماوەی نێوان دوو وێستگای دەستنیشانکراو بە کاتێکی زانراو دەبڕێت. ئەم ئەنجامە زۆر لە پێش کەوتنەڕێی شەمەندەفەرەکە حساب کراوە و زانراوە، ئەو زانیارییانەش هەندێ جار لە چەند لیستە و تۆمارێكدا چاپ دەکرێن. جا ئەم ئەنجامە "زانراو"ە بریتییە لە: نەخشە و پلان. خۆ ئەگەر ئەم نموونەیە بۆ سەر مەسەلەکەی خۆمان قیاس بکەین، دەڵێین: ئەم ئەنجامە بریتییە لە قەدەر، یاخود "قەدەر" ئەم ئەنجامەیە. بەڵام دەبێ بزانین کە ئەم "زانیاری"یانەی پێشترمان هەرگیز هێزێکی جەبری نین شەمەندەفەرەکە بخەنە گەڕ و بیجووڵێنن. بەو واتایەی هۆی ڕۆشتنی شەمەندەفەرەکە بەرەو وێستگا دیاریکراوەکە ئەوە نییە کە ئەم نەخشە و پلانە وا دارێژراوە! بەڵکو بە پێچەوانەوە: لەبەر ئەوەی شەمەندەفەرەکە لەو کاتانەدا دەگاتە ئەو وێستگایانەی کە لەم نەخشە و پلانەدا - واتە لە قەدەری شەمەندەفەرەکەدا - ناویان هەیە، ئەوا بەو جۆرە لە نەخشە و پلانەکاندا ماوەی گەیشتنی بۆ ئەو وێستگایانە تۆمار کراوە، چونکە "زانین شوێنکەوتەی زانراوە" کەواتە هەر شتێك لە سەر هەر چۆنێتییەك بێت بەو جۆرە "دەزانرێت" و هەر بەو پێیەش تەقدیری بۆ دادەنرێت.

ئەوەندە هەیە دەبێ بزانین کە "زانین"ی خوای گەورە لە بەرزاییەوە و لە یەك کاتدا دەڕوانێتە هەموو ئەو شتانەی کە ڕوویانداوە و ئەوانەش کە ڕوو دەدەن، وەك ئەوەی کە بڕوانێتە یەك خاڵ. کەواتە هۆکار و ئەنجام.. عیللەت و مەعلوول.. سەرەتا و کۆتایی، هەموویان لە یەك خاڵی زانستی ئەودان، بۆیە لە زانستی خوادا: سەرەتا و

کۆتایی.. پاش و پێش.. نی‌یە. واتە زانستی خوای گەورە دەوراندەوری هەموو شتێکی داوە، لە هەموو لایەکی ئەو شتەوە.

جا خوای گەورە "تەقدیری خۆی" بەپێی ئەم "زانست"ە هەمەلایەنگرە دادەڕێژێت. لەبەر ئەوە، ئەم تەقدیر و دەست‌نیشانکاری‌یەی خواوەند حسابی بۆ "ویستی مرۆڤ" کردووە لەو کردارانەی‌دا کە مرۆڤ بە ویستی خۆی ئەنجامیان دەدات. واتە "تەقدیر"ی خوای گەورە "ویستی مرۆڤ" لە حسابی خۆی دەرناکات و بەتاڵی ناکاتەوە.

کردارەکانی مرۆڤ هەر هەموویان پێشتر لە "لەوحی مەحفووظ"دا تۆمار کراون. ئنجا دوای ئەوە هەر شتێکی بۆ تەقدیر کراوە و بە ئەستۆی‌دا هەڵواسراوە بریتی‌یە لەو کردارانەی کە لەبەر ئەم لەوحی مەحفووظەدا گیراونەتەوە و نووسراونەتەوە، وەك بە ڕوونی لەم ئایەتە پیرۆزەوە دەردەکەوێت:

﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً﴾(الإسراء:١٣).

بەڵێ، هەر کردارێك کە مرۆڤ دەیکات، پێشتر نووسراوە. ئەوەندە هەیە مرۆڤ بە کردەوەکانی ئەو شتانە دەخاتە دۆخی جێ‌بەجێ‌کردنەوە کە لە بارەیەوە نووسراون. ئەم قەدەرە نووسراوەش بریتی‌یە لەو زانستەی خوای گەورە کە پێشتر زانیویەتی ئەم مرۆڤە چ کردەوەیەك دەکات. دیارە ئەم زانینەش هێزێك نی‌یە کە مرۆڤ ناچاری ئەنجامدانی کردەوەکان بکات. خۆ ئەگەر بەراوردێك بکرێت لە نێوان ئەو نووسراوەی کە بە ئەستۆی مرۆڤدا هەڵواسراوە و ئەو نووسینەش کە مەلائیکەتان کردەوەکانی مرۆڤی پێ تۆمار دەکەن، دەردەکەوێت کە مرۆڤ سەرجەمی ئەو کردەوانەی ئەنجام داوە کە لە نووسینی یەکەم‌دا تۆمار کرابوون. جا خوای گەرەش ئەم کتێبە نووسراوە بە مرۆڤ دەخوێنێتەوە و بەپێی ئەوە لێپرسینەوەی لەگەڵ‌دا دەکات.

بەم بۆنەیەوە دەمەوێت ئاماژە بۆ ئەمەی خوارەوە بکەم:

ئەوانەی کە بە "جیددی" مامەڵە لەگەڵ مەسەلەکانی "ڕۆح"دا دەکەن، دەڵێن: ڕۆح هاوڕێی جەستەیە. بەو واتایەی کە هاودەم لەگەڵ جەستەی میسالی‌دا ڕوویەکی تر لە مرۆڤ‌دا هەیە تایبەتە بەو تەقدیر و دەست‌نیشانکردنانەی کە تایبەتن بە ژیانیەوە. کەواتە هەرکات توانرا ماهییەت و ئەرکی ڕۆح بە تەواوەتی بزانرێت، ئەوا دەشتوانرێت - تا ڕادەیەك - ئەو شتانە بزانرێن کە بۆی تەقدیر کراون.

ئنجا ئەوانەش کە بە "عیلمی قیافەت"ەوە سەرقاڵن - واتە ئەو ناوەرۆکانەی کە لە پشت لایەنی ماددیی مرۆڤەوەن، وەك هێڵەکانی ناولەپی دەستی - دەڵێن: ئەم جۆرە شتانە بریتین لە شکانەوە(إنعكاسات)ی قەدەر بەسەر جەستەی مرۆڤەوە. واتە دەتوانن -

تا ڕادەیەك – با ئەو ڕادەیە "جوزئی"ش بێت ئیددیعای ئەو ڕووداوانە بکەن کە دێنە ڕێی مرۆڤ. تەنانەت ئەوانەی کە بەسیرەتێکی تیژ و فیراسەتێکی بەهێزیان پێ دراوە، هەر تەنها بەوەی کە سەیری سیما و ڕوخساری مرۆڤ بکەن، دەتوانن پەی بە هەندێ موقەددەراتی مرۆڤ ببەن. ئەم جۆرە زانینانەش هەرگیز بە زانینی "غەیب" دانانرێت، چونکە هەموو ئەو جۆرە کەسانە لەو باوەڕەدان کە سەرجەمی نهێنییەکانی قەدەر لە شێوەی چەند نیشانە و ئاماژەیەك لە جەستەی مرۆڤدا دانراون، چونکە "غەیب" بە واتا ڕاستەقینەکەی خۆی هەرگیز بەم چەشنە مەعلوماتانەوە نابەسترێتەوە. بەو واتایەی کە ئەو شتانەی باسمان کردن هەرگیز پێچەوانەی دەستووری "لا يعلم الغيب إلا الله" نین. چونکە هەوڵدانی زانینی قەدەری مرۆڤ لە ڕێی ئامـاژە و نیشانەکانی جەستەیەوە زانستێك بووە تەنانەت لە سەردەمی پێغەمبەریشدا ﷺ برەوی بووە و ئەو کەسەی شارەزای ئەم زانستە بووە پێی وتراوە "قائف". بە ڕادەیەك کە پێغەمبەریش ﷺ ئینکاریی ئەم زانینەی نەکردووە، تەنانەت هەر بۆ خۆی "قائیف"ێکی هێنا و ئنجا "ئوسامە" و باوکی کە ناوی "زەیدی کوڕی حاریثە" بوو بە ڕاکشاوی پیشانی ئەو قائیفەی دان دوای ئەوەی کە پێغەمبەر ﷺ هەردووکیانی داپۆشی و تەنها پێیان بەدەرەوە بوو. لەبەر ئەوەی ئوسامە وەك باوکی سپی پێست نەبوو، خەڵکیش موناقەشەیان لەم جیاوازییەدا دەکرد:

"عوروە" لە حەزرەتی عائیشەوە – خوایان لێ ڕازی بێت – دەگێڕێتەوە کە فەرموویەتی: جارێکیان پێغەمبەر ﷺ خۆی ئامادە بوو کە قائیفێك هاتەماڵەکەمان و ئوسامەی کوڕی زەید و زەیدی کوڕی حاریثە ڕاکشابوون. قائیفەکە وتی: ئەم پێیانە لەیەکترن. پێغەمبەریش ﷺ زۆر دڵخۆش بوو بەمە و سەری لێ سووڕما و ئەم هەواڵەشی بە عائیشە دا[1].

٧ – ئەرکی سەرشانی "ویست"ی مرۆڤ.

ئێمە وا ناڕوانینە "ویست"ی مرۆڤ کە خاوەنی "بوون"(وجود) بێت. ئەمەش بیروباوەڕی ئەهلی سوننەت و جەماعەتە کە نوێنەری بیروباوەڕی زۆربەی نەتەوەی ئیسلامە.

ئێمە باوەڕمان وایە کە: هەموو ئەندامێکی جەستەمان لە ڕاستیدا هەیە و خاوەنی "بوون"ە و خوای گەورەی بەدیهێنەر بەدیی‌هێناوە. بۆنموونە: من "سەر"م هەیە، کەواتە دارای وجوودە و لە لایەن خوای گەورەوە بەدیهێنراوە.. هەروەها "لووت"م هەیە و

(١) البخاري، فضائل أصحاب النبي، ١٧.

ئەویش لە لایەن خواوەندەوە بەدیهێنراوە.. بە هەمان جۆر "دەست"م هەیە.. دوو "چاو"م هەیە.. بە هەمان جۆر هەموو ئەندامەکانی جەستەم دارای وجوودن و لە لایەن خوای گەورەوە بەدیهێنراون.

بەڵام ناتوانین بەو جۆرە لە "ویست" بدوێین. بەڵێ، ڕاستە ئێمە خاوەنی "ویست"ێکین، بەڵام ئەم ویستە "وجوودی خاریجی"ی نییە. کەواتە بەدیهاتووش نییە، هەر لەبەر ئەوەشە کە ناتوانین ویستی خۆمان وەك شتێکی خاوەن وجوود ببینین..

چونکە ئەو شتانەی کە "نەبوو" (واتە: نامەوجوود)ن ئەوانەن کە بەدینەهێنراون بەڵام لە "زانین"ی خوای گەورەدا "زانراو"ن، واتە تەنها وجوودی عیلمییان هەیە، ئەوەندە هەیە ویست و توانستی خواوەند پەیوەندییان پێوە نەکردووە (تا وجوودی دەرەکیشیان ببێت).

خۆ ئەگەر لە ڕاستیدا ئەمە بە پێچەوانەوە بوایە، واتە ویستی مرۆڤ کتومت وەك ئەندامەکانی جەستەمان خاوەنی "بوونی دەرەکی" بوایە، ئەوا ئەم کارە سەری لە "جەبر"ەوە دەردەچوو. واتە ئەگەر ویستی ئێمە بە وێنەی ئەندامەکانمان بەدیهاتوو بوایە و خواوەند لە بەدیهێنانیدا پرس و ڕای پێ نەکردینایە و سەربەستیی تێدا پێ نەبەخشینایە، ئەوا هیچ کردارێکی مرۆڤ بەرپرسیارێتی ڕووی تێ نەدەکرد و کەسیش مافی داواکردنی پاداشتی نەدەبوو لەسەر کردەوە چاکەکانی، چونکە بە ناچارەکی کردوونی و لە هەڵبژاردنی کردەوەی چاك یان خراپدا سەربەست نەدەبوو. کەچی کاتێ لە ویستی خۆمان ورد دەبینەوە، دەزانین وا نییە.

کەواتە "ویستی مرۆڤ" خۆی لە خۆیدا بەدیهێنراو نییە و بوونی دەرەکیی نەدراوەتێ، بەڵکو بوونێکی گوێرەیی(وجود إعتباري)ی پێ دراوە، بە وێنەی هێڵەکانی زانستی "ئەندازیاری" کە تەنها خاوەنی بوونێکی گوێرەیی و گریمان کراون. واتە ویستی مرۆڤ و جوزئە ئیختیارییەکەی خاوەنی وجوودێکی گوێرەیی گریمان کراون، خۆ ئەم چەشنە وجوودەش هەرگیز ناتوانرێت بە هیچ پێوەر و کێشانەیەك پێوانە بکرێت.

بەم جۆرە دەرکەوت کە: "ویستی مرۆڤ" خاوەنی بوونێکی گوێرەیی بێ کێش و قورساییە، کەچی مەرجێکی عادەتییە بۆ کاروبارەکانی خواوەند و بەدیهێنانی شتان لە لایەن خوای گەورەوە. واتە هەرکات مرۆڤ لە سنووری ویستی خۆیدا ئەو کارەی ڕاپەڕاند کە تایبەتە بە خۆیەوە - ئیتر ئەو کارە چ بریتی بێت لە "مەیل" یان "هەڵس و کەوت لەو مەیلەدا"[(١)] - ئەوا خوای گەورە ئەو کارە بەدیدەهێنێت کە

(١) لە پەیامی "قەدەر"ی مامۆستا نوورسیدا ئەم باسە بە پوختی هێنراوە. (وەرگێڕ)

مرۆڤەکە "ویستوویەتی". ئا لێرەوەیە کە "ویستی مرۆڤ" گرنگی‌یەکی مەزنی بەدەست هێناوە، چونکە کاری بەدیهێنان - کە هی خوای گەورەیە - بەم "مەیل"ە یان بەم "هەڵس‌وکەوت کردنە لەو مەیلەدا" بەستراوەتەوە، هەرچەندەش ئەم مەیل و هەڵس‌وکەوتە بۆ خۆیان خاوەنی "بوونی دەرەکی" نین.

با نموونەیەك بۆ ئەمە بهێنینەوە:

ئەو نەخشە و پلانی بیناسازی‌یەی کە لە بەردەستماندایە، هەرگیز کار ناکاتە سەر دروستکردنی ئەو بینایە. خۆ ئەگەر ئێوە بە ڕۆژ و بە شەو ئەم نەخشەیە هەڵبگرن و لە بەرچاوتاندا دایبنێن، هەرگیز کاری بنیاتنانەکە ڕاناپەڕێنێت، واتە لەم لایەنەوە ئەو نەخشە و تەصمیمە هیچ نرخ و گرنگی‌یەکیان نی‌یە. بەڵام هەر ئەوەندەی دەستتان دایە کاری بنیاتنان یەکسەر نەخشە و تەصمیمەکە گرنگی بەدەست دەهێنن، چونکە کاری بیناسازی‌یەکە بە بێ بوونی ئەو نەخشەیە بەڕێ ناکرێت!

ویستی مرۆڤیش وەکو ئەم نەخشەی بیناسازی‌یە وایە، چونکە لە ڕاستی‌دا بریتی‌یە لە چەند هێڵێکی گریمانکراو. ئەو شتەش کە ئێمە ناوی: "جوزئی ئیختیاری" یان "ئیرادەی جوزئی"مان لێ ناوە، لە ڕاستی‌دا بریتی‌یە لەم نەخشە و هێڵە گریمانکراوانە. بەڵام هاتنەدی و بەرجەستەبوونی ئەم نەخشەیە - واتە بەدیهێنانەکەی - تەنها بە دەستی خوای گەورەیە، واتە ئەو بەدیی‌دەهێنێت. بەو واتایەی بەدیهێنانی کارەکە لە لایەن خواوەندەوە بەپێی ئەو نەخشەیە ئەنجام دەدرێت. لە ڕاستیش‌دا "بەرپرسیارێتیی مرۆڤ لە کردەوەکانی" لەم ئەرك و کارمەندی‌یەی "ویستی مرۆڤ"ەوە سەرچاوە دەگرێت.

خۆ هەرچەندە ویستی ئێمە نرخ و گرنگی‌یەکی ئەوتۆی نی‌یە، کەچی خوای گەورە کارەکانمان بەپێی نەخشەی، ئەو ویستەمان بۆ بەدی‌دەهێنێت. هەر لەبەر ئەوەشە ئێمە "هۆکارێتی"ی خۆمان بەو شتە دەبەخشین کە لە لایەن خواوەندەوە بەدی‌دەهێنرێت. ئەوەتا پاداشتی ئەو کردەوە چاکانە دەدرێینەوە کە ئێمە بووین بە "هۆکار"ی بەدیهێنانیان، هەروەك سزاش دەدرێین لەسەر ئەو کردەوە خراپانەی کە ئێمە بووین بە "هۆکار"ی بەدیهێنانیان. ئا لێرەوەیە کە گەلێ ئەنجامی مەزن و گرنگ دەدرێنە پاڵ ئەم "ویست"ەی کە خۆی لە خۆی‌دا شتێکی نەزەری و گریمانکراوە و تەنها مەرجێکی عادی‌یە بۆ بەدیهێنانی شتان. کەواتە هەرگیز بە چەشنێکی ڕەها و موتڵەق "جەبر" لە گۆڕێ‌دا نی‌یە. چونکە بەدیهێنەر هەر تەنها خوای گەورەیە، بەڵام ویستی مرۆڤی کردووە بە مەرجێك بۆ ئەو بەدیهێنانە. لەبەر ئەوە، دەبێ مرۆڤ بە وردی بیر لەم خاڵە بکاتەوە و، هاوسەنگیی نێوان "قەدەری خوا" و "ویستی مرۆڤ" لە پێش‌چاودا ڕابگرێت.

لە ڕاستی‌دا ئێمە لێرەدا یەکێك لە مەسەلە ئاڵۆزەکانی قەدەرمان خستووەتە ڕوو، کەواتە با هەوڵ بدەین بە چەند نموونەیەك ئەم بابەتە ڕوون بکەینەوە:

وا دابنێ ئێوە پەنجەتان دا لە سویچی مەکینەیەکی گەورەی کارەبا، لە کاتێك‌دا کە دەزانن کەسانێکی تری غەیری ئێوە ئەم مەکینەیەی بە سیستەمێکی هێندە ورد ئامادە کردووە کە هەر تەنها بە دەست‌لێدانی ئێوە هەموو دەورووبەر ڕووناك دەکاتەوە. جا ئەم کارە جوزئی‌یەی ئێوە و ئەو ئەنجامە مەزنەش کە لەو کارە جوزئی‌یەوە دەرکەوت، بە ڕواڵەت هیچ پەیوەندی‌یەکی ئەوتۆیان لە نێواندا نی‌یە کە ژێری پەسەندی بکات. واتە هیچ پەیوەندی‌یەکی وا لە نێوان "هۆکار" و "ئەنجام"دا نی‌یە کە بە لای عەقڵەوە پەسەند بێت، بە وێنەی موعجیزاتی پێغەمبەران، دروودیان لەسەر بێت.

دەتوانین ئەمە بەو شتانە قیاس بکەین کە پەیوەندی‌یان بە جیهانی ماددیی ئێمەوە هەیە. بۆ نموونە: سەیری ئەو پارووە بکە کە دەیخەیتە ناو دەمتەوە، پاشان بۆ ئەنجامەکانی بڕوانە لە جەستەی خۆت‌دا..

ئێوە دەڵێن: (خۆراکمان خوارد). بەڵام من دەڵێم: (نەخێر نەمان خوارد، بەڵکو خوای گەورە دەرخواردی داین). لەوانەشە هەر لە ڕووی ڕێزەوە قسەکەی من پەسەند بکەن. بەڵام گەر ئێمە بە وردی لە مەسەلەکە بکۆڵینەوە دەبینین قسەکەی من ڕاستە.. ئایا چۆن؟.. با بزانین:

ئێمە پارووەکە لە دەممان نزیك دەخەینەوە. دەبا بزانین کێ ئەم پارووەی بە ئێمە بەخشی؟ ئەو قۆناغانەی کە ئەم پارووە بڕیونی چین، تا وای لێ هاتووە بۆ خواردن بشێت؟ چۆن خۆر بووە بە کوڵێنەر و پێگەیەنەری؟ ئەو هەل و مەرجانە چین کە وای لە زەوی کرد بەم جۆرە بیهێنێتە دەرەوە؟ بە ئاو و هەوای کێ هەناسەدانتان بۆ مسۆگەر کرد؟... هتد.

پاشان هەر ئەوەندەی پارووەکە بەر دەمتان دەکەوێت یەکسەر کارەکانی ئەوێ دەست پێ دەکات، لە کاتێك‌دا کە ئێوە هیچ زانیاری و ئاگا و خەبەرێکتان لەو کارلێکانەی دوای ئەوە نی‌یە. خۆ ئەگەر بتانەوێت ئەو کارلێکانە خۆتان ئەنجامی بدەن و ئەو خواردەمەنی‌یە بە ویستی خۆتان ئامادە بکەن، ئەوا لەوانەیە گەلێ کاری گەورە و کارلێکی گرنگتان لە بیر بچێت.. لەوانەیە زمانی خۆتان بگەزن.. لەوانەیە خواردنێکی ئامادەنەبوو بەرەو گەدە و لەوێشەوە بەرەو ڕیخۆڵەکان ڕەوانە بکەن. کەچی ئەم پارووە خواردنە هەر ئەوەندەی دەگاتە ناو دەم، تەنانەت کە هێشتا نەگەیشتووەتە ئەوێش، یەکسەر لیکەلوو(غـــدة)ەکان لیك دەردەدەن و ئەم ڕژێنە لیکانەش گەلێ کارلێکی گرنگ ئەنجام دەدەن کە بەپێی جۆری خواردنەکە ئەوانیش جیاجیان، چونکە

لیكەلووەكان بەپێی جۆر و چۆنێتیی خواردنەكە ئەم ڕژێنانە دەردەدەن. بێ گومان كاری گەدە لەمەش ئالۆزترە. ئەوەتا بە تەواوترین شێوە، كاری خۆی ڕادەپەڕێنێت و پاشان دوازدەگرێ و گلاندەكانی پەنكریاس و جگەر كاری خۆیان دەگرنە ئەستۆ و، بەم چەشنە هەریەكەیان ئیشەكەی خۆی جێبەجێ دەكات. تەنانەت جگەر هەر بە تەنها خۆی نزیكەی سێ سەد ئەرك ڕادەپەڕێنێت! بەم جۆرە هەموو یەكێك لەوانە، بە بێدەنگی و بێ هیچ قرە و غەلبەغەلبێك، كاری سەرشانی جێبەجێ دەكات، بە ڕادەیەك كە خۆیشمان هەست بەو كارانە ناكەین و ئاگامان لێ یان نییە.. ئنجا ڕیخۆلەكان كاری خۆیان دەگرنە ئەستۆ و بە جوانترین شێوە جێبەجێی دەكەن، چونكە كاری هەرس و هەڵمژین دەگرنە ئەستۆ لە ڕێی ئەو مژۆڵانەی كە خۆراكی هەرس كراو بۆ ناو خوێن دەگوێزنەوە، شان بە شانی ئەمەش مادده زیانبەخشەكان جیا دەكەنەوە و فڕێیان دەدەنە دەرەوە، كە ئەمەش لەو گورچیلەیەدا بەڕێ دەكرێت كە لە نێوان حەوانەوە و كاركردندا ئیشی بە نۆرەی تێدا بەڕێوە دەچێت، چونكە نیوەی كرێكارەكانی وەك سپێر (إحتیاط) دادەنێت و نیوەكەی تریشی لە كارێكی سەرومڕدان.

وا ئێستا پارووەكەمان خستە ناو دەممان، دەبینین هەر كارلێكێكی - هەر لە سەرەتاوە تا كۆتایی - بەسەردا دێت هیچ دەستتێوەردانێكی ئێمەی تێدا نییە، تەنانەت گەر بە تەواویش ئەو كارلێكانە بزانین. دیارە هەر تەنها خوای گەورەیە كە بەدیهێنەری هەموو ئەو كارانەیە.

لەبەر ئەوە، پرسیارەكەمان دووپات دەكەینەوە و دەڵێین: ئەم دوانە كامیان ڕاستە: (خواردنەكەم خوارد) یان (خوای گەورە دەرخواردی دام)؟! ئەوەندە هەیە ئێمە لە گوفتارەكانماندا ڕێگای "مەجاز" دەگرینەبەر و دەڵێین: خواردنەكەمان خوارد. دەنا گەر ئەم وشەیە بە واتا "حەقیقی"یەكەی خۆی بەكار بهێنین دەبێ بڵێین: خوای گەورە دەرخواردی داین.

بەم جۆرە گەر بێت و لەم گۆشەیەوە بڕوانینە مەسەلەكەمان، دەبینین جیاوازییەكی ئەوتۆ لە نێوان ئەم مەسەلەیە و ئەو كارانەماندا نییە كە بە ویستی خۆمان ئەنجامیان دەدەین. هەر لەبەر ئەوەش بوو كە ئەم مەسەلەیەمان لە ڕوویەكەوە شوبهاند بە "موعجیزە"، چونكە بواری لەیەكچوونی هەردوو مەسەلەكە نەبوونی پەیوەندییەكی وەهایە كە "ژیری" پێی قبووڵ بێت لە نێوان "هۆكار" و "بەهۆكراو"دا. واتە "تەناسوبی عیللییەت" بۆ هیچ كامیان لە گۆڕێدا نییە. وا تەشبیهی ئەم مەسەلەیە بەمەی خوارەوە دەكەین: گریمان مێروولەیەكی بچووك لە تەنیشتی كۆشكێكی مەزندا ببینرێت و، یەكێكیش بڵێت: ئەم كۆشكە مەزنە ئەم مێروولەیە بنیاتی ناوە! دیارە ناگونجێ باوەڕ بەم

گوفتارە بكرێت، چونكە یاسای "تەناسوبی عیللییەت"ی تێدا نەهاتووەتەدی. جا ئەو موعجیزانەی كە پێغەمبەران - درووديان لەسەر بێت - پێش چاویان خستوون هەموویان لەم جۆرەن، بۆیە دەبن بە بەڵگە لە سەر پێغەمبەرێتیی ئەوان. واتە دەزانین كە هەرگیز ناگونجێ ئەم كارە دەراسایانە لەسەر دەستی مرۆڤ ڕوو بدەن، بۆیە ناچارین بڵێین - كە لە ڕاستیشدا هەر وەهایە -: ئەم موعجیزانە لە لایەن خواوەندەوە بەو پێغەمبەرانە بەخشراون. جا بەم پێیە هەموو ئەو كردارانەشمان كە لەسەر هێڵە گریمانكراوەكەی ویستی جوزئیمان بنیاتنراون، وەك ئەمەی پێشوو وان.

بۆ نموونە: بە ئاماژەكردنی پەنجەی پیرۆزی پێغەمبەر ﷺ "مانگ لە سەردەمی پێغەمبەردا ﷺ بوو بە دوو لەتەوە و پێغەمبەریش ﷺ فەرمووی: بڕوانن"[(١)]. هەروەك دەبینین پەنجەكانی هەمان دەستی پیرۆز، دەبێت بە دە كانیاوی ئەوتۆ كە بە خوڕ ئاویان لێ هەڵدەقوڵێت: "ئەنەس - خوای لێ ڕازی بێت - دەفەرموێ: بە چاوی خۆم بۆ ئەو ئاوەم دەڕوانی كە لە نێوان پەنجەكانیەوە هەڵدەقوڵا"[(٢)].

جا هەروەك ناتوانین ئەم ئەنجامانە بۆ ئەو شتانە بگێڕینەوە كە لە ڕووی ڕواڵەتەوە بە "هۆكار" دادەنرێن، بە هەمان جۆر ناشتوانرێت هەموو كردارەكانمان، كە لەسەر بناغەی ویستی ئێمە بنیاتنراون، بگێڕینەوە بۆ خۆمان. كەواتە بكەر و بەدیهێنەر لە هەردوو حاڵەتەكەدا هەر تەنها خوای گەورەیە. خۆ ئەمەش ئایەتی پیرۆزی: ﴿والله خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ﴾مان بیر دەخاتەوە.

ئیمان بەم مەسەلەیە یەكێكە لە پێداویستی و داخوازییەكانی ئایین. پێغەمبەری خۆشەویستمان ﷺ ئاماژەی بۆ ئەم پێویستییە كردووە و، ئەو كەسانەش كە پێیان بەرەو فیكری "ئیعتیزال" دەخزێت بە "مەجووس"ی ئەم نەتەوەیە ناوی بردوون. ئەوەتا فەرموویەتی: "هەموو نەتەوەیەك مەجووسی تێدایە، مەجووسی نەتەوەكەی منیش ئەوانەن كە دەڵێن: قەدەر نییە"[(٣)]. چونكە ئەوانە خێر و شەڕ بۆ خوای گەورە ناگێڕنەوە و پێیان وایە كە مرۆڤ بەدیهێنەری كردارەكانی خۆیەتی.

یەكەم جار وشەی "القَدَرية" بەوانە دەوترا كە باوەڕیان بە "جەبر" هەیە، بەڵام دوایی بەوانە وترا كە "ئینكاریی قەدەر" دەكەن، كە لە ڕاستیدا ئەمەیان لەگەڵ واتای فەرموودە پیرۆزەكەدا دەگونجێ. بەم جۆرە ئەم "ناو"ە خاوەنە ڕاستەقینەكەی خۆی

---

(١) (البخاري، المناقب ٢٧). (مسلم، صفات المنافقين ٤٣ - ٤٧).
(٢) (البخاري، الوضوء ٣٢، ٤٦. المناقب ٢٥. الأشربة ٣١). (مسلم، الزهد ٧٤، فضائل ٤-٦).
(٣) (المسند ٨٦/٢، ١٢٥ و ٤٠٧/٥). (ابن ماجه: مقدمة ١٠).

دۆزی‌یەوە! لەم سەردەمەی خۆشماندا ئەم ناوە بە ڕێڕەوی موعتەزیلە دەوترێت، کە مەگەر چەند جیاوازی‌یەکی کەم، دەنا هەر لەسەر مەفهوومی پێشووی خۆی ماوەتەوە.

شانبەشانی ئەمەش ڕێڕەوی "جەبری"یەکان هەیە، کە "ئینکاریی ویستی مرۆڤ" دەکەن. خۆ وەك بە ڕوونی ئاشکرایە، ئەم بیرەش ڕاستیی نەپێکاوە.

بەڵام ڕێڕەوی ئەهلی سوننەت ناوەندەڕێ دەنوێنێت و، لە زیادەڕەوی و کەمڕەویی هەردوولا پارێزراوە و، ئەو ئەندازەیەی کە ڕاست و دروستە لە هەردوو ڕێڕەوەکەی تردا لەمیشدا هەیە و دەڵێت: خوای گەورە بەدیهێنەری کردەوەکانمانە، بەڵام داواکەر و داخواز ئێمەین. بۆیە بەرپرسیاریی کردەوەکانمان لە ئەستۆی خۆماندایە.

٨ - ویستی خوای گەورە و.. ویستی مرۆڤ.

هەرچەندە مرۆڤ خاوەنی ویست و ئیختیار بێت، کەچی هەر "خەلق" و "ئەمر" بە دەستی خوایە و، گەر هەر شتێك فەرمانی خوای لەسەر نەبێت هەرگیز نایەتە وجوود.. گەر نەیویستایە بەدیهاتووانی بەردەوام بن و بمێننەوە، هەموو شتێك هەپروون هەپروون دەبوون..

کەواتە هەر خواوەند خۆی ملوانکەی گەوهەری "وجوود"ی بە گەردنی "عەدەم"دا هەڵواسیوە و دەرگاکانی ئاسمانی لەسەر تاریکستانی عەدەم خستووەتە سەرپشت و سەرانسەری گەردوونی بە وێنەی کتێب و پیشانگا پێشچاو خستووە و ڕووناکیشی ئاراستە کردوون، تاکو ئەو کتێبە بخوێنرێتەوە و پیشانگاکەش ببینرێت..

هەموو کانیاوەکان بە فەرمانی ئەو دەتەقێنەوە و.. لافاوەکانیش بە فەرمانی ئەو خوڕ دەبنەوە و.. چیاکانیش بە فەرمانی ئەو شەق دەبەن و بەردەکانیشی دێنە خوار و دەبن بە گڵ و باوەش بۆ ناوك و تۆوەکان دەگرنەوە.. دەشتایی و شیوەکانیش بە فەرمانی ئەو کاڵای ڕەنگاوڕەنگ دەپۆشن و سەرنجی زەوی و ئاسمان بۆ لای خۆیان ڕادەکێشن و.. هەر بە سروەی فەرمانی ئەویش سەرتاسەری زەوی وەك بەهەشتی لێ دێت و باخچە و بێستانەکان بە میوە و بەروبوومەکان پڕ دەبن و.. مەل و وردیلە باڵندەکانیش بە فەرمانی ئەو بە خەمباری دەخوێنن و.. تەنانەت هەموو زیندەوەرێك و گشت بێ گیانێکیش، هەریەکەیان بە زمانی خۆی، لە خوای گەورە دەلاڵێتەوە و ستایشی دەکات.

کەس ناتوانێت لافی خاوەنێتیی ئەم گەردوونە بێ پەی و فراوانە لێ بدات کە لێواری دیار نی‌یە. ئەم گۆی زەوی‌یە بە مەزنی‌یەکەی و ڕووبار و لافاو و دەریاکانیەوە، تەنها چەند دڵۆپێکی میهرەبانیی ئەون.. هەموو بوونەوەرانی گیاندار و بێ گیانیش تەنها گەردیلەیەکن لە گەنجینەکانی سامانی ئەو، چونکە نیعمەتەکانی ئەو خواوەندە لە ژمارە

نایەن و لە ڕەنووس‌دا جێیان نابێتەوە. کەواتە شوکرانە و سوپاس و پێزانین تەنها بۆ ئەوە، لەسەر ئەم هەموو نیعمەتانەی کە بە هەموانی بەخشیوە..

هەروەها تەنها هەر ئەو خواوەندەیە کە خاوەنی کارسازی و هەڵس‌وکەوتی فراوان و بینراوە لە هەموو بەشێکی گەردووندا و، بەخشەری سەرجەمی ئەو نیعمەتانەشە کە بە هەموو بوونەوەرێکی بەخشیوە..

هەروەها هەموو ئەو کردەوە چاك و پیرۆز و بەپیتانەی کە بە کردەوەی مرۆڤ هاتوونەتەدی، هەموویان هی خوای گەورەن، چونکە بەخشینی دڵنیایی بە دڵانی ئیماندار و، زانین و تێگەیشتنیش بە ژیریی پێشەوایانی حەقیقەت و، ڕشتنی ڕەوشتی بەرز و حیکمەتی ڕاست ـ دروست بەسەریاندا و، ڕێنمایی سەرانی عاشق بۆ سوجدە بۆبردنی.. هەموو ئەم کارانە، تایبەتن بە خوای گەورەوە..

هەموو کار و کۆششێکی ئەو کەسەش کە عینایەتی خوا ناناسێت و ڕێزی شایانی لێ ناگرێت، هەمووی بێ ئەنجامە و تەنانەت هەر شتێك خوای گەورە عینایەتی خۆی ئاراستە نەکات، سەرابێکی فانی‌یە. چونکە کردەوەکانی مرۆڤ تەنها بە بیرکردنەوەی لە ڕەزامەندیی خوای گەورە دەبن بە عیبادەت و، ئەم عیبادەتانەش لە ڕێی چاودێری و پارێزگاریی خواوەندەوە هێندە فراوان و گەورە دەبن کە دەبن بەهۆی ڕزگاربوونی ئەو کەسانەی بوونەتە هۆکاری پەیدابوونیان. بە پێچەوانەی ئەمەشەوە هەرگیز ناتوانرێت مرۆڤ بگاتە هیچ شتێك و بەسەر ڕاستە شەقامدا تێ‌بپەڕێت. واتە پێچەوانەی ئەمە ئەندێشەیەکی دوور لە حەقیقەتە..

دەستەواژەکانی: "من فلانە کارم کرد" و "من ئەو کارەم ڕێك‌خست" و "من فلانە کەسم ئاراستەی فلانە کار کرد".. ئەم چەشنە وتانە کە شانازی و لەخۆبایی‌بوونی مرۆڤ دەنوێنن، هەر تەنها دەرچوونیان لە زاری مرۆڤ، کارێك دەکات شەیتان پێی ئەو مرۆڤەیان پێ‌هەڵبخلیسکێنێت و لە ڕێ بیترازێنێت!

ئەو خواوەندە بەرز و بەتوانایەی کە بچووکترین شت دەخاتە گەڕ بۆ ئەنجامدانی گەورەترین ئەرك و کارمەندی.. ئەو کەسەی کە بە مێرووڵەیەك کۆشکی فیرعەونی دارماند.. ئاڵای موڵکی ئەو خواوەندە لە هەموو گۆشەیەکی گەردووندا دەشەکێتەوە. دەسا زەرەرمەندی بۆ ئەو کەسەی کە ناچێتە ژێر ئاڵاکەیەوە. لە خوا داواکارین سایەی ئەو ئاڵایەمان هەر لەسەر بهێڵێتەوە.

بەڵێ، ئاسمان و زەوی لە ژێر فەرمانی ئەودان. ئێمەش بە دەست و پێ و چاو و گوێ و زمان و دڵ و ویژدان و هەناومانەوە، موڵکی ئەوین. ئەم ئەندامانەی جەستەمان

تەنها چەند پارچە گۆشتێکن لە موڵکی یەکجار فراوانی ئەودا و چەند هۆکارێکی خاوەن هەستی تەواو بچووکن.

جا هەروەك هەموو ئەمانە تەنها هی خوای گەورەن، بە هەمان جۆر هەموو ئەو بەروبووم و سوودانەش کە لەم ئەندامانەوە پەیدا دەبن، هەموویان تایبەتن بە خواوەندەوە. چونکە ئێمە چۆن دەتوانین بڵێین: "زمانمان، دەنگمان، چاومان، گوێمان" گەر خۆی ئەم ئەندام و هەست و نەستانەی پێ نەبەخشینایە و ئەم بەروبوومانەشی لەو هەست و نەستانەوە نەهێنایەتەبەر؟ ئایا ئەو کاتە بەشی ئێمە لەو بەروبوومانەی کە لافی خاوەنێتی یان لێ دەدەین چەند دەبوو؟ خۆ سەرانسەری دنیا بە فەرمانی ئەو دەجووڵێتەوە و سەرتاسەری گۆی زەویش لە ڕێژنەی بەخششی ئەو پڕ بووە.

کەواتە گێڕانەوەی "وجوود" بۆ لای غەیری خوای گەورە کوفرێکی هێندە ستەمە کە لێخۆشبوونی بۆ نی یە و، چاونووقاندنیش سەبارەت بە بینینی دەستی چاکەی ئەو لە پشتی هەموو بەخششێکەوە، شیرکێکی ئابڕووبەرە.

دەسا ئەی خاوەنی ئەو سۆز و میهرەبانی یە فراوانەی کە تەنانەت شەیتانیش تەماعی تێ دەکات!

پەردە لەسەر چاوی ئەوانە لابدە کە دەڵێن: "من.. من".. هەروەها درەوشانەوەکانی خۆت بۆ ئەو کەسانەش دەربخە کە بە ڕێزلێنان و پێزانینەوە دەڕوانە کاروبارەکانت و.. دڵانی خاڵی و بەتاڵیش بە ناسینی خۆت پڕ بکە! ئامین.

٩ – قەددر لە ڕووناکیی ئایەتەکانی قورئان و فەرموودە پیرۆزەکاندا.

گەر لە ڕووناکیی ئەو ئایەت و فەرموودانەی کە لەمەولا باسیان دەکەین مەسەلەی "قەدەر" شی نەکرێتەوە، ئەوا باسەکە لەگەڵ مەزهەبی ئەهلی سوننەت و جەماعەتدا یەك ناگرێتەوە و، ناتوانین پارێزگاری لە خۆمان بکەین و بەرەو چەمکەکانی "ئیعتیزال" یان "جەبر" نەترازێین. بۆیە لەم بەشەی باسەکەماندا هەوڵ دەدەین ئەو ئایەت و فەرموودە پیرۆزانە شی بکەینەوە و بیانخەینە بەر باس و لێکۆڵینەوە کە پەیوەندییان بەم بابەتەوە هەیە.

خوای گەورە فەرموویەتی:

﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأرضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُم إلاَّ فِي كِتَابٍ مِن قَبلِ أن نَبْرَأهَا إنَّ ذَلكَ عَلَى اللهِ يَسير﴾(الحديد:٢٢).

بەڵێ، هەموو شتێك پێش ئەوەی پەیدا ببێت تۆمار کراوە و هیچ شتێکیش نی یە کە بەپێی ئەو تۆمارە ئاڵوگۆڕی بەسەردا نەیەت.

شارێگاکەی حەزرەتی محمد ﷺ داخوازی ئەم باوەڕەیە، بەڵام هەموو لادانێك لەم ڕاستە شەقامە لە ڕاستیدا، بەپێی گەورەیی و بچووکیی ئەو لادانە، بە: پێ ترازان و گومڕایی دادەنرێت.

لە سەرەتای ئەم کتێبەدا ئایەتە پیرۆزەکانمان خستە پێش‌چاو، وا ئێستاش هەندێ فەرموودەی پیرۆز دەهێنین کە تەفسیری ئەو ئایەتانە دەکەن.

١) عبداللّٰهی کوڕی عەمری کوڕی عاص - خوایان لێ ڕازی بێت - دەگێڕێتەوە کە پێغەمبەر ﷺ فەرموویەتی:

(كتبَ اللهُ مقاديرَ الخلائقِ قبلَ أنْ يخلقَ السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء)[١].

لە ڕاستیدا ئێمە ئەو پێوەر و تەرازووە نازانین کە ئەم پەنجا هەزار ساڵەی پێ حساب دەکرێت. لەوانەیە پەنجا هەزار ساڵ یان پەنجا ملیۆن ساڵی زەمانی ئەم دنیایەی ئێمە بێت، لەوانەشە کینایە بێت لە "زۆری". ئێمە ناتوانین هیچ کام لەو واتایانە دەست‌نیشان بکەین. ئەوەندە هەیە کە دەزانین پەنجا هەزار ساڵ پێش بەدیهێنانی ئاسمانەکان و زەوی و پێش بەدیهێنانی بەری درەختەکەشیان کە مرۆڤە، هەموو شتێك تەقدیر و دەست‌نیشان کراوە.

لەبەر ئەوەی لە کتێبێکی تردا ئەم بڕگەیەی فەرموودەکەمان ڕوون کردووەتەوە کە دەفەرموێ: "وكان عرشه على الماء"، ئەوا پێویست بە دووپاتبوونەوەی ناکات. بەڵام سەبارەت بە وشەی: "الماء" لە فەرموودەکەدا دەڵێین: لەوانەیە وەك هەندێ وتوویانە: مەبەست "العماء"[٢] بێت. لەوانەشە ماددەی "ئەثیر" بێت. واتە عەرشی خوای گەورە لە سەر "ئەثیر" بووە کە ئەصلی ماددەی هەموو بەشەکانی گەردیلەیە. لەوانەیە هەموو بوونەوەران لە شکڵ و شێوە و دۆخی بوونێکی ئەثیریدا بووبن. ئێمە هیچ زانیاری‌یەکمان لەم بارەیەوە بە هیچ جۆرێك نی‌یە و ناشتوانین بمانبێت. چونکە نە خۆمان و نە باوکە ئادەممان، تەنانەت سەرانسەری گەردوونیش، ئەو کاتە بەدی نەهاتبوون.

---

(١) رواه مسلم. القدر ١٦. (واتە: خوای گەورە پەنجا هەزار ساڵ پێش ئەوەی ئاسمانەکان و زەوی بەدی‌بهێنێت، تەقدیراتی هەموو بەدیهاتووانی نووسیوە و، عەرشەکەی خۆیشی لەسەر ئاو بووە).

(٢) العماء: السحاب. واتە هەور. لەوانەشە - وەك وتراوە - "العمى" بێت ئەو کاتەش واتاکەی بریتی دەبێت لەوەی کە: "هیچ شتێکی سابت و چەسپاو نەبووە" چونکە لەبەر ئەوەی "شت نەبووە" لە بەدیهاتووان نادیار بووە. بەو واتایەی کە خوای گەورە هەر بووە پێش ئەوەی مەخلووقاتیش بەدی‌بهێنێت و کەسی تر غەیری ئەو نەبووە. بڕوانە "تفسیر ابن کثیر" ٤/٢٤٠. (وەرگێڕی چاپی عەرەبی)

٢) عوبادەی کوڕی صامت – خوای لێ ڕازی بێت – کاتێ لە سەرەمەرگدا مناڵەکانی دەورەیان دابوو، وەسیەتی بۆ دەکردن و "ئیمان بە قەدەر"ی وەك ئەمانەتێك پێ دەسپاردن و دەیوت:

یا بنيّ! إنك لن تجِدَ طعمَ حقيقة الإيمان حتى تعلمَ أنّ ما أصابَكَ لم يكنْ لِيُخطِئَكَ وما أخطَأَكَ لم يكنْ لِيُصيبَكَ. سمعْتُ رسول الله ﷺ يقولُ: (إنّ أوّل ما خلَقَ اللهُ القَلَمَ، فقال اكتبْ. قالَ: رَبِّ وماذا أكتُبُ؟ قالَ: اكتبْ مقاديرَ كلّ شيء حتى تقومَ السّاعة). يا بنيّ! إنّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: (مَنْ ماتَ على غيرِ هذا فَلَيسَ مِنّي)[1].

٣) ئەو حەدیثەی کە حەزرەتی عبداللەی کوڕی عەبباس – خوایان لێ ڕازی بێت – ڕیوایەتی دەکات، گەلێ گرنگە بۆ ئەم باسەمان کە باسی "قەدەر"ە و، تەفسیری ئەو ئایەتەش دەکات کە نەختێك پێش ئێستا باس کرا.

عبداللەی کوڕی عەبباس – خوایان لێ ڕازی بێت – دەفەرموێت: ڕۆژێکیان لە پشتی پێغەمبەرەوە ﷺ بووم، پێی فەرمووم:

(یا غلام! إنّي أعلّمُكَ كلمات: احفظِ اللهَ يحفظْكَ، احفظِ اللهَ تجدْهُ تجاهَكَ، إذا سألتَ فاسألِ اللهَ وإذا استعنتَ فاستَعِنْ باللهِ. واعلم أنّ الأمةَ لو اجتمعَتْ على أنْ ينفعوكَ بشيءٍ لم ينفعوكَ إلاّ بشيءٍ قد كتبَهُ اللهُ لكَ، ولو اجتمعوا على أنْ يضرُّوكَ بشيءٍ لم يضرُّوكَ إلاّ بشيءٍ قد كتَبَهُ اللهُ عليكَ، رُفِعَتِ الأقلامُ وجفّتِ الصُّحُفُ)[2].

واتە: مافی ڕەوا بە فەرمان و داخوازییەکانی خوای گەورە بدە، تاکو شتێك بەرەو ئەودنیا ڕەوانە بکەیت کە لەوێ سوودت پێ بگەیەنێت. خۆ ئەگەر هەر شتێکت داوا کرد، جگە لە خوای گەورە لە کەسی داوا مەکە، زەلیلی و ملکەچی بۆ غەیری خواوەند مەنوێنە و جگە لە خۆی بۆ هیچ مەبەستێك پەنا بۆ کەس مەبە. چونکە هەر تەنها خوای گەورەیە کە داخوازییەکەت بۆ دەهێنێتەدی و گیروگرفتەکەشت بۆ چارەسەر دەکات. کەواتە گەر هەر خواستێکت هەبوو تەنها لەوی داوا بکە. خۆ ئەگەر لە هەر کەسێکی تری داوا بکەیت لە ئەنجامدا کارەکە هەر دەگەڕێتەوە بۆ لای

---

(١) رواه أبو داود. السنة ١٦. واتە: کوڕم! تۆ هەرگیز تامی حەقیقەتی ئیمان ناچێژیت هەتا نەزانیت کە ئەو شتەی دێتە ڕێت، نەدەبوو لابدرایە و نەهاتایەتە ڕێت و، ئەو شتەش کە نایەتە ڕێت هەرگیز نابێت بێتە ڕێت. لە پێغەمبەرم ﷺ بیست دەیفەرموو: "خوای گەورە یەکەم جار "قەلەم"ی بەدیهێنا و پێی فەرموو: بنووسە! قەلەم وتی: چی بنووسم ئەی پەروەردگارم؟ فەرمووی: تەقدیراتی هەموو شتێك بنووسە کە تا قیامەت دێتە وجوود". کوڕم! گوێم لێ بوو پێغەمبەر ﷺ دەیفەرموو: هەر کەسێك لەسەر غەیری ئەم باوەڕە بمرێت، لە من نییە.

(٢) رواه الترمذي، القيامة ٥٩. المسند ١/٢٩٣، ٣٠٣ – ٣٠٧.

خواوەند. کەواتە هەر تەنها خوای گەورەیە کارەکەت بۆ ئەنجام دەدات. لەبەر ئەوە هەرگیز رەنجت بەبا مەدە و دەستەوداوێنی ئەو هۆکارانە مەبە کە لە نێوان تۆ و خوای گەورەدان، بەڵکو بە کردار و گوفتار هەموو هۆکارێك لەو ناوەندەدا لا بیە و باش بزانە کە سەرجەمی هۆکارەکان وەك تۆ دەستەوسانن و، هەر خواوەند خۆیەتی کە دەتوانێت خواستەکانت بۆ بهێنێتەدی، چونکە کلیل و جڵەوی ئاسمانەکان و زەوی تەنها بە دەستی خۆیەتی و جگە لە خۆی کەسی تر کاری تەقدیر و دەستنیشان کردنی شتانی لە توانا و دەستەڵاتدا نی‌یە و.. هەر خۆی بەدیهێنەرە و هەر خۆشی بەدیهاتووانی دەخاتە گریان و پێکەنین و هەر ئەو عیززەت دەبەخشێت بەو کەسەی ویستی لەسەری بێت و ئەوانەش زەلیل دەکات کە خۆی دەیەوێت زەلیل بن. بە رادەیەك کە ئەگەر هەموو خەڵکی بە هەڵەداوان و پێشبڕکێ بێن بە دەنگتەوە تاکو سوودت پێ بگەیەنن یان فریات بکەون یاخود لەو بەڵایە رزگارت بکەن کە پێوەی دەتلێیتەوە، ئەوا هەموو ئەو کردارە چاکانەیان لە ناوەندی تەقدیری خواوەندایە و ئەگەر ئەو نەیویستایە، ئەوان نەیاندەتوانی ئەو سوودانەت پێ بگەیەنن، ئەو کردارە خراپانەش بە هەمان جۆر کە خەڵکی دەیانویست ئەنجامیان بدەن. چونکە ئەوەی خرابووە ئەستۆی قەڵەمەوە کە بیاننووسێت هەموویانی نووسی و نووسینەکانیش وشك بوونەوە. واتە تازە هیچ ئاڵ و گۆڕێك لەو نووسینانەدا ناکرێت.

پێغەمبەر ﷺ بەم فەرموودە پیرۆزەی کە یەکێکە لە "جوامع الكلم"، ئیبن عەبباسی زانا و عەللامەی نەتەوەی ئیسلام لە قووڵترین "مەسەلەی قەدەر" تێ دەگەیەنێت.

جا ئەوانەی کە لە دواپلەکانی بەندایەتی و ئیخلاسدان ئاوا لە "قەدەر" تێ دەگەن.

بەڵێ، قەدەر مەسەلەیەکی حاڵی و ویجدانی‌یە. واتە هەموو مرۆڤێك لە ناخ و ویجدانی خۆیدا هەست بە هەموو ئەم راستی‌یە ناوبراوانە دەکات، تەنانەت ویجدانی پڕە لەم راستی‌یانە. بە رادەیەکی ئەوتۆ کە دەتوانرێ بوترێت: بابەتی قەدەر یەکێکە لەو مەسەلانەی کە پێغەمبەر ﷺ زۆر جەختی لەسەر کردووە و، شەش کتێبەکانی فەرموودەش پڕن لەم چەشنە حەدیثانە. کەواتە دەبێ "قەدەر" لە رۆشنایی ئەو فەرموودانەدا باس بکرێت، چونکە ئەم باسە شایانی ئەوەیە بە تەواوی لێی بکۆڵرێتەوە و تاوتوێ بکرێت. تەنانەت ئەم کارە گەلێ پێویستە.

مەجووسەکان باوەڕیان وایە کە دوو هێزی جیاواز هەن: یەکێکیان هی کاری خێرە و ئەوی تریشیان هی کاری شەڕە. خۆ ئەم چەشنە ئیمانە خوای گەورە دەخاتە زۆران و ململانێ لەگەڵ شەیتاندا و وا پیشان دەدات کە - پەنا بەخوا - هیچ کامیان دەست لە کاری ئەوی تر وەرنەدات!

کەچی ئایینی ئیسلام بە تەواوەتی دژ و پێچەوانەی ئەم بیر و باوەڕەیە، تەنانەت ئیعلانی جیهادیشی بەرامبەر بەم چەشنە بیر و بۆچوونانە ڕاگەیاندووە. ئەوەتا ئێمە باوەڕمان وایە کە خوای گەورە تاك و تەنیایە و چ لە زاتی خۆیدا و چ لە کردەوەکانیدا هیچ شەریك و هاوبەشێکی نییە و جگە لە خۆی هیچ کەسێکی دیکە پەروەردگار نییە و هەر ئەوە کە بە ویستی خۆی و چۆنی بوێت دەستکاریی مولکی خۆی دەکات و هەموو دەستەڵاتێك هەر تەنها هی ئەوە و هەموو هێزێکیش هەر تەنها بە دەستی خۆیەتی. ئەم حەقیقەتەش لەو ذیکرەوە وەردەگرین کە لە سوننەتدا هاتووە و بەیانی و ئێواران دەخوێنرێت و بریتییە لە: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"(١).

ئێمە لە ڕووناکیی ئەم حەدیثە پیرۆزەوە باوەڕمان بە: تەوحیدی خوایەتی و، تەوحیدی سیفەتە مەزنەکانی و، تەوحیدی کردارە حەکیمەکانی هەیە.

گێڕانەوەی هەموو شتێك بۆ خوای گەورەی تاك و تەنیا، مەسەلەیەکی گرنگە لە ئیمانەکەماندا، تەنانەت بریتییە لە کاکڵە و پوختەی ئیمانەکەمان.

٤) ئێستا با لە گۆشەی ئەم ڕیوایەتەی ئیمامی عەلییەوە - خوای لێ ڕازی بێت - بڕوانینە ئەم مەسەلەیە:

حەزرەتی عەلی - خوای لێ ڕازی بێت - دەفەرموێ: بە بۆنەی بەخاك سپاردنی یەکێك لە هاوەڵەکانەوە، لە گۆڕستانی "بقيع الغرقد"دا بووین، پێغەمبەریش ﷺ تەشریفی هێنا بۆ لامان و دانیشت و ئێمەش بە دەوریدا دانیشتین. لەو کاتەدا چیلکەیەکی بەدەستەوە بوو، ئنجا سەری داخست و، بە چیلکەکەی دەستی خەتی بچووك بچووکی یەك لە دوای یەکی لە گڵەکەی بەردەمیدا دەکێشا. پاشان فەرمووی: (ما منكم من أحدٍ، ما من نفسٍ منفوسةٍ، إلاّ وقد كتبَ اللهُ مكانها من الجنةِ والنار، إلاّ وقد كُتِبَتْ شقيَّةً أو سعيدةً). واتە: هیچ کەسێك نییە لە ئێوە کە شوێنی لە بەهەشت یان لە دۆزەخدا دیاری نەکرا بێت و بە "بەدبەخت" یان "بەختەوەر" نەنووسرابێت. لەم کاتەدا پیاوێك عەرزی کرد: ئەی پێغەمبەری خوا! ئایا ئیتر بۆچی ئێمە چاوەڕوانی ئەو نووسراوە نەکەین و واز لە کردەوەکانمان نەهێنین؟ پێغەمبەر ﷺ فەرمووی: هەر کەسێك لە ئەهلی سەعادەت و بەختەوەری بێت دەچێت کرداری ئەهلی سەعادەت دەکات و ئەو کەسەش کە لە ئەهلی شەقاوەت و بەدبەختی بێت دەچێت کردەوەی ئەهلی شەقاوەت دەکات. ئەوەبوو فەرمووی: (اعملوا؛ فكلٌ مُيَسَّرٌ

(١) البخاري، التهجد ٢١، الأذان ١٥٥.

لِما خُلِقَ له: أمَّا أهلُ السعادة فَيُيَسَّرُونَ لِعملِ أهلِ السعادة، وأمَّا أهلُ الشَّقاوةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعملِ أهلِ الشقاوة)! پاشان ئەم ئایەتەی خوێندەوە:

﴿فأمّا مَن أعطَى واتقَى ۞ وَصَدّقَ بالحُسنَى ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لليُسرَى ۞ وأمّا مَن بَخِل واستَغنَى ۞ وَكذّبَ بالحُسنى ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ للعُسرَى﴾(الليل:٥-١٠)[(١)].

بەڵێ، ئەو کەسەی کە بۆ بەهەشت خوڵقێنرابێت، دڵی بە نەشوەی عیبادەت و خواپەرستی پڕ دەبێت و بە تەواوەتی نەفرەت لەو شتانە دەکات کە خواوەند نەهیی لێ کردوون، بۆیە گرتنەبەری ڕێگای مزگەوتی بۆ ئاسان دەکرێت و ڕێگای ئەو شتانەشی لێ دەبێت بە زەحمەت کە نەهی‌یان لێ کراوە..

بەڵێ، کار بکەن.. چونکە هەر کەسێك ئەو کارەی بۆ ئاسان دەکرێت کە بۆ ئەنجامدانی بەدی‌هێنراوە، ئەوەتا ڕێی بەهەشت لە مزگەوتەوە تێپەڕ دەبێت و بە شوێن‌پێ هەڵگرتنی پێغەمبەر ﷺ دەگاتە قۆناغ. خۆ ئەو کەسەی کە لە ژیانیدا سوژدەی بۆ خوای گەورە نەبردووە و دڵ و ویژدانی نەکردووە بە ئاوێنەیەکی ئەوتۆ فەرمانەکانی بەدیهێنەریان تێدا ڕەنگ بداتەوە، هەرگیز پێی ناوترێت ڕێی بەهەشتی گرتووەتە بەر. واتە ئەو کەسەی لە ئەهلی سەعادەت بێت لە ئەنجامدا ئەو کردارانە جێ‌بەجێ دەکات کە شایستەی ئەوەی دەکەن بچێتە بەهەشت. ئەو کەسەش لە ئەهلی شەقاوەت بێت لە ئاکامدا چەند کارێك ئەنجام دەدات کە بە هۆیانەوە شایستەیی چوونە ناو دۆزەخ بەدەست بهێنێت. هەر لەبەر ئەوەش بوو کە پێغەمبەر ﷺ بەیانی و ئێوارە ئەم دوعایەی دەخوێند: (اللهم! أحسنْ عاقبتَنا في الأمورِ كُلّها وأجِرْنا مِنْ خِـزيِ الدنيا وعـذابِ الآخرة)[(٢)]. دەبینین پێغەمبەر ﷺ ئایەتەکانی (٥-١٠)ی سوورەتی "الليل" دەهێنێت و دەیانکات بە بەڵگە لە سەر فەرموودە پیرۆزەکەی خۆی. ئەمەش گشت ئەو واتا مەزنانەی خوارەوەمان یاد دەخاتەوە:

هەر کەسێك ماڵ و سامانی خۆی و هەرچی‌یەکی هەیە لە پێناوی خوای گەورەدا بەخشێت و بەختی بکات، ئەوا دەڕواتە ناو بازنەی "تەقوا" و، سوود لە یاساکانی خوا وەردەگرێت. واتە دڵی پڕ دەبێت لە تەقوا و ڕێزلێنان، کە ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی پەنا بباتە بەر پارێزگاریی خواوەند و، ئیتر دەزانێت پەنا و پشتیوانی تەنها خوای گەورەیە. واتە گەر مرۆڤ لە ڕێی بەندایەتی و ملکەچبوونیەوە بۆ خوای گەورە لە لایەن

---

(١) رواه البخاري: التفسير (٩٢)، ٧ القدر ٦ التوحيد٥٤. وررواه مسلم: القدر ٦ – ٨.

(٢) (واتە: خوایە گیان! ئەنجامی هەموو کارێکمان بە باشی کۆتایی پێ بهێنە و، لە ڕسوایی دنیا و سزای دواڕۆژ پەنامان بدە) موسنەدی ئیمامی ئەحمەد ٤/١٨١.

خواوەندەوە لە هەموو كارێكیدا تەوفیقی بەدەست هێنا و پشتی بە خوا بەست و باوەڕی بە ناوە جوانەكانی خواوەند و هەموو ئەو شتانە هێنا كە بە دڵنیایی دەزانرێت بەشێكن لە دین و ئیمان، ئەوا خوای گەورە ڕێی بۆ ئاسان دەكات و بە وێنەی ئەو لافاوەی كە دەڕوات تا دەڕژێتە شوێنی دیاری كراوی خۆی، ئەمیش بەرەو ئامانجەكانی دەڕوات هەتا پێیان دەگات و، لە شوێنی خۆیدا چێژ و لەزەت لە هەموو كردەوەكانی چەشنی: "نوێژ و زەكات و حەج و جیهاد"ی وەردەگرێت. تەنانەت ئەو كەسانەی كە پەی بە لەزەت و خۆشحاڵیی ئەم شتانە نابەن بە سەرسامییەوە دەڕواننە ئەم مرۆڤە یاخود بە "شێت" ناوی دەبەن! تا وای لێ دێت نەترسانی ئەو كەسە لە مردن و، سەخاوەتی لەرادەبەدەری ئەو دەبێت بە ویردی سەر زمانی خەڵكی، تەنانەت كارەكانی ڕۆژانەی و وازهێنانی لە چێژ و لەزەتە تایبەتییەكانی خۆی بە كاری دەراسا(خارق) لە قەڵەم دەدرێت.. هەموو ئەمانەی بۆ ئەنجام دەدرێت چونكە خوای گەورە ڕێگایەكی بۆ ئاسان كردووە كە بەرەو پێشتری ببات..

بەڵام بە پێچەوانەی ئەمەوە، واتە گەر مرۆڤ ڕەزیلی بكات و هیچ شتێك بە كەس نەدات، با باش بزانێت كە هیچ شتێك نادرێت بە كەسێك كە نەبەخشێت و شت بە كەس نەدات! خۆ ئەگەر بیدایە، ئەوا خوای گەورەش دەیدایێ و پێی دەبەخشی.. ئایا چیی پێ دەبەخشی؟.. دیارە "حوسنا" واتە: "عاقیبەتخێری"ی پێ دەبەخشی..

جا ئەو كەسەی نەیبەخشی و خۆی بە دەوڵەمەند زانی، واتە لە ناخی دەروونی خۆیدا "بوون"ی خۆی دەبینی و وای دادەنا كە پێویستی بە خوای گەورە نییە، لە كاتێكدا كە دەبوو "بوون"ی ئەوی ببینیایە و پشتی پێ ببەستایە.. بە واتایەكی تر وەكو قاروون لە خۆی بایی ببێت كە وتبووی: ﴿إنما أوتيتُه على عِلمٍ عِندي﴾(القصص:٧٨).. هەروەها هاتوچۆی مزگەوت بە كۆنەپەرستی لە قەڵەم بدات و بە چاوی سووك بڕوانێتە ئەهلی مزگەوت و.. "حوسنا" واتە خاوەنی ناوە جوانەكان - كە خوای گەورەیە - بە درۆ بخاتەوە و.. باوەڕ بەو پێغەمبەرە خۆشەویستە ﷺ نەكات كە تیشكۆی درەوشانەوەی ناوە جوانەكانە و.. بایەخ بەو قورئانە پیرۆزە نەدات كە ڕوونكەرەوەی ئەزەلیی درەوشانەوەی ناوە جوانەكانی خوایە.. ئەو كەسەی ئەمە حاڵیەتی، ڕێگای سەختی دەخرێتە پێش. لەوانەشە هەندێ جار ژیانێكی ئایینی وەك نوێژ كردن و ڕۆژوو گرتنیشی ببێت، بەڵام بە بێزاری و تەمبەڵییەوە بیانكات و حەز نەكات لەناو پێخەف و نوێنەكەیدا بێتە دەرەوە بۆ نوێژی بەیانی. ئنجا تا بەم جۆرە كات و ژیانی لێ بڕوات لە ئەنجامدا وای لێ دێت كە جەماعەت و خواپەرستیش واز لێ دەهێنێت، تەنانەت هەندێ جار كە فەرمانێكی خواوەند لە بەردەم خۆیدا دەبینێتەوە بە وێنەی

کەسێکی لـێ دێت کە ببورێتەوە و، بە پێچەوانەی ئەوەی لێـی داوا کـراوە ڕەفتـار دەکات و، لە دەمـی بچووکـترین تەکلیفی خواوەنـددا بێزاری پیشـان دەدات، چونکـە ڕێگای سەختی خراوەتە پێش. ئەو کەسەی کـە ئەمـە حالیـەتی کتومـت وەك کەسێك وایە کە بـە کۆلێکـی قورسـەوە بۆ سـەر چیایـەك سـەر بکـەوێت، وەك ئـەم ئایەتـە پیرۆزە وەصفی کردووە: ﴿سأرهقه صَعُوداً﴾(المدثر:١٧).

بەڵێ، هەندێ کـەس هـەن کـانی "خەڵووز" دەدۆزنـەوە و بـەردەوام بـە دوایشـیدا دەگەڕێن.. هەندێ کەسی تریش کانی "زیو".. هەندێکی تر "مس".. هەندێکی تر "زێڕ" دەدۆزنەوە، بەڵام گەلـێ کەسی دیکەش هەن کە نوقمی ناو "زێرابە چەپەڵەکان" دەبن!

ئەو شتانەی کە ڕێگا بۆ مرۆڤ ئاسـان دەکـەن، بریتـین لـە: پارێزگـاریی دڵسـاغی و، دەست‌بەردار نەبوون لە ڕاستگۆیی و ڕاستی(الصدق) و، ڕوو کردنی تەواوەتی ڕووەو خوای گەورە و، بەخشین لە پێناویدا و، چاوەڕوانیی گیرابوون(الإســتجابة) لـە لایـەن خواوەندەوە و، باوەڕهێنان بە ناوە جوانەکانی و، دوورەپەرێزیی لەوەی کـە مـرۆڤ پێـی وابێت پێویستی بە خوا نی‌یە و، بە ویستە لاوازەکەی و زانستە کەمەکەیەوە بەخۆی نەنازێت و، باوەڕی وابێت کە هەموو شتێکی لـە لایـەن خواوەنـدەوە پێ بەخشـراوە و، خۆی و سامانیشی لە پێناوی خوای گەورەدا بەخت بکات..

بەڵێ، ئەمانـە هـەندێکن لـەو شـتانەی کـە ڕێگـا بـۆ مـرۆڤ ئاسـان دەکـەن. هـەر کردارێکی پێچەوانەی ئەمانەش بە ڕادەیەك ڕێگا لە مرۆڤ سەخت و دژوار دەکـەن کە نەتوانێت پیایدا تێبپەڕێت.

حەزرەتی عەلی - خـوای لـێ ڕازی بێـت - کە ئەم فەرموودەیە ڕیوایەت دەکـات، دەفەرموێ: دوای ئەوەی کە هاوەڵەکان ئەم فەرموودەیان لـە پێغەمبەر ﷺ بیسـت، لـە خواپەرستی‌دا گەیشتنە پلەیەکی بەرز و، چاکیـان لـێ کـرد بە لادا و بـە ڕۆژ و بـە شـەو خەریکی خواپەرستی دەبوون. بەو واتایەی کە تێگەیشتن لەوەی: مرۆڤ هـەر ڕێگایـەك بگرێتە بـەر دەگاتـە کۆتـایی ئـەو ڕێیـە. واتـە هەرکەسێك هـەنگاو بنێـت و بڕوات، لـە ئەنجامدا هەر دەگات.

بەڵێ، هاوەڵەکانی پێغەمبەر ﷺ بەم جۆرە لـە "قـەدەر" گەیشـتبوون. خـۆ ئـەم چەشـنە ئیمانـە هـەرگیز مـرۆڤ بـەرەو تەمبـەڵی ناداتـە بـەر، بـەڵکو ڕووەو کـار و تێکۆشـانی بەردەوام هانی دەدات. چونکـە ئـەو هاوەڵانـە بە باشی تێگەیشتبوون لـەوەی کـە: هـەر ڕێگایەك بگرینە بەر ئەوا ئەنجام و کۆتایی ئەو ڕێگایەمان بۆ تەقدیر کـراوە، بۆیـە هەمیشـە تێدەکۆشان تاکو بگەنە ئەنجام و دوا قۆناغی ئەو ڕێیە.

ئەوەتا زەرەرمەندی بۆ ئەوانەیە کە ڕێی مزگەوتیان نەگرتوەتە بەر و سوژدەیان بۆ خوای گەورە نەبردووە و بە ڕێی ئیمانداراندا نەڕۆشتوون و هەموو کات و جەژنەکانیان لە چایخانە و مەلها و مەیخانەکاندا بەسەر دەبەن. ڕێی ئەم جۆرە کەسانە ڕێی گومڕاییە و ئەنجام و کۆتاییەکەشی بریتییە لە "سەقەر"(١).

سوپاس و ستایشێکی زۆر و لەژمارەبەدەر بۆ خوای گەورە کە ڕێی ئیسلامی بۆ ئاسان کردین و خستینیە سەر ڕێی مزگەوت، بە وێنەی ئەوەی کە شەونمی لەسەر گەڵا ناسکەکان داناوە و، دڵیشمانی کردووە بە ئاوێنەیەکی ڕووناکیدەرەوەی نوورەکانی قورئانی پیرۆز کە خۆری هەموو خۆرەکانە و، بە فەزڵ و بەخشایشی خۆیشی نیعمەتی شوێنکەوتنی پێغەمبەرە ئازیز و خۆشەویستەکەی خۆی ﷺ پێ بەخشیوین. هەر لەو خوایەش دەپاڕێینەوە کە نیعمەتەکەمان بۆ تەواو بکات و بەردەوامیی نیعمەت و شوکرانەی نیعمەتیشمان پێ ببەخشێت.

٥) حەزرەتی عبداللّٰهی کوڕی عەمری کوڕی عاص - خوایان لێ ڕازی بێت - دەگێڕێتەوە و دەفەرموێ: "جارێکیان پێغەمبەر ﷺ هاتە دەرەوە بۆ لامان و دوو کتێبیشی بەدەستەوە بوو. فەرمووی: دەزانن ئەم دوو کتێبە چین؟ عەرزمان کرد: نەخێر ئەی پێغەمبەری خوا! مەگەر خۆت پێمان بڵێیت. پێغەمبەر ﷺ سەبارەت بەوەی دەستی ڕاستی فەرمووی: (ئەمە کتێبێکە لە لایەن پەروەردگاری هەموو جیهانەکانەوە، ناوی ئەهلی بەهەشت و ناوی باوك و تیرە و عەشرەتەکانیشیانی تێدایە، پاشان مۆر لە ئاخرەکەی نراوە؛ نە لێیان زیاد دەکرێت و نە هەرگیز لێشیان کەم دەکرێت). ئنجا سەبارەت بەوەی دەستی چەپیشی فەرمووی: (ئەمەش کتێبێکە لە لایەن پەروەردگاری هەموو جیهانەکانەوە ناوی ئەهلی دۆزەخ و ناوی باوك و تیرە و هۆزەکانیشیانی تێدایە و، پاشان مۆر لە ئاخرەکەی دراوە؛ هەرگیز کەسیان لێ زیاد و کەم ناکرێت). هاوەڵەکانی عەرزیان کرد: ئەگەر هەموو شتێك بڕابێتەوە و کۆتایی پێ هاتبێت ئیتر ئەی پێغەمبەری خوا کردەوەکانمان بۆچی بکەین؟! فەرمووی: (ڕاست بن و خۆتان لە کردەوەی چاك نزیك بخەنەوە، چونکە مرۆڤی بەهەشتی هەر کردەوەیەکی کردبێت لە ئەنجامدا بە کردەوەی ئەهلی بەهەشت کۆتایی بە کردەوەکانی دەهێنرێت.. ئەهلی دۆزەخیش، با هەر کردەوەیەکی ئەنجام دابێت، لە کۆتاییدا بە کردەوەی ئەهلی دۆزەخ دوایی بە کردارەکانی دەهێنرێت). پاشان پێغەمبەر ﷺ دەستەکانی ڕاتەکاند و ئەو دوو کتێبەی لادا و، ئنجا فەرمووی: (خوای گەورە لە کاری بەندەکانی بووەتەوە و،

(١) ئەو واتایانەی کە لەم بڕگەیەی سەرەوەدا هاتن ئاماژەن بۆ ئایەتەکانی (٢٦-٣٠)ی سوورەتی "المدثر".

تاقمێکیان لە بەهەشت و تاقمێکیان لە دۆزەخدان)[1].

وا هەوڵ دەدەین ئەم مەسەلەیە بە ڕووداوێك ڕوون بکەمەوە کە خۆم دیومە و تیای‌دا ژیاوم:

لای سەری خۆشەویستێکمەوە ئامادە بووم کە بەدەم نەخۆشیی "مۆمکردنی جگەر"(تشمع الكبد)ەوە گیانی دەدا. لەتاو زۆریی ئازار پێچی دەدا و زمانیشی هێندە ئاوسا بوو کە لەناو دەمی‌دا هەڵ نەدەسووڕا! بەڵام زانیم شتێك دووپات دەکاتەوە، کە گوێی خۆمم لێ نزیك خستەوە هەستم کرد وەك بڵێی دڵی لە بریی زمانی دەی‌وت: "لا إله الا الله"! چونکە بە ژیانی غەریبی دەژیا و لەو غەریبیەش‌دا گرفتاری نەخۆشی‌یەك بووبوو کە ئومێد وایە پلەی شەهادەتی دەستبخات. لەو کاتەش‌دا خۆشەویستانی دەورەیان لێ دابوو هەموویان دوعای خێریان بۆ دەکرد. وەك بڵێی خوای گەورە هەموو هۆکارێکی چوونە بەهەشتی بۆ ئامادە کردبوو. ئەوەبوو لە دەمی جێ‌بەجێ کردنی فەرزی حەج‌دا نەخۆش کەوت و، کە گەڕایەوە پێش ئەوەی چاوی بە خزمەکانی بکەوێت، یەکسەر لە خەستەخانەی "ئیزمیر"دا خستیان. ئەم مرۆڤە دەستکەوتێکی گەورە چاوەڕوانی بوو، هەر چەندەش لە ڕواڵەت‌دا بە مەزلووم و داماو پێش‌چاو دەکەوت. (من خۆم بەپێی ڕواڵەتی حاڵی شایەتیی ئیمانی بۆ دەدەم و، گەر ڕێم پێ بدرێت ئامادەم لە ڕۆژی قیامەتیش‌دا هەمان شایەتیی بۆ بدەم).

بەڵێ، گەر مرۆڤ ئەهلی بەهەشت بێت، خوای گەورە بە کردەوەی ئەهلی بەهەشت کۆتایی بە کردەوەکانی دەهێنێت. بەڵام گەر وا نەبێت ئەوا عاقیبەتی بە پێچەوانەی ئەوی یەکەمەوە دەبێت. لە خوای گەورە دەپاڕێینەوە کە نائومێدی کردەوەی چاکمان نەکات و کردەوەی ئەهلی بەهەشتیشمان پێ ببەخشێت. ئامین.

ئێمە باسی "ویستی مرۆڤ" و "بەدیهێنانی کردەوەکانمان لە لایەن خوای گەورەوە" کرد. لە ڕاستی‌دا ئەو شتەی کە ناوی "ویست"مان لێ ناوە نازانین حەقیقەتەکەی چی‌یە، تەنانەت چۆنێتی‌یەکەشی سەبارەت بە ئێمە شتێکی نەزانراوە، چونکە خاوەنی "بوون"ێکی گوێرەیی‌یە نەك دەرەکی. لەگەڵ ئەوەش‌دا ئەم ویستەی مرۆڤ بووە بە مەرجێکی عادەتی بۆ بەدیهێنانی کردارەکانمان لە لایەن خواوەندەوە. لەبەر ئەوە و لەم ڕووەوە گرنگیی بەدەست هێناوە..

بەڵام ئایا ئەو ئەرك و کارمەندی‌یانەی کە لە ئەستۆی ویستی مرۆڤ‌دان، چین؟ هەروەها ڕۆڵیان لەو کردارانەدا چی‌یە کە مرۆڤ دەیانکات؟ ئەمانە هیچیان بە

---

(١) رواه الترمذي: القدر ٨ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢/١٦٧.

تەواوەتی دەستنیشان نەکراون. بەڵام ئەو شتەی کە دەتوانین بە دڵنیاییەوە دانی پێدا بنێین بریتییە لەوەی کە: خوای گەورە بە کردەوە چاکەکانمان دەمانخاتە بەهەشت و، بە کردەوە خراپەکانیشمان بەرەو دۆزەخ - خوا بمانپارێزێت لێی - دەمانداتە بەر. چونکە هەروەك چاکەکاران بەهۆی "ویست"ی خۆیانەوە دەبن بە شایستەی چوونە بەهەشت، خراپکارانیش بە هەمان جۆر بەهۆی "ویست"ەکەیانەوە دەڕۆنە دۆزەخ. وەك لە ئایەتەکانی (١٣-١٤)ی سوورەتی "الإنفطار"دا هاتووە[1].

بەڵام ئایا کاری مرۆڤ لەم حاڵەدا (واتە لە ویستیدا) چییە؟ هەروەها ئەندازەی دەستوەردانی لە خێر و شەڕدا چەندەیە؟ تا چەندەش دەبێت بەهۆی ئەو بەدیهێنانەی کە خواوەندی بەدیهێنەر ئەنجامی دەدات؟ هەموو ئەم پرسیارانە و پرسیارەکانی تری هاوچەشنیان بە ناچاری حەواڵەی خواوەندی "علام الغیوب" دەکەین.

بەڵام دەڵێین: کتێبێك زووتر نووسراوە و ئەم کتێبەش بە چەند شێوە و جۆرێکی جۆراوجۆردا تێپەڕیوە، چونکە پێش بەدیهێنانی ئاسمانەکان و زەوی، نەخشە و پلانێکی گشتی بڕیار دراوە و نووسراوە و، موقەددەراتی هەموو یەکێك بە ئەستۆیاندا هەڵواسراوە. ئێمە ناتوانین لە دەرەوەی شتان و ڕووداوەکانەوە بیر لە "خۆمان" و "ویستمان" بکەینەوە، بۆیە کاتێ دەوترێت: "قەدەر" ئەوا ئێمە خۆمان و سەرجەمی ویست و ئارەزووەکانیشمان - بە واقیعی - لە ناوەندی ئەو بازنەیەداین و لەگەڵ شتان و ڕووداوەکانداین. چونکە هەر شتێك پەیوەندیی بە ئێمەوە بێت و لە ناوەندی ئەو ڕووداوانەدا بێت کە دێنە وجوود، پابەندە بە ویستی خۆمانەوە. هەرچەندەش ناتوانین پێوەرێك بۆ ئەو "ویست"ە دابنێین، بەڵام هەرگیز گومانمان لە بوونیدا نییە.

"قەدەر" بریتییە لە ڕوانینی خوای گەورە لە ڕوانگەیەکی بەرزەوە بۆ هەموو شتێك - کە ویستی ئێمەش دەگرێتەوە - و بینینی "سەرەتا" و "کۆتایی" بە وێنەی کاتی "ئێستا". قەدەر، بەم واتایە، جێی چەمکی "ئیعتیزال" و "جەبر"ی تێدا نابێتەوە. بەو واتایەی کە هەموو ئەو کردارانەی پەیوەندییان بە ویستی ئێمەوە هەیە، بە وێنەی گشت ئەو کردارانەی تر کە پەیوەندییان بە ویستمانەوە نییە، هەر هەموویان لای خوای گەورەوە زانراون و تەقدیر کراون. بەڵام ئەو کردەوانەی بە ویستی خۆمان دەیانکەین - مەودای فراوانییان هەر چەندەش بێت - مەیل و ویستی مرۆڤی تێدا ڕەچاو کراوە و بەپێی ئەو ویست و مەیلە تەقدیر کراون.

وتمان خوای گەورە چەند نووسینێکی جۆراوجۆری هەیە. چونکە ئەو شتانەی کە قەڵەمی قەدەر لە "لەوحی مەحفووظ"دا نووسیونی، مەلائیکەتە بەڕێزەکان بە

(١) مەبەست ئەم دوو ئایەتەیە: ﴿إِنَّ الأبرارَ لفي نَعيمٍ ۞ وإنَّ الفُجّارَ لفي جَحيمٍ﴾.

قەڵەمەکانی خۆیان لە بەری دەنووسنەوە. جا ئەم کتێبانەی کە مەلائیکەتان نووسیویانن هی هەرکەسە و بە ئەستۆی خۆیدا هەڵواسراوە. واتە هەموو کردەوەکانی سەرتاسەری درێژایی ژیانیان پێش ئەوەی ڕوو بدەن لەم کتێبەدا نووسراون: لە کوێ و.. چۆن و.. کەی ئەنجام دەدرێن. خۆ ئاشکرایشە کە "ویست"ی مرۆڤ لەم نووسینە جیا نییە، بەڵکو لە ناوەندیدایە، واتە هەموو ئەو کردەوانەی کە لەو کتێبەدا نووسراون مرۆڤ بە ویستی خۆی دەیانکات و پاشان مەلائیکەتان ئەو کردەوانە تۆمار دەکەن کە ئەنجامدراون[1]. پاشان گەر بێت و هەردوو نووسراوەکە بەراورد بکرێن ئەوا وەکو یەك دەردەچن. چونکە ئەو کتێبەی کە لە لایەن خواوەندی عەلیم و خەبیرەوە نووسراوە، کە زانینی ئەو هەموو شتێکی ناو بوونەوەری گرتووەتەوە و ئاگای لە هەموویانە، هەرگیزاوهەرگیز پێچەوانەی ئەو کتێبە نابێت کە مەلائیکەتان دوای ئەنجامدانی کردەوەکانی مرۆڤ تۆماریان کردووە. چونکە لەبەر ئەوەی پێشتر هەموو کردەوەیەکی مرۆڤ لە "زانین"ی خوای گەورەدا "زانراو"ە، ئەوا هەموو ئەو کردەوانە لە کتێبی یەکەمدا نووسراون. بەڵام کتێبی دووهەم لەو کاتەدا نووسراون کە ئەو کردەوانە ئەنجام دەدەین. جا ئەم دوو کتێبە تەنانەت لە بچووکترین پیتیشیاندا وەکو یەك وان و لە یەکتر دەچن! ئێمە ئەم مەسەلەیە بەم جۆرە دەردەخەین و جەختی لەسەر دەکەین، تاکو نەبین بەهۆی هیچ تێگەیشتنێکی هەڵە و ناتەواو.

یەکێك لە ڕووەکانی ئەم نووسینە لە شێوەی عەهد و پەیمانێکدا نووسراوە کە لێمان وەرگیراوە کاتێ کە لە جیهانی "ڕۆح" یان جیهانی "میسال" یان جیهانی "گەردیلەکان"دا بووین. ئێمە هەمیشە لە ویجدانی خۆماندا هەست بە ڕەنگدانەوەکانی ئەم نووسینە دەکەین. ئەوەبوو خوای گەورە ویستی وابوو کە لە سەرووی کات و زەمانەوە بڕیارێك بدات و ئێمەش بە "بَلـــی" وەڵامی ئەو بڕیارەی خوای گەورەمان دایەوە. ئەم ئایەتە پیرۆزەی خوارەوە ئەم مەبەستەمان بۆ ڕوون دەکاتەوە:

﴿وإذ أخذَ ربُّكَ مِن بَني آدمَ مِن ظُهورِهِم ذُريَّتَهُم وَاَشهَدَهُم على أنفُسِهِم ألَستُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلى شَهِدنا أنْ تقولوا يوم القيامة إنّا كنّا عن هذا غافلين ۞ أو تقولوا إنما أشركَ آباؤنا من قَبل وكنّا ذريةً من بعدهم أفتهلكنا بما فَعَلَ الْمُبطِلون﴾(الاعراف:١٧٢-١٧٣).

کەواتە مرۆڤ کە هێشتا لە پشتی باب و باپیرانیدا بووە، یان هێشتا لە جیهانی "ڕۆح"دا بووە و پێی نەناوەتە ناو زیندەتۆو (حیوان منوي)ەوە، یان هێشتا لە جیهانی گەردیلەکاندا بووە.. پەیمانی لێ وەرگیراوە. لەوانەشە ئەم پەیمانەی لە کاتی ڕۆشتنی

---

(١) سەیری سوورەتی الكهف: ٤٩، الجاثية: ٢٩، ق: ١٨، الإنفطار: ١١ - ١٢ بکە.

ئاوی مەنی بۆ ناو ڕەحم و دروستبوونی ئاوەڵمە بە فووپێداکردنی مەلائیکەت، لێ وەرگیرابێت. واتە دەگونجێ ئەم پەیمانەی لە یەکێك لەو مەنزڵ و قۆناغانەدا لێ وەرگیرابێت کە مرۆڤیان پێدا تێ دەپەڕێت، یان لە هەموویاندا. شایەت لەسەر ئەمەش: مرۆڤ خۆیەتی.. ویجدانیەتی.

ئایەتە پیرۆزەکە بە وشەی: ﴿ربُّكَ﴾ ئاماژە بۆ گەلێ واتا دەکات. یەکێك لەوانە بریتی‌یە لەوەی کە: ئەو کەسەی پێت دەگەیەنێت و بەرەو کەماڵ دەتداتە بەر و لە ماددەی "أثــیر" گەردیلەکانی وجوودت بەدی‌دەهێنێت و شتانی جوزئیی تۆیشی پێك‌هێناوە، ئنجا پێکهاتووەکانیشتی لێ بنیات ناوە.. ئەو کەسەی کە لە دایك: "هێلکە و گەرا" و، لە باوك: "ئاوی مەنی"ی بەدی‌هێناوە و لە ناوەندی تێپەڕبوونت بە چەندین تاریکستانی یەك لە دوای یەكدا شوێنی لەبار و گونجاوی بۆ ئامادە کردوویت، هەتا گەیاندیتیە ئەوەی بتوانیت لە ژینگەیەکی بێ هەوادا بە هەناسەی دایك هەناسە بدەیت و بە خۆراکی ئەویش خۆراکی بۆ دابین کردیت و لە ڕێی خوێنی دایکتەوە پاشەڕۆ زیادەکانی وجوودی خۆتی لە کۆڵ کردیتەوە.. ئەو کەسەی کە دوای پێ‌بڕینی چەند قۆناغێکی دیاری‌کراو بەرەو پلەی بەرزی "أعلی علیین" تۆی دایە بەر.. ئەو کەسەی کە زیندەوەرانی تری پابەندی ناو سروشتی خۆیان کرد، کەچی تۆی - بە بۆنەی "پەروەردە" و پێگەیاندنی خۆیەوە - بە چەندین پلەدا بۆ لای خۆی سەرخستووە و دڵیشتی بە ئیمان ئاوەدان کردووەتەوە، تاکو ماددە و واتا و ناوەرۆکت تەواوەتی و کەماڵ بەدەست بهێنن. ئنجا بە کردەوە چاکەکانت ڕواڵەتی دەرەوە و ناوەوەشتی ڕووناك کردووەتەوە و، بۆ ئەو ڕێگا ڕاستەش ڕێنمایی کردوویت کە دەتگەیەنێتە خزمەتی پێغەمبەری سەردارمان حەزرەتی محمد المصطفی ﷺ و، چوونە ژێر باڵی پەروەردەکەی خۆیشی بۆ دەستەبەر کردوویت و، لە سەرووی هەموو ئەمانەشەوە نیعمەتی ڕۆشتن و شوێن‌پێ هەڵگرتن و پەروەردەی ئەو پێغەمبەرەی ﷺ پێ بەخشیویت هەتا گەیاندوویتیە چڵەپۆپەی پلەی ویلایەت.. بەم جۆرە هەنگاو لە دوای هەنگاو پێت دەگەیەنێت و پەروەردگارێتیی خۆیت بۆ دەردەخات. جا ئەم پەروەردگار(رب)ە میهرەبانەیە کە لە سەرەتادا پەیمانی لێ وەرگرتوویت و تۆی کردووە بە شایەت لەسەر ئەوەی کە: هەر تەنها خۆی پەروەردگارە.

﴿ألستُ بربّكم﴾(الاعراف:١٧٢). ئایا شایەتی دەدەن کە هەر من پەروەردگارم و جگە لە من هیچ کەسێك نی‌یە پەروەردگاری ئەم بارودۆخ و کاروبارە تێکەڵاوانە بێت و.. غەیری من هیچ کەس نی‌یە بتوانێت لە سەرەتا و کۆتایی‌دا هاوسەنگیی ئەم ڕووداوانە

ڕابگرێت و.. جگە لە من کەسی تر نی‌یە ئەم مرۆڤە بەهەشتی‌یەی لە گڵێکی چڕ و پڕ بەدی‌هێنابێت کە تەنانەت پێشی مەلائیکەتیش دەداتەوە؟

بەو واتایەی کە ئەی گرۆی مرۆڤ! هەر لە تەوقی سەرتانەوە تا پاژنەی پێتان سەرنج بدەن و بۆی بڕوانن.. ببینن ئایا جگە لە من بەدیهێنەرێك هەیە بتوانێت لەسەر ئەم شێوەیە بەدیتان بهێنێت؟ جگە لە من کەس هەیە بتوانێت خۆی لەم کارەدا هەڵبقورتێنێت؟ غەیری من کەس دەتوانێت ئەم کەماڵی بەدیهاتنەتان پێ ببەخشێت کە لە جوانترین شێوە و ڕوخساردایە؟ ئایا سەیری ڕوخساری دەموچاوی خۆتان کردووە کە هێندە نیشانەی جوداکەرەوەی تێدا دانراوە لە ملیارەها مرۆڤی تر جیاتان بکاتەوە، لە کاتێکدا کە ئەندازەی دەموچاو لە ئەندازەی یەك لەپی دەست تێ ناپەڕێت؟ ئایا کێ دەتوانێت ئەم موعجیزانە بەدی‌بهێنێت؟ خۆ تەنانەت خەتی سەر پەنجەکانی ملیارەها کەس لە یەکتر جیایە، جا کێ دەتوانێت ئاوا لە یەکیان جیا بکاتەوە؟

بەم جۆرە، دوای ئەوەی کە خوای "پەروەردگار" ڕوونی دەکاتەوە بۆ خەڵکی کە هەر تەنها خۆی پەروەردگارە، دەچێت خۆیان دەگرێت بە شایەت لەسەر ئەم پەروەردگاری‌یە و دەفەرموێ: ﴿ألستُ بربّكم﴾؟ خۆ ئەو شتەی پرسیارەکەی ئاراستە کراوە، هەرچی‌یەك بێت: ڕۆح بێت، یان گەردیلەکان، یان مەنی، یان ئاولەی ناو ڕەحمی دایك، یان ماددەی ئەثیر.. وەلام تەنها هەر: ﴿بلى﴾یە! واتە: بەڵێ ئەی پەروەردگار! هەر تەنها تۆی پەروەردگاری ڕاستەقینە و جگە لە تۆ کەسی تر نی‌یە پێمان‌بگەیەنێت و بەرەو کەماڵ بمانبات.

بەم جۆرە، ئەم شایەتی‌یە لەناو "ویجدان"دا تۆمار دەکرێت و دەنووسرێت و بە چەشنێك تیای‌دا جێگیر دەبێت کە هەرگیز نەتوانرێت بسڕێتەوە.

پێغەمبەری خۆشەویست ﷺ ئاماژەی بۆ ئەم نووسینە کردووە لەو فەرموودەیەی‌دا کە فەرموویەتی (كُلُّ مَولودٍ يولَدُ على الفِطرة، ثُـمَّ أبـواهُ يُهَوِّدانـهِ أو يُنَصِّرانـهِ أو يُمَجِّسانهِ)(١).

بەڵێ، هەموو کەسێك لەسەر فیطرەت لە دایك دەبێت. ویجدانی ئامادەیی تێدایە بۆ ئیمانهێنان بە خوای گەورە و، بە وێنەی لاپەڕەیەکی سپی‌یە کە هێشتا هیچ شتێکی تێدا نەنووسراوە و ئامادەی ئەوەیە کە خاوێنترین دەستەواژە، یان پارچە شیعرێکی تێدا بنووسرێت کە ژیریی مرۆڤی تێدا سەرسام ببێت. بەڵێ بەم جۆرە لە دایك دەبێت.. بەڵام دوای ئەمە چی ڕوو دەدات؟ ئەوە ڕوو دەدات کە لە لایەن نزیکترین کەسی وەك باوك و

---

(١) البخاري: الجنائز ٩٣. أبو داود: السنة ١٧. الترمذي: القدر ٥.

دایك و مام و خاڵ، بەڵکو لە لایەن دوورترین کەسیشەوە، کاری تێدەکرێت و دەیکەن بە جوولەکە یان گاور یان مەجووس. خۆ گەر ئەو دەستەواژانە بەکار بهێنین کە لەم سەردەمەدا برەویان هەیە، دەڵێین: هەموو ئەوانە ئەم کەسە لەدایكبووە خاوێنە بەرەو باوەشی شیوعییەت و ماسۆنییەت و سەرمایەداری و... هتد دەدەنە بەر. واتە هێندە کاریگەرییان لەسەری دەبێت کە تەنانەت لە ئایینی خوای گەورەش دووری دەخەنەوە و بەرەو جۆرەها ڕێگای تری دەبەن و چەپەڵی دەکەن.

هەموو خاوەن فیطرەتێکی ساغ لە ویژدانی خۆیدا دەنگی ئەم شایەتییە دەبیستێت لە سەر پەروەردگاریتیی خوای گەورە.. ئێمە لە یەكبەیەکی لاپەڕەکانی قەوارە و بوونی خۆماندا هەست بەم پەیمانە دەکەین. هەر لەبەر ئەمەشە کە: "ویجدان" بە یەکێك لەو چوار بناغە گشتی و سەرەکییە دادەنێین کە بەدیهێنەری خۆمان پێ دەناسێنن و، هەر لە خۆیدا بە بەڵگەیەکی سەربەخۆی وەردەگرین لەسەر بوونی خوای گەورە[1].

بەڵێ "گەردوون" کتێبێکە بە خوای گەورە ئاشنامان دەکات.. بە هەمان جۆر "قورئانی پیرۆز"یش کتێبێکی ترە و خواوەندمان پێ دەناسێنێت.. "پێغەمبەر"ی خۆشەویستیشمان ﷺ بەڵگەیەکی گۆیای خاوەن گوفتارە بۆ ناسینی ئەو خواوەندە ڕێنماییمان دەکات.

جگە لەمانەش کتێبێکی تر هەیە کە دەنگی نییە و هەرگیز درۆش ناکات، بەڵام لە قوڵایی ناخمانەوە دەنگی دێت - هەروەك "کانت"[2] و "بریگسۆن"[3] و فەیلەسووفەکانی تری هاوچەشنیان ناسینی خوا دەگێڕنەوە بۆ دەرەوەی کتێب و سروشت و بیرەکان - جا ئەم کتێبە بریتییە لە: "ویجدان".. لەم شایەتە ڕاستگۆیەی کە هەمیشە زمانی بە وشەی: ﴿بلـــى﴾ تەڕ و شیرین و پاراوە و بەڵگەیەکی هێندە ڕوونە

---

(١) بڕوانە کتێبی: "ڕاستیی تەوحید یان تەوحیدی ڕاستەقینە" ل ١٦٣-١٦٦. (وەرگێڕ)

(٢) (عەمانوئیل کانت): فەیلەسووفێکی ئیماندارى ئەڵمانییە. لە نێوان ساڵەکانی: (١٧٢٤-١٨٠٤ ز)دا ژیاوە. لە بواری فەلسەفەدا نووسینەکانی پێشکەش کردووە. هەستی ناوناخی مرۆڤ(وجدان)ی کردووە بە بەڵگە لەسەر بوونی خوای گەورە. بۆ زیادە شارەزابوون لە بۆچوونەکانی ئەم فەیلەسووفە لەم ڕووەوە بڕوانە کتێبی: (قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن) ل ١٦٠-١٧٤. (وەرگێڕ)

(٣) (هینری لوی بریگسۆن): فەیلەسووفێکی فەرەنسییە. ساڵی (١٨٥٩ز) لە پاریس لەدایك بووە. دوای ئەوەی کە ماوەیەکی ژیانی لە بوارەکانی بیرکاری و زانستە سروشتییەکاندا بەسەر بردووە ئنجا ڕووی کردووەتە بواری "فەلسەفە" و گەلێ کتێبی تێدا داناوە کە یەکێکیان ناوی: (سەرچاوەی ئایین و ئەخلاق)ە و بە دوا قۆناغی فیکریی ئەم فەیلەسووفە دادەنرێت. ساڵی (١٩٢٨ز) خەڵاتی نۆبڵی وەرگرتووە. ساڵی (١٩٤١ز) کۆچی دوایی کردووە. بۆ زیادە شارەزابوون لە بۆچوونەکانی ئەم فەیلەسووفە لەم ڕووەوە بڕوانە کتێبی: (قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن) ل ١٧٤-١٨٠. (وەرگێڕ)

لەسەر خوای گەورە کە هەر کەسێك پەیی پێ بەات و لە ناخی خۆیدا هەستی پێ بکات پێویستی بە هیچ بەڵگەیەکی تر نامێنێت. سرەوتن و دڵنیایی ئەم ویجدانەش تەنها لەوەدایە کە خوای گەورە بدۆزێتەوە.

بەم جۆرە، هەموو کەسێك کە لە دایك دەبێت ئەم شایەتەی لە گەڵدایە.

لەبەر ئەوەیە کە ئێمە پێمان باشە بەم واتایە لە: "مَنْ عَرَفَ نَفسَهُ فقد عرفَ رَبَّـهُ"[1] تێ بگەین. واتە هەر کەس لە زمانی ویجدانی خۆی تێ بگات، ئەوا خوای گەورەش دەناسێت و پێی ئاشنا دەبێت.

"نیازیی میسری"[2] لە شیعرێکدا بەم واتایەی خوارەوە ئەو بۆچوونەی دەربڕیوە کە تیایدا دەڵێت:

(بە سەری ڕووت و پێی پەتی لە دەشت و دەر و چۆڵایی و بیابانەکاندا تەنیا بە دوای ئەودا دەگەڕام، بەڵام کە پەردە لە نێواندا لادرا، بینیم ئەوەی من بە دوایدا عەودالم لەناو ناخی ویجدانی خۆمدا دانراوە)[3]!

ئەم بیرە بەم بەیتانەی نیازیی میسری گەیشتە چڵەپۆپە. ئەوەبوو ملیۆنەها کەس لە ئەولیایان بە ڕێنمایی ئەم کتێبە پڕ لە نهێنییەی "ویجدان" چەندین ماوەی بێ کۆتایی و یەك لە دوای یەکیان بڕی.

ئەم گۆشە مەزنەی لایەنە پەروەردگارییە ناسکەکەی ناو ناخی خۆمان، کە پێی دەڵێین "ویجدان"، هەر هێندەی بە پێناسەکەیەوە – کە هەموو گرێ کوێرەیەك دەکاتەوە

---

(١) قال ابن تيمية موضوع، و قال النووي قبله ليس بثابت وذكر بعض الأصحاب أن الشيخ محي الدين (بن عربى) قال: هذا الحديث وإن لم يصح من طريق الرواية فقد صح عندنا من طريق الكشف. وفي أدب الدين والدنيا للماوردي عن عائشة (رضي الله عنها) سئل النبي ﷺ من أعرف الناس بربه؟ قال: أعرفهم بنفسه. كشف الخفاء ٢٥٣٢.

(٢) نیازیی میسری: (١٦١٨-١٦٩٤ز) زانا و شاعیرێکی زاهیدە، لە گوندێکی سەر بە پارێزگای "مەلاتیە"ی کوردستانی تورکیا لە دایك بووە. خوێندنی لە "ئەزهەر" تەواو کردووە، هەر لەبەر ئەوەش پێی وتراوە: "میسری". کە لە میسر گەڕاوەتەوە دەستی کردووە بە ڕێنمایی موسڵمانان لە یەکێك لە قوتابخانەکانی ئەو کاتەی ئەستەمبوڵدا، هەر لەوێش تەریقەتی "خەلوەتی"ی دامەزراندووە کە پێشی دەوترێت: "تەریقەتی نیازی" و "تەریقەتی میسری". جگە لە "دیوانی شیعر" و "مەکتووبات"ەکەی، چەند بەرهەمێکی تری هەیە وەك: "موائد العرفان"، "عوائد الإحسان"، "هداية الإخوان". (وەرگێڕ)

(٣) هەر بەم واتایە "حافظی شیرازی"ش وتوویەتی:

سالــها دل طلبِ جــامِ جم أز مــا می کرد — آنچه خود داشت زُ بیگانه تمنا می کرد

گوهری کز صدفِ کَون و مکان بیرون بود — طلب أز گم‌شُــدگانِ لبِ دریا می کرد!

بروانە: (دیوان حافظ شیرازی) ص ١٠٦ چاپ: کتابفروشی إسلامیه – تهران – ١٣٢٧ هـ.ش. (وەرگێڕ)

- لە دڵماندا دەبووژێتەوە، یەکسەر دەبینین بەهەشت خۆی پێش‌چاو دەخات و بۆن و بەرامەکەی بەسەرماندا هەڵ دەکات بە ڕادەیەك کە هەست دەکەین و دەبینین: جیلوەی حوزووری ئیلاهیی تێدا بەرجەستە بووە. هەروەك لە هەمان کاتدا هەست بە نەفرەت دەکەین لە دۆزەخ و هەر کردارێك مرۆڤ بەرەو دۆزەخ ببات. ئەم نەفرەتەش ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاد دەکات تا "ویجدان" وای لێ دێت دەبێت بە ڕابەرێك و دەستمان دەگرێت و بۆ هەموو گۆشەیەکی گەردوونمان دەبات و واتاکانی هەموو شتێکی ناو گەردوونیش دەخاتە پێش چاوەکانمان.

جا هەر مرۆڤێك کە دێتە دنیا ئەم بەڵگەیەشی لەگەڵدایە کە دەیگەیەنێتە بەرزایی و چڵەپۆپەکان. بەڵام ئەو بێ‌ئاگایەی کە نوقمی ماددە بووە و لەناو ئەزموونگەکاندا بە دوای خوای گەورەدا دەگەڕێت و گوێی خۆی لە دەنگی "ویجدان" دەئاخنێت و تەنانەت هەر ویجدانیشی ناخاتە کار، تا ئەو ویجدانەی وای لێ هاتووە کە چەپەڵ بووە و پووکاوەتەوە.. ئەو کەسە، بێ هیچ گومانێك، لە حەقیقەتی ئەم بەڵگەیە تێ‌ناگات و ناتوانێت سوودی چاوەڕوان‌کراوی لێ ببینێت.

ئایەتی پیرۆزی: ﴿ألستُ بربّكم﴾ گەلێ حەدیثی پیرۆز ڕوونیان کردووەتەوە کە لە نزیکەی سی کەسی هاوەڵە بەڕێزەکانەوە ڕیوایەت کراون و، ئەم سەردارانەمان هەندێکیانن: ئیمامی عەلی و، ئەبوو سەعیدی خودری و، سوراقەی کوڕی مالیك و، حەزرەتی عائیشەی دایکمان و، عبداللّٰهی کوڕی زوبەیر و، عبداللّٰهی کوڕی عەبباس و، عبداللّٰهی کوڕی مەسعوود و، عبداللّٰهی کوڕی عەمر، خوایان لێ ڕازی بێت. وا ئەم حەدیثەیان لێ باس دەکەین:

حەزرەتی عومەری کوڕی خەتتاب دەفەرمویٚ: گوێم لێ بوو لە بارەی ئەم ئایەتەوە پرسیار لە پێغەمبەر ﷺ کرا. ئەویش فەرمووی: (خوای گەورە حەزرەتی ئادەمی دروست کرد و ئنجا دەستی بەسەر پشتیدا هێنا و وەچەیەکی لێ هێنایەدەر و فەرمووی: ئەمانەم بۆ بەهەشت دروست کردووە و ئەوانیش کردەوەی ئەهلی بەهەشت دەکەن. پاشان دەستی بەسەر پشتیدا هێنا و وەچەیەکی تری لێ هێنایەدەر و فەرمووی: ئەمانەم بۆ دۆزەخ دروست کردووە و ئەوانیش کردەوەی ئەهلی دۆزەخ دەکەن)(١).

لە ڕیوایەتەکەی "ئوبەی کوڕی کەعب"دا سەبارەت بەم فەرمایشتەی خوای گەورە کە دەفەرموێ: ﴿وإذْ أخَذَ رَبُّكَ﴾... تا کۆتایی ئایەتەکە، پێغەمبەر ﷺ فەرموویەتی:

(١) موسنەدی ئیمام ئەحمەد: ١/٢٧٢. تەفسیری "ابن کثیر": ٣/٥٠٣.

(خوای گەورە نەوەی ئادەمی کۆکردووەتەوە و کردوونی بە "ڕۆح". پاشان فەزڵی دان بەسەر بەدیهاتووانی تردا و ئنجا خستنیە گوفتار و ئەوانیش قسەیان کرد، پاشان عەهد و پەیمانی لێ وەرگرتن و خۆیانی کرد بە شایەت لەسەر خۆیان سەبارەت بە پەروەردگارێتیی خواوەند و فەرمووی: ﴿ألستُ بربّكم﴾ ئەوانیش لە وەڵامدا وتیان: ﴿بلى﴾.. تا کۆتایی فەرموودەکە[1].

٦) فەرموودەیەکی تر هەیە یەکێك لە هاوەڵە مەزنەکان ڕیوایەتی کردووە کە پێغەمبەر ﷺ فەرموویەتی:

(الشقيُّ مَن شَقِيَ في بطنِ أمِّهِ، والسَّعيدُ مَنْ سَعِدَ في بطنِها)[2].

بەڵێ، "مارکس" شەیتانێکە لەسەر شێوەی ئادەمیزاددا و، مرۆڤایەتی لە ڕێ دەردەکات. بۆیە هەر کە لە سکی دایکیدا بووە، مۆری شەقاوەت و بەدبەختیی لەسەر دراوە..

ڕابەرەکانی سەدەی بیستەمیش وەك: "حەسەن بەننا"[3] و "سەیید قوتب"[4] و ئەو

---

(١) الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لأحمد عبدالرحمن البنا ١٤٦/١٨.

(٢) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٩٣/٧ و رواه البزار و الطبراني في الصغير. و رجال البزار رجال الصحيح. (واتە: بەدبەخت ئەو کەسەیە کە لە سکی دایکیدا بەدبەخت بووە و، بەختەوەریش ئەو کەسەیە کە لە سکی دایکیدا بەختەوەر بووە).

(٣) (حسن البنـا): یەکێکە لە کەسایەتییە ناودارەکانی بانگەوازی ئیسلام لەم چەرخەدا. کوڕی زانای موحەددیثی میسری: (أحمد عبدالرحمن البنا)یە، لە ساڵی ١٩٠٦ز لە دایك بووە. کۆلیجی (دار العلوم)ی قاهیرەی تەواو کردووە. ساڵی ١٩٢٨ز لە شاری ئیسماعیلیە کۆمەڵی (برايانی موسڵمان)ی دامەزراندووە و پاشان لە قاهیرە و شارەکانی تری میسردا چەندین لقی تری بۆ ئەو کۆمەڵە کردووەتەوە. ساڵی ١٩٤٨ز خۆی و کۆمەڵەکەی لە جەنگی فەلەستیندا بەشداریی جیهادی جوولەکەیان کردووە. ساڵی دوای ئەوە لە ١٢/٢/١٩٤٩زدا لە لایەن دەستێکی پەنهانەوە شەهید کرا. لە وڵاتە عەرەبییەکان و چەندین شوێنی تری جیهاندا بانگەوازەکەی بڵاوبووەتەوە و ڕۆڵێکی لەبەرچاوی بووە لەم ڕابوونە ئیسلامییەی ئێستای جیهاندا، جگە لەمەش چەند کتێب و نامیلکەیەکی دوای خۆی بەجێهێشتووە کە بەناوبانگترییان یادداشتنامەیەکە بە ناوی: (مذكرات الدعوة والداعية). (وەرگێڕ).

(٤) (سەیید قوطب): ئەدیب و نووسەر و کەسایەتییەکی ئیسلامیی ناوداری میسرییە. ساڵی ١٩٠٦ز لە یەکێك لە گوندەکانی پارێزگای ئەسیوط لە دایك بووە. کۆلیجی (دار العلوم) تەواو کردووە. لە پێشدا لە لایەن دەوڵەتەوە بایەخێکی زۆری پێ دراوە، بەڵام کە لە ساڵی ١٩٥١ز پەیوەندیی بە کۆمەڵی (برايانی موسڵمان)ەوە کرد هەڵوێستی دەوڵەت بەرامبەری گۆڕا و چەند جارێك دووچاری گرتن و ئەشکەنجەی ناو بەندیخانەکانی ئەو سەردەمەی میسر کرا، هەتا لە بەرواری ٢٨/٨/١٩٦٦زدا فەرمانی لەسێدارەدانی دەرکرا و شەوی دوای ئەوە لە سێدارە درا. گەلێ بەرهەمی دوای خۆی بەجێهێشتووە، بەناوبانگترییان تەفسیرێکە بە

ڕابەرەش کە بەناو "سەعید"ە و بە نازناو و کۆمەڵەکەشی لە تورکیادا ڕابەرێکی تابلێی مەزنە[1] و، هاوچەشنە زۆرەکانی تری ئەمانە، هەر هەموویان، کە هێشتا لە سکی دایکیاندا بوون، بە مۆری سەعادەت و بەختەوەری شەرەفمەند بوون.

بەڵێ، بەختەوەر و بەدبەخت ئەوانەن کە هێشتا لە سکی دایکیاندا بوون: "بەختەوەر" یان "بەدبەخت" بوون. بەڵام ئەم نووسینە پێش وەختەی چارەنووسیان "ویست"ی مرۆڤی تێدا ڕەچاو کراوە، چ لایەنی ڕق و ئینکاری ئەو مرۆڤە بێت، چ سۆز و مەردایەتیی ئەو بێت.

٧) لە فەرموودەیەکی پێغەمبەری خۆشەویستدا ﷺ کە هەر دوو ئیمامی بوخاری و موسلیم ڕیوایەتیان کردووە، ئەو گفتوگۆیە باس کراوە کە لە نێوان حەزرەتی ئادەم و حەزرەتی مووسادا - علیهما السلام - ڕووی داوە و، ئەو چارەنووسە پێشوەختە ڕوون دەکاتەوە کە ئێمە خەریکین باسی دەکەین:

"طاووس" - کە زانایەکی دوای سەردەمی هاوەڵەکانە - دەڵێت: لە ئەبوو هورەیرەم بیست کە دەیوت: پێغەمبەر ﷺ فەرموویەتی: (گفتوگۆیەك لە نێوان ئادەم و مووسادا ڕووی دا. مووسا پێیوت: ئەی ئادەم! تۆ باوکمانی کەچی نائومێدت کردین و لە بەهەشت بەدەرت ناین! ئادەم پێیوت: ئەی مووسا! خوای گەورە بە گفتوگۆ

ناوی: (في ظلال القرآن) و کتێبێکە بە ناوی (معالم في الطريـــق). گەلێ کتێب و لێکۆڵینەوە و بڕوانامەی زانکۆیی‌ش لە بارەی لایەنە جۆراوجۆرەکانی ژیانیەوە نووسراوە، فراوانترینیان تا ئێستا کتێبێکە بە ناوی: (سيد قطب من الميلاد إلى الإستشهاد) نووسینی: دکتۆر صلاح الخالدي. (وەرگێڕ).

(١) مەبەست زانای گەورەی کورد: بدیع الزمان مامۆستا سەعیدی نوورسییە، کە لە گوندی (نوورس)ی سەر بە پارێزگای (بەدلیس)ی کوردستانی تورکیا لە دایك بووە و، لە نێوان ساڵەکانی (١٨٧٦-١٩٦٠ز)دا ژیاوە. گەورەترین زانایە کە لە دوای مەولانا خالیدی نەقشبەندی لەناو نەتەوەی کورددا هاتووەتە دنیاوە و، یەکێکە لە کەسایەتییە جیهانییە گەورەکانی بانگەوازی ئیسلام لەم چەرخەدا. ئەو پیلانەی کە دوژمنان بۆ سڕینەوەی ئیسلام لە وڵاتی تورکیادا دایانڕشتبوو ئەم زانایە توانیی ڕووبەڕووی بێتەوە و، خۆی و قوتابییانی (قوتابییانی نوور) بوون بە بەردی بناغەی بووژانەوەی بانگەوازی ئیسلام و، هەموو زەبر و زەنگێکی مستەفا کەمال و دام و دەزگا چەوسێنەرەکانی و سی‌وپێنج ساڵی بەندی و زیندانی تاکە کەسی و ڕەهەندەیی و دەستبەسەری و دەیان دادگای تۆقێنەر نەیانتوانی چۆکی پێ دابدەن. تەنانەت توانیی بانگەوازی ئیسلام بگەیەنێتە ئاستێکی ئەوتۆ کە پیلانی دوژمنان پووچەڵ بکاتەوە. زیاتر لە سەدوسی کتێب و نامیلکەی دوای خۆی بەجێهێشتووە، کە بە زۆربەی زمانە زیندووەکانی جیهان - کە یەکێکیان زمانی کوردییە - بڵاو بوونەتەوە. تا ئێستا زیاتر لە شەش کۆنگرەی جیهانی و دەیان کۆڕی زانستی و پێشبڕکێی ڕۆشنبیریی لە ئاستی جیهاندا لەسەر کراوە و دەیان کتێب و سەدان لێکۆڵینەوەی لەسەر نووسراوە و چەندین بەڵگەنامەی زانکۆیی‌شی لە خوێندنی باڵادا لەسەر وەرگیراوە. (وەرگێڕ)

لەگەڵکردنی خۆی پلەوپایەی تۆی لە پێغەمبەرانی تر جیا کردەوە و هەڵی بژاردیت و بە دەستی خۆی هێڵی بۆ کێشایت، ئایا لەسەر شتێك لۆمەم دەکەیت کە چل ساڵ پێش ئەوەی خواوەند دروستم بکات تەقدیری کردبوو بیهێنێتە ڕێم؟ بەم جۆرە حەزرەتی ئادەم لە مووسای بردەوە)[1].

هەر لە کۆنەوە پێشینانمان ئەم وتوویژەیان ڕوون کردووەتەوە. وا لێرەدا قسەکانیان بە پوختی دەهێنین:

● بۆیە ئادەم مووسای بەزاند چونکە باوکیەتی.

● حەزرەتی ئادەم و مووسا هەریەکەیان خاوەنی شەریعەتێکن کە تایبەتە بە خۆیەوە، لەوانەیە شتێك لە شەریعەتی یەکێکیاندا بە گوناهـ دابنرێت، بەلاَم لە شەریعەتی ئەوی تریاندا گوناهـ نەبێت. لەبەر ئەمە ئادەم مووسای بەزاند.

● بەهەشت خانەی تەکلیف نییە وەکو دنیا، کەواتە ئادەم لە بەهەشتدا هیچ تەکلیفێکی لە ئەستۆدا نەبووە. کەچی مووسا بەپێی دەستوورێك وتوویژی لەگەڵ ئادەمدا کردووە کە تایبەتە بە خانەی دنیاوە. بۆیە بەڵگەکەی حەزرەتی ئادەم پەسەند کرا.

● حەزرەتی ئادەم ویستی مووسا تێبگەیەنێت کە خێر و شەڕ هەردووکیان لە لای خواوەندەوەیە. کە دیارە ئەم هەڵوێستەی ئادەم ڕاستە، بۆیە مووسای بەزاند.

جگە لەمانەش گەلێ ڕاڤە و ڕوونکردنەوەی تر لەسەر ئەم فەرموودەیە هەیە[2].

ئێمە لەبەر ڕێزگرتنمان لە زانایانی سەلەف موناقەشەی ئەم بۆچوونانە ناکەین کە لە شەرحی ئەم فەرموودە پیرۆزە ناوبراوانەدا وتوویانە، ئەمە جگە لەوەی کە ئەم چەشنە تەوجیهات و بۆچوونانە لەو جۆرە شتانە نین کە بتوانرێت کێشانە و پێوانە بکرێن. بەلاَم لەگەڵ ئەوەشدا نامانەوێت هەروا ئەم باسە بەجێبهێڵین بێ ئەوەی ئاماژە بۆ حیکمەتێکی ورد بکەین کە تیایدایە. چونکە فەرموودەکە مەسەلەیەکی ورد و پەنهانی قەدەرمان تێدەگەیەنێت کە بریتییە لە: (سَبق الكتـــاب) واتە هەموو شتێك لە پێش پەیدابوونیدا نووسراوە. ئەم فەرموودەیە بەراوردی نێوان بەڵگەکانی حەزرەتی ئادەم و مووسا دەکات، پاشان پێغەمبەر ﷺ لە ئەنجامی بەراوردەکەدا سێ جار فەرمووی: "ئادەم لە مووسای بردەوە". بەلاَم نەیفەرموو: قسەکەی مووسا هەڵەیە. تاکو سەرنج بۆ شموولییەتی بەڵگەکەی حەزرەتی ئادەم ڕابکێشێت.

---

(١) رواه البخاري: التفسير ٢٠، القدر ١١، الأنبياء ٣١، التوحيد٣٧. و رواه مسلم: القدر ١٣.

(٢) بروانە: شرح مسلم للنووي ١٦/ ٤٤٠-٤٤٢.

لە ڕاستیدا قەدەر دوو ڕووی هەیە:

یەكەمیان:

ڕووی تەقدیر و دەستنیشانكردنی هەموو شتێك لە لایەن خوای گەورەوە بە زانستی هەمەلایەنگری خۆی. واتە ئەو ڕووەی كە لە خوای گەورەیە.

دووهەمیان:

ئەو ڕووەی قەدەر كە پەیوەندیی بە ویستی مرۆڤەوە هەیە.

جا حەزرەتی مووسا – دروودی لەسەر بێت – كاتێ كردنەدەرەوەی حەزرەتی ئادەمی لە بەهەشت لێك‌دایەوە تەنها ئەو ڕووەی قەدەری خوێندەوە كە پەیوەندیی بە ویستی مرۆڤەوە هەیە. بەڵام حەزرەتی ئادەم لە هەردوو ڕووەكەوە ڕوانییە قەدەر، واتە ڕووی "تەقدیری خواوەند" و ڕووی "ویستی مرۆڤ". واتە لە مەقامی ڕەچاوكردنی هەردوو ڕووەكەوە لەگەڵ حەزرەتی مووسادا وتوویژی كرد. جا لەبەر ئەوەی ڕوانگەی ڕوانینەكەی ئەو فراوانتر بوو ئەوا لە حەزرەتی مووسای بردەوە.

هەرچەند ویستی مرۆڤ خاوەنی بوونی دەرەكی(وجوودی خارجی) نییە، كەچی هەرچی خراپە و گوناهباری دەكرێت دەخرێتە ئەستۆیەوە، چونكە ئەو ویستە مەرجێكە لە بەدیهێنانی ئەو كردەوانەدا لە لایەن خوای گەورەوە.

ئەم ئایەتە پیرۆزە تەرازوویەكمان بۆ ئەمە دەداتێ كە دەفەرموێ:

﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾(النساء:٧٩)..

بەڵام لایەنێكی تر لە مەسەلەكەدا هەیە، كە بریتییە لە "مەشیئەتی خوایی" واتە: ویستی خوای گەورە، وەك ئەم ئایەتە پیرۆزە ڕای‌دەگەیەنێت:

﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾(الإنسان:٣٠).

بەڵێ، خوای گەورە خاوەنی حیكمەتی ڕەهایە و فەرمان و ویستی خۆی لە سەرووی هەموو ویستەكانی ترەوە ڕایی دەكات. خۆ ئەوەش كە ناوی "ویستی مرۆڤ"تان لێ ناوە لە ڕاستیدا وەكو دڵۆپێكی بچووك وایە كە ئەگەر تێكەڵ بە دەریایەكی پڕ و گەورە بكرێت ماهییەتەكەی دەرناكەوێت، چونكە خۆی لە خۆیدا هەر هیچ نییە، بەڵام خوای گەورە ئەم جیهانەی لەسەر ئەم ویستە هیچە بنیات ناوە. ئا لێرەوەیە كە ویستی هیچی مرۆڤ گرنگییەكی مەزنی بە ئەندازەی جیهانی بەدەست هێناوە.

لەبەر ئەمە، دەبێ بەم شموولییەتە بڕوانینە "قەدەر" كە ڕوانینی "مەقامی جەمع"ە لە نێوان هەردوو ئایەتەكەدا. خۆ ئەم ئایەتە پیرۆزانەی خوارەوە ئەم مەسەلەیەمان بۆ ڕوون دەكەنەوە:

﴿كَلاَّ إِنَّهُ تَذكِرَة ۞ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۞ وَمَا يَذكُرُونَ إِلاَّ أنْ يَشَاءَ اللهُ هوَ أَهلُ التَّقْوَى وأهلُ المَغفِرَة﴾(المدثر:٥٤-٥٦).

کاتێ کە بە ئیمامی غەزالی وترا: ئێمە کردەوە ناکەین بەڵکو ئیرادە دەکەین، لە وەڵامدا فەرمووی: ئەی ئایا کێ ئەو ویست و ئیرادەیەی بە ئێوە دا؟

بێ گومان ئێمە تەکلیفمان لە ئەستۆدایە و، کاتێ کە کردەوەکانمان ئەنجام دەدەین وەك ئەوە وایە خۆمان بکەری کردەوەکان بین! بەڵام سنوور و حەقیقەتی ئەم تەکلیفە مەگەر ئەو کەسەی لە ئەستۆی ناوین دەنا کەس بە تەواوی نایزانێت. ئەوەتا شتێکی ئەوتۆی بە ئێمە داوە کە دەگونجێ ببێت بە سەرچاوەی "خێر" یان سەرچاوەی "شەڕ". کەواتە بە تەواوەتی نازانین ئەم شتەی کە بە ئێمەی داوە ڕووی دەرەوەیە یان دیوی ناوەوەیە. بەڵام دەبینین باشترین کوتاڵی لێ دەچنرێت و هەر کەسێکیش جلەوی ئەو شتە بگرێتە دەست، تاجی شاهانەی لەسەر دەکرێت. کەواتە ئەم شتە لە ڕوویەکەوە بە هیچ دانانرێت و لە لایەکی تریشەوە بە شتێکی زۆر دادەنرێت. ئەمەش "مەقامی جەمع" داخوازیەتی کاتێ دەڕوانرێتە ئەم مەسەلەیە. جا هەر کەس لە هەردوو ڕووەکەوە لێی بدوێت ئەوا مەسەلەی قەدەری کۆکردووەتەوە. بەڵام ئەوانەی بەم جۆرە لێی نەدواون، بوون بە "ئەهلی جەبر" یان "موعتەزیلە".

بەڵێ، "کیتاب"ێك پێش وەخت نووسراوە. بەڵام لە تەنیشتی ئەم کتێبەی کە بە لای ئێمەوە نەزانراوە، کتێبێکی تر هەیە بە گەردنماندا هەڵواسراوە. چۆنێتی‌یەکەی ئەویش – بە هەمان جۆر – سەبارەت بە ئێمەوە نەزانراوە.

بەدیهێنەری "خێر" و "شەڕ" هەر خوای گەورەیە. بەڵام بە "شەڕ" ڕازی نی‌یە و بە "خێر" ڕازی‌یە. جا ئەو کەسەی ویستی لەسەر کرداری شەڕە، مرۆڤەکە خۆیەتی. کەچی خوای گەورە نایەوێت مرۆڤ کردەوەی شەڕ بکات، بەڵام کاتێ مرۆڤ ویستی لەسەر کردەوەی شەڕ دەبێت ئەوا خوای گەورە بۆی بەدی‌دەهێنێت.

٨) با چەند نموونەیەکی تر بهێنینەوە تاکو ئەم مەسەلەیە زیاتر ڕوون ببێتەوە:

کاتێ ئەم ئایەتە پیرۆزە نازڵ بوو:

﴿إنَّكُم وَمَا تَعبُدونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾(الانبياء:٩٨).

بت‌پەرستەکان سەریان لێ شێوا و گرفتاری سەرسامی بوون! چونکە ئایەتەکە ڕوو دەکاتە ئەوان و دەفەرموێ: خۆتان و ئەو بتانەی کە بە خواکانی خۆتانی دادەنێن و دەیانپەرستن و هەموو ئەو پاڵەوانێتی و شانازی‌یانەش کە دەیاندەنە پاڵ ئەو بتانە و

سەرکەوتن و دەستکەوتەکانیان بۆ دەگێڕنەوە.. واتە: هەر شتێك کە جگە لە خوای گەورە ئێوە دەیانپەرستن.. هەر هەموویان، تەختە و سووتەمەنیی دۆزەخن!

ئەم ئایەتە یەکەم جار و ڕاستەوخۆ ڕووی لەو بتانەیە کە ناو کەعبەی پیرۆزیان لێ پڕ کرابوو کە ژمارەیان گەیشتبووە سێ سەدو شەست بت! جا ئەم ئایەتە هەڕەشەی ئاگری دۆزەخ لەو بتانە دەکات کە مایەی شانازی و سەربەرزیی بتپەرستان بووە. خۆ بێ گومان دەبوو بەرامبەر بەم هەڕەشەیە بە بێدەنگی دانەنیشتنایە و شتێکیان ڕووبەڕووی ئەم تەحەددییە ئاشکرایە بوتایە. بەڵام هیچ چارەیەکیان بە دەستەوە نەبوو، چونکە توانای بەرەنگاربوونەوەی ئەم ئایەتەیان لە خۆیاندا شك نەدەبرد.

پاشان "عبداللّٰهی کوڕی زەبەعری"یان[1] کەوتەوە یاد کە لە ڕادەبەدەر توانای گوفتار و قەناعەت پێ کردنی تێدابوو. ڕۆشتن بۆ لای و جەختیان لێ کرد کە پێغەمبەریان ﷺ بۆ بێدەنگ بکات و پێیانوت: شەرەف و سەربەرزیی ئێمە لە دەستی تۆدایە! ئەوە بوو بە گوێی کردن و بیری کردەوە لەوەی کە بە یارییەکی مەنتیقی بکەوێتە گفتوگۆ لەگەڵ پێغەمبەردا ﷺ. پێیوت:

– تۆ پێتوایە کە خوا ئەم ئایەتەی بۆ نازڵ کردوویت: **﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾**. خۆ مانگ و خۆر و مەلائیکەت و عوزەیر و عیسای کوڕی مەریەمیش لە لایەن خەڵکانێکەوە پەرستراون، ئایا هەموو ئەوانەش لەگەڵ بتەکانی ئێمەدا دەخرێنە ناو دۆزەخەوە؟

یەکسەر ئەم ئایەتە پیرۆزە نازڵ بوو کە دەفەرموێ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾(الانبياء: ١٠١)[2]!

بەڵێ، ئەوانەی کە چمکی بەرگ و پۆشاکەکانیان تۆزی دنیای لێ نەنیشتووە، دوورن لە دۆزەخەوە.. ئەو مەلائیکەتانەی کە بۆ ماوەی چاوترووکاندنێکیش لە خوای خۆیان غافڵ و بێئاگا نابن، دوورن لە دۆزەخەوە.. حەزرەتی مەسیحیش – علیه السلام – کە گیان و وشەی خوای گەورەیە و فووی ژیانی بە مرۆڤایەتیدا کردووە و دڵە مردووەکانی زیندوو کردووەتەوە، حەزرەتی عوزەیریش – علیه السلام – کە

---

(١) عبداللّٰهی کوڕی زەبەعری دوایی موسڵمان بووە و بە یەکێك لە شاعیرە موسڵمانە بەناوبانگەکان دادەنرێت و، شیعرێکیشی بۆ عوزر هێنانەوە و سڕینەوەی ئەو کارەی پێشووی هۆنیوەتەوە. بڕوانە: (ابن كثير ٥/٣٧٦). (وەرگێڕ)

(٢) (تفسير ابن كثير) ٥/٣٧٤-٣٧٥.

پێغەمبەرێکی مەزنە، هەردوو کیان، بە ئەندازەی دووریی ئەزەل لە ئەبەدەوە، لە دۆزەخەوە دوورن. جا ئەو کەسانەی کە هەڵگری بیر و باوەڕی چەوت و هەڵەن، ئەنجامی ئەو هەڵەیەیان بە چاوی خۆیان دەبینن. بەڵام پێغەمبەران و مەلائیکەتان – علیهم السلام – وەك ئەوان نین، چونکە پێشتر بە "حوسنا" کتێبەکەیان بۆ پڕ کراوەتەوە. جا ئەوەی کە پەیوەندیی بە باسەکەی خۆمانەوە هەیە ئەم تەعبیرە قورئانییەیە: "السبق بالحسنی".

٩) حەزرەتی عبدالرحمنی کوڕی عەوف – خوای لێ ڕازی بێت – دەگێڕێتەوە و دەفەرموێ: کاتێ کە وەنەوز گرتبوومی و ئاگام لە لای خۆم نەمابوو، دوو کەسی سامناك لە بەردەممدا ڕاوەستان و بەرەو شوێنێك منیان دایەبەر، وتم: بۆ کوێم دەبەن؟ وتیان: (بۆلای عەزیزی ئەمین.. بۆ حساب)! کتوپڕ پیاوێك پەیدا بوو لەو دوانەی پرسی: ئەم پیاوە – کە مەبەستی من بوو – بۆ کوێ دەبەن؟ ئەوانیش هەمان وەڵامیان دایەوە و وتیان: (بۆ لای عەزیزی ئەمین). پیاوەکە وتی: نەخێر نابێت بیبەن، چونکە ئەو کە هێشتا لە سکی دایکیدا بووە "سەبقی حوسنا"ی بۆ نووسراوە. پاش ئەمە بێدار بوومەوە.

ئەم فەرموودە پیرۆزەی خوارەوە – کە هەوڵ دەدەین بە درێژی ڕوونی بکەینەوە – ئەو ڕووداوەی پێشوو ڕوون دەکاتەوە.

فەرموودەکەش بریتییە لەمە:

(بە خوا هی واتان تێدایە – لە ڕیوایەتێکدا: پیاوی وا هەیە – کردەوەکانی هی ئەهلی دۆزەخن تا هێندەی بالێك "گەزێك"ی دەمێنێت بو دۆزەخ، بەڵام کیتابەکەی پێشتر بە ئەهلی بەهەشتی نووسیوە و ئەمیش لە ئەنجامدا کردەوەی ئەهلی بەهەشت دەکات و دەڕواتە ناویەوە. پیاوی واش هەیە کردەوەی ئەهلی بەهەشت دەکات تا هێندەی بالێك یان دوو بالی دەمێنێت پێی بگات، کەچی کیتابەکەی پێشتر بە ئەهلی دۆزەخی نووسیوە، دەبینیت لە ئەنجامدا کردەوەی ئەهلی دۆزەخ دەکات و دەچێتە ناویەوە)[1].

ئاشکرایە کە حەزرەتی عبدالرحمنی کوڕی عەوف یەکێکە لەو دە کەسەی کە مژدەی بەهەشتیان دراوەتێ. ئەوەش کە مەبەستمانە لەو ڕووداوەدا نووسینی پێش وەختی کیتابەکەیەتی (سبق الكتاب).

(١) رواه البخاري: القدر ١. ومسلم: القدر ١.

١٠) عامری کوڕی سەعدی کوڕی ئەبو وەققاص ئەم ڕووداوەمان لە باوکیەوە بۆ دەگێڕێتەوە:

جارێکیان سەعد - خوای لێ ڕازی بێت - بە ڕێدا دەڕۆیشت، گوێی لێ بوو پیاوێك جوێنی بە حەزرەتی عەلی و تەلحە و زوبەیر دەدا - خوا لە هەموویان ڕازی بێت - سەعد پێی فەرموو: تۆ جنێو بە کەسانێك دەدەیت کە پێشتر لە لایەن خواوەندەوە ئەوەیان بۆ نووسرابوو کە خۆی بۆی نووسیبوون. دەسا بەخوا یان واز لە جنێوپێدانیان دەهێنیت یان دوعات لێ دەکەم. پیاوەکە وتی "بڕوانە! دەمترسێنێت.. دەڵێی پێغەمبەرە"! حەزرەتی سەعدیش فەرمووی: خوایە گیان! ئەگەر ئەم پیاوە جنێو بە کەسانێك دەدات کە لە لایەن تۆوە پێشوەخت ئەوەیان بۆ نووسراوە کە خۆت بۆت نووسیون، هەر ئەمڕۆ پێی بنوێنە و بیکە بە پەند و عیبرەت. ئەمەی وت و ڕۆشت. یەکسەر حوشترێکی مێینە خۆی کرد بە ناو خەڵکەکەدا و ئەوانیش ڕێیان بۆ چۆڵ کرد و ڕۆشت ئەو پیاوەی شێلا و دایە بەر لەقە. چاوم لێ بوو خەڵکی بە دوای سەعددا ڕایان کرد و وتیان: ئەی ئەبوو ئیسحاق! خوای گەورە دوعاکەی گیرا کردیت[1].

بەڵێ، ئەو هاوەڵە بەڕێزانەی پێغەمبەر ﷺ لە لایەن خوای گەورەوە بە "حوسنا" کیتابی پێشوەختیان نووسرابوو. چونکە حەزرەتی عەلیی سەردارمان: حەیدەری کەڕڕار و، ڕیش سپیی کەڵە مەردان و، زاوای پێغەمبەری خۆشەویستە ﷺ کە گەلێ سەنا و ستایشی جوانی لە بارەوە فەرمووە..

حەزرەتی تەلحەش ئەو مرۆڤەیە کە: لە جەنگی ئوحوددا بە دەستی شکاوەوە بەرگریی لە پێغەمبەر ﷺ دەکرد و، شەرەفمەندی ئەو فەرمایشتەی پێغەمبەر بوو ﷺ کە دەفەرموێ: (فریای تەلحە بکەون)[2]..

حەزرەتی زوبەیریش پێغەمبەر ﷺ بە "حەواری"ی خۆی وەسفی کردووە و فەرموویەتی: (هەموو پێغەمبەرێك حەوارییەکی هەیە، حەواریی منیش زوبەیرە)[3].

سەعدی کوڕی ئەبو وەققاصیش، کە بیستنی ئەو گوفتارە نابەجێیەی پێ قبووڵ نەکرا سەبارەت بەو هاوەڵە خاوێن و بەرزانەوە، خاڵۆزای پێغەمبەرە ﷺ و لە جەنگی ئوحودیشدا بەرگریی لێ کردووە و پێغەمبەر ﷺ لە بارەیەوە فەرموویەتی: (إرمِ فداك

---

(١) أخرجه الطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. بڕوانە: حياة الصحابة للكاندهلوي ٢/٤٦٩.

(٢) البداية والنهاية لابن كثير ٤/٣٣-٣٤.

(٣) رواه البخاري: الجهاد ٤٠، ٤١، ١٣٥، فضائل الصحابة ١٣، المغازي ٢٩. ومسلم: فضائل الصحابة ٤٨.

أبي وأمي)[١]. هەروەها فەرموویەتی: (خوایە! هەر کاتێ سەعد لێت پار ایەوە دوعاکەی گیرا بکە)[٢]. هەر لەبەر ئەوەش بووە کە خەڵکی دەترسان سەعد دوعایان لێ بکات..

هەموو ئەوانە لە لایەن خواوەندەوە، پێشوەخت، بە باشی کۆتایی بە کردەوەکانیان هێنراوە. واتە: "سبقت لهم من الله الحسنى". بەو واتایەی کە لە دەرگای میهرەبانی‌یەوە و بە لوتفی خواوەند و بێ ئیزن وەرگرتن دەڕۆنە ناو بەهەشتەوە.

زووتر وتمان خوای گەورە بەپێی زانستی ئەزەلیی خۆی موقەددەرات و کردەوەکانی بەندەکانی خۆی نووسیوە. جا ئەوانەش کە "سبقت لهم من الله الحسنى"ن، لەوانە جیا نابنەوە. چونکە خوای گەورە بەو زانستە ئەزەلی‌یەی خۆی دەزانێت کە ئەوانە بە ویستی خۆیان چ کردارێك دەکەن، چاك بێت یان خراپ. ئیتر خواوەند ئەو چەشنە عاقیبەتەی بۆ تەقدیر کردوون. ئەمەش کارێکی سەیر نی‌یە، چونکە خوای گەورە زانای پەنهانەکان و شتانی ئاشکرا و نادیارە، تەنانەت زانیاریی خوا هەموو شتێك دەگرێتەوە لە پێش و لە دوای دروستبوونیشی، ئەم زانینەشی لە تۆماری "قەدەر"دا دەردەخات. پاشان بەندەکەی بەپێی ئەو نووسراوە ڕەفتار دەکات کە لە کتێبەکەی‌دا نووسراوە، ئنجا مەلائیکەتان ئەو کردەوانە دەنووسن کە مرۆڤەکە دەیانکات. دوای ئەوە هەردوو تۆمارەکە پێکەوە دەردەکەون و وەکو یەك دەردەچن.

اللهم الحقنا بالذين سبقت لهم منك الحسنى.. آمين.

* * *

(١) رواه البخاري: الجهاد ٨٠. ومسلم: فضائل الصحابة ٤١، ٤٢.

(٢) رواه الترمذي، المناقب ٢٦.

بەشی دووهەم

پەیوەندیی "قەزا" بە "قەدەر"ەوە

"قەزا" و "قەدەر" چەند لایەنێکی جیاجیایان هەیە، بەڵام دەتوانرێت لە چوار کۆمەڵدا ئەو لایەنانە کۆبکرێنەوە:

١ – قەزا و قەدەر لە ڕووی زانستی خواوەندەوە.

٢ – قەزا و قەدەر لەو ڕووەوە کە خوای گەورە هەموو شتێك دەنووسێت.

٣ – قەزا و قەدەر لە ڕووی ویستی خواوەندەوە.

٤ – قەزا و قەدەر لە ڕووی بەدیهێنانەوە.

گەلێ مەسەلە و بابەتی زۆر هەن کە تێهەڵکێشی یەکترین و دەچنە ژێر یەکێك لەم چوار بناغەیەوە، بەڵام بۆ ئەوەی لە درێژەداندا بە باسی شتانی جوزئی نوقم نەبین، ئەوا وەك بابەتێکی سەربەخۆ لێیان نادوێین.

وا ئێستا، بە جیاجیا و یەك لە دوای یەك، درێژە بەم چوار بناغەیە دەدەین:

١ – قەزا و قەدەر لە ڕووی "زانست"ی خواوەندەوە.

حەز دەکەم ئەم باسە بە فەرموودەیەکی پیرۆز دەست پێ بکەم کە زووتر باسمان کردووە و بریتی‌یە لەمەی خوارەوە: "ما منكم من أحدٍ ما من نفسٍ منفوسة، إلاّ وقد كتبَ اللهُ مكانها في الجنة والنار"[1]. بەو واتایەی کە خوای گەورە پێش ئەوەی مرۆڤ دروست بکات شوێنی ئەو مرۆڤە دەزانێت لە بەهەشت یان لە دۆزەخدا.

دەبا لە ڕووی زانستی ئەزەلیی خواوەندەوە درێژە بە باسی قەزا و قەدەر بدەین:

خوای گەورە زانایە بە هەموو شتێك؛ هەرچی شت هەیە بەپێی زانستەکەی خۆی تەقدیر و دەست‌نیشانی دەکات. هەندێ مەسەلەی ئەوتۆش هەیە کە بە فەزڵ و چاکەکاریی خۆی بە ئێمەی دەبەخشێت و قەزا و حوکم و فەرمانی خۆیمان لەسەر جێ‌بەجێ دەکات و، بە تایبەتی تەکلیفی قورئانی پیرۆزمان دەخاتە ئەستۆ. بەڵام دەروونەکانی ئێمە زۆربەی ئەو مەسەلانەیان پێ خۆش نی‌یە و حەزیان لێ ناکەن، کەچی خوای گەورە و زانا و ئاگادار بە هەموو شتێك هیچ فەرمان و بڕیارێکمان بۆ دەرناکات گەر چەندەها دانست و سوود و بەرژەوەندی‌یان بۆ ئێمە تێدا نەبێت. واتە

---

(١) رواه مسلم: القدر ٧.

هەموو ئەو شتانەی کە خوای گەورە تەقدیر و دەستنیشانیان دەکات ئەم سوود و بەرژەوەندییانەیان تێدا ڕەچاو کراوە، بەڵام ئێمە ئاگامان لە هیچ کامیان نییە، چونکە ئێمە "نەزان" و خوای گەورەش "زانا"یە بە هەموو شتێك. "زانست"ی خوای گەورە سەبارەت بە هەر شتێك هاودەمە لەگەڵ "دانست"ەکەشی لەو شتەدا، واتە "زانایی" و "دانایی" دوو شتن هەرگیز لە یەکتر جیا نابنەوە، حیکمەت و بەرژەوەندییەکان هەمیشە شوێنکەوتەی زانستی خواوەندن. ئەوەندە هەیە خوای گەورە ناچار نییە کە هەر شتێك دەکات بەپێی حیکمەت و بەرژەوەندییەکان ئەنجامیان بدات، بەڵام هەروەك زانستەکەی دەوراندەوری هەموو شتێکی داوە، دانستەکەشی هەموو شتێکی گرتووەتەوە. واتە: "زانایە" بە هەموو شتێك.. هەر وەك لە هەموو شتێکدا "دانایە" و ناگونجێ هیچیان لە یەکتر جیا ببنەوە.

خوای گەورە لە هەموو شتێکدا حیکمەتێکی هەیە، چونکە خوای گەورە کاری نابەجێ ناکات.

کەواتە هەمیشە "دانست" گوێڕایەڵی "زانست"ەکەیەتی و، لە هەر شوێنێکدا "زانست" دەربکەوێت و "توانست" و "ویست" ببووژێنەوە، دەبینیت "دانست"یش لەوێ تابلێی درەخشانە و دەبریسکێتەوە. بەڵام زۆربەی جار تەکلیف و داواکاریی خواوەند بە لای دەروونەکانمانەوە ناخۆشە، چونکە هیچ زانیارییەکمان لە بارەی ئەم سوود و بەرژەوەندییانەوە نییە و لە ڕووی ئەنجام و ئاکامەکانیشەوە جوانیی ئەم تەکلیفانە نازانین، واتە نازانین ئەمانە لە جۆری "حَسَنٌ لغيرها"ن، وەك لە زاراوە فیقهییەکاندا باس کراوە. چونکە مرۆڤ گەر لەم گۆشەیەوە، واتە لە ڕووی ئەنجامەکانەوە بۆ ئەو شتانە بڕوانێت، ئەوا گەلێ حیکمەت و بەرژەوەندییان تێدا دەبینێت. بەڵام خراپکاری و گوناهەکان پەیوەندییان بە دەستکەوت(کسب)ی تایبەتی خۆمانەوە هەیە.

ئەم ئایەتە پیرۆزەی خوارەوە بە تەواوی ئەم مەسەلەیە ڕوون دەکاتەوە:

﴿كُتبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُم وعَسى أن تَكرهُوا شَيئاً وَهوَ خَيرٌ لكُم وَعَسى أن تحُبُوا شيئاً وَهُوَ شرٌ لكم واللهُ يَعْلَمُ وأنتم لا تعلمون﴾(البقرة:٢١٦).

واتە زۆر شت هەن کە هەرچەندە بە ڕواڵەت ناشیرین و بێزراون، کەچی گەلێ بەرژەوەندی و سوودیان تێدایە. بۆ نموونە: دەستنوێژ گرتن لە کاتی سەرمادا و بڕینی ڕێی دوور بۆ گەیشتن بە جەماعەت لە مزگەوتدا و چاوەڕوان کردنی نوێژ لە دوای نوێژ و شتانی تری وەك ئەمانە، بە لای نەفسەوە، قورس و ناخۆش و بێزراون. کەچی لە

ژێر ئەم قورسی و ناڕەحەتی‌یەدا چەندین هەنگاوی یەك لە دوای یەك هەن بۆ نزیكبوونەوەی مرۆڤ لە بەهەشت و بەهرەوەربوونی - قۆناغ لە دوای قۆناغ - لە میهرەبانیی خوای گەورە. هەروەها هەندێ شتی تریش هەن کە دەروونی مرۆڤ حەزیان لێ دەکات و مرۆڤ دەورووژێنن و بەرەو جیهانی ئارەزووبازی دەیدەنە بەر، کەچی ئەنجامەکەیان بریتی دەبێت لەوەی کە مرۆڤ دەخەنە شیوەکانی دۆزەخ و هەنگاو لە دوای هەنگاو لە میهرەبانیی خوای گەورە دووری دەخەنەوە.

حەزرەتی عومەری کوڕی خەتتاب - خوای لێ ڕازی بێت - تێگەیشتنی ئەم مەسەلەیەی پێکاوە کاتێ کە بەم واتا و ناوەرۆکەی خوارەوە فەرموویەتی:

"نازانم ئایا بە خێر ڕۆژم لێ بووەتەوە یان بە شەڕ، خۆ هەر کامیشیان بێت هەر گوێی پێ نادەم، چونکە لەوانەیە ئەو شتەی کە دەروونم پێی باشە لە ڕاستیدا خراپ بێت و، ئەوەش کە بە خراپی دادەنێت لە ڕاستیدا خێری تێدا بێت"!

بناغەی ئەم کارە بریتی‌یە لە: ملکەچبوون بۆ هەر شتێك کە خوای گەورە بڕیاری لەسەر داوە و نەگەڕان بە دوای حیکمەتی شتێکی نەزانراودا. ڕاستە، دەبێ ئێمە هەوڵ بۆ کردەوەی چاك بدەین و نیازی باش لە دڵماندا هەڵبگرین و، نابێ بە ڕواڵەتی ئەمر و نەهی‌یەوە خۆمان بخەڵەتێنین، بەڵکو پێویستە گوێڕایەڵیی تەواوەتیی فەرمانەکانی خوای گەورە بکەین.

باشترین نموونەی ئەم بوارە ڕێکەوتنەکەی حودەیبییەیە؛ چونکە چەند هەڵوێست و تابلۆیەکی ئەوتۆی تێدایە گەر بێت و لە ڕووی مولکەوە، واتە لە ڕووی ڕواڵەتەوە، سەیر بکرێن هەرگیز دەروونی مرۆڤ حەزیان پێ ناکات، بەڵام گەر لە ڕووی مەلەکووت و لایەنە "لەدونی"یەکانەوە بۆیان بڕوانین، تێدەگەین کە ئەوانە، وەك قورئان ناوی لێ ناون: "فتح قريب"ن.

بەڵێ، لەواندیە دەروونی مرۆڤ ڕووی ڕواڵەتی حودەیبییەی پێ قبووڵ نەکرێت؛ دەڵێیت هەر شتێك کە دژایەتیی ئیسلامی تێدا بێت لەو ڕێکەوتنەدا کۆبووەتەوە، لە کاتێکدا کە بچووکترین مافی هاوەڵە بەڕێزەکانی تێدا ڕەچاو نەکراوە کە ئامادەن هەموو شتێکی بەنرخی خۆیان لە پێناوی ئایینەکەیاندا بەخت بکەن! خۆ ئەوان لەو کاتەدا هەموو هەست و نەستێکیان ئامادە و تاسەمەندی تەوافی کەعبەی پیرۆز بوو..

بەڵێ، ئەو هاوەڵە بەڕێزانە چەندەها ساڵە بە تاسووقی ئەم دەرفەتەوە چاوەڕوانی دەکەن، کەچی وا دوژمنان ڕێ لە هێنانەدیی ئەم خواستەیان دەگرن. بۆیە لە دەروونەوە هەستیان بە سەختی و قورسیی گەڕانەوە دەکرد لەو شوێنە نزیکەی کەعبەوە بەرە و "مەدینە"! خۆ ئەو دەروونانەی کە خۆیان بۆ تەوافی کەعبە ئامادە کردبوو هەروا ئاسان نەبوو مل بۆ

بەندەکانی ئەم ڕێکەوتننامەیە بدەن. بە تایبەت دوای ئەوەی کە بە چاوی خۆیان بینییان "ئەبوو جەندەل" هات و پەنای بۆ پێغەمبەر ﷺ هێنا، کەچی بە کۆت و زنجیرەکەیەوە درایەوە بە کافران! بێ گومان ئەم دیمەنە گەلێ ئازاری دەروونی هاوەڵە بەڕێزەکان دەدات.. بەو واتایەی کە هەرچی لە ڕواڵەتی حودەیبییەدا ڕووی دا بە پێچەوانەی حەز و ئارەزووی ئیماندارانەوە بوو.

بەڵام سەرەڕای ئەو تووڕەیی‌یەی کە لە دەروونی ئیمانداراندا گەیشتبووە چڵەپۆپە، پێغەمبەری ئازیز ﷺ هێمنی و ئارامیی خۆی پاراستبوو، چونکە دڵنیابوو لەوەی کە ئەنجامی ئەم ڕێکەوتننامەیە بە خێری موسڵمانان تەواو دەبێت، کە ئەمەش ناوەرۆکی ئەو زەردەخەنە شیرینەی سەر لێوی بوو کە لە ژێر ڕوانینە ئازار بەخشەکانیەوە دەری‌خست! لە ڕاستیش‌دا تێگەیشتن لە هەموو لایەنەکانی ئەم مەسەلەیە کارێکی گەلێ دژوارە، تەنانەت حەزرەتی عومەری کوڕی خەتتاب - خوای لێ ڕازی بێت - کە لەو دەمەدا لە نهێنیی ئەم مەسەلەیە تێ نەگەیشتبوو، لە دواییدا کە لێی تێ گەیشت تا کۆتایی ژیانی بۆ پەشیمانبوونەوەی لەو هەڵوێستەی کە لە حودەیبییەدا لێی دەرکەوت تۆبە و ئیستیغفاری دەکرد و خێر و صەدەقەی دەبەخشی‌یەوە!

جا دوای نازڵبوونی ئایەتە پیرۆزەکان، یەك لە دوای یەکی گرێ کوێرەکان کرانەوە و کێشە تەماوی‌یەکانیش بە هەموو لایەنە دیار و نادیارەکانی مەسەلەکەوە لای هاوەڵە بەڕێزەکان ڕوون بوونەوە..

بەڵێ، "حودەیبییە" خۆی لە خۆیدا "فەتح"ە، چونکە قورەیش وای لێ هات پەیمان لەگەڵ موسڵماناندا ببەستێت، خۆ ئەمەش لە خۆیدا دانانێکی ڕەسمی‌یە بە بوونی موسڵماناندا، هەروەك موسڵمانانیش عومرەی ساڵی داهاتوویان دەستەبەر کرد، ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە کەعبە تەنها هی خەڵکی مەککە نی‌یە. هەر ئەمەش بوو کە گیانی ئازایەتیی بە بەری تیرە و هۆزەکانی تردا کرد. ئنجا ڕێکەوتنی حودەیبییە دەرفەتێکی گەلێ مەزن بوو بۆ موسڵمانان تاکو بانگەوازەکەیان بە هەموو لایەك‌دا بڵاو بکەنەوە، چونکە لەو ڕێکەوتننامەیەدا بڕیار درا ئەم دوو لایەنە تا دە ساڵی ڕەبەق شەڕ لەگەڵ یەکتری‌دا نەکەن. هەر بەو جۆرەش بوو، چونکە دوای ئەوە و لەم ماوە درێژخایەنەدا ئایینی ئیسلام بە تیرە و هۆزەکان ڕاگەیەنرا و، ئەو تیرە و هۆزانەش یەك لە دوای یەك هاتنە ناو ئایینی ئیسلامەوە. کەواتە حودەیبییە لە ڕاستی‌دا فەتحێکی بەرجەستە و ئاشکرایە[1].

(١) البداية والنهاية لابن كثير ٤/١٨٨-٢٠٢.

نموونەیەکی تر لە بەسەرهاتی حەزرەتی یووسفەوە - دروودی لەسەر بێت - دەهێنین، تاکو لایەنی "مەلەکووتی"ی ڕووداوەکان ببینین و ڕووە جوانەکانیان بخەینە پێش چاو:

ئەوەبوو بۆ ئەوەی حەزرەتی یووسف - دروودی لەسەر بێت - ببێت بە عەزیزی میسر، دەبوو یەکەم جار بخرێتە ناو بیرەکەوە و، پاشان بە وێنەی کۆیلە بفرۆشرێت و، ئنجا بخرێتە بەندیخانەوە.. حەزرەتی یووسف - دروودی لەسەر بێت - ئازاری هەموو ئەمانەی چەشت و بە سەرکەوتنێکی ڕوونی ئەوتۆ کە شایانی پێغەمبەرێکی بەڕێز بێت، هەموو تاقیکردنەوەکانی بڕی. کەواتە لە پشتی هەموو ئەو ڕووداوانەی کە بە ڕواڵەت قورس و سەخت و نەفرەت لێ کراون، پلەیەك هەیە بۆی دەڕوات و سەردەکەوێت تاکو فەرمانڕەوایەتی بگرێتە دەست و ڕۆڵی خۆی لە چارەنووسی نەتەوەدا ببینێت، هەروەك لە ڕاستیشدا حەزرەتی یووسف - دروودی لەسەر بێت - گەیشتە ئەم پلەیە.

پێغەمبەری سەروەریشمان ﷺ لە بارودۆخێکی ئاوا سەختدا کە ئازار و تەنگانە دەورەیان دابوو، تەنانەت گشت ڕووداوەکانیش لە دژی ئەو بوون، سەرکەوت بۆ میعراج.. کاتێك بوو کە موسلمانان ئابلۆقەی کافرانیان لەسەر دانرابوو، لە هەمان کاتیشدا دوو کەس لەوانەی کە پشتگیری پێغەمبەر بوون ﷺ کۆچی دواییان کرد و، نە حەزرەتی "خدیجة الكبرى" و نە "أبو طالب"ی مامی لە ژیاندا نەمان.. ئەمە سەرەڕای ئەو دڵشکاوییەش کە لە گەشتەکەی طائیفدا تووشی بوو[1].

ئا لەم کاتەدا بوو کە بانگێشتنی ڕێزلێنان و شەرەفمەندانەی لە لایەن خوای گەورەوە بۆ هات تاکو بەرزی بکاتەوە بۆ ئاسمان. ئەوەبوو بەم میعراجە تا پلەی "قاب قوسين أو أدنى" (کە پلەیەکە لە نێوان ئیمکان و وجووبدا) بەرز بووەوە. بەڵێ، گەیشتە جێیەکی ئەوتۆ کە تەنانەت حەزرەتی جوبرەیلیش - دروودی لەسەر بێت - نەیدەتوانی بە ئەندازەی پەنجەیەکیش بەرەو پێش بڕوات و تەنها بە بینین چاوی لە پێغەمبەرەوە بوو ﷺ[2]!

سەبارەت بە حەزرەتی مووسایش - دروودی لەسەر بێت - ئەوا هەر لە دەمی لەدایکبوونیەوە گیرۆدەی بارودۆخە سەختەکان بوو، چونکە خرایە ناو زەمبیلەیەك و ئنجا خرایە ناو ڕووبار و پاشان خوای گەورە لە کۆشکی فیرعەونی دوژمنی مووسا و

(١) البداية والنهاية لابن كثير ٣/١٥١-١٦٦.

(٢) البداية والنهاية لابن كثير ٣/١٣٥-١٤٥.

دوژمنی هەرە گەورەی خوای گەورەدا جێگای کردەوە.. پاشان دوای ئەوەی کە زللەی لە مرۆڤێکی قیبطی وەشاند و کوشتی[1]، کەوتە ژیانی نامۆیی دوور لە کەس و کارەوە. بەڵێ، گۆڕینی نەوەی ئیسرائیل - کە وەك شەیتان وابوون - بە کەسانێکی مەلائیکەتئاسا، پێویستی بە برین و هەڵدانەوەی لاپەڕەکانی ژیانێکی ئاوا سەخت بوو، تاکو حەزرەتی مووسای پێ ئامادە بکرێت بۆ ئەو ئەرکە دژوارە. جا هەرچەندە زنجیرەی ئەم ڕووداوانەی کە بە ڕێکی و یەك لە دوای یەك هاتنە ڕێی حەزرەتی مووسا - دروودی خوای لەسەر بێت - بە ڕواڵەت ناخۆشن و لەسەر دڵی مرۆڤ قورس و نەفرەت لێ کراون، کەچی خوای گەورە، چاکە و خێری ڕەها لەم سەرەتا پڕ لە ڕووداوە سەخت و بێزراوانە بەدیدەهێنێت.

ئەی حەزرەتی عیسا - دروودی لەسەر بێت - چۆن بەرز کرایەوە بۆ ئاسمان؟ ئەوەبوو دوای چەندەها گیروگرفت و تەنگ پێ‌هەڵچنین و چاودێری لەسەردانانی سامناك و یەك لە دوای یەك، خاچی بۆ ئامادە کرا تاکو پیایدا هەڵبواسرێت..

بەڵام خوای گەورە لەو کاتەدا، بە دەستی سۆز و میهرەبانیی خۆی، بەرزی کردەوە بۆ ئاسمان[2]. جا هەر وەك لەدایكبوونی حەزرەتی عیسا - دروودی لەسەر بێت - موعجیزەیەك بوو بۆ خۆی، ڕۆشتنیشی بۆ ئاسمان موعجیزەیەکی تری حەزرەتی عیسا بوو، دروودی لەسەر بێت.

هەمان شت لە نەتەوەی حەزرەتی محمدیشدا ﷺ ڕوودەدات و، پشت بەخوا، بە وێنەی نەتەوەکانی پێشوو، خوای گەورە چەندین خێر و بێریان لەم گیروگرفتانە بۆ بەدیدەهێنێت کە ئێستا پێوەی دەناڵێنن و، دوای برینی ئەم ڕووداوە گەورە و سەختانەی کە بە ڕواڵەت ئازاربەخش و نەفرەت لێ کراون، خوای گەورە دەروویان لێ دەکاتەوە و نیعمەتی سەرکەوتنیان پێ دەبەخشێت.

جا هەموو ڕووداوێك، هەر لە سەرەتاوە هەتا کۆتاییەکەی، لە زانستی خوای گەورەدا گەلێ نهێنیی زۆری وەك ئەمانەیان تێدایە. چونکە خوای گەورە کە هەرخۆی "ئەووەل و ئاخیر و ظاهیر و باطین"ە ڕووی مولك و مەلەکووتی هەموو شتێك دەزانێت و ئاگای لێیەتی. جا "قەدەر" ناونیشانێکی پڕ لە نهێنیی ئەم زانینەی خواوەندە بەم چۆنێتییە. کەواتە "قەدەر" ناوێکی ترە بۆ حەقیقەتی "لەوحی مەحفووظ".

---

(١) بڕوانە سوورەتی (القصص: ١-٣٥).

(٢) بڕوانە سوورەتی (النساء: ١٥٨).

٢ - قەزا و قەدەر لەو ڕووەوە كە خوای گەورە هەموو شتێك دەنووسێت.

تەقدیر و دەستنیشانكاریی پێشوەختی خوای گەورە بۆ شتانی ئاییندەو، ئنجا هاتنەدیی ئەو ڕووداوانە لەو كاتە دیاری كراوانەدا.. ئەم كارە - لە ڕاستیدا - نووسینێكە، لە ڕووی زانستی خواوەندەوە، تایبەتە بە قەزا و قەدەرەوە.. هەروەها نووسینی هەموو شتێكیش لە كاتی ڕوودانیدا، نووسینێكی ترەو پەیوەندیی بە لێپرسینەوەی مرۆڤەوە هەیە لەسەر كردەوەكانی.

بەڵێ، هەرچی ڕوو دەدات و هەر ڕووداوێكیش بەسەر ژیانماندا تێدەپەڕێت، هەر هەموویان، چركە بە چركە و یەك لە دوای یەك تۆمار دەكرێن و دەنووسرێن، دەڵێی تۆمارێكی هەڵواسراون بەسەر تەنافی شەو و ڕۆژی زەماندا. ئێمە ئەم نووسینە ناو دەنێین: "تەقدیری ڕۆژانە".

بەڵێ، هاوكات لەگەڵ نووسینی ئەو مەلائیكەتانەی كە قورئانی پیرۆز لە بارەیانەوە دەفەرموێ: ﴿كِرَاماً كَاتِبِينَ ۞ يعلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾(الانفطار:١١-١٢) نووسینێكی تر هەیە كە بریتییە لە نووسینەوە و لەبەرگرتنەوەی چەند لەوحێكی قەدەری لەبەر نووسینەكەی "ئیمامی موبین" لە "كیتابی موبین"دا[(١)].

نووسینی یەكەم ئەم ئایەتە مەزنە پیرۆزە ڕوونی دەكاتەوە كە دەفەرموێ: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً﴾(الإسراء:١٣). بەو واتایەی كە "نووسینێكی عیلمی" هەیە و خاوەنی وجوودی خاریجی نییە و بریتییە لەوەی كە پێی دەڵێن: "لەوحی مەحفووظ". نووسینێكی تریش هەیە كە مەلائیكەتە بەڕێزەكان دەینووسن و خاوەنی وجوودی خاریجییە و هەموو ئەو كردارانەی تێدا تۆمار دەكرێت كە مرۆڤ دەیانكات.

لە ڕاستیدا هەردوو نووسینەكە بە تەواوەتی وەكو یەك وان و تەنانەت جیاوازیی یەك دانە پیتیش لە نێوانیاندا نییە. واتە ئەو كردارانەی كە مرۆڤ دەیانكات هەر ئەوانەن كە پێشتر لە زانستی خوای گەورەدا تەقدیر كرابوون، ئەوەندە هەیە كە ویستی خۆمان دەبێتە هۆی ئەوەی وجوودی خاریجی بكات بە بەر ئەو نووسینەی كە تەنها وجوودی عیلمیی هەیە، چونكە ئەم نووسینەی دووهەم ویستی ئێمەی تێدا ڕەچاو كراوە.

لە ڕۆژی دادگای هەرە گەورەی حەشردا بەپێی بەراوردكردنی هەردوو نووسینەكە بڕیار لەسەر مرۆڤ دەردەكرێت و، ڕوون دەبێتەوە كە هەریەك لەو دوانە هەمان

---

(١) لە پەیامی (مـن) ل (٤١ - ٤٣)دا مەبەست بەم دوانە ڕوون كراوەتەوە، هەروەها بڕوانە: (وتەكان) ل ٧٨٣-٧٨٤. (وەرگێڕ)

نووسینی ترە و جیاوازی‌یان لە نێواندا نی‌یە. چونکە مەلائیکەتە بەڕێزەکە دەفەرموێت: ئەی پەروەردگارم! من ئاوا و ئاوام نووسی. پەروەردگاری مەزنیش نووسینێك دەخاتە پێش چاو، ئنجا دەفەرموێت: منیش ئاوام نووسی، چونکە پێشتر دەمزانی کە ئەو کردارانە دەکات. واتە یەکێك لەو دوو نووسینە بە دەستی مەلائیکەتەوەیە و ئەوی تریشیان بە دەستی خواوەندی گەورە و پەروەردگارەوەیە.

جا ئەو نووسینەی کە لە لایەن ئەو مەلائیکەتە نووسەر و بەڕێزانەوە تۆمار دەکرێت کە شان و شکۆیەکی بەرزیان هەیە و دانابەزنە ئاستی کاری نزم و بێ‌نرخ و هەرگیز گومان توخنی نووسینەکەیان ناکەوێت، ئەم نووسینە، ڕوویەکی تری قەزا و قەدەرە.

بەڵێ، خوای گەورە پلان و پرۆگرامی هەموو شتێك دادەنێت و "وجوودی عیلمی"ی دەداتێ، پاشان لە ڕێی پەیوەندی کردنی "توانست" و "ویست"ی خۆیەوە بەم وجوودە عیلمی‌یە "بوونی دەرەکی"شی پێ دەبەخشێت. لەبەر ئەوە، هەموو شتێك یەکەم جار بەپێی ئەو وجوودە عیلمی‌یە دەنووسرێت، ئنجا ئەو کردارانەی کە مرۆڤ دەیانکات بە تەواوی یەکاویەك دەردەچن لەگەڵ ئەو نووسینەدا و هەر ئەم کردارانەشن کە مەلائیکەتە بەڕێزەکان دەیاننووسن. با هەوڵ بدەین ئەم مەسەلەیە لە ڕووناکیی ئەم ئایەتە پیرۆزەدا ڕوون بکەینەوە کە دەفەرموێت: ﴿**وَلَقد كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِن بَعدِ الذِّكر أنَّ الأرضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ**﴾(الانبیاء:١٠٥). "ذیکر" خۆی لە خۆیدا بە واتای ئامۆژگاری دێت، بەڵام لێرەدا بە واتای "تەورات" یان "لەوحی مەحفووظ" - کە واتایەکی گشتی ترە - بەکار هاتووە. جا بەپێی ئەم واتایە دەتوانرێت ئایەتەکە بەم شێوەیەی خوارەوە لێك بدرێتەوە:

دوای ئەوەی خوای گەورە شتانی ناو "لەوحی مەحفووظ"ی نووسی، ئنجا لەو کتێبانەدا کە بۆ پێغەمبەرانی - علیهم السلام - نارد چەند شتێکی لە بەر نووسینەکانی "لەوحی مەحفووظ" گرتەوە و بۆی نووسین کە ئەویش بریتی‌یە لەوەی: "بەندە چاکەکانم میراتگری زەوی دەبن". واتە میراتگری ڕاستەقینە و هەمیشەیی زەوی، بەندە چاکەکانی خواوەندن، بەڵام فەرمانڕەوایەتی کەسانی تر بۆ زەوی شتێکی کاتی‌یە، چونکە فەرمانڕەوایەتیی هەمیشەیی، کە بە بەردەوامی نوێ ببێتەوە، هی بەندە چاکەکان و ئەو نەتەوە و کۆمەڵگا باشانەن کە لەوانە پێك‌دێن. ئەمەش وەك یاسایەك لە "لەوحی مەحفووظ" دا بڕیاری لەسەر دراوە و لە "زەبوور"یش‌دا ئەم یاسایە تۆمار کراوە و لە لەوحی مەحفووظەوە بۆی هێنراوە.

بەڵێ، ئەو زەبوورەی کە دەستکاری نەکراوە و بۆ حەزرەتی داوود - دروودی لەسەر بێت - ڕەوانە کراوە، ئەم یاسایەی تێدا بووە.

ڕاستە، لەوانەیە چەند ڕژێمێك لەوانەی کە خوای گەورە پێیان ڕازی نییە، لە خۆرهەڵات و خۆرئاوادا، سەر هەڵ بدەن.. لەوانەیە لە هەموو شوێنێکدا چەندین فیرعەون و کەسانی سەرسەخت و ملنەدەر پەیدا ببن.. بەڵام بۆ ماوەیەکی کاتی و دیاری کراو. ئەمەش ئەو یاسایە هەڵناوەشێنێتەوە کە لە لەوحی مەحفووظ و زەبووردا نووسراوە و قورئانی پیرۆزیش هەواڵەکەی ڕاگەیاندووە، چونکە مەبەست لەو میراتگرییە ناوبراوە: میراتی بەردەوام و فەرمانڕەوایەتیی درێژخایەنە. خۆ سەرهەڵدانی کاتیی فەرمانڕەوایەتییە خراپەکان، لەسەر بناغەی حیکمەتێکی خواییە کە بریتییە لە: بێدارکردنەوە و یادخستنەوەی موسڵمانان تاکو بە پەلە و خێرا لەناو خۆیاندا یەکبگرن. ئەمەش یاسایەکی خواییە هەرگیز هیچ کەسێك ناتوانێت ئاڵوگۆڕی تێدا بکات.

کەواتە خاوەن ڕەوشتە بەرزەکان یان ئەوانەی بەشێکی زۆریان لەو ڕەوشتە بەرزانە هەیە، لە سەردەمی خۆیاندا دەبن بە فەرمانڕەوای زەوی. شایانی سەرنجە کە مەبەست لە "ڕەوشتە بەرزەکان" تەنها سەردانی مزگەوت و ڕەفتارەکانی وەك ئەوە نییە، بەڵکو مەبەست ڕەفتارکردنە بە سەرجەم ڕەوشتە جوانەکانی پێغەمبەر ﷺ لە هەموو گۆشە و لایەکی ژیاندا. هەر تەنها بەم ڕەوشتە بەرزانەیە کە مرۆڤ پەی بە واتای شتان و ڕووداوەکان و پەیوەندیی مرۆڤ بە بوونەوەرانەوە دەبات، هەروەك لەم ڕێیەوە دەتوانێت هاوسەنگیی تەواوەتی ڕاگیر بکات لە نێوان ڕۆچوونیدا لە قووڵایی "دەروون" و بیرکردنەوەیدا لە فراوانیی "ئاسۆکان"ی دەرەوە. بە واتایەکی تر ئەو کەسەی توانیبێتی پەی بە "خلوود" ببات هەر ئەوە دەتوانێت چاکی و صەلاحەت، بە واتا ڕاستەقینەکەی، لەسەر زەویدا بهێنێتەدی.

ئەوانەی کە تیرۆر و تۆقاندن و فەوزا و ئاژاوە لە شوێنە جیاجیاکانی جیهاندا دەنێنەوە و.. لە بەرامبەر تاوانەکانەوە تاوان ئەنجام دەدەن و.. بۆ مەبەستی ڕاکێشانی سەرنجی ڕای گشتی، چەندین درووشمی سیاسی هەڵدەواسن و.. بە "ژیری"ی خۆیان دەنازن و واز لە "شوورای" نێوانیان دەهێنن.. هەرگیز ئەوانە ناتوانن "فەرمانڕەوایەتی" بە واتا ڕاستەقینەکەی، دامەزرێنن. پشت بەخوا ڕۆژێك لە ڕۆژان و لە دەمی هەڵهاتنی خۆری ئیسلامدا لەو بێئاگاییەی خۆیان بە خەبەر دێن و، لەو کارانەیان پەشیمان دەبنەوە و دەزانن لە چ تاریکستانێکدا سەرگەردان بوون و، دان بە هەڵەی خۆیاندا دەنێن!

بەڵێ، ئەو مرۆڤەی کە بە "ڕیز لێگیراوی" بەدیهێنراوە، ڕۆژێك دێت کە ڕێگەی ڕاست بدۆزێتەوە. چونکە گەر وا نەبێت ئەوا ئەم یاسایە - پەنا بەخوا - هەڵە دەردەچێت. خۆ ئاشکرایشە کە یاسایەك خوای گەورە دایبنێت هەرگیز ئاڵوگۆڕی بەسەردا نایەت، چونکە: ﴿لا تَبديلَ لخَلقِ الله﴾(الروم: ٣٠)[1].

بەڵام خوای گەورە یاسایەکی تری هەیە کە بریتییە لە یاسای:

﴿إنَّ اللهَ لا يُغَيّر مَا بِقَومٍ حتى يُغَيِّرُوا مَا بأنفُسِهِم﴾(الرعد: ١١).

کەواتە خوای گەورە زەلیلی بەسەر نەتەوەیەکدا ناهێنێت کە خاوەنی عیززەت و تاجی سەر بوو بێت، مەگەر ئەو نەتەوەیە ناوەوەی خۆی بگۆڕێت. ئەم یاسایە هەردوو واتا ئیجابی و سەلبییەکە وەکو یەك دەگرێتەوە. کەواتە ئەو کەسەی دەیەوێت نازناوی "فاتح" بەدەست بهێنێت دەبا لە پێشدا قەڵای نەفسی خۆی فەتح بکات. خۆ ئەگەر نەیتوانی ناوەوەی خۆی فەتح بکات، ئەوا هیچ شتێکی لە دەرەوەی نەفسی خۆیدا پێ فەتح ناکرێت!

ئەو کەسانەی کە لە ناوەرۆکی ئەو "تەقوا" و "ئیحسان"ە تێگەیشتوون کە لەم ئایەتە پیرۆزەدایە: ﴿إنَّ اللهَ مع الذينَ اتَّقَوا والَّذِينَ هُم مُحسِنُونَ﴾(النحل:١٢٨) هەر ئەوانەن کە شەرەفمەندی لەگەڵدابوونی خواوەندن.

ئایا "ئیحسان" چییە؟

"ئیحسان" ئەوەیە کە کاتێ خوای گەورە دەپەرستیت وەکو ئەوەی بە چاو بیبینیت ئاوا بیپەرستیت.. ئیحسان بریتییە لە نووری دیوی ناوەوەی مرۆڤ.. بریتییە لە فراوانی و قووڵیی هەست و نەستەکان.. بریتییە لەوەی مرۆڤ ئەو توانا و مەلەکەیە بەدەست بهێنێت کە بتوانێت ڕاستەوخۆ بڕواتە ناو دیوی ناوەوە، بێ ئەوەی بکەوێتە داوی دیلیی خۆپەرستیی نەفسەوە.. بریتییە لە دەستکردن بە فەتحی دەرەوە لە ناوەوە.. پارێزگاری کردنی ئەم فەتحەیە لە هەموو قۆناغەکانیدا.. بە واتایەکی تر بریتییە لە بەدەستهێنانی "صەلاحەت"ی تەواوەتی.

ئێمە لە مەسەلەی "نووسین"ی کردەوەکانەوە سەرمان کێشا بۆ ئەم باسە. بابەتە سەرەکییەکەمان بریتییە لەوەی کە ئەم یاسایە و یاساکانی تری هاوچەشنی، بە جۆرێکی هەرگیز نەگۆڕ، لە "لەوحی مەحفووظ"دا نووسراون.

---

(١) هەروەها: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْديلاً﴾.

جا لەبەر گرنگیی ئەم مەسەلەیە - بێ ئەوەی سنووری پەیوەندیی ئەم باسە بە قەدەرەوە بشکێنین - ئەم ئایەتە پیرۆزەی خوارەوە دەهێنین:

﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُم دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِم أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ﴾(النور:٥٥).

خوای گەورە لەم ئایەتەدا بەڵێن بەوانە دەدات کە باوەڕیان هێناوە و کردەوەی چاکیان کردووە. ئەمە بەڵێنێکی خوای گەورەیە. خۆ بەڵێنی خوای گەورەش - بێ هیچ گومانێك - ڕاستە و دەیباتە سەر. چونکە بەڵێنشکێنی سەبارەت بە خواوەندەوە مەحاڵە و خوای گەورە دەتوانێت بەڵێنەکەی بباتە سەر و فەرمانڕەوایە بەسەر هەموو شتێكدا.

کەواتە بێ گومان بەڵێنی جێنشین کردنی زەوی بۆ ئەوانە دەباتە سەر کە باوەڕیان هێناوە و کردەوەی چاکیان ئەنجامداوە. ئەو کاتەش جڵەوی ژیانی کۆمەڵایەتی دەکەوێتە دەستتان و، ژیانی ئابووریش ئێوە ڕێکی دەخەن و، پەروەردەی تاك و خێزانیش سیستەمێکی نوێ بە خۆیەوە دەبینێت. ئەو کاتە ئێوە هەموو جیهان بەڕێوە دەبەن. چونکە هەموو شتێکی ئەم جیهانە لە ئەنجامدا بە دەستی ئێوە دەبێت. خۆ ئەوانەی کە لە دەوری مێزە بازنەیی‌یەکان(مێزگردەکان)دا دادەنیشن و جیهان لە نێوان خۆیاندا دابەش دەکەن، لەو ڕۆژەدا هەر بڕیارێك دەربکەن لە پێشدا دەموچاوی ئێوە دەخوێننەوە و سەیری سەروسیمای ئێوە دەکەن و، جوگرافیای کۆمەڵیش بەپێی فەرمانەکانی ئێوە شکڵ و شێوەکانیان دەگرنەخۆ، تەنانەت هەوڵ دەدەن لە ڕێی ڕوانین و ئاماژەکانی ئێوەوە لە واتا و ناوەرۆکەکان بگەن و، هەر ئێوە - بە وێنەی مێژووی پێشینتان - خاوەن بڕیار دەبن لە دانان یان لابردنی هەر کەسێكدا و، پادشایانیش لە بەردەرگاکانی ئێوەدا بە ئاواتەکانیان دەگەن و، گوفتارەکانتان لەگەڵیاندا بە "فەرمان" دادەنێن لە ئێوەوە بۆ خۆیان و، هەر شتێك ئێوە بیڵێن یەکسەری جێ‌بەجێ دەکرێت و دێتەدی، هەر شتێکیش ئێوە نەتانەوێت یەکسەری و خێرایی لادەبرێت! کەواتە ئێوە ئەوانەن کە خوای گەورە لەو ڕۆژەدا توانا و دەستەڵاتی جێنشینیتان پێ دەبەخشێت!

ئەم گوفتارە ئەندێشە و ئاوات و گوفتارێکی دوور لە واقیع نی‌یە.. چونکە ئەوانەی کە لە ڕابوردوودا "صەلاحەت"یان بەدەست هێنا، گەیشتنە ئەم چڵەپۆپەیە. خۆ ئەمەش

یاسایەکی خواییە و لە هەموو کات و شوێنێکدا دەستبەکارە. جا ئەگەر ئێوە هەرکات لە دەروونی خۆتاندا صەلاحەتان بەدەست هێنا، ئەوا ئەنجامەکانیشی دێنەدی و بە بێ گومانی بەرجەستە دەبن.

بەو واتایەی کە دوو نووسین هەیە، نووسینی یەکەمیان: ئەوەیە کە لە "لەوحی مەحفووظ"دا نووسراوە؛ هەموو شتێك بە "وجوودی عیلمی" لە لەوحی مەحفووظدا وجوودی هەیە.. نووسینی دووهەمیش: نووسینی ئەو ڕووداوانەیە کە یەك لە دوای یەك دێنە وجوودی دەرەکی. هەر تەنها ئەو کردەوانەش لەم نووسینەدا لێپرسینەوەیان لەسەر هەیە کە لەسەر بناغەی "ویستی مرۆڤ" ئەنجام دراون.

ئەم ئایەتە پیرۆزە هەردوو نووسینە کە پێکەوە باس دەکات:

﴿إنّا نَحنُ نُحيِ الموتَى ونَكتُبُ مَاقَدَّمُوا وآثَارَهُم وَكُـــلُّ شَـــيءٍ أحصَيَنَـــاه فِي إمَـــامٍ مُبِين﴾(يس: ١٢).

کەواتە هەموو ئەو کردارانەی کە مرۆڤ دەیانکات و ئەو صەدەقە بەردەوام و جارییانەش کە دوای خۆیان بەجێیان دەهێڵێت، هەر هەموویان - بە بێ جیاوازی - دەنووسرێن. کە ئەمەش بریتییە لە نووسینی دووهەم. جگە لەوەی کە هەموو شتێك پێشتر بە "وجوودە عیلمی"یەکەی نووسراوە، وەك لە خودی ئایەتەکەدا بە ڕوونی دیارە کە دەفەرموێ: ﴿وَكُل شَيءٍ أحصَيَنَاهُ فِي إمَـــامٍ مُبِـــين﴾. کەواتە هەموو شتێك، بە بێ پشت گوێخستنی هیچ کامیان، لە لەوحی مەحفووظدا نووسراوە، هەروەك ئەم ئایەتە پیرۆزەی خوارەوە ڕوونی دەکاتەوە:

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأرضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيهِ إلاّ أُمَمٌ أمثَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَـــاب مِن شَيءٍ ثُمَّ إلَى رَبِّهِم يُحْشَرُونَ﴾(الانعام:٣٨).

زۆربەی تەفسیرنووسان وشەی "الكتاب"ی ئەم ئایەتە پیرۆزەیان بە: "لەوحی مەحفووظ" لێكداوەتەوە، هەروەك هەندێکیشیان بە: "قورئان" ڕاڤەیان کردووە.

فەرموودەیەکی پیرۆز هەیە لە بارەی نووسینی دووهەمی لەمەڕ ئەو کردارانەی کە مرۆڤ بە "ویست"ی خۆی دەیانکات و، دەریدەخات کە دوای نووسینی یەکەم دێت. ئەمەش دەقی فەرموودەکەیە:

"كانَ اللّهُ و لم يكنْ شيئٌ غيرَه، وكان عرشُه على الماءِ، وكتبَ في الذكرِ كُلَّ شـــيءٍ، وخَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ"[(١)].

---

(١) رواه البخاري: بدء الخلق ١، والترمذي: تفسير سورة المائدة ٥/٣.

کەواتە هەموو شتێك بەپێی دروستبوونی یەك لە دوای یەکیان دەنووسرێن. جا ئەم نووسینە ڕووی دووهەمی "قەدەر" پێكدەهێنێت.

٣ - قەزا و قەدەر لە ڕووی "ویست"ی خواوەندەوە.

یەکەم: ویستی خوای گەورە لە ئایەتە پیرۆزەکاندا:

وشەکانی: (شاءَ، یشاءُ، مشیئةً) واتای "ویست" دەگەیەنن و لەو وشانەن کە بە زۆری لە قورئانی پیرۆزدا بەکارهاتوون. خۆ پەیوەندیی "ویستی خوای گەورە" بە "قەدەر"ەوە دووریەکی تر دەهاوێتە سەر "قەدەر".

ئەسڵی ڕوودانی هەموو بەسەرهاتێك و پەیدابوونی هەموو شتێك بریتییە لە ویستی خوای گەورە.

قورئانی پیرۆز لە گەلێ ئایەتی خۆیدا ئەم ڕاستییەمان یاد دەخاتەوە. وا هەندێکیان لێ باس دەکەین.

أ- ﴿**وَلاتقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنّي فاعلٌ ذلكَ غداً * إلاّ أن يشَاءَ اللهُ واذْكُر ربَّكَ إذا نَسِيتَ وَقُلْ عَسى أن يَهدِيَنِ رَبِي لأقرَبَ من هَذا رشَداً**﴾(الكهف:٢٣-٢٤).

بەو واتایەی کە: هەرکات بڕیارت دا کارێك بکەیت، دەبێ لە پێشدا ویستی خوای گەورە بکەیت بە بناغەی کارەکەت و بیبەستیت بە ئیرادەی خواوەندەوە. لە ڕاستیشدا گەر خوای گەورە ویستی لەسەر هەر شتێك نەبێت، هەرگیز تۆ ناتوانیت ئەنجامی بدەیت. کەواتە دەبێ مرۆڤ هەمیشە بەم جۆرە بیر بکاتەوە و دەست بە هەموو کارێك بکات.

بە بۆنەی ئەم ئایەتە پیرۆزەوە پێغەمبەری خۆشەویست ﷺ ئەم ڕووداوەی خوارەوەمان بۆ دەگێڕێتەوە:

(حەزرەتی سولەیمانی کوڕی داوود - دروودی خوایان لەسەر بێت - فەرمووی: دەبێ ئەمشەو بڕۆمە لای هەر سەد خێزانەکەم تاکو هەریەکەیان کوڕێکی ببێت لە پێناوی خوادا غەزا بکات. مەلائیکەت پێیوت: بڵێ: "إن شاء الله" کەچی حەزرەتی سولەیمان لە بیری چوو نەیوت. کاتێ کە ڕۆشتە لای خێزانەکانی، هیچیان منداڵیان نەبوو، یەکێکیان نەبێت کە منداڵێکی نیوە ئادەمیزادی بوو! پێغەمبەر ﷺ فەرمووی: گەر بیوتایە: "إن شاء الله" سوێندەکەی نەدەکەوت و باشتریش بوو بۆ هاتنەدیی خواستەکەی)[1].

---

(١) البخاري: النكاح ١١٩، الجهاد ٢٣. هەروەها: المسند لإمام أحمد: ٢/٢٢٩،٢٧٥،٥٠٦.

بەڵێ، دەبێ مرۆڤ باوەڕێکی تەواو دامەزراوی هەبێت بەوەی کە هیچ کەسێك ناتوانێت هیچ کارێك ئەنجام بدات گەر خواوەند "ویستی" لەسەری نەبێت. کەواتە ئەو مرۆڤەی لە لایەنە ڕواڵەتی و پەنهانەکانی شتان تێدەگات و دەتوانێت گوێ لە جیهانی ناوەوەی خۆی ڕابگرێت، باوەڕ بەم ڕاستی‌یە دەهێنێت و دەشبێت باوەڕی پێ بکات. بە چەشنێك کە تەنانەت بە ئەندازەی گەردیلەیەکیش پێچەوانەی ئەم ڕاستی‌یەی بە دڵدا نایەت.

ئێمە کاتێ بۆ شتان و ڕووداوەکان دەڕوانین و پەیوەندی‌یان پێوە دەکەین، بە یەقین و دڵنیایی‌یەوە هەست دەکەین و دەبینین کە ناتوانین تەنانەت یەك دانە پووشی بچووکیش لە جێی خۆیدا هەڵبگرین، گەر خوای گەورە ویستی لەسەری نەبێت. بەڵکو کاتێ وا هەیە هەموو پێشەکی‌یەکان ئامادە دەکەین و بیر لە هەموو لایەن و ڕووەکانی مەسەلەکە دەکەینەوە و بەو پێ‌یە نەخشە و پلانەکانی بۆ دادەڕێژین، هەتا وامان لێ دێت دەکەوینە ئەو باوەڕەی کە هەموو هەل و مەرجەکانمان جێبەجێ کردبێت، کەچی دەبینین لەبەر گریمانێك کە هەرگیز بە خەیاڵدا نەهاتووە، کارەکەمان سەرەوژێر هەڵدەگەڕێتەوە! بەو واتایەی کە هەموو گریمانەکان بە وردی حسابیان بۆ کرابوو، بەڵام ویستی خوای گەورە پەیوەندیی بەو کارەوە نەکردبوو. واتە گەر خوای گەورە "نەیەوێت" ئەو شتە بێتەدی بەو جۆرەی ئێمە دەمانەوێت، ئەوا هەرگیزاوهەرگیز نایەتەدی، با هەموو هەل و مەرجە ڕواڵەتی‌یەکانیشی بۆ ئامادە کرابێت. بەم جۆرە هەموو نەخشە و پلانەکانمان بێ ئەنجام دەردەچن. ئەم ڕاستی‌یەش، کە باسمان کرد، ئەم ئایەتە پیرۆزەی خوارەوە تێمان دەگەیەنێت کە دەفەرموێ: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ﴾(الإنسان: ٣٠). واتە گەر هەرچی‌یەکتان هەیە بەختی بکەن و گشت ویستێکی خۆشتان بخەنە کار، ئەوا هەر تەنها ویستی خوای گەورە لەو کارەدا دەستبەکارە، چونکە هەموو ویست و هەوڵەکانتان هیچ جێگایەك ناگرێت گەر ویستی خواوەند پەیوەندی بە ئەنجامدانی ئەو کارەوە نەکات، بەڵام زۆر جار خوای گەورە بەزەیی پێماندا دێتەوە و هۆکارەکانمان لێ وەردەگرێت کە خۆی کردوونی بە مەرجێکی عادی بۆ بەدیهێنانی شتان و، ویستی مرۆڤیشمان لێ گیرا دەکات کە وەك "دوعا" وایە. بەم جۆرە ویستی خوای گەورە پەیوەندی بە هەموو شتێك و بە هەموو بەشەکانی گشت ڕووداوێکەوە دەبەستێت، کەواتە بە تەواوی لەگەڵ ئەو ڕووداوانەدا تێکەڵ بوون.

"ویستی خوای گەورە" لە هەموو ڕووەکانی ژیان و گشت لاپەڕەکانی ژینی مرۆڤدا خۆی دەردەخات، هەروەك ئەم ئایەتە پیرۆزەی خوارەوە دەری‌دەبڕێت:

ب - ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾(البقرة:٢٥٣).

کەواتە گەر "ویستی خوا" نەبوایە هەرگیز نەتاندەتوانی هیچ کردارێك ئەنجام بدەن. بۆ نموونە: گەر خوای گەورە ویستی لەسەر نەبوایە لەگەڵ یەکتردا نەدەجەنگان، خۆ مادەم لەناو خۆتاندا بەشەڕدا دێن و دەجەنگێن ئەوا هەموو کردارە ئیجابی و سەلبییەکانتان بە ویستی خوای گەورەوە گرێ دراون و هەر شتێك ویستی ئەوی لەسەر بێت دێتەدی و لەسەر ئەو کارانەش کە ئەنجامیان دەدات پرسیاری لێ ناکرێت، هەروەك لەو کارانەی کردوونی و دەیانکات پرس و ڕا بە کەس ناکات.

ئەم فەرموودە پیرۆزەی کە دێت دەستوورێکی بڕیاردراوە کە دەفەرموێت:

"ما شاءَ اللهُ كان وما لم يشأ لم يكــــن"(1). هەر شتێك خوای گەورە بیەوێت و ویستی لەسەری بێت، دەبێت و دێتە وجوود. هەر شتێکیش ویستی لەسەر نەبوونی بێت، نابێت و نایەتە وجوود.

شتێکی سەرنجڕاکێش لێرەدا هەیە، ئەویش پەیوەندی کردنی ویستی خوای گەورەیە بە "عەدەم"ەوە! هەر بۆیە ئەو شتەی خوای گەورە ویستی لەسەر "نەبوون"ی بێت، نابێت و "بوون" بە خۆیەوە نابینێت.. هەروەك ویستی لەسەر "بوون"ی هەر شتێك بوو، دێتە وجود و "بوون"ی پێ دەبەخشرێت. بەڵێ، ویستی خوای گەورە پەیوەندی بە "وجوود" و "عەدەم"ەوە دەکات و، بەو جۆرە نییە کە هەندێ لێی تێ گەیشتوون گوایا: ویستی خوای گەورە گەر پەیوەندی بە شتێکەوە بکات ئەو شتە دەبێت و دێتە وجود، بەڵام گەر پەیوەندیی پێوە نەکات نابێت و نایەتە وجوود. نەخێر، ئەم بۆچوونە هەڵەیە. چونکە هەرگیز شتێك لە گۆڕێدا نییە کە پێی بوترێ: "پەیوەندی نەکردنی ویستی خوای گەورە". لەبەر ئەوەی چ "وجوود" و چ "عەدەم" هەردووك لەناو دەستی ویستی خوای گەورەدان!

خۆ ئەگەر "موعتەزیلە" و "جەبرییە" لە ناوەرۆك و واتا وردەکانی فەرموودەکەی پێشوو تێ بگەیشتنایە، ئەوا نەدەکەوتنە ئەو هەڵە گەورە و زەقانەی کە دووچاری بوون، چونکە پێغەمبەری خۆشەویست ﷺ هەردوو کارەکە بە فیعلی: "کَینونة" لێك دەداتەوە.

(1) رواه أبو داود: الأدب ١٠٦.

هەروەها تەنها ئەم "ویست"ەی خوای گەورەیە کە لە مەسەلەی ئیمان و هیدایەتدا هەموو شتێك دەبڕێتەوە. ئەوەتا ئەو کەسانەی کە لەم گۆشەیەوە دەڕوانە ئەم مەسەلەیە، دەڵێن: "ئیمان" نوورێکە خوای گەورە دەیهاوێتە ناو دڵی هەرکام لە بەندەکانیەوە، دوای ئەوەی کە ئەو بەندەیەی جوزئی ئیختیاریی خۆی خستە کار. بەو واتایەی کە تۆ هەوڵ و تێکۆشانت دەخەیتە کار و خواوەندیش بۆت بەدیدەهێنێت.

بەڵێ، تۆ ناتوانیت ئەو نوورە لە خۆتدا دابگیرسێنیت و تا ئەبەد بە بەردەوامی بیهێڵیتەوە، بەڵکو هەر تەنها خوای گەورەیە کە - ئەگەر ویستی لەسەری بێت - دایدەگیرسێنێت و دڵی تۆی پێ ڕووناك دەکاتەوە. بەڵگەش لەسەر ئەمە، ئەم ئایەتە پیرۆزەیە کە دەفەرموێ:

ج - ﴿ولَو شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأرضِ كُلُّهُم جَمِيعاً أفأنتَ تُكرِهُ النَّاسَ حَتَّى يكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾(يونس:٩٩).

واتە: ئەو کەسەی کە پەروەردەی کردوویت و گەیاندوویتیە پلەی "کەماڵ" و فەرمانڕەوایە بەسەر هەموو شتێکدا، گەر بیەوێت، هیدایەتی هەموو خەڵکی دەدات.

ئایەتێکی تر لەم بارەیەوە هەیە کە بریتییە لە:

د - ﴿وإنْ كانَ كَبُرَ عَلَيكَ إعْرَاضُهمْ فإنْ استَطَعْتَ أنْ تبتَغِيَ نَفَقاً فِي الأرضِ أو سُلَّماً في السَّمَاءِ فَتَأتِيَهُمْ بآيَةٍ وَلَو شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُم عَلَى الهُدى فلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾(الانعام:٣٥).

ئەم بێدارکردنەوەیەی خواوەند بۆ خودی پێغەمبەر ﷺ لە ڕاستیدا بێدارکردنەوەیە بۆ هەموو خەڵکی سەبارەت بە هەر شێوەیەکی لەڕێترازان لە مەسەلەی قەدەردا.

بەڵێ، گەر پەروەردگاری تۆ بیویستایە: هیدایەتی هەموویانی دەدا و.. هەموویان سوژدەیان بۆ دەبرد و.. هەموو خەڵکی خاوەنی ویژدان و دڵ و دەروونی ڕووناك دەبوون و.. شەرەفمەندی بەندایەتیی بێ گەردیان بۆ خوای گەورە بەدەست دەهێنا و.. بە "ئیمان" و "ئیسلام" ڕێزیان لێ دەگیرا. بەڵام "ویستی خوای گەورە" لەسەر غەیری ئەمەیە، بۆیە پەیوەندیی بە "بەدیهێنان"ی ئەم جۆرە شتانەوە نەکردووە و نەیهێناونەتە دی.

هـ - ﴿وَأنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أهْواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتاكُم فاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إلى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾(المائدة:٤٨).

بەڵێ، گەر پەروەردگارمان ویستی لەسەر بوایە ئەوا هەموو گرۆی مرۆڤی دەکرد بە یەك نەتەوە، بەڵام ویستی خواوەند لەسەر ئەوە بووە کە ببن بە چەند نەتەوەیەکی

جیاجیا، بۆیە نەتەوەکان بەم جۆرە و جیاجیا بۆ مەبەستی تاقیکردنەوە بەدیهێنراون.
سەبارەت بەوەش کە فەرمانڕەوایی دەوڵەتەکان و بەردەوامبوونیان و بە دوای یەکدا هاتنی کاربەدەستەکانی ئەم دەوڵەتانە هەموو بەپێی ویستی خواوەندن، ئەوا ئەم ئایەتە پیرۆزەی خوارەوە ڕوونی دەکاتەوە:

و - ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ واللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾(آل عمران:١٤٠).

ئەم ئایەتە پیرۆزە "ویستی خوای گەورە" دەردەخات، هەرچەندەش بە ڕاشکاوی ئەم وشەیەی بەکار نەهێناوە، چونکە فەرمایشتی: ﴿وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا﴾ بە ڕوونی دەری‌دەخات کە ئاڵوگۆڕی بارودۆخ و هەڵوێست و قۆناغەکانی خەڵکی، تەنها بە فەرمانی خواوەند دەبێت و لە دەستی ئەودایە و ڕۆژگارەکان یەك لە دوای یەك بەوپەڕی ئاسانی لە دەستی خوای گەورەدا ئاڵ و گۆڕیان پێ دەکرێت.

جا کاتێ کە ئێمە باسی هەموو ئەمانە دەکەین، ئایا نەفیی "ویستی مرۆڤ"یان تێدا کراوە؟ نەخێر. بەڵام ئێستا لەو بابەتە نادوێین، چونکە لێرەدا ئەو ئایەتانە دەهێنین کە پەیوەندی‌یان بە "ویستی خوای گەورە"وە هەیە.

جگە لەمانەی پێشوو، ئایەتێکی تر لەم بارەیەوە هەیە:

ز - ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً﴾(النساء:١٣٣).

بەڵێ، خوای گەورە دەتوانێت ئێوە لەناو بەرێت و لە بریی ئێوە کەسانی تر بهێنێت. هەروەك هاوەڵەکانی لابرد و ئەمەویەکان و پاش ئەوان عەبباسی‌یەکان و پاش ئەوانیش سەلجووقی‌یەکان و پاشان عوسمانی‌یەکانی هێنا، ئنجا ئەوانیشی لابرد و، ئێستا ئەمانەتە گەورە و میراتە موقەددەسەکە چاوەڕوانی دەستپاکانی نوێیە تاکو هەڵی بگرن. ئایا دەبێ ئەوانە کێ بن کە دەستی بالایان لەم بوارەدا هەیە؟ ئایا بەشی "زیرەکی" و "ژیری" لەم مەیدانەدا چەندەیە؟ چەند کەس لەوانە هەوڵیان داوە بێ ئەوەی شکست بهێنن و ڕەنجەڕۆ بن؟

جا ئەو یاسا خوایی‌یەی کە هەرگیز ئاڵوگۆڕی بەسەردا نایەت، بریتی‌یە لە: مەودای پارێزگاری کردنی ئەو کەسانە بۆ هەل و مەرجە ئاسایی‌یەکان، کە بریتین لە هۆکارەکان و، ویستی خواوەند دایناون. چونکە چاودێری و پارێزگاری کردنی ئەو هەل و مەرجانە گەلێ گرنگن بۆ "مانەوە" و "هەڵگرتن"ی ئەرکی ئایین و داکۆکی لێکردنی.

دەتوانین لەم ڕووەوە گەلێ نموونەی مێژوویی بۆ بەرزبوونەوە و شکستی نەتەوەکان بهێنینەوە، بەڵام نامانەوێت باسیان بکەین، تاکو سنووری مەسەلەکەی خۆمان نەشکێنین.

بەڵێ، گرنگترین کێشە لە ڕووی زەوی‌دا بریتی‌یە لە "پارێزگاری کردنی ئایین" چونکە هەر تەنها ئایینە کە ئامانج و ئەنجامی ژیانی ڕوون کردووەتەوە و هەر ئەویشە کە باشترین بناغە و دادگەرترین تەرازووی بۆ پەیوەندی‌یەکانی نێوان خەڵکی داناوە[1]. جا پارێزگاری کردنی ئەم پەیوەندی‌یانە، نەك هەر تەنها ژیان و بوونی خەڵکی، بەڵکو باشترین و تەواوترین جۆری ژیانیشیان بۆ دەستەبەر دەکات.

بەڵام هاندانی خەڵکی بۆ سڕینەوەی ماهییەتی ڕاستەقینە و سروشتی خۆیان و، دوورخستنەوەیان لە کەسایەتیی زاتی‌یان و، تواندنەوەیان لە قاڵبی چەند سیستەمێکی بیانی و چەند ڕۆشنبیری‌یەکی نامۆدا سەبارەت بەوان، ئەم کارە لە هەموو وزەیەکی زاتیی خۆیان دایاندەماڵێت و دەیانخاتە سواڵکردن لە بەردەرگای کەسانی تردا! لە کاتێك‌دا کە دەزانین سەرچاوەی هەموو ڕەوشتێکی جوان و کردار و ڕەفتارێکی باش و چاك تەنها هەر ئایینە. خۆ هەرچەند مرۆڤ لە ئایین دوور بکەوێتەوە، هەمیشە لە ناخی خۆی‌دا هەست بەو بۆشایی‌یە دەکات کە نەمانی ئایین دروستی کردووە. هەر نەتەوەیەکیش لە ئایین دوور بکەوێتەوە و پشتی تێ بکات بینای ماددی و مەعنەویی لە بن هەڵدەوەشێت و سەرەوژێر دەبێت.

دەوڵەتە کافرەکان لەوانەیە ببن بە خاوەنی ئابووریی بەهێز. بەڵام هیچ نەتەوەیەکی خاوەن ئایین، کە پشتی لە ئایینەکەی هەڵ کردبێت، هەرگیز ناتوانێت بە بێ ئایین ئەو چەشنە ئابووری‌یە بەهێزە بەدەست بهێنێت. چونکە چاودێریی بەشێکی ئەو هۆکارانەیان نەکردووە کە "ویستی خوای گەورە" وەك مەرجێکی سەرەکی بۆ ژیانی نەوانی داناوە. ئەم ئایەتەی خوارەوە ئەم خاڵە ڕوون دەکاتەوە:

ح - ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُم عَن دِينه فَسَوفَ يَأتِي اللهُ بقَومٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ أذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَّةٍ عَلى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لومَةَ لائِمٍ ذلكَ فَضْلُ اللهِ يُؤتيهِ مَن يشَاءُ والله واسِعٌ عَلِيم**﴾(المائدة:٥٤).

وشەی: "إرتدَّ، يرتَدَّ" واتای گەڕانەوە بەرەو دواوە دەگەیەنێت، واتە گەڕانەوە و پاشگەزبوونەوە لە ئایین. قورئانی پیرۆز، کە بەم وشەیە لەگەڵ هەموو ئیماندارێك

---

(١) ئاشکرایە کە مەبەست بە "ئایین" لێرەدا ئایینی ئیسلامە، کە تاکە ئایینە ئەو تایبەتکاری‌یەی تێدایە نووسەر باسی دەکات. (وەرگێر)

دەدوێت، هەموو واتاکانی ئەم وشەیەی مەبەستە. وەك: هەڵگەڕانەوە لە بیروباوەڕ.. لە کردەوە.. لە تەسەوور.. لە بیرکردنەوە. هەروەك چەندەها واتای زۆری تریشی لەخۆ گرتووە.

هەر کەسێك - یان هەر کۆمەڵێك - کە لە ژیانی ئایینیدا گەیشتبێتە ئاستێکی تایبەتی و بوو بێت بە بەشێك لە بانگەوازی خەڵکی بۆ لای خوای گەورە، کاتێ خۆی لە بەردەم ئەم ئایەتە پیرۆزەدا دەبینێتەوە هەست دەکات ئایەتەکە هەڕەشەی لێ دەکات کە نەگەڕێتەوە بۆ حاڵەتی پێش ئیمانەکەی. چونکە ئەو قۆناغانەی کە ئەو کەسە - یان ئەو کۆمەڵە - بڕیویانە تەنها لوتفێکی خوای گەورەیە و، ئەگەر چ تاك و چ کۆمەڵ جڵەوی بەردەوامبوونیان لەسەر کارەکەیان شل بکەن و نەتوانن پارێزگاریی خۆیان بکەن و، پاشە و پاش بەرە و دواوە بگەڕێنەوە، ئەوا خوای گەورە ئەم بانگەوازەیان لێ دەسێنێتەوە و بە "کەس"ێك یان "کۆمەڵ"ێکی تری دەسپێرێت!

هەروەها گەر "دەوڵەت"ێك ئایینی کردبێت بە گیانی "ژیان" و، ئەم فەرمانەی جێبەجێ کردبێت، ئەوا ڕووی گوفتاری ئەم ئایەتە سەرجەمی نەتەوەکە دەگرێتەوە و هەڕەشەکەش ڕووی لە هەموویانە. چونکە هەر نەتەوەیەك خواوەند عیززەت و سەربەرزیی لەبەر ئەوە پێ بەخشیبێت کە ئایینیان کردبێت بە مایەی ژیانیان، گەر ئەو نەتەوەیە دەست لەم ئایینە هەڵبگرن کە خوای گەورە بەهۆیەوە سەری بەرز کردوونەتەوە، ئەوا بێ گومان سەرنخوون دەبن و خوای گەورە لە بریی ئەوان "سەربەرزی" بە نەتەوەیەکی تر دەدات.

لە وشەی ﴿قَوْمٍ﴾دا "تەنوینی تەنکیر" ڕەچاو دەکرێت! واتە هەر قەومێك بێت، کە لەوانەیە خەڵکی نەیانناسن و بە خەیاڵیاندا نەیەت و نەزانن کەی و بە چ بارودۆخێك دێن و پەیدا دەبن، بەڵام وەسفەکانیان دیارە. کەواتە هەموو قەومێك پێشبڕکێ دەکەن و هەوڵ دەدەن ئەو قەومە بن کە خوای گەورە ستایشی کردوون. جا هەروەك هیچ قەومێك ناتوانێت لافی ئەوە لێ بدات کە بڵێت: مەبەستی ئایەتەکە ئێمەیە، هیچ کامیشیان لەوە نائومێد نابێت کە ئەو وەسفانە لە خۆیدا بهێنێتەدی.

وەسفەکانی ئەو قەومە ئەمانەی خوارەوەن:

سیفەتی یەکەم: ﴿يُحِبُّهُمْ﴾ واتە: "خوای گەورە خۆشی دەون". چونکە خواوەند دڵی خەڵکی وا لێ دەکات کە گومانی باشیان بەوان هەبێت. حەزرەتی ئەبوو هورەیرە - خوای لێ ڕازی بێت - لە پێغەمبەرەوە ﷺ دەگێڕێتەوە کە فەرموویەتی: "گەر خوای گەورە بەندەیەکی خۆش ویست بانگ لە جوبریل دەکات: خوای گەورە فلان بەندەی

خۆش دەوێت تۆیش خۆشت بوێت. ئیتر جوبرەیلیش خۆشی دەوێت و ئنجا بانگ لە ئەهلی ئاسمان دەکات و دەڵێت: خوای گەورە فلانە کەسی خۆش دەوێت دەسا ئێوەش خۆشتان بوێت، بەم جۆرە ئەوانیش خۆشیان دەوێت و، ئنجا لەسەر زەوی‌ش‌دا قبوولی لە دڵی خەڵکی‌دا بۆ دادەنرێت"[1]. ئەو کاتە هەموو خەڵکی سەیری چاوی ئەوان دەکەن و قسەکانیشیان لە دڵی ئەواندا کاریگەریی دەبێت و، تەنانەت هەر پێشنیارێك ئەوان بیکەن لای خەڵکی بە ئەمر و فەرمان وەردەگیرێت و، گەر هەر فەرمانێکیش دەربکەن یەکسەر جێ‌بەجێ دەکرێت و لە دڵ و ویژدانی خەڵکەکەدا جێگیر دەبێت.

سیفەتی دووهەم: ﴿يُحِبُّونَهُ﴾ واتە: "خوای گەورەیان خۆش دەوێت". بێ گومان نیشانەی ئەوەی کە خوا خۆشی دەون. بریتی‌یە لەوەی کە ئەمان خوای گەورەیان خۆش دەوێت. چونکە هەر کەسێك بە هەر ئەندازە و رێژەیەك خوای گەورەی خۆش بوێت ئەوا بە هەمان رێژە لای خوای گەورە خۆشەویست دەبێت.

سیفەتی سێ‌هەم: ﴿أَذِلَّةٍ على المؤمنين﴾. واتە: سەرجەمی ئیمانداران لە خۆیان بە باشتر دەزانن و دوودڵ نین لەوەدا کە سەریان بخەنە ژێر پێی ئیمانداران. خۆ هەتا بەم جۆرە لە پێناوی خوادا تەوازوع و نەوازش و خۆنەویستی بنوێنن، خوای گەورەش پتر سەربەرزی‌یان پێ‌دەبەخشێت.

سیفەتی چوارەم: ﴿أَعِزَّةٍ على الكافرين﴾. واتە: سەبارەت بە کافرانەوە سەریان بڵندە و لە بەردەمیاندا ملیان بۆ نەوی ناکەن. بەڵکو لە جیهادی بەردەوامدا دەبن لەگەڵیاندا. هەتا چەندە بۆ ئیمانداران تەوازوع بنوێنن، هەر بەو ئەندازەیەش بەسەر کافراندا سەریان بڵندە.

سیفەتی پێنجەم: ﴿يُجاهِدونَ في سبيلِ اللهِ﴾. واتە: لە هەموو شوێن و جێگایەکدا و بەپێی بارودۆخی ئەو شوێن و جێگایانە، بە بەردەوامی هەر لە جیهاددا دەبن. چونکە ئەم رستەیە "جوملەی فیعلی"یە بەردەوامی و تازەبوونەوە دەگەیەنێت. واتە هەمیشە بە فیراسەت و بەصیرەت هەنگاو دەنێن و رەفتار دەکەن.

سیفەتی شەشەم: ﴿ولا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائم﴾. واتە: جگە لە خوای گەورە ترسیان لە هیچ کەسێکی تر نی‌یە و حساب بۆ قسەی کەسانی تر ناکەن و گوێی پێ نادەن، چونکە تەنها بیر لە "رەزامەندیی خوای گەورە" دەکەنەوە.

بەڵێ، ئەم سیفەتانەن کە لەو کۆمەڵە میسالی‌یەدا دێنەدی. جا هەر کۆمەڵێك ئەم سیفەتانەیان تێدا بەرجەستە بوو، ئەوا خوای گەورە ئەمانەتە موقەددەسەکەیان

---

(١) البخاري: بدء الخلق ٦. مسلم: البر ١٥٦.

دەخاتە ئەستۆ. ئەمەش یاسایەکی خوایییە و هەرگیزاوهەرگیز ئاڵوگۆڕی تێدا نەبووە و نابێت. گەر ئەم سیفەتانە لە عەرەبدا بێنەدی ئەمانەتەکە دەگرنە ئەستۆ.. گەر لە تورکدا بێنەدی ئەو ئەمانەتەیان پێ دەبەخشرێت.. بە هەمان جۆر کورد و.. بۆشناق و.. ئەلبان.. هەر قەومێك ئەم سیفەتانەیان تێدا بێت ئەوا شایستەی هەڵگرتنی ئەمانەتەکە دەبن.

ئایەتێکی تر هەیە کە چەندین بناغە و دەستووری گشتی و هەمەلایەنەی لەخۆ گرتووە کە ئەمەی خوارەوەیە:

ط - ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الملكِ تُؤْتِي الملكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تشَاء وتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تشَاءُ بيَدِكَ الخَيرُ إنَّكَ على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ﴾(آل عمران:٢٦).

بەڵێ، هەر نەتەوەیەك خاوەنی نوێنەرێك نەبێت کە نوێنەرایەتیی بکات ئەوا ئەو نەتەوەیە پارچەپارچەبوون و شپرزەیی چارەنووسیەتی. ئەگەر پادشایانیش دڵیان بە خواوەند و خاوەنی ڕاستەقینەی خۆیانەوە نەبەستن، ئەوا نەتەوەکانیان ماوەیەکی کەم دەمێننەوە و لەسەر پێ ڕادەوەستن.

وەك بڵێی لێرەدا - لە لایەکەوە - زەلیلییەك دەبینرێت بەهۆی ئەوەی "ویست" پێشچاو نەخراوە و، لە لایەکی تریشەوە وەك ئەوە وایە کە بڵێت: "مانەوە" تەنها بەهۆی "ویست"ەوە بەدەست دەهێنرێت. کەواتە ئەو ویستەی کە دەردەکەوێت و پێشچاو دەخرێت دەبێ بە نیشانە لەسەر فەرمانڕەوایەتیمان و، پارێزگاری کردنیشمان لەو فەرمانڕەوایەتییە تەنها بەوە دەبێت کە لە هەموو کردارێکدا هانا و پەنا بۆ لای خوای گەورە بەرین.

بەم جۆرە دەردەکەوێت کە دۆزینەوەی ئەم "هاوسەنگی"یە پابەندە بە پەیبردنی تەواوەتی بە: "قەدەر" و "ویستی جوزئی" و "ویستی خوایی" بە تایبەتی کە ناوی "بوعدی سێهەمی قەدەر"مان لێ نا.

لەم ئایەتە پیرۆزانەوە کە باس کران، لەوە تێ گەیشتین و بۆمان دەرکەوت کە: "ویستی خوایی" دەورَاندەوری هەموو شتێکی گەورە و بچووکی ژیانی داوە، کەواتە ویستی خواوەند هەموو شتێکی گرتووەتەوە، تەنانەت "عەدەم"یش بریتییە لە دەرەوشانەوە و دەرکەوتنی ویستی خواوەند لەو ڕووەدا، چونکە خوای گەورە: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ە (البروج :١٦).

لەبەر ئەوە، هەرگیز ناگونجێ هیچ شتێك بە بێ "ویست"ی خوای گەورە پەیدا ببێت.

دەبێ ئەوەش بزانین کە "ویستی خوایی" هەندێ جار لە شێوەی سۆز و میهرەبانیدا و هەندێ جاری تریش لـە شێوەی ئـازار و سزادا دەردەکەوێت، هەریەکەیان لـە شوێنی خۆیدا. ئەم ئایەتە پیرۆزانەی خوارەوە ئەممان بۆ ڕوون دەکەنەوە:

ی - ﴿ربُّكم أعْلَمُ بكُم إنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُم أو إنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُم وَمَا أرسَلنَاكَ عَلَيهِم وَكِيلاً﴾(الاسراء:٥٤).

﴿وَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسَانَ وَنَعلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفسُهُ وَنَحْنُ أقْرَبُ إليهِ مِن حَبلِ الوَرِيدِ﴾(ق:١٦).

﴿لله مَا فِي السَّموات ومَا فِي الأرضِ وإنْ تُبْدُوا مَا فِي أنْفُسِكُم أو تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ﴾(البقرة:٢٨٤).

بەڵێ "ویستی خوایی" هەمیشە سروودی سەر زاری پێغەمبەران بووە، درووودیان لەسەر بێت. قورئانی پیرۆز شایەتە لەسەر ئەمە:

ك - ﴿قُلْ لا أمْلِكُ لِنَفسِي نَفعاً وَلاضَرّاً إلاّ مَا شَاءَ الله وَلَو كُنتُ أعلَمُ الغَيبَ لاستَكثَرتُ مِنَ الخَيرِ وَمَا مَسَّنِي السُوءُ إنْ أنَا إلاّ نَذيرٌ وبَشيرٌ لِقَومٍ يُؤمِنُونَ﴾(الاعراف:١٨٨).

بەو واتایەی کە: "ویستی خوایی" بناغەی هەموو شتێکە، تەنانەت خۆیشم خاوەنی سوود و زیانی خۆم نیم چ جای هی خەڵکی، مەگەر خوای گەورە خۆی ویستی لەسەری بێت.

پێغەمبەری خۆشەویست ﷺ بە تەواوەتی و یەکجارەکی خۆی تەسلیمی "ویستی خوایی" کردبوو، بە ڕادەیەك کە فەرموویەتی: (لە یەکتر نزیك ببنەوە و لەگەڵ یەکدا ڕاست بن، ئەوەش بزانن کە هیچ کەس لە ئێوە کردەوەکەی ڕزگاری ناکات) هاوەڵەکان عەرزیان کرد: تۆیش ئەی پێغەمبەری خوا؟ فەرمووی: (منیش، مەگەر خوای گەورە سۆز و فەزڵی خۆیم فریا بخات)[1]!

ئا ئەمەیە تەرازووی پێغەمبەری خۆشەویست ﷺ لە بەردەم "ویستی خوایی"دا و، ئا بەم جۆرەش تێمان دەگەیەنێت و فێرمان دەکات. کەواتە دەبێ هەموو کەسێك خۆی و کردەوەکانی بەم تەرازووە هەڵبسەنگێنێت. بەڵێ، گەر پێغەمبەر ﷺ لە بەردەم "ویستی خوایی"دا بەم جۆرە بێت، دەبێ کەسانی تر چۆن بن؟

---

(١) رواه مسلم: صفات المنافقین ٧٦.

ئەو کەسانەی کە هەردەم دەڵێن: کردەوەی چاکی زۆرمان ئەنجامداوە، جا ئەگەر ئێمە نەچینە بەهەشت ئایا کێی تێدەچێت؟.. ئەو کەسانەی کە ئەمە و گوفتارەکانی تری وەك ئەمە لە زاریان دەردەچێت، کە جۆرە گوفتارێکە لەخۆباییبوون و خۆ بە گەورە گرتنیان پێوە دیارە.. ئامۆژگارییان دەکەین کە هەردەم فەرموودە پیرۆزەکەی پێشوو لەگەڵ ڕەفتارەکەی پێغەمبەر ﷺ لە بەردەم "ویستی خوایی"دا، بکەن بە نموونە و پێشڕەوی خۆیان. واتە: ملکەچبوون بۆ ویستی خوای گەورە مرۆڤ لە "کیبر" و "غروور" ڕزگار دەکات. کەواتە ئیماندار ناچارە کە "ویستی خوایی" بکات بە بناغەی هەموو کارێکی، چونکە هەر ئەو ویستەیە کە دەورانەوری ڕووی ئاشکرا و پەنهانی هەموو شتێکی داوە و، هیچ شتێك نییە کە لە دەرەوەی ئەو ویستەوە بێت. بێ گومان پەیبردن بە "ویستی خوایی" بەپێی ئەو تەرازووانەی کە پێویستن، لە ڕاستیدا پێویستیی بە ئاستێکی دیاری کراوی زانیاری دەبێت و، گەر کەسێك نەگەیشتبێتە ئەم ئاستە گەلێ دژوارە بە تەواوەتی لە "ویستی خوایی" تێ بگات، بەڵکو هەر مەحاڵە بتوانێت پەیی پێ ببات. چونکە ئایا هەر ئەم مەسەلەیە یەکێك نەبوو لەو مەسەلانەی کە ئەو کۆمەڵانەی پێغەمبەرانیان – علیهم السلام – بۆ ڕەوانە کرا نەیانتوانی بە تەواوەتی لێی تێ بگەن و، لە ئەنجامدا بەرەنگاری پێغەمبەرەکانیان بوونەوە؟!

قورئانی پیرۆز لە سەدان ئایەتیدا ڕووە جۆراوجۆرەکانی "ویستی خوایی" ڕوون دەکاتەوە و لە بەسەرهاتی پێغەمبەران – علیهم السلام – و نەتەوەکانیاندا گەلێ نموونەی لەسەر دەهێنێتەوە. مەسەلەی "ویستی خوایی" لە قورئانی پیرۆزدا لە زۆر ڕووی وەك: ڕووی بیروباوەڕ و، ڕووی تەسەوور و، ڕووی کردەوە و، چەندین ڕووی ترەوە باس کراوە.

حەزرەتی نووح – دروودی لەسەر بێت – نموونەیەکی ئاشکرای ئەم مەسەلەیەیە. چونکە قورئانی پیرۆز باسی ئەوانە دەکات کە بەرەنگاری حەزرەتی نووح بوونەتەوە و گاڵتەیان بە هەڕەشەکانی کردووە، ئەوەتا قسەکانی ئەوان دەهێنێت و دەفەرموێ:

ل ـ ﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾(هود:٣٢).

حەزرەتی نووحیش بەمەی خوارەوە وەڵامی دانەوە:

﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾(هود:٣٣-٣٤).

بەم جۆرە، حەزرەتی نووح - دروودی لەسەر بێت - لەم وەڵامەی‌دا ئاماژە بۆ ئەو ڕاستی‌یە دەکات کە: "ویستی خوای گەورە" لە سەرووی هەموو شتێکەوەیە. وەك بیەوێت پێیان بفەرموێ: من ئەو کەسە نیم کە ئەو سزایەتان بە سەردا دەبارێنێت. خۆ ئەگەر من بتوانیایە سزای کەسێك بدەم ئەوا هیچ کەسێك پرکێشیی نەدەکرد ڕەخنەم لێ بگرێت و لە قسەم دەربچێت و، لە هەمان کات‌دا نهێنیی "تاقیکردنەوە"ش دەدرا بە بادا. بەڵام ئێوە بەهۆی خستنەکاری ئەو "ویستە جوزئی"یەی کە پێتان دراوە، یان تەسلیمی ئەو ویستەی خواوەند دەبن، یان پشتی لێ هەڵدەکەن. خۆ ئەگەر خوای گەورە بیەوێت بەهۆی نهێنیی "تاقیکردنەوە"وە لە ڕێتان بترازێنێت ئەوا گوفتار و ئامۆژگاریی من - تەنانەت ئەگەر گەوهەری بەنرخیش بن - (کە هەر وەهایشە؛ گوفتاری پێغەمبەران - دروودیان لەسەر بێت - گەلێ لە گەوهەر بەنرختزن) هیچ سوودێکتان پێ ناگەیەنێت، چونکە ویستی خواوەند لە سەرووی هەموو تەقدیر و تەکلیفێکەوەیە. هەر ئەو پەروەردگارتانە و ویستی لەسەر هەر شتێك و بە هەر چۆنێتی‌یەك بێت، ئەو شتە بەو چۆنێتی‌یە دەبێت. هەروەك دەگەڕێنەوە لای خۆی، با خۆشتان نەتانەوێت بگەڕێنەوە لای. من تەنها ئەوەندەم بەدەستە کە بانگ و ئامۆژگاری و ڕێنماییتان بکەم. کەواتە من و ئێوە لە بەردەم "ویستی خوای گەورە"دا یەکسانین.

ئەم ئایەتە پیرۆزە و ئایەتەکانی تری هاوچەشنی، گەلێ هەڵوێستی جۆراوجۆری پێغەمبەرانمان - علیهم السلام - لە بەردەم "ویستی خوایی"دا پیشان دەدەن. ئەوەتا حەزرەتی ئیبراهیمیش - دروودی لەسەر بێت - لە دەمی بانگ‌کردنی قەومەکەی‌دا بۆ "تەوحید" دەچێت "ویستی خوایی"یان تێ‌دەگەیەنێت!

م - ﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ﴾(الأنعام: ٨٠).

حەزرەتی ئیبراهیم پێیان دەفەرموێ: من ناترسم لەو شیرك و هاوبەشەی کە ئێوە بۆ خوای دادەنێن، بەڵام لەو شتانە دەترسم کە خوای گەورە ویستی لەسەریان دەبێت. واتە لەوە دەترسم خوای گەورە فەرمانێکم لەسەر دەربکات، دەنا گەر هەموو بوونەوەران بەسەر تەوقی سەری من‌دا بتەقێنەوە، ئەوا هەرگیز ترس و بیم ناخەنە ناو دڵمەوە، چونکە لەو یەقین و دڵنیایی‌یەدام کە هیچ شتێك زیانم پێ ناگەیەنێت، گەر خوای گەورە ویستی لەسەر زیانم نەبێت.

ئەم وانەیەی تەوحید کە حەزرەتی ئیبراهیم - دروودی لەسەر بێت - هێناویەتیەوە، بە ڕوونی جەخت لەسەر "ویستی خوایی" دەکات.

ن - ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾(الصافات:١٠٢).

ئەمە وەڵامی حەزرەتی ئیسماعیلە - دروودی لەسەر بێت - بۆ پێشنیارەکەی باوکی و یەکسەر دوای ئەوەش فەرموویەتی: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾(الصافات:١٠٢) کە بەمەش ئاماژەی بۆ "ویستی خوایی" کردووە. واتە ئارامگرتنی خۆی دەبەستێتەوە بە "ویستی خوای گەورە"وە.

کاتێ لە گەشتە دوو قۆڵی‌یەکەدا حەزرەتی خضر بە حەزرەتی مووسای فەرموو: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً﴾(الكهف:٦٧) حەزرەتی مووسا - دروودی لەسەر بێت - لە وەڵامدا فەرمووی: ﴿ستجدُني إن شاءَ اللهُ صَابراً ولا أعصي لك أمراً﴾(الكهف:٦٩).

ئا لێرەدا مەودای لەیەکچوونی هەڵوێست و گوفتاری پێغەمبەرانمان - درووديان لەسەر بێت - بۆ دەردەکەوێت. ئەوەتا هەموویان لە هەمان هەست و پەی‌بردن و تێگەیشتنەوە دەدوێن و هەمان فەرمایشت دووپات دەکەنەوە، چونکە هەموویان وەکو یەك تەسلیمی "ویستی خوایی" بوون.

س - حەزرەتی یووسف - دروودی لەسەر بێت - کاتێ دایك و باوکی دەعوەت کرد بۆ میسر، پێی وتن: ﴿أُدخُلُوا مصرَ إنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ﴾(يوسف:٩٩). دەبینیت ئا لەم کاتەش‌دا "ویستی خوایی" لە یاد ناکات.

گەر سەیری هەرکام لە پێغەمبەران - عليهم السلام - بکەین، بە ڕوونی "ویستی خوایی" لە زنجیرەی بیروباوەڕەکەیاندا دەبینین. چونکە خواوەند هەموویانی وەك یەك فێری ئەو شتانە کردووە کە پێی ڕاگەیاندوون.

بەڵێ، ویستی خوای گەورە هەموو شتێکە و بناغەی ویستی مرۆڤیشە. ڕەت کردنەوەشی - پەنا بەخوا - شیرك و هاوبەشی‌یە سەبارەت بە پەروەردگاریتی‌یەکەی. واتە ئەوە دەگەیەنێت کە خواوەند خۆی هەندێ لە کاربەڕێ‌کردنەکانی بە غەیری خۆی بسپێرێت.

* * *

دووهەم: "ویستی خوایی" لە فەرموودە پیرۆزەکاندا.

أ - ئیمامی ئەحمەدی کوڕی حەنبەل لە توفەیلی کوڕی سەخبەرەوە - کە برای دایکیی حەزرەتی عائیشەیە - دەگێڕێتەوە کە: لە خەونی‌دا بە لای کۆمەڵە کەسێکی جوولەکەدا تێپەڕی کردووە و لێی پرسیون ئێوە کێن؟ وتوویانە: ئێمە جوولەکەین.

ئەمیش وتوویەتی: بە ڕاستی ئێوە کۆمەڵێکی باشن گەر پێتان وا نەبوایە کە عوزەیر کوڕی خوایە. جوولەکەکانیش وتوویانە: ئێوەش کۆمەڵێکی باشن گەر لە قسەکانتاندا نەڵێن: "گەر خوا و محمد ویستیان لە سەری بێت". پاشان بە لای کۆمەڵە کەسێکی گاوردا تێپەڕی و لێی پرسین: ئێوە کێن؟ وتیان: ئێمە گاورین. ئەمیش پێی‌وتن: ئێوە کۆمەڵێکی باشن گەر نەتانوتایە: مەسیح کوڕی خوایە. ئەوانیش پێیان وت: ئێوەش کۆمەڵێکی باشن گەر لە گفت‌وگۆکانتاندا نەڵێن: "گەر خوا و محمد ویستیان لە سەری بێت". پاشان کە ڕۆژی لێ بووەوە ئەم خەونەی بۆ هەندێ کەس گێڕایەوە و، ئنجا ڕۆشتە خزمەتی پێغەمبەر ﷺ و بۆ ئەویشی گێڕایەوە. پێغەمبەر ﷺ فەرمووی: "ئەم خەونەت بۆ کەس گێڕاوەتەوە؟" وتی: بەڵێ. ئنجا کاتێ کە موسڵمانان نوێژیان لە خزمەت پێغەمبەردا ﷺ کرد، پێغەمبەر ﷺ وتاری بۆ دان و دوای حەمد و سەنای خوای گەورە فەرمووی: (توفەیل خەونێکی دیوە و بۆ هەندێ کەسی ئێوەشی گێڕاوەتەوە. ئێوە وشەیەکتان دەوت و لە قسەکانتاندا بەکارتان دەهێنا کە من لەبەر شەرم و حەیا نەهێم نەدەکردن لێی، بەڵام وا ئێستا پێتان دەڵێم: مەڵێن: گەر خوا و محمد ویستیان لەسەری بێت)[1].

لەم فەرموودە پیرۆزەوە تێ‌دەگەین لەوەی کە ویستی خوای گەورە بناغەی هەموو شتێکە و جگە لە خوای گەورە کەسی تر دەستی لەو ویستەدا نی‌یە. تەنانەت گەر بە "قەصد"ەوە وا بزانرێت کە جگە لە خوای گەورە کەسی تر دەستی تێدا هەیە، ئەوا بە کوفر و شیرك دادەنرێت.

ب – نموونەیەکی تر سەبارەت بەم بابەتە دەهێنینەوە:

حەزرەتی عبداللّٰهی کوری عەبباس – خوایان لێ ڕازی بێت – دەگێڕێتەوە کە پیاوێك عەرزی پێغەمبەری ﷺ کرد: گەر خوای گەورە و تۆ ویستتان لەسەری بێت. پێغەمبەر ﷺ پێی فەرموو: (منت کرد بە هاوتای خوا؟ بڵێ: گەر تەنها خوا بیەوێت)[2].

کەواتە پێغەمبەر ﷺ سەبارەت بە هەڵس‌وکەوت و کاروبارەکانی خواوەندەوە تەوحیدێکی ڕوون و ئاشکرای پێیە بە چەشنێك کە بوار بە هەڵەی هیچ کەسێك نادات – با هەر نییەتێکیشی هەبێت – بەڵکو هەڵەکەی بۆ ڕاست دەکاتەوە و نایەڵێت کەسی تر هاوبەش بکات لە کاروباری خوای گەورەدا.

---

(١) موسنەدی ئیمامی ئەحمەد: ٥/٧٢.

(٢) موسنەدی ئیمامی ئەحمەد: ١/٢١٤

ج – حەزرەتی ئەنەس دەفەرموێ: پێغەمبەر ﷺ زۆر جار دەیفەرموو: (یـا مُقَلِّـبَ القُلُوب ثَبِّتْ قَلْبِي علی دِينكَ). عەرزم كرد: ئەی پێغەمبەری خوا! ئێمە باوەڕمان بە تۆ و ئەو ئایینەش هێناوە كە تۆ بۆت‌هێناوین، ئایا هیچ مەترسی‌یەكت لێمان هەیە؟ فـەرمووی: (بەڵێ، دڵەكان لە نێوان دوو پەنجەی خواوەندی میهرەباندایە چۆنی بوێت ئاڵوگۆڕیـان پێ دەكات)[1].

لە ڕیوایەتەكەی نەوواسی كوڕی سەمعاندا فەرموویەتی: (هیـچ دڵێك نی‌یە كە لە نێوان دوو پەنجەی خواوەندی میهرەباندا نەبێت، گەر بیەوێت ڕاگـیری دەكـات و گەر بیشیەوێت لە ڕێ دەیترازێنێت)[2].

لـە ڕاستی‌دا خـوای گـەورە لـەم ئایەتـەی خـوارەوەدا دوعایـەكی وەك ئەمـەمان فـێر دەكات:

﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلوبَنَا بَعدَ إذْ هَدَيْتَنا وَهَـبْ لَنَا مِـن لدُنـكَ رَحْـمَةً إنـكَ أنـتَ الوَهَّاب﴾(آل عمران:٨).

بێ گومـان هـەموو دوعـا و نزاكـان "ویسـتی خوایی" دەچەسپێنن. چونكـە ئێمـە لـە پێشـەكی‌دا باوەڕمـان هەیـە كـە خـوا دەتوانێـت دوعاكانمـان گـيرا بكـات، هـەروەك باوەڕیشمان هەیە بەوەی كە هەر خوای گەورە خۆی دوعاكردنمان ئیلهام دەكات، گەر ویستی لەسەری بێت.

بەم جۆرە، هەموو دوعایەك واتای دان‌نان دەگەیەنێت بـە "ویسـتی خـوای گـەورە"دا كە ئەویش یەكێكە لە بوعدەكانی قەدەر.

بۆیـە زۆر لەسـەر ئـەم مەسـەلەیە دوایـن، چونكـە پەیوەندی‌یـەكی بـەهێزی بـە "تەوحید"ەوە هەیە.

* * *

سێهەم: مەسەلەی "ئەمری جەبری" و "ئەمری شەرعی".

وا ئێستا لە مەسەلەیەكی تر دەدوێین كە پـەیوەندیی بـە هـەمان بابەتـەوە هەیـە و، هەوڵ دەدەیـن پشـت بـەخوا ئـەم مەسـەلە سـەخت و ئـاڵۆزە وا ئاسـان بكـەین كە دوور و نزیك لێی تێ‌بگەن.

ئەم ئایەتە پیرۆزەی خوارەوە، دەكرێت ببێـت بـە سـەرەتایەك بۆ ئـەم باسـەی كـە لێـی دەدوێن:

---

(١) رواه مسلم: القدر ١٧.

(٢) رواه ابن ماجة: المقدمة ١٣.

﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ والأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾(الاعراف:٥٤).

بەڵێ، هەروەك "ئەمر و خەلق" تایبەتە بە خوای گەورەوە، بە هەمان جۆر "حوكم و خەلق"یش هەر تایبەتن بە خۆیەوە.

ئەمر(فەرمان)ی خوای گەورەش دوو بەشە:

یەكەم: ئەمری تەكوینی، یاخود ئەمری جەبری، یاخود ئەمری تەقدیری.

دووهەم: ئەمری دینی، یاخود ئەمری شەرعی.

هەر تەنها ئەمری جەبری‌یە كە فەرمانڕەوا و زاڵە لەناو گەردووندا و، هەرشتێك كە خوای گەورە بە ئەمرە جەبری‌یەكەی بەدیی‌دەهێنێت كەس دەستی تێدا نی‌یە و ناتوانێت خۆی تێدا هەڵبقورتێنێت و، هەموان ناچارن گوێڕایەڵ و ملكەچی ئەم فەرمانەی خواوەند بن. چونكە هەر خواوەند خۆی خاوەن مولكە و چۆنی بوێت وەها لە مولكی خۆی‌دا ڕەفتار دەكات. جا ئەم هەڵس‌وكەوت و ڕەفتارەی خواوەند لە مولكەكەی‌دا ئێمە گوێڕایەڵ و ملكەچی خۆی دەكات و چ هێز و توانایەك لە ئاستی‌دا شك نابەین. هەرچی ئەمری دینی یاخود شەرعیشە: ئەویش بە هەمان جۆر ئاراستەی ئێمە كراوە، جێ‌بەجێ كردن یان جێ‌بەجێ نەكردنی ئەم ئەمر و فەرمانانە بەندە بە "ویست"ی مرۆڤەوە، كە لەم ڕووەوە صەلاحییەتێكی نیسبیی دراوەتێ، هەرچەندەش ئەو ویستە خۆی لە خۆی‌دا خاوەنی بوونێكی زاتی نی‌یە.

جا كاتێ بەم شێوەیە لەم دوو فەرمانە تێ‌دەگەین، ئەوا ئەو كاتە لە واتا و ناوەرۆكی هەموو ئەو ئەمر و فەرمانانە دەگەین كە لە قورئانی پیرۆزدا هاتوون و بە ڕواڵەت ئیختیلافیان تێدا دەردەكەوێت.

كەواتە سەبارەت بە ئەمری "جەبری" یان "كەونی"یەوە، ویست و ئیرادەی خواوەند بە چ شێوە و چۆنێتی‌یەك پەیوەندی بە ئایەتە تەكوینی‌یەكانەوە - واتە یاسا گەردوونی‌یەكانەوە - بكات، ئەوا شتان و ڕووداوەكان بەو پێ‌یە پەیدا دەبن و دێنە وجوود.. بەڵام سەبارەت بە فەرمانی شەرعی‌یەوە، ئەوا خوای گەورە فەرمانی بە كردەوەیەك داوە كە دەیەوێت بكرێت و لێی ڕازی‌یە. كەواتە هەردوو ئەمرەكە ویست و ڕەزامەندیی خواوەندیان تێدایە.

پەرستش و كرداری مەلائیكەتان و پێغەمبەران - علیهم السلام - هەروەها ئەو كردەوە چاكانەش كە بەندە باشەكانی خواوەند ئەنجامیان دەدەن.. هەموو ئەمانە، بە ویستی خواوەندن و خوای گەورە لێیان ڕازی‌یە.. بەڵام هەندێ شت هەن خوای گەورە لێیان ڕازی نی‌یە، هەرچەندەش لە بناغەدا ویستی خوایان لەسەرە، وەك: كوفر و

گوناهەكان و هەموو جۆرێكی كردەوە خراپەكان. ئەم ئایەتە پیرۆزانەی خوارەوە ئاماژە بۆ ئەم جۆرە شتانە دەكەن:

﴿ولا يَرضَى لِعِبَادِه الكُفرَ﴾(الزمر:٧).

﴿إنَّ اللهَ لا يحبُّ المُفسِدينَ﴾(القصص:٧٧).

﴿إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسرِفينَ﴾(الأنعام:١٤١).

﴿إنَّه لا يحبُّ المعتَدين﴾(الأعراف:٥٥).

﴿إنَّ اللهَ لا يُحبُّ مَن كانَ مُختَالاً فَخُوراً﴾(النساء:٣٦).

بەڵێ، هەر تەنها خوای گەورەیە كە "خراپە" بەدیدەهێنێت، ئەمەش لەبەر ئەوەی كە "ویست"ی خۆی پەیوەندیی پێوە كردووە، بەڵام لە "خراپە" ڕازی نییە. هەموو جۆرە كردەوەیەكی خراپ بە هەمان جۆرە. جا ئەگەر لەم گۆشەیەوە بڕوانینە مەسەلەكە، ئەوا بە شێوەیەكی ڕوونتر لە هەندێ ئایەتی پیرۆزی قورئان تێدەگەین. دەسا با لەم گۆشەیەوە سەیرێكی ئەم ئایەتە پیرۆزەی خوارەوە بكەین:

﴿وإذا أرَدْنا أنْ نُهلِكَ قَرْيَةً أمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْـها الْقَـوْلُ فَدَمَّرْناهَا تَدْمِيراً﴾(الإسراء:١٦).

واتە گەر بمانەوێت شارێك یان شارستانێتییەك لەناوبەرین، ئەوا كەسانی هەرزە و نزمی خۆیان تەنانەت هەرە ستەمكارەكانیان بەسەردا زاڵ دەكەین، تاكو سزای سەختیان بدەن، دوای ئەوەی كە ڕۆژییەكەیان تەنانەت پارووەكەی دەمیشیان لێ زەوت دەكەن. بەڵام خۆ خەڵكی ئەو شوێنە هەر خۆیان ئەو ستەمكارانەیان كرد بە سەرگەورەی خۆیان بەوەی كە بە هەموو جۆرێكی سووكایەتی و ڕسوایی ڕازی دەبوون كە ستەمكارەكان دەیانهێنایانە ڕێیان، تا لە ئەنجامدا پێی ڕاهاتن.

بە ڕواڵەت وا دەردەكەوێت كە ئەو خەڵكە بە ویستی خۆیان ستەمكارەكانیان هەڵبژاردووە و كردوویانن بە سەرۆكی خۆیان، بەڵام ئایا لە حەقیقەتدا وایە؟

"موترەف"ەكان ئەوانەن كە لە گیان و ناوەڕۆكدا نزم و بێنرخن، بەڵام جڵەوی كاروباری خەڵكیان گرتووەتە دەست و لەم ڕێیەوە "سووكی و نزمایەتی" بووە بە چارەنووسی نەتەوەكەیان و ئەوانیش دووچاری هەرزەیی بوون، چونكە جڵەوی فەرمانڕەوایی و كاروباری نەتەوەیان خستووەتە ئەستۆ. جا كاری ئەو موترەفانە بریتییە لەوەی خەڵكی بخلافێنن و لە ڕێ دەریان بكەن. خۆ هەركات كار گەیشتە ئەم ڕادەیە ئەوا كاتی ڕووخان و تیاچوونی ئەو نەتەوەیە یان ئەو شارستانێتییە هاتووەتە پێشەوە.

ئەم فەرمانەی کە لەم ئایەتەدا باسی هاتووە وا دیارە فەرمانێکی "تەکوینی" بێت نەك "شەرعی"، چونکە هەرگیزاوهەرگیز خواوەند بە فەرمانێکی شەرعی فەرمان بە موترەفەکان نادات کە: چ کردەوەیەکی خراپ دەکەن بیکەن. ئایەتی پیرۆزی: ﴿إنَّ اللهَ لا يَأمُر بالفَحْشَاءِ﴾(الأعراف:٢٨) بەڵگەیە لەسەر ئەمە.

تەوفیقی نێوان ئەم دوو "ئەمر"ەی کە لە هەردوو ئایەتەکەدا هاتووە لەوەدایە کە ئەمری ئایەتی یەکەم ئەمرێکی تەکوینییە، بەڵام هی دووهەم ئەمرێکی شەرعییە. بە وێنەی ئەو ئەمرەی کە لەم ئایەتە پیرۆزەدایە:

﴿إنَّ اللهَ لا يُغيّرُ ما بقَومٍ حتى يُغيّرُوا مَا بأنفُسِهم﴾(الرعد:١١)..

جا ئەگەر جیهانی ناوخۆی مرۆڤ فەسادی تێدا بڵاو بووەوە و، ئەستێرەکانی ئاسمانی "ڕۆح"یشی داکەوتن و، بەختەوەریی کۆمەڵایەتی و شارستانێتیی مرۆڤ بە پێچەوانەوە وەرچەرخا، ئەوا هەموو ئەو ڕووناکییانە دەکوژێنەوە کە زووتر لە پێش چاواندا دەدرەوشانەوە.

بۆیە دەبێ زۆر بە باشی لە هەردوو ئەمرەکە تێ بگەین.

"جەبرییەکان" لەبەر ئەوەی ئەم دوو ئەمرە شەرعی و تەکوینییەیان لە یەك جیا نەکردەوە، لە ڕێ ترازان و بەهەڵەدا چوون. ئەوەبوو ئەم دوانەیان تێکەڵ کرد و ئینکاریی "ویستی مرۆڤ"یان کرد.. "موعتەزیلەکان"یش ویستی مرۆڤیان کرد بە بناغەی ڕێڕەوەکەیان و وتیان: مرۆڤ خۆی بەدیهێنەری کردەوەکانیەتی، بەم جۆرە پێیان لە ڕێی ڕاست ترازا.

بەڵام ئێمە لەسەر ڕاستەشەقامێکی ڕێكدا لایەنە جوانەکانی هەردوو لامان لە لا کۆبوونەتەوە و، دەڵێین: "ویستی خوای گەورە" بناغەیە لە هەردوو فەرمانە شەرعی و تەکوینییەکەدا. بەڵام لە فەرمانە شەرعییەکەدا پلەیەك دراوە بە "ویستی بەندەکان" کە بریتییە لەوەی: بە مەرجێکی عادی دانراوە. خۆ ئەگەر هەر شتێك "ویستی خوای گەورە" وا پەیوەندیی پێوە بکات کە نەیەتە وجوود، ئەوا هەرگیز نایەتە وجوود. بەڵام ئەو شتانەی کە خاوەنی وجوودی خارجین بەم جۆرە نین، چونکە لەو شتانەدا ویستی خوای گەورە تەنانەت پەیوەندی بە شتانی خراپ و ناشیرینیشەوە دەبەستێت، ئەوەندە هەیە خوای گەورە بەو شتانە ڕازی نییە، بۆیە بەندەکان لەسەر کردەوە خراپەکانیان سزا دەدرێن.

بە هەمان جۆر "هیدایەت" و "گومڕایی"ش بەندن بە ویستی خوای گەورەوە. قورئانی پیرۆز لە زۆر ئایەتیدا ئەمەی ڕوون کردووەتەوە، وەك ئەم ئایەتە پیرۆزە:

﴿فَمَن يُرِدِ اللهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسلامِ وَمَنْ يُرِدْ أنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنَّمَا يَصَّعَّدُ في السَّماءِ كَذَلكَ يَجعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلى الَّذِينَ لا يُؤمِنُونَ﴾(الأنعام:١٢٥).

سروەی "ئیمان" بە نەرم و نیانی و سازگاری هەڵدەكات و بەر پەڕەی دڵی مرۆڤ دەكەوێت. ئەم دڵەش شیرینیی بەختەوەری دەچێژێت و ئیمانەكەشی خۆشحاڵیی یەك لە دوای یەكی پێ دەبەخشێت. خۆ هەتا "ئیمان" زیاد بكات شادمانی و خۆشحاڵی‌یەكەشی پتر پەرە دەسێنێت، تاكو بەم ئیمانە دەگاتە چلەپۆپەی كەماڵی مرۆڤایەتی و سەرتاپا دەبێت بە نموونەیەك بۆ چاكە و مەردایەتی. بێ گومان مرۆڤ بۆ خۆی نەگەیشتە ئەم پایە بڵندە، بەڵكو ئەو خوایە گەیاندی كە بەسەر هەموو شتێكدا بەتوانا و دەستەڵاتە. چونكە هەر ئەو خواوەندەیە كە مرۆڤی بەسەر پلیكانەی هیدایەتدا پلەپلە سەرخست تاكو گەیاندیە ترۆپك و دوا پلەكان.. كەچی زۆر كەس هەن "ژیری" و "زیرەكی"یان دراوەتێ، بەڵام بەهرەمەندی "هیدایەت" نەبوون و بە وێنەی ئاژەڵ دەژین. بەو واتایەی كە هۆكاری "هیدایەت" و "گومڕایی" پەیوەندیی بە توانا و قابیلییەت یاخود ویستی مرۆڤەوە نی‌یە، بەڵكو هیدایەت ئاسەوارێكی پڕ لە حیكمەتی ویستی خواوەندە.

بەم ڕوونكردنەوەیە دەردەكەوێت كە ئێمە بواری دەستتێوەردانی شتان و ڕووداوەكانمان نی‌یە. لەبەر ئەوە، دەتوانین بڵێین: ئێمە جگە لە تەنها هۆكارێك هیچ ڕۆڵێكمان لە "بەدیهێنان"دا نی‌یە. بەڵێ ڕاستە، هیچ شتێك بە بێ ویستی خواوەند نایەتە وجوود، چونكە جگە لەو كەسی تر خاوەنی ئەو توانستە نی‌یە كە شتانی نامومكین و نەگونجاو بكات بە مومكین و گونجاو، هەروەها بە پێچەوانەشەوە. هەر تەنها خواوەندە كە هێز و تواناكەی خۆیی(ذاتی)یە. هەر لەبەر ئەمەشە كە خوای گەورە: "ذو القوة المتين" و "القوي العزيز"ە. ئەو خواوەندەش هەروەك هێزی ئەنجامدانی كاری پێداوین، بەكارهێنانی ویستەكەشمانی بەرەو ئەو ڕووكارە دیاریكراوە پێ بەخشیوین. بەڵام هەرچەندە خواوەند ویستی بە ئێمە داوە، هەر هێشتا ویست و مەشیئەت هی خۆیەتی و تایبەتە بە خۆیەوە. لە مەسەلەی هیدایەت و گومڕاییشدا بە هەمان جۆرە و هیدایەتبەخش و ڕێ لێ‌ونكەر هەر خوای گەورەیە.

هەر ئەو خواوەندەیە كە هاندەری كوشتنی پێغەمبەری ﷺ خستە دڵی عومەرەوە و بە نیازی كوشتنیەوە بەرەو لای پێغەمبەر ﷺ كەوتەڕێ، كە ڕۆشتنێك بوو بە ڕواڵەت وەك گومڕایی وایە، كەچی خستیە ناو باوەشی گەرم‌و گوڕ و نەرم‌ونیانی هیدایەتەوە! هەر ئەو

خواوەندەشە کە بەهۆی "عارەق"ەوە "ئەعشا"ی[1] لەسەر گومڕایی هێشتەوە. نموونەی ئەمانە هێندە زۆرن کە نەك بە سەدان بەڵکو بە هەزاران دەبن.

جا ئایا دوای ئەمە چی لە بەردەم مرۆڤدا دەمێنێتەوە، جگە لەوەی دان بەوەدا بنێت کە "هیدایەت" و "گومڕایی" بە دەستی خواوەندن؟

بەڵێ، هەردوو کیان بە دەستی ئەون.

هاودەم لەگەڵ دانـان بـە هـەموو ئەمانـەدا کـە بـاس کـران، خـوای گـەورە "ویست"ێکی ماهییەت نـەزانراوی لـە ماهییـەتی ئێمـەدا دانـاوە، چونکـە خـوای گـەورە کاری نابەجێ و بێهوودەی لـێ ناوەشێتەوە. ئنجا خواوەند هەموو ئـەو کردارانـەی کـە ئێمە چ لە ڕابوردوو چ لە ئایندەدا کردوومانن و دەیانکەین، لەسەر ئەو ویستە ماهییـەت نەزانراوەی ئێمە بنیاتی نـاون، جگـە لـەوەی کـە پێشـتر نەخشـە و پلانـی ئـەم بینایـەی لـە "لەوحی مەحفووظ"دا کێشاوە، بەر لەوەی مرۆڤ بەدیبهێنێت.

کەواتە ئێمە تەنها ئەوەندەمان لە بەردەمدایە کە داوای "هیدایەت" لە خـوای گـەورە بکەین، چونکە وەك نەختێ پێش ئێستا لـە باسی ئایەتەکەدا وتمـان: خـوای گـەورە گەر بیەوێت کەسێك "هیدایەت" بدات: سنگی بۆ ئیمان دەکاتەوە و حەز و ڕەغبەتی ئەخاتـە سەر ئیسلام و ڕووی جـوان و درەخشـانی حەقیقـەتی بـۆ دەردەخـات، ئیتر مرۆڤیش لـە لایـەنی خۆیـەوە هەسـت بـە شـەوق و هـاندەرێك دەکـات بـۆ خواسـتنی حەقیقـەت و عـەودالبوونی بە دوایدا. هـەر کەسێکیش خـوای گـەورە بیـەوێت گومـڕای بکـات: سـنگی تـەنگ دەکـات و ئەویش بە هیـچ فـەرمانێکی ئیسلام ڕازی نـابێت و پشـت لـە یادخستنەوە و ئامۆژگاری هەڵدەکات، تا وای لـێ دێت کە هەر هەنگاوێك دەنێت، لـە ئیسلام دووری دەخاتەوە: ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۞ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾(المدثر: ٥٠-٥١)!

هەموو ئەمانەی کە باسمان کردن تەنها مەرجێکی عادین، ئەویش بریتییە لە: "ویستی مرۆڤ".. لە: "هەست کردن بە ئەنجامدانی کـارێك یـان ئـەنجام نـەدانی". لـە ڕاسـتیشدا ئەوەی کە ئەم مەسەلەیە ڕوون دەکاتەوە بریتییە لەوەی کە: مرۆڤ خۆی بە سەربەست دەزانێت و بەرامبەر بە کردەوەکانی لە ناخەوە هەست بـە بەرپرسیاریی خـۆی دەکـات. کـەواتە ئـەو ویسـتەی بە مـرۆڤ دراوە ڕۆڵـی بـەردی بناغـەی کردەوەکـانی مـرۆڤ دەبینێـت و خـوای گـەورەش لەسـەر ئـەم بناغەیە ئـەو شـتانە بـەدیدەهێنێت کـە ویسـتی لەسەریانە.

(١) ئەعشـا: شـاعیرێکی جاهیلیـیە و نـاوی "مـەیموونی کـوڕی قـەیس"ە و لـە سـاڵی (٨ك - ٦٢٩ز) لـە دنیـا دەرچووە. یەکێکە لە شاعیرانی خەمر و غەزەلی بێپەردە و مەدحی کەسابەت پێوە کردن. (وەرگێڕ)

وا دابنێ كە ئێوە دەتانەوێت بارودۆخی ئەم دنیایە ڕاست بكەنەوە و بۆ ئەم مەبەستە ئەو "ویست"ەی خۆتان كە لە ناخی خۆتاندا هەستی پێ دەكەن - تا قۆناغێكی دیاری كراو - خستە كار و، كۆشش و سامانیشتان لەو پێناوەدا خەرج كرد تا هەرچی وزە و توانا و سامانتان هەیە، لەو ڕێیەدا خستتانە كار و هەموو ئەو ڕێگایانەشتان گرتەبەر كە دەتانگەیەننە ئامانجەكەتان و ئیتر هیچ شتێكتان لە تواناداا نەما. واتە هەموو ئەو شتانەتان لەو پێناوەدا خستەكار كە لە ویستی مرۆڤەوە چاوەڕوان دەكرێن، ئا ئەو كاتە "ویستی خوای گەورە"ش بە نەصرەت و یارمەتیدانی خۆی بە هاناتانەوە دێت و هەموو ئەو هۆكارانەتان پێ دەبەخشێت كە دەتانەوێت و پێویستتانە.

بەڵێ، خوای گەورە گەلێ نیعمەت و چاكەی خۆی بە ویستە نەزانراوەكەتان دەبەخشێت. ئەمەش یاسایەكی خواییە و مەرگیزاوهەرگیز ئاڵوگۆڕی بەسەردا نایەت.

جا دەبێ - بەپێی ئەم تێگەیشتنە - بزانن كە چ كارێكتان دەكەوێتە ئەستۆ و چاوەڕوانی چی لە خوای گەورە دەكەن.

خۆ ئەگەر خوای گەورە هەندێ نیعمەت و بەخشایشی خۆی پێ بەخشین، بێ ئەوەی خۆتان شایانی ئەو بەخششانە بن، ئەوا تەنها لوتف و كەرەمێكی خواوەندە و خوای گەورە پرسیاری لێ ناكرێت چ كارێك دەكات و بۆچی دەیكات.. بەڵام دەبێ بزانرێت كە نابێ كردەوەكانی مرۆڤ لەسەر ئەم لوتف و كەرەمانە بنیات بنرێن.

بەڵێ، دەبێ ئێوە هەموو ئەو كار و پێداویستییانە ئەنجام بدەن كە لە بازنەی "هۆكارەكان"دان و لە ئەستۆی خۆتان و ویستەكەتان نراوە، ئنجا دەستەكانتان بەرز دەكەنەوە و داواكارییەكانتان لە بەردەم خوای گەورەدا دەخەنە ڕوو.

خۆ ئەگەر مەسەلەكە لە سەرەتاوە وەربگرین، ئەوا دەڵێین: خوای گەورە "بەدبەختیی كۆمەڵگای مرۆڤایەتی" لەسەر دەستی ئێوەدا لا دەبات و گۆی زەوی لە دادگەری پڕ دەكات و هەموو كاروبارەكانیش لەسەر صەلاحەت و چاكسازی دادەمەزرێن و جێی خۆیان دەگرن، دوای ئەوەی كە ئێوە هەموو كارەكانی ئەستۆتان بە ئەنجام گەیاند.

ئایا ئەمە وانییە؟

بەڵێ، خوای گەورە نیعمەتی "شەهادەت" بە كەسێك دەبەخشێت كە گیانی خۆی لە پێناوی خوادا بەخت دەكات.. پاشان سەرجەمی نیعمەتەكان، یەك لە دوای یەك، هەر لە نیعمەتی بەهەشتەوە تا دەگاتە نیعمەتی بینینی جوانیی خوای گەورە و نیعمەتە لە ژمارە نەهاتووەكانی تر، بە دوای یەكتردا دێن و بەسەریدا دەڕژێن. وەك بڵێی خوای

گەورە - بە فەزڵ و بەخشندەیی خۆی - عەقد و پەیمانێکی لە نێوان خۆی و مرۆڤدا گرێ دابێت.

لەبەر ئەمە، هەتا هەموو کارەکانی ئەستۆتان جێبەجێ نەکەن، هەرگیز چاوەڕوان مەبن کە حەزرەتی مەسیح - دروودی لەسەر بێت - دابەزێتە خوارەوە و حەزرەتی مەهدییش - خوای لێ ڕازی بێت - سەرهەڵبدات! چونکە خوای گەورە یاسا و عادەتەکانی خۆی کە تەنانەت بۆ پێغەمبەرە بەڕێزەکانیشی - علیهم السلام - نەگۆڕیوە، بۆ ئێوەی ناگۆڕێت.

بەڵێ، هەر لە دێر زەمانەوە شاڕێگا و ڕاستە شەقام هەر ئەمە بووە. ئەوەبوو پێغەمبەر ﷺ چەندەها جاری زۆر گرفتاری برسێتی و تینوێتی دەبوو، هەروەك لە جەنگدا دانەکانی پێشەوەی شکان و سەر کولم و پێ کانی بریندار بوون و گەلێ ئەشکەنجە و سەختی و گیروگرفتی هاتە ڕێ. هاوەڵە بەڕێزەکانی دەوروبەریشی بە هەمان جۆر بوون؛ هێندە گیروگرفت و تەنگانەیان تووش بوو هەتا هەر هەموویان هاواریان لێ هەڵسا و وتیان: ﴿مَتى نَصْرُ اللهِ﴾؟ یارمەتیدانی خوای گەورە کەی دێت بە دەمانەوە؟ ئا لەم کاتەدا یارمەتیدانی خواوەندی فریادڕەس هات بە هانایانەوە و پێیان وترا: ﴿إنَّ نَصْرَ اللهِ قَريبٌ﴾. ئەم ئایەتە پیرۆزەی خوارەوە ئەم حەقیقەتەمان بۆ ڕوون دەکاتەوە:

﴿أم حَسِبْتُم أنْ تَدخُلوا الجَنّةَ وَلَمّا يَأتِكُم مَثَلُ الّذِين خَلَوْا من قَبلِكُم مَسّتْهُمُ البَأسَاءُ والضَّرّاءُ وَزُلْزِلُوا حتى يقُولَ الرّسُولُ والّذينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نصرُ اللهِ ألا إنَّ نَصرَ اللهِ قَريبٌ﴾(البقرة:٢١٤).

واتە دوای ئەوەی کە هیچ شتێك بە دەستەوە نەما: نە پاروویەك کە مرۆڤ لە برسێتی ڕزگار بکات و.. نە قومێك ئاو کە تینوێتیی بشکێنێت و.. نە پارچە حەسیرێك لەسەری ڕابکشێن.. ئا لەم کاتەدا و بە زمانی حاڵی ڕووداوەکان لە لایەن جیهانی غەیبەوە دەوترێت: ﴿إنَّ نَصْرَ اللهِ قَريبٌ﴾. جا ئێوە دەبێ "ویست"ی خۆتان بخەنە کار و هەر بەردەوامیش بن تا ئەم دەنگە دەبیستن. واتە دەبێ بە وێنەی مۆم بەردەوام دابگیرسێت و کار بکات - کە ئەمەش ئەرکی ئەستۆیەتی - جا کاتێ گەیشتە دواهەمین تروسکایی، ئەو کاتە یارمەتیدانی خوای گەورە بە هانایەوە دێت. ئێوەش بە هەمان جۆرن، دەبێ تا ئەوپەڕی ویستی جوزئیتان و تا دواهەمین خاڵی ئەو ویستە، لێ ببڕێن و تێبکۆشن. ئیتر ئەو کاتە ویستی کوللیی خوای گەورەش دەکەوێتە کار و، زەلیلیتان دەکات بە: "سەربەرزی" و دواکەوتنتان دەگۆڕێت بە "پێشکەوتن"ێکی درەخشان.

جا ئایا پێتان وایە کە ئێستا ئێوە بە ڕاستی و بە هەموو هێز و توانایەکتانەوە "ویست"ی خۆتان خستووەتە کار؟ خۆ ئەگەر وەلامتان "بەڵێ"یە، ئەوا مژدەتان دەدەمێ و پێتان دەڵێم: (دڵنیا بن ئەو خوایەی کە جڵەوی ئاسمانەکانی لە دەستدایە و توانای بەسەر هەموو شتێكدا هەیە، بە ویستی ڕەهای خۆی دێت بە فریاتانەوە و سەرتان دەخات و فڕوفێڵی چەپەڵی خراپکاران بەسەر خۆیاندا دەشکێنێتەوە و ئێوەش لە هەموو خراپەیەك دەپارێزێت.. عادەتی خوا ئاوایە. جا ئێوەش لەم مژدەیە دڵنیا بن، مادەم هەرچی پێویستی و ئەرکی سەرشانتان هەیە جێبەجێتان کردوون).

بەم ڕستانەی خوارەوە هەموو ئەو شی کردنەوانە کورت دەکەینەوە کە لە بارەی "قەدەر" و "ویستی خواوەند"ەوە بە درێژی خستمانە ڕوو:

خوای گەورە بە "زانینی گشتگیر"ی خۆی دەزانێت ئێمە لە ئایندەدا چ کردارێك دەکەین. ئنجا لە شێوەی نەخشە و پلانێك و لە لەوحی مەحفووظدا ئەم "زانین"ەی خۆی تەقدیر و دەستنیشان و تۆمار دەکات.. پاشان مەلائیکەتە بەڕێزەکان لە چەند کتێبێکدا کردەوەکانی ئێمە تۆمار دەکەن کاتێ کە دەیانکەین. جا ئەم دوو کتێبە بە تەواوەتی وەکو یەك دەردەچن و هیچ جیاوازییەکیان لە نێواندا نابێت. بێ گومان لە هەموو ئەمانەدا ویستی خواوەند دەستبەکار و جێبەجێ کراو بووە، چونکە ئێمەی ئەهلی سوننەت و جەماعەت باوەڕمان وایە کە: هەر شتێك ویستی خوای گەورەی لەسەر بێت، دەبێت.. هەر شتێکیش ویستی ئەو لەسەر "نەبوون"ی بێت ئەو شتە نابێت و نایەتە وجود.

٤ - قەزا و قەدەر لە ڕووی بەدیهێنانەوە.

خوای گەورە بەدیهێنەری هەموو شتێکە. کەواتە "هەموو شت"ێك بەدیهێنراوی ئەوە، ئێمە خۆمان و کردەوەکانیشمان بەشێکین لەو "هەموو شت"ەی کە بەدیهێنراوی ئەون. بۆیە قورئانی پیرۆز دەفەرموێت:

﴿خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُون﴾(الصافات:٩٦).

لە فەرموودەی پیرۆزیشدا پێغەمبەر ﷺ دەفەرموێت:

"إنّ الله تعالى صانعُ كُلّ صانعٍ وصنعَتَهُ"[(١)].

هەر کارێك دەکەن.. هەر شتێك ئەنجام دەدەن: بەرد دەتاشن یاخود مەڕمەڕ، بەدیهێنەری خۆتان و بەدیهێنەری کارەکەتان هەر تەنها خوای گەورەیە. ئەو کەسەی

(١) كنـز العمال: ١/٢٦٣، البخاري: خلق أفعال العباد، الحاكم والبيهقي في الأسماء عن حذيفة.

توانای بیرکردنەوەی پێ بەخشیون و وای لێ کردوون کە بیر بکەنەوە و پاشان ئەو شتانەش دەربڕن کە بیری لێ دەکەنەوە، هەر تەنها خوای گەورەیە. کەواتە ئیتر کامەیە بەشی "ویست"ی ئێمە؟ ئەرکی سەرشانی "ویست"مان لەم چەشنە مەسەلانەدا چییە؟

ئەو شتەی کە ئێمە ناوی "ویستی مرۆڤ"مان لێ ناوە هێندە بچووکە کە هەرچەندەش ئاسۆی ڕوانینمان قووڵ و فراوانتر بکەین هێشتا هەر ناتوانین ببینین، چونکە خاوەنی بوونی دەرەکی نییە. ئنجا هێندەش بچووکە کە ناتوانرێت بەپێی قاعیدەی "تەناسوبی عیللییەت" هیچ پەیوەندییەك لە نێوان خۆی و ئەو کردەوانەدا دروست بکرێت کە لە ئەنجامی بەکارهێنانیەوە پەیدا دەبن. بەڵێ، ویستی ئێمە هەرچەندەش بچووك بێت، کەچی لوتف و چاکەی خواوەند بەسەرمانەوە یەکجار گەورە و مەزنن.

"بەدیهێنەر هەر خوایە". چونکە قورئانی پیرۆز و سوننەتی خاوێنی پێغەمبەر ﷺ و نەتەوەکەشی لە پشت سەریەوە - کە ئێمەش بەشێکین لە نەتەوەکەی - دەست بە دوعا لێی دەلاڵێنەوە کە ئەو شتەی بۆی تەقدیر کردووین خێر بێت، لەمەشدا پشت بە میهرەبانیی خواوەند دەبەستین نەك بە ویستی خۆمان. بۆ ڕوونکردنەوەی ئەم مەسەلەیە یەك دوو دوعا دەهێنین:

"اللّهم إني أستخيرُكَ بعِلمكَ وأستَقدرُكَ بقُدرَتِكَ وأسألكَ مِن فَضلكَ العظيم، فإنَّكَ تقدِرُ ولا أقدر وتَعلم ولا أعلَم وأنتَ علاّمُ الغُيُوب. اللّهُم إن كنتَ تَعلَمُ أن هذا الأمرَ خيرٌ لي في ديني ومَعاشِي وعَاقبَةِ أمري أو قَالَ عَاجلِ أمري وآجله، فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنتَ تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي في ديني ومَعاشي وعَاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاصرفهُ عَني واصرفنِي عَنهُ واقدر لي الخيرَ حيثُ كانَ ثُم رَضِّنِي بهِ"(١).

پێغەمبەر ﷺ لەم دوعایەیدا هەندێك لە نهێنییەکانی "قەدەر"مان فێر دەکات و تێماندەگەیەنێت کە جگە لە خوای گەورەی بەتوانا کەسی تر نامانگەیەنێت بە "خێر" و کەسی تریش جگە لەو "شەڕ" و بەڵامان لێ دوور ناخاتەوە. چونکە هەر تەنها ئەوە کە بەوەی تامی ئازاری "خراپکارییەکان" دەرخواردی ویجدانمان دەدات، لە کردەوەی شەڕ و خراپکاری دوورمان دەخاتەوە، کەچی لە بواری خێر و چاکەکاریدا سروەی میهرەبانییەکەی بەسەر ویجدانماندا هەڵدەکات و لەم ڕێیەوە ویجدانیشمان

(١) البخاري: التهجد ٢٥، ابن ماجه: الإقامة ١٨٨.

دەگەشێتەوە و هێندە خۆشحاڵ دەبێت كە بە هەموو هێز و توانایەكمانەوە هەوڵ بۆ كردەوەی چاك دەدەین تاكو ئەو خێرە دەخەینە باوەشمان. لە ڕاستیدا هەر تەنها خواوەندە كە "بیده الخیر"ە، واتە خێری بە دەستە. چونكە هیچ كەسێكی تر جگە لەو ناتوانێت خێرمان بهێنێتەڕێ یان دووری بخاتەوە لێمان. جگە لەمە هیچ گرێمانێكی تر لە گۆڕێدا نییە.

هەر تەنها خوای گەورەیە ئەو بەڵایەی لە كۆڵ حەزرەتی یووسف كردەوە - درוودی لەسەر بێت - كە هاتە ڕێی. ئێمە لێرەدا لەو "بورهان"ە نادوێین كە حەزرەتی یووسف چاوی پێی كەوت، بەڵام دەڵێین: خوای گەورە پێغەمبەرێكی گەورە و بێ گەردی لە شەڕی ئافرەتێك ڕزگار كرد. بۆیە لە قورئاندا بەم جۆرە باس كراوە:

﴿كَذَلك لِنَصْرِفَ عَنهُ السُّوءَ والفَحشَاءَ إنَّهُ مِن عِبَادنَا المُخلَصينَ﴾(یوسف:٢٤).

ئالێرەدا لوتف و چاكەی پەروەردگار دێت و دەكەوێتە نێوان "كردەوەی خراپ" و "مەیلی ویستی مرۆڤ"ەوە و، بەم جۆرە ئەو كەسە لەو مەیلەی كە هەیەتی بەرەو خراپكاری ڕزگار دەكات. بەڵام ئالێرەدا شتێك هەیە ئەویش بریتییە لە ئیخلاسی حەزرەتی یووسف - درוودی لەسەر بێت - چونكە هەر ئەو ئیخلاسە بوو كە لوتف و چاكەی خواوەندی بۆ خستە كار، ئەوەتا خوای گەورە خۆی دەفەرموێ:

﴿إنه مِن عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾.

ئەم واتایە فەرموودەیەكی پێغەمبەر ﷺ ڕوونی دەكاتەوە كە گەلێ واتای گەورە و قووڵی تێدایە، دەفەرموێ:

(ألا وإن في الجسد مُضغةً إذا صَلحت صَلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)[1]!

بەڵێ گەیشتنی دڵی مرۆڤ بە ئیخلاس و قوڵپدانی بە خۆشەویستی و شكۆمەندیی خوای گەورە، هۆكارێكە بۆ دوورخستنەوەی ئەو بەڵا و گێرو گرفتانەی كە یەك لە دوای یەك بەسەر مرۆڤدا دادەبارێن.

لەو فەرموودەیەشدا كە ئیمامی بوخاری ڕیوایەتی كردووە، پێغەمبەری خۆشەویست ﷺ لە دوعایەكیدا باسی ئەوە دەكات كە خوای گەورە بەدیهێنەری كردەوەكانە، هەروەك بەدیهێنەری هەموو شتێكی تریشە. ئەمەش لە دوعای: "إستفتاح"دا كە هەندێ لە ئیمامەكان دەیخوێنن و ئەمەی خوارەوە بەشێكیەتی:

(١) رواه البخاري: الإيمان ٣٩.

(اللّهُم لامَانِعَ لما أعطَيتَ وَلا مُعطِيَ لِمَا مَنَعتَ وَلا يَنفعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ)[١].

لەم دوعایەوە تێدەگەین کە هیچ شتێك قەزا و حوکمی خوای گەورە ناگێڕێتە دواوە. کەواتە ئێمە تەنها "مەیل و ڕووتێکردن"مان لە بەردەمدا ماوەتەوە!

لە ڕاستیدا ئێمە هەست بە دڵنیایی و متمانەیەکی گەڵێ گەورە دەکەین کاتێ دەزانین کە: خوای گەورە بەدیهێنەری کردەوەکانیشمانە. چونکە ئەمە مزگێنییەکی گەورەی خۆش و بەهێزمان دەداتێ و دڵنیامان دەکات کە خوای گەورە دەست لە ئێمە و کردەوەکانمان هەڵناگرێت و، هەموو کات و ساتێك تەنانەت لە خۆشمان نزیکترە لێمانەوە! باشە ئایا دەبێ چ شتێك هەبێت کە لەمە زیاتر مرۆڤ دڵخۆش و شادمان بکات؟! چونکە ئێمە بەم هەست و نەستانەوە خۆمان دەهاوینە ناو باوەشی میهرەبانیی خواوەند و هەموو کردەوەکانمانی پێ دەسپێرین. جا ئەم ملکەچی و تەسلیمبوونە موتڵەقەمان بۆ خوای گەورە هۆکارێکە بۆ ئەوەی کە ویستی خواوەندمان بە وێنەی شەپۆلی بە تەوژم و تین بۆ بخاتە کار و بمانهاوێتە ناو دەریای ناسینی خوای گەورەوە! ئێمە بەم ئاوات و ئارەزووانەوە چاوەڕوانی ویستی خواوەندین.. جا ئومێدەوارین کە خوای گەورەی بەتوانا لەم چاوەڕوانییەماندا نائومێد و دڵشکاومان نەکات.

لە سەرەتای ئەم باسەدا وتمان کە: "هیدایەت" و "گومڕایی" لە لایەن خوای گەورەوەن و پەیوەستن بە ویست و بەدیهێنانی خواوەندەوە. قورئانی پیرۆز بە تێروتەسەلی ئەم مەسەلەیە ڕوون دەکاتەوە. بەڵام لێرەدا تەنها یەك دوو ئایەت بە نموونە دەهێنینەوە:

﴿مَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَن يُضْلِل فَلَن تَجِدَ لَه وَلِيّاً مُرشِداً﴾(الكهف:١٧).

﴿ومَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ المهتَدِ﴾(الإسراء:٩٧).

﴿ومَن يَهْدِ اللهُ فمَا لهُ مِن مُضِلٍّ ألَيسَ اللهُ بعَزيزٍ ذِي انتِقَام﴾(الزمر:٣٧).

ئەو کەسەی کە خوای گەورە هیدایەتی بدات، تیشکەکانی "هیدایەت" دەڕژێنە ناو دڵیەوە تا تیایدا جێگیر دەبن.. خۆ ئەو کەسەش کە خوای گەورە بیەوێت لە ڕێ بیترازێنێت، ئەوا هیچ کەسێك ناتوانێت لەو گومڕاییە ڕزگاری بکات، تەنانەت ئەگەر سەرجەمی وتارخوێن و واعیزەکانیش پێکەوە کۆببنەوە و هەموو ئەو شتانەی بۆ ڕوون بکەنەوە کە پێویست بێت بۆ ڕزگارکردنی لە گومڕایی، ئەوا هەر بێ ئاکام دەبێت، هەرچەندەش ئەوان پاداشتی ئامۆژگاری و

(١) رواه البخاري: القدر ١٢.

ڕێنمایی‌یەکانیان وەردەگرن. چونکە ئەو کەسە قابیلییەتی هیدایەتی لــێ‌داماڵراوە، بۆیە هیچ کارێك لەگەڵی‌دا سوودی نابێت.

پێم وایە دیمەنی گشتیی ئێستای ئێمە نموونەیەکی سەروزیادی ئەمەیە.

لــێرەدا شتێك هەیە دەبێ لـە پێش‌چاومانی دوور نەخەینـەوە، کـە بریتی‌یە لــەوەی: خوای گەورەی بەدیهێنەری هیدایەت و گومڕایی، بـەپێی "ویستی مرۆڤ" هیدایـەت و گومڕایی بـەدی‌دەهێنێت، هەرچـەندەش ئـەو ویستە شـتێکی گوێرەیـی و ئیعتیباری‌یـە. کەواتە "بەندە" داوای یەکێك لەو دوانە دەکات و، "خواوەند"یـش کـە خـاوەن وەسفی هەردوو ناوی: "الهادي" و "المضـــلّ"ە هیدایـەت و گومڕایی‌یەکە بـەدی‌دەهێنێت، بۆیـە خـودی "بـەندە"کـە بـە "ضـــال" واتـە "گومڕا" دادەنرێـت. هـەر لەبـەر ئەمەشـە کـە لــە نوێژەکانماندا و لە کاتی خوێندنی سوورەتی "فاتیحە"دا دەڵێین:

﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾(الفاتحة:٧).

پێغەمبەر ﷺ دەفەرموێت:

"المغضوب عليهم": جوولەکەکانن.. "الضالين"یش: گاورەکانن[١].

جا لەبەر ئەوەی باسەکە گەیاندینیـە ئـەم شـوێنە، بـا کـەمێك لەسـەر پلـە و واتاکـانی هیدایەت ڕابوەستین نەوەکو بە هەڵە لێی تێ بگەین.

* * *

(١) موسنەدی ئیمامی ئەحمەد ص ٣٧٨.

بەشی سێهەم

پەیوەندیی نێوان:
قەدەر، ئیرادە، هیدایەت

پێمان وایە "هیدایەت" بەپێی باسەکەمان دوو پلە یان دوو جۆرە:

یەکەمیان: ئەو هیدایەتە جەبری‌یەی کە بەپێی خواستەکانی شەریعەتی فیطری لەکاردایە.

دووهەمیان: ئەو هیدایەتەی کە ویستی مرۆڤی ڕەچاو کردووە.

١ – ئەو هیدایەتەی کە بەپێی خواستەکانی شەریعەتی فیطری لەکاردایە.

هەر بوونەوەرێك کاتێ بەپێی یاساکانی بەدیهاتنی ڕوو دەکاتە ئەو ئامانجەی بۆی دیاری کراوە، بە چەشنێکی "ئیجباری" بەرەو ئەو ئامانجە دەکەوێتە ڕێ و دەڕوات. ڕاستتر وایە ئەم ڕێبڕینە ناو بنێین "ڕاپێچانی خوایی"(االسَّوْق الإلهي).

هەر لە یەکەم هەنگاوی بەدیهێنانی مرۆڤەوە و ئنجا گەشەکردنی لە ڕەحمی دایكدا تا دەبێت بە زەروو، ئنجا کاتێ کە بەناو یەك لە دوای یەکی قۆناغەکانی ئاوەڵەدا تێ دەپەڕێت و لە هەر یەکەیاندا ئاڵوگۆڕی تایبەتیی بەسەردا دێت.. هەموو ئەمانە، بەپێی ئەو ڕاپێچانە خوایی‌یە ئەنجام دەدرێن. سەرجەمی بوونەوەرانی تریش بە هەمان جۆرن و تێکڕا بەپێی سوود و بەرژەوەندی‌یەکانیان دەڕۆن و ئاڵوگۆڕیان بەسەردا دێت کە ئەمەش لەم ڕۆژگارانەماندا لای هەموان ئاشکرا و زانراوە.

خۆ هەرچەندە ماددی و سروشتی‌یەکان ناوی "غەریزە" یان "ڕاپێچانی سروشتی"یان لەم کارە ناوە، کەچی جیهانی "ویجدان" یەكدەنگە لەسەر ئەوەی کە ئەمە ڕاپێچانێکی خوایی‌یە.

لە ڕاستی‌دا "بەڵگەی هیدایەت" یەکێکە لە بەڵگەکانی "تەوحید" و بابەتێکی سەربەخۆیە و، هەرچی بەپێی ئەم ڕاپێچانە خوایی و هیدایەتە پەروەردگاری‌یە ڕوو دەدات، دەیبەستێتەوە بە "بوون" و "یەکتایی" خوای گەورەوە.

هەموو شتێك، هەر لە گەردیلەکانەوە تا دەگاتە گەلەستێرەکان بەم ڕاپێچانە خوایی‌یە ئەرکەکانی ئەستۆیان ڕادەپەڕێنن. واتە هەر لەو ئەلیکترۆنانەی کە بە دەوری ناوکی گەردیلەدا دەسوورێنەوە تا دەگاتە هەسارە و ئەستێرە و گەلەستێرە مەلەوانەکانی

ناو بۆشایی ئاسمان، تێكڕا بەپێی ئەو نەخشە و پلانە دەڕۆن و دەجووڵێنەوە كە خوای گەورە بۆی كێشاون و، بێ ئەوەی بە ئەندازەی سەری پەنجەیەكیش لێی لابدەن، تێدەكۆشن بگەنە ئەو ئامانجە..

مریشك بەسەر هێلكەكەیدا كڕ دەكەوێت و بە چاوەڕوانیی تەواوبوونی ماوەی كڕكەوتنەكەیەوە ئارام لەسەر برسێتی و تینوێتی و گەرمای زۆر دەگرێت و شوێنەكەی خۆی بەجێ ناهێڵێت! ئایا ئەم مریشكە دەزانێت هێلكەكانی چی هەڵدەهێنن؟ یان بۆچی ئەم هەموو ئەرك و ماندووبوونە هەڵدەگرێت؟ لە كاتێكدا دەزانین كە دوای ئەوەی جوجەڵەكانی گەورە دەبن، دەریاندەكات و نایەڵێت ئەو دانانە بچنەوە و هەڵی بگرن كە خۆی دەیەوێت بە دەنووكی هەڵیان بگرێت! وەڵامی ئەم پرسیارانە سەبارەت بە ئێمەوە ڕوونە، ئەویش بریتی‌یە لەوەی كە: خوای گەورە ڕووەو ئەو كارانە ڕاپێچی دەكات و دەیداتە بەر.

پاشان جوجەڵەی ناو هێلكە هەر ئەوەندەی كاتی ئەوەی دێت بێتە دەرەوە، بە دەنووكە نەرم و ناسكەكەی دیواری هێلكەكە كون دەكات و دێتە دەرەوە بۆ ناو ژیانێكی گەلێ فراوانتر لەوەی ناو هێلكەكە. ئایا لە كوێوە هەستی كرد و چۆن زانیی كە ژیانێكی تری نوێ هەیە تا هەموو هەوڵێكی خۆی خستە كار لەناو هێلكەكە بێتە دەرەوە و بەو ژیانە نوێ‌یە بەهرەمەند ببێت؟

هەروەها مناڵ كە تازە لە دایك دەبێت، خۆی دەنووسێنێت بە سنگی دایكیەوە تاكو مەمكەكانی بمژێت! ئەی ئایا كێ سنگی ئەو دایكەی لە شیری پوخت و خاوێن بۆ پڕكرد؟ پاشان ڕێنمایی ئەو مناڵەی كرد كە شیر لەو مەمكانەدایە؟ كێ منالەكەی فێری مەملك‌مژین كرد؟! وەڵامی ئەمانە و پرسیارەكانی تری هاوچەشنیان تەنها ئەو تاقانە وەڵامەیە كە: هەموو ئەوانە بە ڕاپێچانی خوایی ڕوو دەدەن.

قورئانی پیرۆز لە زۆر شوێنیدا ئەم ڕاپێچانە خوایی‌یەمان دەخاتەوە یاد، ئەم ئایەتانەی - بۆ نموونە - لێ باس دەكەین:

أ - **﴿وأوحى ربُّكَ إلى النَّحلِ أنِ اتَّخِذِي مِنَ الجبَالِ بيُوتاً ومِنَ الشَّجَرِ ومِمَّا يَعرِشُونَ﴾**(النحل:٦٨).

بەڵێ، هەنگ بەم چەشنە ڕێنمایی و فێركردن و هیدایەتە فێری دروستكردنی هەنگوین بووە. چونكە خوای گەورە فەرمان بۆ هەنگ دەردەكات كە لە چیاكاندا و لەناو درەختەكاندا خانە و لانە بۆ خۆیان بنیات بنێن. هەنگ لەم فەرمان و ڕێنمایی‌یە خوایی‌یەوە فێری دروستكردنی شانەی هەنگوین دەبێت. خۆ ئەو ئەندازیاری‌یەی كە

هێندەی پێ نەچوو مێروولەکانی ئەو شارە مێروولەیەی کە یەکێکیان لێ ون بووە، روویان کردە شارە مێروولەکەی تر و بەسەر چیلکەیەکەوە کە لەسەر چالەکە دانرابوو، هەموویان پەڕینەوە ئەوبەر و هێرشیان کردە سەر شارە مێروولەکەی تر!

ئایا کێ هەوالی بەم شارە مێروولەیەدا کە یەکێکیان دیار نییە و لە شارە مێروولەکەی تردایە؟

پسپۆڕەکان بەم جۆرەی خوارەوە ئەم مەسەلەیە لێك دەدەنەوە، دەڵێن:

ئەو مێروولەیەی کە خرایە شارە مێروولەکەی ترەوە، بە چەشنێکی پەنهان و لە رێی دروستکردنی چەند شەپۆلێکی کارۆموگناتیسی و بە چەند ئیحداثیەیەکی دیاری کراو، هاورێکانی خۆی لەو بەسەرهاتانە ئاگادار کردووەتەوە کە هاتوونەتە رێی. جا دوای ئەم گفتوگۆیەی کە زۆر بە پەنهانی لە نێوان خۆی و هاورێکانیدا رووی دا، داوای لێ کردن بێن بە هانایەوە و رزگاری بکەن، بۆیە ئەوانیش هێرشیان بۆ سەر شارە مێروولەکەی تر برد!

کەواتە مێروولە دەدوێت و قسە دەکات. خوای گەورەش "حەزرەتی سولەیمان"ی - دروودی لەسەر بێت - شارەزای زمانی مێروولە کردبوو، بۆیە - وەك ئایەتەکە فەرموویەتی - زەردەخەنەیەك روخساری پیرۆزی ئەوی گەشاندەوە و، رووی کردە پەروەردگاری و، بەوپەڕی گەرموگوڕی شوکری ئەم نیعمەتە مەزنەی پێشکەش کرد!

مێروولە سیستەمێکی کۆمەڵایەتییان هەیە کە لە رژێمی کۆماری دەچێت، چونکە هەموویان بۆ کۆکردنەوەی خۆراك لە شارەکەیاندا ماندوو دەبن و تێ دەکۆشن. تەنانەت یەك مێروولەی تەمبەڵ یاخود کەمتەرخەمیشیان تێدا نییە. خۆ ئەگەر کۆڵی هەر کامێکیان قورس بێت، بانگ لە هاوەڵەکانی دەکات و ئەوانیش هاوکاریی دەکەن لە گواستنەوەی خواردنەکەدا بۆ ناو شارەکەیان. بە درێژایی هاوین مێروولەکان لە کار و کۆششی سەرومڕدان، بەڵام لە وەرزی زستاندا دەرگاکان دادەخەن و خۆراکە پاشەکەوت کراوەکەیان سەروزیادە. هەندێ جار دەنکە دانەوێڵە پاشەکەوت کراوەکان تەڕ دەبن یان شێ دەگرن و پێویست دەکات بخرێنە بەر خۆر، خۆ دوای وشكبوونەوەشیان جارێکی تر دەیانگوێزنەوە بۆ ناو شارەکەیان. هەندێ جاری تر بەشێك لەو دانەوێڵانە چەکەرە دەکەن و سەوز دەبن، یەکسەر مێروولەکان دەیکەن بە دوو کەرتەوە، خۆ گەر هەر کام لەو کەرتانەش سەوز بێتەوە، یەکسەر ئەویش دوو کەرت دەکەنەوە! بەم جۆرە لە چوارچێوەی سوودوەرگرتندا پارێزگاری لەو دەنکە دانەوێڵە پاشەکەوت کراوانەیان دەکەن، چونکە ئەو دەنکانەی کە سەوز دەبن و دەڕوێن تازە ئەوان سوودی لێ نابینن!

ئایا کێ هەموو ئەمانەی فێری مێروولە کرد؟ کێ ئەم مەسەلە ورد و تێکەڵ و پێکەڵانەی فێر کردن لە کاتێکدا کە جەستەی مێروولە لە بارستایی هێزی "حافیظـە"ی ناو مێشکی ئێمە بچووك ترە؟

حەزرەتی ئەبوو هورەیرە - خوا لێی ڕازی بێت - دەفەرموێ: لە پێغەمبەرم ﷺ بیست دەیفەرموو: (جارێکیان مێروولەیەك یەکێك لە پێغەمبەرانی گەست، ئەویش فەرمانی دا شارە مێروولەکەیان سووتاند، یەکسەر خوای گەورە وەحیی بۆ نارد کە: نەتەوەیەکت سووتاند تەسبیحاتی خوایان دەکرد)[1].

بەڵێ، هەروەك لە بەرچاودایە، مێروولە نەتەوەیەکی سەربەخۆن و بە زمانێك کە ئێمە لێی حاڵی نابین، تەسبیحات بۆ خوای گەورە دەکەن.

لە ڕیوایەتێکی حاکمدا پێغەمبەر ﷺ فەرموویەتی: (جارێکیان یەکێك لە پێغەمبەران - علیهم السلام - ڕۆشتە دەرەوەی شار بۆ نوێژەبارانە، مێروولەیەکی بینی دەست و قاچەکانی بەرەو ئاسمان بەرز کردبووەوە، یەکسەر بە خەڵکەکەی فەرموو: بگەڕێنە دواوە! چونکە لەبەر ئەو مێروولەیە وا خوای گەورە هات بە هاناتانەوە و دوعای گیرا کردن)[2]!

کەواتە مێروولە بە ڕاپێچان و ئیلهامی خوایی هەموو ئەو کارانە ئەنجام دەدات.

ج - قورئانی پیرۆز سەرنجی ئێمە بۆ ڕووی "ئیجباریی قەدەر" و بۆ لای ئەوەش کە زیندەوەران چەند نەتەوەیەکی وەك ئێمەن، ڕادەکێشێت:

﴿وَمَا مِن دابّةٍ في الأرضِ ولا طائرٍ يطيرُ بِجَنَاحَيه إلاّ أُمَمٌ أمثالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا في الكتَابِ من شَيءٍ ثم إلى ربِّهم يُحشَرونَ﴾(الأنعام:٣٨).

ئەبوو داوود ئەم فەرموودەیە لە پێغەمبەرەوە ﷺ ڕیوایەت دەکات کە فەرموویەتی: (ئەگەر سەگ نەتەوەیەك نەبوونایە لە نەتەوەکان، فەرمانم بە کوشتنی هەموویان دەدا، بەڵام تەنها ڕەشە دڕندەکانیان بکوژن)[3].

زانایان بە کۆتایی پێهاتنی وەچەی ئەو جۆرە قەلەڕەشانە نیگەران بوون کە لە تورکیادا پێی دەوترێت: (Kelaynaklar) چونکە هەموو بوونەوەرێك لە ڕاگیر کردنی هاوسەنگیی ژینگەدا بارێکی دیاری کراوی هەیە. خۆ نەمانی وەچەی ئەو چەشنە قەلەڕەشەش ئەوە دەگەیەنێت کە کەلێنێك کەوتبێتە ئەو هاوسەنگییەوە! ئایا کێ هەموو

(١) رواه البخاري: الجهاد ١٥٣.

(٢) المستدرك: ٣٢٥/١ قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد و لم يخرجاه و وافقه الذهبي.

(٣) الدارمي: الصيد ٣.

بوونەوەرێکی فێر کردووە کە جێی خۆی لە ڕاگیرکردنی هاوسەنگیی ژینگەدا بدۆزێتەوە؟

ئێمە بەم مەسەلەیە دەڵێین: "هیدایەتی جەبری" یان ئەو هیدایەتەی کە بەپێی خواستەکانی شەریعەتی فیطری کار دەکات. هەروەها لەم گۆشەیەوە هەڵیان دەسەنگێنین.

٢ - ئەو هیدایەتەی کە ویستی مرۆڤ ڕەچاو دەکات.

خوای گەورە بە ناردنی چەندین هۆکاری هیدایەت و ڕێنمایی، خەڵکی هیدایەت دەدات.. ئنجا هەروەك پێغەمبەران - درووديان لەسەر بێت - هۆکاری هیدایەتدانی خەڵکین، کتێبە نازڵ کراوەکانیش هۆکارێکی تری ئەو هیدایەتەن. هەروەها ئەو کەسانەش کە لە پێناوی تەبلیغ و ڕێنماییدا تێ دەکۆشن، چەند هۆکارێکن بۆ هیدایەت، بەم واتا و مەبەستە.

دەبێ بیشزانین کە هەرچەند خوای گەورە گەلێ هۆکاری هیدایەتی ناردووە، کەچی زۆر لە خەڵکی ناکات کە ئەم هۆکارانە وەربگرن، واتە ناچاریان ناکات لە ڕێی ئەم هۆکارانەوە ئیمان بهێنن. هەر لەبەر ئەمەشە کە هەندێ جار کەسی وا بووە هەرچەند لەناو خاوخێزانی پێغەمبەرانیشدا ژیاوە کەچی ڕێی هیدایەتی نەگرتووەتە بەر، یان نەیاری "هیدایەت" بووە! هەندێ جاری تریش لە کۆشکی فیرعەوندا "ئیمانداری ئالی فیرعەون" و "ئاسیا" پەروەردە بوون و ڕێی هیدایەتیان گرتووەتە بەر! چونکە ئەم جۆرە هیدایەتە ویستی مرۆڤی تێدا ڕەچاو دەکرێت. ئەوەتا خوای گەورە هەموو هۆکارەکانی هیدایەت بەدیدەهێنێت، بەڵام بەدیهێنانی خودی "هیدایەت" دەبەستێتەوە بە "ویست"ی خودی مرۆڤەکەوە، ئەو ویستەی کە ماهییەتەکەی نازانرێت و شتێکی نیسبییە، بەڵام مەرجێکی عادییە بۆ بەدیهێنانی ئەو هیدایەتە.

قورئانی پیرۆز لەم جۆرە هیدایەتەی بە زۆری تێدا باس کراوە، لێرەدا یەكدوانێکیان دەهێنین:

١ - ﴿وأما ثَمُودُ فهدَيناهم فاستحبُّوا العَمى على الْهُدى فأخذَتْهُم صاعِقَةُ العذابِ الْهُونِ بما كانوا يكْسِبون﴾(فصلت:١٧).

واتە: "هیدایەت" بە قەومی ئەموود گەیشت، کە حەزرەتی صالح بووە - درووودی لەسەر بێت - کەچی ئەوان، بە ویستی خراپی خۆیان، گومڕاییان پێ باشتر بوو، بۆیە بە "لەخۆباییبوون" و "فیز و دەمار"ەوە پشتیان لە هیدایەت هەڵکرد و لێی هەڵگەڕانەوە، تا گرفتاری دۆزەخ و سزای سەختی کردن.

٢ - خوای گەورە گەلێ پێغەمبەری بۆ لای خەڵكی ناردووە، تاكو بیانوو بۆ ئەو كەسانە دروست نەبێت كە بە ویستی خۆیان لە ڕێ لادەدەن و گومڕا دەبن:
﴿رُسُلاً مُبَشِّرِين ومنذِرِين لئَلاّ يكونَ للنّاسِ على الله حجةٌ بعد الرُّسلِ وكانَ اللهُ عزيــزاً حكيماً﴾(النساء:١٦٥).

كەواتە ئەوانەی ڕێیان ون كردووە هیچ بەهانە و بیانوویەكیان بۆ گومڕاییەكـەیان بـە دەسـتەوە نییە، چونكـە یـەك لـە دوای یـەك پێغەمبـەران - علیـهم السـلام - ڕەوانـە كراون و ئەوانیش بە ڕوونـی و درەخشـانی حەقیقەتـەكانیان بـە خـەڵكی ڕاگـەیاندووە و ئەنجامی ناهەمواری كردەوە خراپـەكانیان بـۆ ڕوون كـردوونەتـەوە، هـەروەك چڵەپۆپـەی ئەو كەماڵاتانەشیان بـۆ بـاس كـردوون كـە مـرۆڤ لـە ڕێـی كـردەوە چاكەكانـەوە پێیـان دەگات:

﴿إنَّا أرسلْناكَ بالحق بشيراً ونذيراً وإنْ من أُمّةٍ إلاّ خَلا فيها نذير﴾(فاطر:٢٤).

بەڵێ، هەرچی نەتەوە هەیە پێغەمبەری مژدەدەر و ترسێنەریان بۆ ڕەوانـە كـراوە، كـە ئەوانیش حەقیقەتەكانیان بەو نەتەوانە ڕاگەیاندووە. خوای گەورەش هیدایەتی بۆ ئەوانـە بەدیهێناوە كە بە ویستی خۆیان گوێبیست و گوێڕایەڵی ئەو پێغەمبەرانـە بـوون. خـۆ ئەوانەش كە گومڕاییان پێ باشـتر بـووە، ئـەوا لـەو گومڕاییەدا ماونەتـەوە كـە خـوای گەورە ویستوویەتی تیایدا بن.

﴿وَما كُنّا مُعذِّبينَ حتى نَبعَثَ رَسُولاً﴾(الإسراء:١٥).

بەڵێ، خوای گەورە گەلێ پێغەمبەری ڕەوانە كردووە، تاكو ڕێی بەهانە و بڕوبیانوو بۆ كەس نەمێنێتەوە. ئەو پێغەمبەرانەش - دروودیان لەسەر بێت - بۆ نەتـەوەكانیان بـوون بـە ڕێپیشـاندەر و ڕێگایـان بـۆ ڕوون كردوونەتـەوە. بەشـی نەتـەوەی ئێمـەیش لـەم ڕێنماییەدا: خـۆری ئاسمـانی پێغەمبەرایـەتی و سـەرداری پێغەمبـەران و سـەروەرمان حـەزرەتی محمـدە ﷺ. بۆیـە هەرگیزاوهـەرگیز هیـچ بەهانـە و بیانوویـەكمان لـە بـەردەم خوای گەورەدا بە دەسـتەوە نییە، چونكـە دەنگـی پێغەمبـەر ﷺ دەبیسـتین و هەسـت بـە هەناسـەی پـیرۆزی دەكـەین، بـە هـەمان جـۆر ئایەتـە مەزنـەكانی قورئـانی پـیرۆزیش ڕۆحەكانمان ڕووناك دەكەنەوە و بەردەوام ویجدانمان بەخەبەر دێنن.

جگە لەمانەش خوای گەورە بە فەزڵ و كەرەمی خۆی "سـەری هـەموو سـەد سـاڵێك كەسێك بۆ ئەم نەتەوەیە دەنێرێت كـە كاروبـاری ئایینەكـەیان بـۆ نـوێ بكاتـەوە"[١] و

(١) أبو داود: الملاحم ١.

دەروونەکانمان لە چڵك و چەپەڵی پاکژ بکات و مرۆڤی هەموو سەردەمێك بەهۆی ئەو نوێکارانەوە ژیانی ئاینیی خۆیان نوێ بکەنەوە و ژیانی بە بەردا ببوژێننەوە. خوای گەورە هەموو ئەمانە لەگەڵ مرۆڤدا دەکات، کەچی هێشتا سەرباری ئەمانەش هەر ویستی مرۆڤ ڕەچاو دەکات.. واتە هەرچەند خوای گەورە خۆی بەدیهێنەری هیدایەت و هۆکارەکانی هیدایەتە، کەچی هیدایەتدانی "بەندە"ی بەستووەتەوە بە داواکردنی بەندەکە خۆیەوە. کەواتە لێرەدا بە هیچ جۆرێك "هیدایەتی ئیجباری" لە گۆڕێدا نییە.

هەندێ جاری تریش خوای گەورە ڕاستەوخۆ هیدایەت و گومڕایی بەدیدەهێنێت و قابیلییەت و ئەهلییەتی ئەو کەسانە ڕەچاو دەکات:

ئەوەتا خوای گەورە پێغەمبەرە خۆشەویستەکەی ﷺ ڕەوانە دەکات، ئنجا پێغەمبەر ﷺ ئاینەکەی بە "حەزرەتی ئەبوو بەکر" ڕادەگەیەنێت، یەکسەر ئەویش بێدواکەوتن و بێ ئەوەی بەهەڵەدا بچێت، ئیمان دەهێنێت و دڵی بە نووری ئەم ئیمانە ڕووناك دەبێتەوە و بۆ سەر لوتکەی "صیددیقییەت" سەر دەکەوێت..

هەروەها خوای گەورە پێغەمبەرە خۆشەویستەکەی ﷺ ڕەوانە دەکات، کەچی ئەم جارە "ئەبوو جەهل" ڕووبەڕووی دەبێتەوە و، خوای گەورەش سەبارەت بەو "گومڕایی" بەدیدەهێنێت. چونکە بە زانستی ئەزەلیی خۆی دەزانێت کە: ئەبوو جەهل ئەهلییەتی هیدایەتی تێدا نییە، ئەویش بە کردارە گومڕاییەکانی خۆی تەصدیقی ئەم حوکمە دەکات و کوفر و بێ‌ئەزانینی خۆی ڕۆژ بە ڕۆژ زیاد دەکات و پتر دەکەوێتە خوارەوە تا لە غەزای بەدردا لە خوێنی خۆیدا دەگەوزێت[1].

٣ - قورئانی پیرۆز لە یەك ئایەتدا هەردوو جۆرەکەی "هیدایەت" کۆ دەکاتەوە و سەرنجیان بۆ لا ڕادەکێشێت:

﴿واللهُ يدعُواْ إلى دار السلام ويَهدِي مَن يشَاء إلى صِراطٍ مُستقيم﴾(يونس:٢٥).

خوای گەورە لە ڕێی چەندەها هۆکاری جۆراوجۆرەوە خەڵکی بۆ لای هیدایەت و ڕێی ڕاست بانگ دەکات، بەڵام هیدایەت دەبەستێتەوە بە ویستی خۆیەوە، ئەوەی خۆی ویستی لەسەری بێت هیدایەتی بدات، دەیدات و.. بیەوێت هەر کەسێکیش گومڕا بکات، دەیکات. تەنها لایەنێکی بچووك لە مەسەلەکەدا بۆ مرۆڤ دەگەڕێتەوە، ئەویش لەوەدایە کە ئەگەر بەدەم بانگەوازەکەی خوای گەورەوە ڕۆشت و هەوڵی دا سوود لە

(١) البداية والنهاية لابن كثير: ٢٨٧/٣.

بەشی چوارەم

چەند پرسیار و وەڵامێك لـە بارەی "قەدەر"ەوە

پرسیاری یەکەم:
مەبەست چی‌یە لە: ﴿ألستُ بربّکم قالُوا بَلی﴾دا؟
وەڵام:
ئەم وشانە بەشێکن لەو عەهد و پەیمانەی کە بەدیهێنەر لە بەدیهێنراوان، بە تایبـەتی لـە مرۆڤی وەرگرتووە. چونکە وەڵامی ﴿بلی﴾ بەرامبەر بە پرسیاری: ﴿ألســتُ بربّکــم﴾ بووە.
ئەم مەسەلەیە دوو ڕووی هەیە:
یەکەم: ئەم پرسیارە لە کێ و چۆن کراوە؟
دووهەم: چ کاتێك کراوە؟
دەتوانرێت ئەم تێبینی‌یانەی خوارەوە سەبارەت بە ڕووی یەکەم پێش‌چاو بخرێن:
أ – ئەمە پرسیار و وەڵام و پەیمانێکە لە ماهییەتێکی "تەکوینی"دا و، کاتێ ئەم پەیمانـە لە مرۆڤ وەرگیراوە کە هێشتا هیچ نەبووە و نەهاتووەتە "وجـوود". وەڵامدانەوەشی بـە ﴿بلــی﴾ لـە بەرامبـەر ئـەو فەرمانـەی خواوەنـدەوە بـووە کـە بـۆ "هێنانە وجوودی" ئـەم دەری کردووە.
ب – کاتێ مـرۆڤ کـە لـە جیـهانی "گەردیلـەکان" بەڵکو لـە جیـهانی جوزئییـاتی گەردیلەکان‌دا بووە، پەروەردگاری هەموو جیهانەکان کە هەموو شتێك بـەرەو کـەماڵ دەبـات ئـەم گەردیلانەشـی داوەتـە بـەر و شـەوقی داونـەتێ کـە ببن بـە مـرۆڤ. ئەمـەش وەرگرتنی عەهد و پەیمانەکەیە.
واتە ئەو عەهد و پەیمانە کۆڵنانێکە لە ئەستۆی گەردیلـە کـە زۆر لـە سـەرووی وزە و توانای خۆیەوەیە. وتنی: ﴿بلی﴾یش لـە بەرامبـەر تـەکلیف لـێ کردنی پـەروەردگارەوە بووە بە ئیجادکردن و هێنانەدیی ئەو گەردیلەیە.
جا ئەم پرسیار و وەڵام و تـەکلیف و قبوولـەی کـە لەسـەر ئـەم شێوەیە بـووە، وەك دیارە، لە شکڵ و شێوەی قسـە و گفت‌وگـۆدا نـەبووە، بۆیە بەشـێك لـە تەفسیرنووسـان وەك "ئیستیعارەی تەمثیلی" ڕوانیویانەتە ئەم گفت‌وگۆیە. واتە وەك بڵێی (ئاوا وترا و بەو

جۆرەش وەڵام درایەوە)[١]. هەر بەمەش ئەم گفتوگۆیە بەهای یاسایی خۆی بەدەست هێنا، دەنا پەیمانێك نی‌یە کە بە قسە و گفتوگۆی ڕوون و ئاشکرا وەرگیرابێت.

لە ڕاستی‌دا گەیشتن بەم حوکمە، بێ گوێدانە سەیرکردنی پێرستی گوفتار و وەڵامی پەروەردگاری عالەمیان کە هەزار و یەك گوفتار و وەڵامی هەیە، هەرگیز لە هەڵە بەدەر نابێت. پشت بەخوا ئەمە لە شوێنی خۆی‌دا باس دەکەین.

ج – ئەم جۆرە داواکردنەی پەروەردگار لە مرۆڤ بۆ: "دان پێدانان" و "پەیمان لێ وەرگرتن"ی – لە ڕاستی‌دا – بریتی‌یە لەوەی کە مرۆڤ خۆی بناسێت و بزانێت غەیری خۆی لە مەسەلەی ئەودا هەیە و تەنها خۆی نی‌یە. هەروەها بریتی‌یە لە: ناسینی "نەفس" و نموونە هێنانەوەیە بۆ حەقیقەتی: "مَنْ عَرَفَ نفسَهُ فقد عرفَ ربَّـهُ"[٢]. بەوەی کە ئاوێنەی ماهییەتی مرۆڤ دەخاتە بەرچاو، بەمەش دەبێت بە شایەت لەسەر ئەو حەقیقەتە جۆراوجۆرانەی کە لەسەر ئاوێنەی هەست و شعووری‌دا دەردەکەون و، پاشان ڕاگەیاندنی ئەم شایەتی‌یەیە. دەبێ بیشزانین کە تێگەیشتنی ئەم ئیجاب و قبووڵ و یادخستنەوە و بێدارکردنەوەیە ئاسان نی‌یە و لەوانەیە لەو جۆرە شتانە بێت کە پێویستیان بە بێدارکردنەوەی زۆر هەیە تاکو مرۆڤ لێیان تێ بگات، ئا لێرەوەیە گرنگیی "ڕێنمایی" دەردەکەوێت.

ئەمانەتی "نەفس" یان "من"[٣] بۆ ئەوە بە مرۆڤ دراوە کە خوای گەورەی پێ بناسێت و دان بە "بوون"ی‌دا بنێت. لە ڕاستی‌دا ئامانجی بوونی مرۆڤ تەنها ئەم زانین و دانپێدانانەیە! هەر لەبەر ئەوەیە کە مرۆڤ بە "بوون"ی خۆی دەبێت بە بەڵگە لەسەر "بوونی خوای گەورە" و، بە "سیفەتە جوزئی"یەکانیشی دەبێت بە بەڵگە لەسەر سامان و دەوڵەمەندیی ڕەهای خواوەند و، بە "کۆڵەواری" و "هەژاری"یەکەشی دەبێت بە بەڵگە لەسەر توانست و چاکەکاری‌یەکانی خوای گەورە. جا ئەم چاکە و بەخششە لە پێش‌دا خواوەند بە فەزڵی خۆی بە مرۆڤی دەبەخشێت، ئنجا ئەو زانین و

(١) ئیستیعارەی تەمسیلی لە ڕەوانبێژیی زمانی عەرەبی‌دا بەو جۆرە دەستەواژە مەجازی‌یانە دەوترێت کە لەبەر نیشانە و هۆیەکی تایبەتی لە واتایەکی تری جگە لە واتا ڕاستەقینەکەیان‌دا بەکارهێنران و، زیاتر ئەو پەندانە دەگرێتەوە کە لەناو خەڵکی‌دا دەماودەمیان پێ دەکرێت. وەك ئەوەی کە دەڵێن: (بە یەك دەست چەپڵە لێ نادرێت)! (وەرگێر)

(٢) كشف الخفاء: ٢/٣٤٣. بڕوانە پەراوێزی ژمارە (١) لاپەڕە (٤٩). (وەرگێر)

(٣) مەبەست بە "من" لێرەدا خود(ذات)ی مرۆڤە، بەو واتایەی کا مامۆستا نورسی لە کتێبی (من)دا لێکی داوەتەوە. (وەرگێر)

هەست كردنەی كە ئەنجامی ئەم یەكەم بەخششەی خواوەندن - لە ڕاستیدا - ڕاگەیاندن و دان‌نانێكە لە لایەن مرۆڤەوە بە هەست كردنی بە بوونی خوای گەورە كاتێ سەیری هەموو بوونەوەرێك دەكات و، دان‌نانیشە بە نووری خوای گەورە لە هەموو ڕووناكی‌یەكدا. ئەمەش واتای پەیمانی ﴿أَلَسْتُ﴾ و ﴿بَلَى﴾یە.

جا ئەم پەیمانە: ئیجاب و قبوولێكە و، ئەنجامی زانینی واتاكانی ئەو كتێبە مەزنەیە كە توانست و ویستی خوای گەورە نووسیویانە و، پەی‌بردنە بە نهێنی‌یەكانی ناو دێڕی ڕووداوەكان.

د - دەبێ ئەم پەیمان و پرسیار و وەڵامە بەپێی شتانی جیسمانی(ماددی) هەڵنەسەنگێنرێن و مرۆڤ لەو ڕووەوە لێی تێ نەگات، چونكە خوای گەورە بەپێی ماهییەتی هەموو یەكێك لە بەدیهاتووانی فەرمان بۆ یەك بە یەكیان دەردەكات و، گوێ لە دەنگی هەموویان دەگرێت و، ئاگای لێیانە و، هەریەكەشیان بەپێی جێ و شوێنی خۆیان دەچێت بەدەمیانەوە و خواستەكانیان بۆ دەهێنێتەدی. خۆ ئەگەر بمانەوێت بە زاراوەكانی "زانستی كەلام" ئەمە دەربڕین، دەڵێین: خوای گەورە هەروەك تێ دەگات لە هەموو ئەو گوفتارانەی كە مرۆڤ بە لەهجە و زمانە جیاجیا و تەعبیرە جۆراوجۆرەكانیان دەیڵێن، بە هەمان جۆر لە گوفتاری هەموو بەدیهاتوویەكی تێ دەگات و دەزانێت چی دەڵێت.. لە هەمان كاتیش‌دا بە چەندەها زمانی جیاجیا و لەهجەی جۆراوجۆر فەرمانیان بۆ دەردەكات و حەقیقەتەكانیان تێ دەگەیەنێت و ڕاستیی مرۆڤ و گەردوونیان بۆ ڕوون دەكاتەوە و، گوفتاری بەدیهاتووانی وەردەگرێت و عەهد و پەیمانیان لەگەڵدا دەبەستێت، بە چەشنێك كە ڕوونكردنەوە "گوفتاری"یەكانی خواوەند تەنها لەناو دەستەواژەی "كەلامی لەفظی"دا دەمێنێتەوە. پاشان جۆرەكانی گفت‌وگۆی خوای گەورە هەر لە ئیلهامی زیندەوەرانەوە تا دەگاتە ئیلهامی مەلائیكەت، هەموویان چەند جۆرێكن لە گوفتاری خوای گەورە كە ئەویش یەكێكە لە درەوشانەوەكانی "كەلامی نەفسی"[1].

---

(١) بۆ تێگەیشتن لە واتای: "كەلامی لەفظی" و "كەلامی نەفسی" بەپێی لێكدانەوەی زانستی كەلامی ئەهلی سوننەت و جەماعەت، دەڵێین: بە ئیجماعی نەتەوەی ئیسلام و تەواتور لە پێغەمبەرانەوە - درووديان لەسەر بێت - چەسپاوە كە خوای گەورە "دەدوێت". خۆ مەحالیشە بدوێت گەر خاوەنی سیفەتی "كەلام" نەبێت. كەلامیش - سەبارەت بە خوای گەورەوە - دوو واتای سەرەكیی هەیە: یەكەمیان ئەوەیە كە پێی دەوترێت: "كەلامی نەفسی". كە ئەو سیفەتەیە هەر لە ئەزەلەوە زاتی خوای گەورە هەیەتی و بە جۆرێكە گونجاوە بۆ ئەوەی فەرمان و نەهی‌یەكانی خواوەندیان پێ ئاراستە بكرێت بۆ كەسانی تر و، لە ڕێی وشە و دەستەواژەكانەوە دەردەبڕێن و، بریتی‌یە لە ڕاستی‌یەكی جیاواز لە ڕاستیی "زانست" و "ویست"ی خوای

ئەم جۆرە گوفتارەی خوای گەورە لە بازنەیەکی یەکجار فراواندا لەکاردایە، هەر لەو واریداتانەی کە دێنە ناو دڵی مرۆڤەوە تا دەگاتە جیهانی مەلائیکەت. ئەوەندە هەیە هەریەك لەو بازنانە لە "وەرگرتن و بەخشین"ی ئەو گوفتارەدا چۆنێتی‌یەکی تایبەتیی هەیە کە جیایە لە هی ئەوانی تر. بۆیە ناتوانرێ بزانرێت چی دێتە ناو بازنەیەکی دیاریکراو، هەروەها چیی تر لە بازنەیەکی ترەوە دەردەچێت.

لە ڕاستی‌دا ئیددیعاکردنی ئەوەی کە: "ئێمە دەتوانین لە هەموو شتێك تێ بگەین" هەڵەیەکی گەورەیە! چونکە ئێستا لەم سەردەمەدا هەستمان کردووە کە ئەو شتانەی دەیانزانین و پەی‌یان پێ دەبەین چەند دانەیەکی کەمن لە نێوان ملیۆنێك شت‌دا کە هیچیان لە بارەوە نازانین. هەر بە هەمان ئەندازەش دەتوانین شتان ببینین. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە ئەو جیهانەی دەیبینین و هەستی پێ دەکەین هەر بە هیچ دانانرێت لەچاو ئەو شتانەی کە نایانبینین و هەستیان پێ ناکەین!

خۆ گفت‌وگۆی پەروەردگاری جیهانەکان لەگەڵ گەردیلەکان‌دا و فەرمان دەرکردنی بۆ نیظام و سیستەمەکان و پێکهێنان و هەڵوەشانەوەی شتان لە لایەن ئەو خواوەندەوە، لە چەند دووری‌یەکی بەرز و بڵندی ئەوتۆدا جێبەجێ دەکرێن کە لە تەرازووە بچووکەکانی ئێمەدا جێ‌یان نابێتەوە.

خوای گەورە پەیمان لە گەردیلەکان و، جوزئییات و، خانەکان و، جیهانی گەردیلە و.. لە ڕەحمی دایك‌دا و لە سەردەمی منالی‌دا، وەردەگرێت. ئێمە هەرگیز ناتوانین بە تەرازووەکانی خۆمان ئەم شتانە بە ڕوونی لێك‌بدەینەوە و هەڵیان بسەنگێنین بە تایبەت گەر ئەم گوفتارە ڕووبەڕووە لەگەڵ ڕۆحی مرۆڤ و ئەو ویجدانەدا بێت کە لەو ڕۆحەدایە.

ڕۆح(گیان)ی مرۆڤ خاوەنی وجوودێکی سەربەخۆیە، چونکە ئەمە زۆر بە ڕوونی لەم سەردەمەی ئێستادا چەسپاوە، بە چەشنێك کە بواری موناقەشەی تێدا نەماوە. چونکە لقە جۆراوجۆرەکانی زانستی پاراسایکۆلۆجی کە دەوراندەوری جیهانی زانستیان داوە وای لەم بابەتە کردووە کە حەزی مرۆڤ بۆ زانینی ڕۆح و بوون و

گەورە و، سیفەتێکی ئەزەلی‌یە. بەڵام "کەلامی لەفظی" ئەو دەنگ و وشە و پیتانەن کە ئەو گوفتارەی خوای گەورەیان پێ دەردەبڕرێت و خواوەند لە "لەوحی مەحفووظ" و حەزرەتی جبریل و هەر کەس و شتێکی تری غەیری خۆی‌دا بەدیی‌دەهێنێت. کە ئەمەیان بەدیهاتووە و ئەزەلی نی‌یە و، بە زاتی خوای گەورەشەوە بەند نی‌یە. بڕوانە: (کبری الیقینیات الکونیة) نووسینی: (دکتۆر محمد سعید رمضان البوطي) ص ١٣٣-١٣٦ الطبعة الثالثة. (وەرگێڕ)

کارمەندی و ئاوات و ئارەزووەکانی ڕۆح بهەژێنێت. تەنانەت هیچ زانستگەیەك و کۆڕێکی چینە پێشکەوتووەکان نەماوە کە لە بارەیەوە نەدوێن. جا لەبەر ئەوەی لە شوێنێکی تردا لە بارەی "ڕۆح"ەوە دواوین ئەوا لێرەدا هەر هێندەی لێ دەدوێین کە پەیوەندیی بە باسەکەی ئێستامانەوە بێت.

ئێمە هەرگیز بەم تەرازووانەی کە بۆ تێگەیشتن و تێگەیاندن هەمانە، ناتوانین لەو ئیجاب و قبوڵە تێبگەین کە پەیوەندیی بەو عەهد و پەیمانەوە هەیە، لەو ڕووەوە کە پەیمانێکە لەگەڵ ڕۆحدا بەستراوە، چونکە ڕۆح پێش جەستەی مرۆڤ بەدیهێنراوە. لە لایەکی تریشەوە ماهییەتی ڕۆح لە سەرووی کاتەوەیە. چونکە قسەکردنی ڕۆح وەکو ئەو قسە و هەستکردنانە وایە کە لە خەونەکاندا ڕوو دەدەن. هەرچەندەش دەتوانێت بێ ئەوەی پێویستی بە شەپۆلە دەنگییەکان بێت - بە وێنەی تەلیپاتی - گفتوگۆ و لەیەكحاڵیبوون ئەنجام بدات. خۆ بایەخدانی گەورە و زۆر بەم بابەتە، تەنانەت لە یەکێتیی سۆڤیەتیشدا - کە تەمسیلی جیهانی باوەڕ بە ماددییەت دەکات - ئەوە دەگەیەنێت کە گوفتار و قسەی تایبەتیی ڕۆح لە لایەن گرۆی مرۆڤەوە قبوڵ کراوە و باوەڕی پێ هێنراوە. جا ئەم قسەکردنە تایبەتەی ڕۆح لەوانەیە بە گوفتارێکی تایبەت بە خودی ڕۆحەوە، لە کاتێکی گونجاودا دەربکەوێت و، لە چەند ئامێرێکی تۆمارکەری جیاوازدا تۆمار بکرێت و لە چەند کاسێتێکی ناوازە و جیادا هەڵبگیرێت و زمانی تایبەتیی خۆی بەکار بهێنێت.

جا لەسەر بناغەی ئەمە دەڵێین: لە شوێنی عەهد و پەیمانەکەدا ڕۆحەکان بۆ گفتوگۆ کردن لەگەڵ پەروەردگاری بەخشندەدا بانگ کراون و، ئەوانیش لەبەر ئەوەی کە بەرزەخی جیسمانییەت نەکەوتووەتە نێوان خۆیان و خوای گەورەوە ئەوا هەموو شتێکیان بە ڕوونی دیوە و، سەبارەت بەو پەیمانە وتوویانە: ﴿بلى﴾. بەڵام لەبەر ئەوەی زۆربەی خەڵکی ئەم ڕۆژگارەمان لە "بابی ویجدان"ی کتێبی "ڕۆح"دا بە شوێن ئەمەدا نەگەڕاون، ئەوا ڕێیان لەم پەیمانە نەکەوتووە و هەرگیز ڕێشیان لێی ناکەوێت! چونکە هەروەك لەو جیهانە بێ ئاگان، هێشتا باس و لێکۆڵینەوەشیان تێدا ئەنجام نەداوە.

لە ڕاستیدا ئەو کتێبە بێدەنگەی کە ئەم دوو فەیلەسووفە لێی دواون: یەکەم: "کانت" - بێ ئاوردانەوە لەو پێناسەیەی کە لە کتێبەکانیدا بۆ "بەدیهێنەر" کردوویەتی - و دووەمیش: "بریگسۆن" کە پشتی کردە گەردوون تاکو ئەو کتێبە بێدەنگە بخوێنێتەوە و گوێی لێ ڕابگرێت، بریتییە لەم کتێبە. چونکە پێویست بوو گوێ لە ڕۆح و ئیلهامەکانی ڕابگرێت بۆ ئەوەی چەند ئەزموونگەیەك بۆ تێگەیشتن لە زمانی

"ویجدان" دامەزرێنێت و هەوڵ بدرێت لە ڕێی ئەو پێرستانەی کە لەسەر ئاوێنەی شعووردا دەردەکەون، ڕووی حەقیقەت پێش‌چاو بخرێت.

ئەم کتێبە خۆی لە خۆی‌دا شایەتێکی ڕاستی بێ‌درۆیە لەسەر ئەو حەقیقەتە بەرزە کە بریتی‌یە لەو عەهد و پەیمانە. دیارە تێگەیاندنی ئەو کەسانەی کە لەم زمانە بێ‌بەشن هەرگیز کارێکی ئاسان نی‌یە! خۆ ئەگەر ژیری‌یەکان واز لە خۆبەستنەوە و بڕیارەکانی پێشتریان بهێنن ئەوا مرۆڤ هەست بەو ﴿بلى﴾یە دەکات کە "ویجدان"ی خۆی بۆ ئەو پەیمانە کردوویەتی.

لە ڕاستی‌دا مەبەست لە بیرکردنەوەی "ئەنفوسی" و "ئافاقی" و باسەکانی سەبارەت بەمانە، هەر تەنها ئەمەیە کە باسمان کرد، چونکە زەینی مرۆڤ لە گومڕایی‌یەکانی خۆی ڕزگاری دەبێت و سەربەستی بە بیری خۆی دەدات و تێ‌دەکۆشێت کە بە زەڕەبینی بیری سەربەستانە نووسراوە وردەکانی ناو ویجدانی خۆی بخوێنێتەوە. زۆر کەس هەن کە خۆیان وا ڕاهێناوە لەم ڕێیەوە سەیری ناخی دڵی خۆیان بکەن. ئەو داهاتانەی کە ئەو جۆرە کەسانە بە بینین و هەستیارە ناسکەکانی ناخی خۆیان بەدەستی دەهێنن هەرگیز ناتوانن لە هیچ کتێبێکی تردا دەستیان بکەوێت. دەتوانرێت لە ژێر ئەم زەڕەبینەوە هێما و ئاماژەکانی کتێبە ئاسمانی‌یەکان بە ڕەنگە تایبەتی‌یەکانی خۆیان دەربکەون. جا ئەو کەسانەی کە ناتوانن ئەم ئاسۆیانە ببینن و لەناو چوارچێوەی دەروونی خۆیان‌دا قەتیس ماون و خۆیان لەوێ‌دا بەند کردووە و لەو قاوغ و چوارچێوەیە دەرنەچوون، هیچ کاتێك ناتوانن شتێك لەم قسانە حالی بن!

* * *

با ئێستا لە ڕووی دووهەمی پرسیارەکە بدوێین: چ کاتێك ئەم پەیمانە وەرگیراوە؟

دەبێ پێشەکی ئەوە ڕوون بکەینەوە کە لەناو دەقەکان‌دا ناتوانین شتێکی گومان‌بڕمان لەسەر ئەمە دەست بکەوێت. بەڵام دەتوانین ئەو شتانە بهێنین کە تەفسیرنووسەکان لەم بارەیەوە وتوویانە:

ئەم ئیجاب و قبوولە لە کاتی ڕۆشتنی زیندەتۆو (حیمن)ی مرۆڤ‌دا بووە بەرەو پیتاندن و.. لەو کاتەدا بووە کە ئاوەڵە(جنین) شێوەی مرۆڤی لەخۆ گرتووە.. یان ئەو دەمەی کە منداڵ دەگاتە تەمەنی ئاوزان و بالغ بوون. هەریەك لەم ڕا و بۆچوونانە شێوازی تایبەتی‌یان هەیە بۆ بەرگری لەخۆکردن. بەڵام گەلێ دژوارە کە **هۆکارێکی** یەکلایی کەرەوە بە دەستەوە بێت و یەکێك لەو ڕا و بۆچوونانەی **پێ تەرجیح بدرێت.**

جا هەروەك ئەم پەیمانە لە جیهانی گیانەکاندا ڕوویداوە، دەشکرێت لە کاتی پەیوەندی کردنی گیان بە گەردیلەکانی خۆیەوە لە جیهانێکی تردا ڕوو بدات.. هەروەك لە یەکێك لە قۆناغەکانی گەشەکردنی ئاوەلمە لە ڕەحمی دایکدا ڕوویداوە، دەشگونجێت لە هەر قۆناغێکی گەشەکردندا تا کاتی بالغبوون ڕوو بدات.

خۆ ئەو خواوەندە گەورەیەی کە وەکو یەك لەگەڵ "ئەمڕۆ" و "دوێنێ" دەدوێت و بە وێنەی ئەمڕۆ لە دوێنێش ئاگادارە، لەوانەیە لە هەموو ئەم قۆناغانەدا پەیمانەکەی وەرگرتبێت. ئێمە لە قووڵایی ویجدانی خۆماندا دەنگێکی بەم جۆرە دەبیستین لەسەر ئاگاداری و شایەتیی دڵمان لەسەر ئەم پەیمانە.

هەروەك "گەدە" بە زمانی تایبەتیی خۆی برسێتییەکەی خۆی دەردەبڕێت و، "جەستە"ش، بە وشە تایبەتییەکانی، ئازارەکانی ڕادەگەیەنێت.. "ویجدان"یش بە هەمان جۆر، زمان و زاراوە تایبەتییەکانی خۆی دەخاتە کار و، باسی ئەو گفتوگۆ و عەهد و پەیمانانە دەکات و، بەدەست ئازار و دڵتەنگییەکانیشیەوە دەناڵێنێت. ئەم ویجدانە هەمیشە لە دڵەتەپێ و نیگەرانیدایە تاکو بە ڕاستگۆیی لەسەر گفت و پەیمانەکەی خۆی بمێنێتەوە و، لە شێوەی چەند شەپۆلێکی یەك لە دوای یەکیشدا ترپە و ئینفیعالاتەکانی خۆی دەردەخات. هەروەك منداڵ کە بە گریانەکەی سەرنجەکان بۆ لای خۆی ڕادەکێشێت و خۆیشی لەمەدا بە "بەختەوەر" دادەنێت و، گەر نەشتوانێت ئەو داخ و خەمانەی دەربڕێت کە پێیانەوە دەناڵێنێت، ئەوا نائومێدی و دڵشکاویی پێوە دەردەکەوێت.. "ویجدان"یش بە هەمان جۆرە، چونکە ویجدان لە پێش چاوی ئەو کەسانەدا کە دەیخوێننەوە و هەستی پێ دەکەن:

ئاوێنەیەکی خاوێن و درەخشانە بۆ مەزنترین ڕاستییەکان و.. کتێبخانەیەکی یەکجار دەوڵەمەندە و.. تۆمارێکی تایبەتی و.. شوێنێکی بەرز و بڵندی ئەمبارکردن و تێداپاراستنی شتانە.

* * *

پرسیاری دووەم:

ئایا بەڵگەی عەقڵی هەیە لەسەر: ﴿ألستُ بربكم قالوا بلى﴾؟

وەڵام: هەندێ مەسەلە و بابەت هەن کە گەلێ سەخت و دژوارە بە عەقڵ و ژیری ڕوون بکرێنەوە. خۆ ئەگەر لە ڕێی ژیرییەوە خەڵکیان لێ تێبگەیەنرێت ئەوا تەنها لەو ڕووەوە دەکرێت تێبگەیەنرێن کە: ئەم بابەت و مەسەلانە لە جۆری "مومکینات"ن، واتە "مەحاڵ" نین.

لە ڕاستیدا مادەم خوای گەورە باسی کردووە، ئەوا هیچ ئیعتیرازێك ڕوو لەم مەسەلەیە ناکات.

دەتوانین لە دوو ڕووەوە لەم پرسیارە بدوێین:

١ - ئایا شتی وا ڕووی داوە؟ ئەگەر ڕووی داوە چۆن دەکرێ بچەسپێنرێت؟

٢ - ئایا کەسێکی ئیماندار ئاگاداری ئەم هەواڵەیە و بینیویەتی؟

پێش هەموو شتێك، ئایا پرسیاری: ﴿ألستُ بربكم﴾ کە خوای گەورە لە ڕۆحەکانی کردووە - ئیتر لە هەر جیهانێکدا بوو بێت -پاشان وەڵامی ڕۆحەکانیش: ﴿بلى﴾ پرسیار و وەڵامێکی قەطعی و بێ گومانە؟

ئەم مەسەلەیە لە دوو ئایەتی قورئانی پیرۆزدا باس کراوە:

یەکێکیان ئەم ئایەتەیە:

﴿وإذْ أخَذَ ربُّك مِن بني آدمَ مِن ظهورِهم ذُرِّيَّتَهُمْ وأشهَدَهُم على أنفُسِهم ألستُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى﴾(الأعراف:١٧٢).

کەواتە ئەم پەیمانە وەرگیراوە و بەسەرهاتەکەش ڕوویداوە. تەفسیرنووسان لە کۆن و نوێدا قسەی زۆریان لە تەفسیری ئەم ئایەتەدا کردووە.. بەشێکیان وتوویانە: ئەم پەیمانە لەو گەردیلانە وەرگیراوە کە لە داهاتوودا مرۆڤیان لێ پێك دەهێنرێت و لە ڕۆحەکانیشیان پێکەوە.

هەندێکی تریان وتوویانە: لەو کاتەدا وەرگیراوە کە مناڵ دەکەوێتە ڕەحمی دایکیەوە.

چەند تەفسیرنووسێکی وردەکارتر پشتیان بە فەرموودەیەکی پیرۆز بەستووە و وتوویانە: ئەم پەیمانە لەو کاتەدا لە مرۆڤ وەرگیراوە کە فووی ڕۆح(ژیان)ی تێ کراوە.

لە ڕاستیدا قسە و گوفتاری خوای گەورە لەگەڵ بەدیهاتوواندا گەلێ جیاجیا و جۆراوجۆرە. ئەوەتا ئێمە بە جۆرێکی تایبەتی و شێوەیەکی دیاریکراو دەدوێین، کەچی لەگەڵ ئەمەشدا جۆرە گفتوگۆیەکی ترمان هەیە کە هی هەستە ناوەکی و دەرەکی و ئاشکرا و پەنهانەکانمانن و، قسە و گوفتاری عەقڵ و ڕۆحمان هەیە و، جۆرە گوفتارێکی دەروونی و لەفزیشمان هەیە و، گەلێ جار بە هەموو ئەم زمانانە دەدوێین و هەولیش دەدەین ئەوانەشیان پێ تێ بگەیەنین کە لێیان تێ دەگەن.

ئەوەتا "دڵ" زمانی تایبەتیی خۆی هەیە قسەی پێ دەکات، بەڵام هەستی پێ ناکرێت. خۆ ئەگەر پێمان بوترێ: لە دڵی خۆتاندا چیتان دەوت؟ دەڵێین: ئاوا و ئاوا. هەروەها ئەو شتانەش دەگێڕینەوە کە لە دەروونماندا وتوومانن، ئەمەش قسە و گوفتاری دەروونییە. هەندێ جاری تر لە خەونەکانماندا قسە دەکەین و لە خەڵکیش تێ دەگەین، کە هیچ کەسێکی تەنیشتی خۆمان هەستی پێ ناکات، پاشان کە لە خەو هەڵدەستین و

ر دەبینەوە یەك بەیەكی ئەو قسانە بۆ كەسانی تر دەگێڕینەوە، دیارە ئەمەش جۆرێكی ترە لە قسە و گوفتارەكانمان.

كەسانێكی تر هەن كە تابلۆكانی جیهانی میسالیان پیشان دەدرێن و لەگەڵ كەسانی جیهانی میسالیشدا دەدوێن و گفتوگۆ دەكەن. لەوانەیە هەندێ كەس لە ماددییان باوەڕ بەمە نەكەن و بڵێن ئەمە وڕێنەیە. با وازیان لێ بهێنین! چونكە پێغەمبەری خۆشەویست ﷺ چەندین تابلۆی میسالیی جیهانی بەرزەخ و جیهانی میسال پێشچاوی بڵند و بەرزی پێغەمبەرانەی دەخرا و ئنجا هەموو ئەوانەش كە چاوی پێیان دەكەوت لێیان تێدەگەیشت و هەستی پێ دەكردن و بۆ كەسانی تری دەگێڕانەوە. خۆ ئەمەش جۆرێكی تری گوفتارە.

بەڵام "وەحی" جۆرێكی تەواو جیایە لەمانە. ئەوەبوو كە وەحی بۆ پێغەمبەر ﷺ دەهات جگە لە خۆی كەسی تر هەستی پێ نەدەكرد و لێی تێ نەدەگەیشت. خۆ ئەگەر وەحی شتێكی ماددی بوایە و بە گوێ ببیسترایە، ئەوا كەسانی نزیكی دەیانبیست و هەستیان پێ دەكرد. كەچی كاتی وا دەبوو كە وەحیی بۆ دەهات سەری لەسەر ڕانی یەكێك لە خێزانەكانی، یان ئەژنۆی بە ئەژنۆی یەكێك لە هاوەڵە بەڕێزەكانیەوە دەبوو، لەو كاتەدا پێغەمبەر ﷺ لەو وەحییە تێدەگەیشت بێ ئەوەی كەسی تری جگە لە خۆی هەستی پێ بكات. ئنجا پێغەمبەریش ﷺ پیت بە پیتی ئەو وەحییەی پێ ڕادەگەیاندن. خۆ ئەمەش دەنگ و قسە و گوفتارێكە لە شێوەیەكی تردا.

"ئیلهام" بۆ دڵی وەلی دێت و شتێك بە گوێی دڵیدا دەچرپێنێت، كە ئەمەش جۆرێكی تری گوفتارە و بە وێنەی زمانی مۆرس(بروسكە) وایە، كە چەند جارێكی دیاریكراو لێ دەدرێت و كارمەندی بەرپرسیاری بروسكە ڕاستەوخۆ لێی تێدەگات. جا هەندێ شت بە هەمان جۆر لە دڵی وەلیدا دادەنرێت، ئنجا ئەویش لە لایەنی خۆیەوە چەندین واتای جیاجیای لێ دەردەهێنێت. بۆ نموونە وەك ئەوەی وەلییەك بڵێت: فڵانی كوڕی فیسار كەس گەیشتە بەردەرگا، كە دەرگا بكەنەوە ببینن لەوێیە و گەیشتووە! خۆ دیارە ئەمەش جۆرێكی تری قسە و گوفتارە.

ئنجا "تەلیپاثی"ش هەیە[1].. ئەوەتا زانایانی ئەمڕۆ بە ژمێركاری و تاقیكردنەوەكانی خۆیان ڕێ بۆ ئەو ڕۆژە خۆش دەكەن كە پێیان وایە دەتوانن بە تەلیپاثی لەگەڵ یەكتردا بدوێن. كە ئەمەش جۆرێكی تری قسە و گوفتارە.

---

(١) (تەلیپاثی Telepathy): بریتییە لە گۆڕینەوەی بیر و بۆچوون و لەیەكتر حاڵیبوون لە نێوان مێشكی چەند كەسێكدا، بە بێ بەكارهێنانی زمانی قسە و گوفتار. بڕوانە فەرهەنگی: Oxford. (وەرگێڕ)

ڕووتێکردنی دڵ لە دڵ و برووسکە بەیەكدانی مرۆڤ لە ناخەوە جۆرێکی تری دەربڕین و گفت‌وگۆیە.

لە هەموو ئەمانەوە کە باسمان کردن، تێدەگەین لەوەی کە خوای گەورە چەندین جۆری لەژمارەبەدەری قسە و گفت‌وگۆی بەدیهێناوە.

ئێستاش با بڕۆینەوە سەر باسەکەمان.

خوای گەورە بە ئێمەی فەرموو: ﴿ألستُ بربكم﴾؟ بەڵام ئێمە نازانین بە کام جۆر لە جۆرەکانی گوفتار فەرموویەتی. خۆ ئەگەر ئەم فەرمایشتەی لە شێوەی لێدانی مۆزس‌دا بوو بێت - دیارە ئەمە نموونەیە و، نموونەش قرە و برەی لەسەر ناکرێت - بە وێنەی قسەکردن لەگەڵ مرۆڤی وەلی‌دا، ئەوا بێ گومان ناتوانین بە گوێکانمان ئەم گوفتارە ببیستین. واتە ئەو گوفتارە "ئیلهام"ە و "وەحی" نی‌یە. خۆ ئەگەر "وەحی"یش بێت "ئیلهام" نی‌یە. گەر گوفتارەکەی ئاراستەی ڕۆح کردبێت ئەوا لەگەڵ جەستەی نی‌یە، ئەگەر ئاراستەی جەستەشی کردبێت ئەوا لە جۆری ئەو گوفتارە نی‌یە کە لەگەڵ ڕۆح‌دا دەکرێت.

ئەم خاڵە گەلێ گرنگە، چونکە کارێکی یەکجار هەڵەیە گەر ئەو شتانەی کە مرۆڤ لە جیهانی "میسال" و جیهانی "بەرزەخ" و جیهانی "ڕۆحەکان"دا دەیان‌بینێت و هەستیان پێ دەکات، بە تەرازووەکانی ئەم جیهانە هەڵبسەنگێنرێن. ئەوەتا پێغەمبەر ﷺ دەفەرموێت: "کاتێ بەندە خرایە گۆڕەکەی و هاوڕێیانی بەجێیان هێشت و ئەویش گوێی لە دەنگی پێیانە، ئا لەم کاتەدا دوو مەلائیکەت دێن بۆ لای و دای‌دەنیشێنن و پێی دەڵێن: بەرامبەر بەم پیاوە کە محمدە ﷺ لە دنیادا چیت دەوت؟"[1]. ئایا ئەم پرسیارە لە چ لایەنێکی ئەو مرۆڤە دەکرێت؟ خۆ چ لە جەستەی و چ لە ڕۆحی بکرێت، ئەنجامەکەی هەریەکێکە و ناگۆڕێت. گەر مردووەکەش هەست بەم گوفتارە بکات هەرگیزاوهەرگیز ئامادەبوانی دەوروبەری هەستی پێ ناکەن. تەنانەت گەر ئامێرێکی تۆمارکردنیش لە گۆڕەکەی‌دا دابنێن، ئەوا هەرگیز ناتوانن هیچ شتێك ببیستن. چونکە ئەو گفت‌وگۆیە لە چەند دووری(أبعاد)یەکی تری غەیری دووری‌یەکەی ئێوەدا ئەنجام دەدرێت، بە وێنەی دووری‌یەکانی چوارەم و پێنجەم و دووری‌یەکانی تری وەك ئەمانە کە ئەنیشتاین و غەیری ئەویش دۆزیویانەتەوە. مەسەلەکە - بە هەمان جۆر - بەپێی گۆڕانی جێ و شوێنیش دەگۆڕێت و بە شێوەیەکی تر لە بەردەمتان‌دا دەردەکەوێتەوە. کەواتە: ﴿ألستُ بربكم﴾ گوفتارێکی خوای گەورەیە کە بە ئاراستەکردنێکی تایبەتەوە

---

(١) رواه البخاري: الجنائز ٨٧.

لەگەڵ ڕۆحدا كردوویەتی. لەبەر ئەوە، نابێ چاوەڕوانی ئەوە بم كە پەی بە كاریگەریی ئەم گوفتارە لە خۆمدا ببەم، یان لەبەرم كردبێت و لە بیرم مابێت، بەڵكو لە شێوەی هەست كردنێكدا كە لە "ویجدان"ەوە سەری هەڵدابێت دەتوانرێت چاوەڕوانی ئەوە بكرێت. ئەوەتا ئێمە لە ڕێی ئەو ئیلهامانەی كە دێنە ناو ویجدانمانەوە هەستی پێ دەكەین.

لە كاتی ڕوونكردنەوەی ئەم مەسەلەیەدا، یەكێك پێی وتم:

– كوا؟ من هەستم بەمە نەكردووە؟

پێم وت:

– بەڵام من هەستم پێ كردووە! خۆ ئەگەر تۆ هەستت پێ نەكردبێت ئەوە پەیوەندیی بە خۆتەوە هەیە. بەڵام من باش لە یادمە كە هەستی پێ دەكەم. گەر پرسیاریشم لێ بكرێت: بە چ شتێك هەستت پێ كرد؟ دەڵێم: بەو شەوق و تاسەمەندییەی كە لە ناخمدا دانراوە بەرەو "ئەبەد". خۆ هەرچەندە خۆم كۆتاییم پێ دێت، بەڵام لە ڕێی حەزو ئارەزووە بێ كۆتاییەكانمەوە ئەم دەنگەم بیستووە. لە ڕاستیدا لەبەر ئەوەی من سنووردار و پابەندم ناتوانم پەی بە بەدیهێنەری مەزنم ببەم، چونكە چۆن بتوانم دەركی ڕەهای بێ كۆتایی بكەم؟ كەچی بەو حەز و ئارەزووە تاسەمەندەی كە بەرەو "ڕەها" و "پابەند نەبوو" لە خۆمدا هەستی پێ دەكەم، دەتوانم پەیی پێ ببەم. ئەوەتا مێروویەكی سنووردار لەم جیهانە سنووردارە و لە جیهانە بەرتەسكەكەی خۆیدا دەژی، كاتێكیش كە دەمرێت هەموو ئەو شتە سنووردارانەشی لەگەڵدا دەمرن كە لەناو ژیانی ئەودا بوون. منیش وەك ئەو لە جیهانێكی سنووردار و كۆتایی پێهاتوودا دەژیم. بەڵام بیر لە بێسنوور و بێ كۆتایی دەكەمەوە و، حەز و ئارەزووشم بەرەو ئەبەد تێدایە و، شەوق و تاسەی "بەهەشت" و "بینینی جوانیی خوای گەورە"شم لە ڕۆحمدا هەڵگرتووە. خۆ ئەگەر سەرانسەری دنیا ببێت بە موڵكی من هێشتا ئەم خەم و حەز و شەوقەم لاناچێت. هەر لەبەر ئەمەش بوو كە وتم: "من هەستی پێ دەكەم". چونكە ئەم حاڵە لە خۆمدا شك دەبەم.

"ویجدان" هەرچییەك بێت، هەمیشە بە هەموو كوللییات و بەشەكانیەوە زمانی بە یاد و ذیكری خوا پاراوە و، هەرگیزاوهەرگیز درۆ ناكات. خۆ كاتێك ئەو شتەی پێ بدرێت كە دەیەوێت و ئارەزووی لێیەتی، یەكسەر دەسرەوێت و دڵنیایی بەدەست دەهێنێت. بۆیە دڵی مرۆڤ كە لایەنێكی ناسك و نیانی پەروەردگارییە لە مرۆڤدا، هەرگیز دڵنیایی بەدەست ناهێنێت هەتا ویجدان نەسرەوێت و نەكەوێتە دڵنیاییەوە. وەك ئەم ئایەتە پیرۆزە ئاماژەی بۆ دەكات:

﴿الذين آمنوا وتطمئن قلوبُهم بذِكرِ الله ألا بذِكرِ الله تطمئنُ القلوب﴾(الرعد:٢٨).

جگە لەمەش "بریگسۆن" و فەیلەسووفەکانی تری هاوچەشنی، لە بواری چەسپاندنی بوونی خوای گەورەدا وازیان لە هەموو بەڵگە عەقلی و نەقلی‌یەکان هێنا و تەنها "ویجدان"یان کرد بە بەڵگە لەسەری. تەنانەت "کانت" لە شوێنێکدا دەڵێت: (من هەموو زانیاری‌یەکانی خۆمم پشت گوێ خست و وازم لێ‌هێنان تاکو بەو شێوەیەی کە شایستەی مەزنایەتیی خوای گەورەیە، خواوەند بناسم)! "بریگسۆن"یش کاتێ کە دەیەوێت ئەم ڕێگایە بگرێتە بەر، تاقە بەڵگەی هەر "ویجدان"ە. ئەوەتا "ویجدان" گەلێ بە "ئینکاریی بوونی خوای گەورە" نیگەران دەبێت و، جگە لە "ئیمانهێنانی بە خوای گەورە" بە هیچ شتێکی تر ناسرەوێت و ئارامی و دڵنیایی بە خۆیەوە نابینێت.

مرۆڤ کاتێ کە گوێ لە دەنگی ئەو ویجدانە ڕادەگرێت کە لە ناخیەوە دەردەچێت، هەمیشە لەو دەنگەدا هەست بە بوونی پەرستراوێکی ئەزەلی و ئەبەدی دەکات. وەڵامی: ﴿بلى﴾ بریتی‌یە لەم حاڵ و دەربڕینەی کە بە چەند وشەیەکی بێ‌دەنگ لە ناخی ویجدانی مرۆڤدا خۆی دەرخست و وەڵامی: ﴿ألستُ بربكم﴾ی گوفتاری خواوەندی پێدایەوە. خۆ هەر مرۆڤێك بە وردی سەرنج لە خۆی بدات، هەست بەو زایەڵەیە دەکات کە لە قووڵایی‌یەکانی ناخی ڕۆحی خۆیەوە بەرز دەبێتەوە. دەنا گەر لە "ژێری" یان "جەستە"دا بە دوای ئەم زایەڵەیەدا بگەڕێت، ئەوا گرفتاری هەڵوێستە دژ بە یەك و نادروستەکان دەبێت. بەڵێ ڕاستە، ئەم زایەڵەیە لە ویجدانی هەموو کەسێکدا هەیە، بەڵام چەسپاندنەکەشی تایبەتە بە مەیدان و بواری خۆیەوە.

جا هەموو ئەهلی تەحقیق و ئەهلی شهوود و ئەصفیا و ئەولیا و پێغەمبەران - دروودیان لەسەر بێت - بە وێنەی خۆری ڕۆژی ڕووناك ئەمەیان دیوە و پیشانی غەیری خۆیشیانداوە. بەڵام لە ڕێی ژێری‌یەوە ناتوانین بیچەسپێنین و ڕوونی بکەینەوە وەك ئەوەی کە درەختێکی پەڵك یان سنەوبەر ڕوون دەکەینەوە. ئەو کەسەی گوێ لە ویجدانی خۆی ڕادەگرێت و چاوی بەو شتانە دەکەوێت کە لەوێ ڕوو دەدات، بە بێ گومانی ئەمە دەبینێت و هەستی پێ دەکات و دەیبیستێت.

* * *

پرسیاری سێهەم

قورئانی پیرۆز ڕوونی کردووەتەوە کە ویستی هەمەکی(ئیرادەی کوللی) تایبەتە بە خوای گەورەوە. خۆ ئاشکرایشە کە مرۆڤ ویستێکی جوزئیی هەیە. ئایا ئەو کەسەی گوناه دەکات، لەسەر بناغەی ویستە جوزئی‌یەکەی خۆی دەیکات.. یان ئیرادەی کوللیی خوای گەورە پاڵی پێوە دەنێت بۆ گوناهکردن؟

وەڵام: ئەم مەسەلەیە بەم چەشنەی خوارەوە کورت دەکەینەوە:

مرۆڤ ویستێکی هەیە و ئێمەش ناوی: "ئیرادەی جوزئی" یان "ویستی بەشەری" یاخود "توانای کەسبی مرۆڤ"مان لێ ناوە. بە بەدیهێنانەکەی خوای گەورەش دەڵێین: "ئیرادەی کوللی" یان "هێزی بەدیهێنان" یان "قودرەت" یان "ئیرادە" یان "تەکوین" (کە هەموو ئەمانەش سیفاتی خوای گەورەن).

جا ئەگەر مەسەلەکە لەو ڕووەوە بگرین کە دەگەڕێتەوە بۆ خوای گەورە، مرۆڤ وا تێدەگات کە وەك بڵێی خوای گەورە شتان ناچار دەکات بۆ پەیدا بوون و هاتنە وجوود. ئیتر بەم جۆرە "جەبر" خۆی دەهاوێتە ناو مەسەلەکەوە. خۆ ئەگەر لەو ڕووەشەوە ئەم مەسەلەیە بگرین کە دەگەڕێتەوە بۆ مرۆڤ ئەوا وای لێ تێدەگەین کە مرۆڤ خۆی بکەری کردەوەکانی بێت. ئەو کاتەش بیری "قەدەرییە - موعتەزیلە" خۆی دەکات بە ناودا کە لەسەر ئەو بناغەیە دامەزراوە گوایا: "بەندە بەدیهێنەری کردەوەکانی خۆیەتی"!

لە ڕاستیدا خوای گەورە بەدیهێنەری هەموو شتێکە لە بوونەوەردا. ئەو ئیرادە کوللی‌یەی کە لە پرسیارەکەدا هاتووە بریتی‌یە لەمە. تەنانەت ئایەتی پیرۆزی: ﴿**والله خلقكم وما تعملون**﴾(الصافات:٩٦) ڕوونی دەکاتەوە کە خوای گەورە بەدیهێنەری خۆتان و ئەو کردەوانەشتانە کە ئەنجامیان دەدەن. بۆ نموونە: گەر ئۆتۆمبیلێك دروست بکەن یان خانووبەرەیەك بنیات بنێن، ئەوا خوای گەورە بەدیهێنەری هەموو ئەو شتانەیە و چ خۆتان و چ کردەوەکانتان هەموو هی خوای گەورەن. بەڵام تەنها یەك شت تایبەتە بە ئێوەوە، ئەویش کەسب و کارتێداکردنی مرۆڤە، کە مەرجێکی عادی‌یە و وەکو "مەیل" یاخود بە وێنەی دەستلێوەدانی سویچی تۆڕێکی کارەبایە کە دنیا ڕووناك دەکاتەوە. جا هەروەك لەم هەڵوێستەدا ناتوانرێت بوترێ: هیچ دەستێکی ئێوە لەم کارەدا نی‌یە، ناشتوانرێت هەموو شتێکی ئەم کارە هی ئێوە بێت. کارەکە بە تەواوی هی خوای گەورەیە، بەڵام کاتێ خوای گەورە ئەم شتانە بەدیدەهێنێت دەستتێوەردانی جوزئیی ئێوەی وەك مەرجێکی عادی قبووڵ کردووە و هەموو ئەو شتانەی کە خۆی دەیانکات و بەدی‌یاندەهێنێت لەسەر ئەو جوزئە ئیختیاری‌یە بنیاتی‌ناون.

بۆ نموونە: سیستەمی کارەبای ئەم مزگەوتە، خوای گەورە بەدیی‌هێناوە و، داگیرساندنەوەی سەرلەنوێیشی هەر تایبەتە بە خواوەندەوە. چونکە بەدیهێنانی ڕووناکی لە لافاوی ئەلیکترۆنەکان و ڕووناك کردنەوەی مزگەوتەکە هەریەکەیان

کارێکی سەربەخۆیە لە خۆی‌دا و هەموو ئەم کارانەش ئەو خوایە ئەنجامیان دەدات کە: "نورالنـور، منورالنـور، مصورالنـور"ە، بـەڵام بەشـی دەسـت‌تێوەردان و کـاری ڕاستەوخۆی ئێوە لە ڕووناك‌کردنەوەی ئەم مزگەوتەدا ئەو سیستەمەیە کە خوای گـەورە لـە کارەبـادا دایناوە و بریتی‌یە لـەوەی تەنـها پەنجە لـە سـویچی کارەباکـە بـدەن ئیـتر مزگەوتەکە ڕووناك ببێتەوە. بەڵام کـاری ڕووناك‌کردنـەوەی مزگەوتەکـە بـە سیستەمی کارەبا، تایبەتە بە خوای گەورەوە و گەلێ لە وزە و ویستی ئێوە بەرز و باڵاترە.

با ئەمە زیاتر ڕوون بکەینەوە. بۆ نموونە: مەکینەیەکی ئامادە بۆ کارکردن و ڕۆیشتن، کـە تەنـها ئـەرکی پەنجـەلێدانی کلیلـی خستنەکاری بـە ئێـوە درابێـت. جووڵاندنی ئـەم مەکینەیە تایبەتە بەو کەسەوە کە دروستی کردووە، بۆیـە بـەم دەسـت‌لێدانە جوزئی‌یـەی کە تایبەتە بە مرۆڤەوە دەڵێین: "کەسب" (واتە بەدەسـت‌هێنان) یـان "ئیرادەی جوزئـی". بـەڵام ئـەوەی کـە تایبەتـە بـە خـوای گـەورەوە پێـی دەڵێـین: "خـەلق، ئیجـاد" (واتـە بەدیهێنان). بەم پێ‌یە ئیرادە(ویست) دەبێت بە دوو بەشەوە:

١ ـ ئیرادەی کوللی.

٢ ـ ئیرادەی جوزئی.

ویست و ئیرادە تایبـەتن تەنـها بـە خـوای گـەورەوە: ﴿**وَمـَا تَشَـاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَـاءَ اللهُ**﴾(الإنسان: ٣٠). بەڵام بۆ ئـەوەی کـەس بە هەڵـە تێ نـەگات ئـەوا کـاتێ کـە ئـەم قسـەیە دەکـەین لەگـەڵی‌دا دەڵێـین: بـەندەش ئـەرکی پەنجـەلێدانی سـویچەکەی لـەم کـارەدا بەرکەوتووە، کەواتە ئەویش ئیرادەی هەیە، ئەمەش بۆ ئەوەی نەکەوینـە ئـەو بۆچوونـە دژ بە یەکانەی کە ڕێڕەوی "جەبری" تێی کـەوت. کـاتێکیش کـە دەڵێین: بەدیهێنـەری ئـەو شتە هەر تەنها خـوای گـەورەیـە، دەمانـەوێت ڕوونـی بکەینـەوە کە ئێمـە وەکـو ڕێـڕەوی "موعتەزیلە" ناڕوانینە مەسەلەکان. بەمەش کارێك دەکەین کە شیرك و هاوبەشایەتی بۆ خوای گەورە دانەنێین، نە لە خوایەتی‌یەکەی‌دا نە لـە پەروەردگاریتی‌یەکـەی‌دا. چونکـە خوای گەورە هەروەك لە زاتی‌دا تاك و تەنیایە، لە بەڕێ‌کردنی کارەکانیشی‌دا بە هەمان جۆر تاك و تەنیایە و کاری خۆی بە کەسی تر ناسپێرێت و هـەر بـە زاتی خۆی هـەموو شـتێك بـەدی‌دەهێنێت. بـەڵام لەبـەر "تـەکلیف" و حیکمـەت و نهێنی‌یـەکانی تـری هاوچەشنی، دەست‌تێوەدانی مرۆڤی لەو کارانەدا وەك مەرجێکی عادی قبووڵ کردووە.

بۆ ڕوونکردنـەوەی زیـاتر لـێرەدا نموونەیـەك دەهێنین کە پێشـەوایەکی مـەزن باسـی کردووە:

(ئەگەر منالێكی كۆلەواری لاوازت لەسەر شانت هەلگرت و سەربەستیت دایە دەست خۆی و پێت وت: چ جێگایەكت دەوێت دەتبەم بۆ ئەوێ، منالەكەش داوای كرد بۆ سەر چیایەكی مەزن سەری بخەیت و تۆش بردت بۆ ئەوێ، بەلام منالەكە لەوێ نەخۆش كەوت یان كەوتە خوارەوە. بێ گومان پێی دەلێیت: تۆ خۆت داوای ئەمەت كرد. ئیتر سەرزەنشتی دەكەیت و، جگە لە ئازارەكەی خۆی، ئازاری زللەی تەمێ كردنیشی بۆ زیاد دەكەیت! خوای گەورەش - ولله المثل الأعلى - بە هەمان جۆرە، ئەوەتا ئەو خواوەندەی كە "أحكم الحاكمين"ە، "ویست"ی ئەم بەندەیەی خۆی، كە لەوپەڕی لاوازیدایە، كردووە بە مەرجێكی ئاسایی بۆ ویستە هەمەكییەكەی خۆی)[١].

ئایا لەم نموونەیەدا دەتوانرێ ئینكاریی "ویست"ی منالەكە بكرێت؟ بێ گومان لە وەلامدا دەلێین: نەخێر، چونكە خۆی ویستوویەتی و داوای كردووە. بەلام ئەو كەسەی گەیاندییە ئەو شوێنە بەرزە، تۆ بوویت گەیاندت. بە هەمان جۆر نەخۆشییەكەش منالەكە نەیكردووە و ئەنجامی نەداوە، بەلكو جگە لە داواكردنی ڕۆشتنی سەر چیاكە هیچ شتێكی تری لێ دەرنەكەوتووە. كەواتە دەبێ ئەمانە لە یەك جیا بكرێنەوە: ئەو كەسەی منالەكەی نەخۆش خست و.. ئەو كەسەی گەیاندییە ئەوێ و.. ئەو كەسەش داوای ئەم گەیاندنەی كرد. ئێمە لەم واتا و تێگەیشتنەوە دەڕوانینە: "قەدەری خوا" و "ویستی مرۆڤ". خۆ جگە لە خوای گەورەی خاوەن تەقدیر كەسی تر حەقیقەتی هیچ شتێك نازانێت.

* * *

پرسیاری چوارەم

قورئانی پیرۆز دەفەرموێت:

﴿مَن يَهدِ الله فهُو المهتَدِ ومَن يُضلِل فلن تجدَ له ولياً مُرشِداً﴾(الكهف:١٧).

هەروەها لە قورئاندا هەیە كە: خوای گەورە بیر و ژیری و ویستی بە مرۆڤ داوە و، هەردوو ڕێگاكەی پیشان داوە و سەربەستە لە گرتنەبەری هەر كامیاندا. ئایا چۆن ئەم دوو شتە یەك بخەین؟

وەلام: ئەم پرسیارە دوو كەرتی تێدایە:

---

(١) بڕوانە: سەرجەمی پەیامەكانی نوور، بەرگی یەكەم (وتەكان) نووسینی بدیع الزمان مامۆستا سەعیدی نوورسی ل ٦٦٠ كە بە پشتیوانیی خوای گەورە كردمان بە كوردی. (وەرگێڕ).

ئایا ئەو شتەی ڕوو دەدات بەو ئیرادە کوللی‌یە ڕوو دەدات کە خوای گەورە ویستی لەسەریەتی، یان مرۆڤ ویستی خۆی تێدا دەخاتە کار؟ واتای ئەو هیدایەتەی کە لە پرسیارەکەدایە بریتی‌یە لە: ڕێی ڕاست.. ڕوشد.. ئەو ڕێگایەی کە پێغەمبەران - درووودیان لەسەر بێت - گرتیانەبەر. بەڵام ضەلالەت(گومڕایی) بریتی‌یە لە: ڕێی گومڕایان.. ونبوون لە ڕێی ڕاست.. لادان لە ڕاستەشەقام.

جا ئەگەر بە وردی سەرنج بدرێت دەزانرێت کە هەردوو شتەکە یەك کارن و ئەو ڕووەشی کە پەیوەندیی بە مرۆڤەوە هەیە بریتی‌یە لە کارێکی یەکجار بچووك. جا لەسەر ئەم بناغەیە، دەبێ هەردوو کارەکە بدرێتە پاڵ خوای گەورە، چونکە هەرچی کارە دەگەڕێتەوە بۆ خوا و هیچ کارێك نی‌یە هی ئەو نەبێت. لەبەر ئەوە، خوای گەورە بە داخوازیی ناوی: "المضل"ی خۆی "ضەلالەت" بەدی‌دەهێنێت و، بە داخوازیی ناوی: "الهادي"شی "هیدایەت" بەدی‌دەهێنێت. کەواتە ئەو کەسەی هیدایەت دەدات و گومڕاش دەکات هەر تەنها خوای گەورەیە.

بەڵام ئەمە وا ناگەیەنێت کە بەندە لە لایەن خوای گەورەوە بە زۆرەملێ بەرەو "گومڕایی" و "هیدایەت" ڕاپێچ دەکرێت، بێ ئەوەی خۆی هیچ دەستێکی تێدا هەبێت!

دەکرێ بە کورتی و بەم شێوەیەی خوارەوە لەم مەسەلەیە تێ‌بگەین:

گەر گرتنەبەری ڕێی "هیدایەت".. یان بەربوونەوە بەرەو "ضەلالەت" کارێك بێت قورسایی‌یەکەی - بۆ نموونە - دە تەن(طـن) بێت، ئەوا کارێکی هەڵەیە گەر یەك لە سەدی ئەو قورسایی‌یە بە مرۆڤ بدرێت! چونکە خاوەنی ڕاستەقینەی ئەو کارە هەر تەنها خوای گەورەیە، کەواتە دەبێ کارەکە بدرێت بە خاوەنەکەی.

با ئەمە زیاتر ڕوون بکەینەوە:

خوای گەورە هیدایەتدەرە و گەلێ هۆکاری هیدایەتیشی بۆ مرۆڤ داناوە. بۆ نموونە: هاتن بۆ مزگەوت و.. گوێ‌گرتن لە ئامۆژگاری و.. ڕووناك‌کردنەوەی بیر و.. گوێ‌ڕاگرتن لە قورئانی پیرۆز و.. بیرکردنەوە و ڕۆچوون لە ناخی واتاکانی‌دا و.. ئامادەبوونی کۆڕی پێغەمبەر ﷺ و.. قوتابێتی کردن بە گوێی دڵ بۆ فەرموودەکانی و.. گوێ لێ ڕاگرتنیان بە گوێی ڕۆح و دڵێکی بێدار و.. خاوێن‌کردنەوەی ویجدان بە وێنەی ئاوێنە بۆ دانەوەی ئەو درەوشانەوانەی کە بۆی دێن.. هەموو ئەمانە، هەندێکن لە ڕێگاکانی هیدایەت و، مرۆڤ خۆی بۆ خۆی لەم ڕێگایانەدا مامەڵە لەگەڵ هیدایەتدا دەکات. بەڵێ ڕاستە، هاتن بۆ مزگەوت مامەڵەیەکی جوزئی‌یە، بەڵام خوای گەورە ئەم هاتنە - ئەم مامەڵە جوزئی‌یە - دەکات بە هۆکاری هیدایەتدان. کەواتە هیدایەتدەر

هەر خوای گەورەیە، بەڵام لە دەرگادەری خوای گەورە بۆ گەیشتن بەم هیدایەتە: بەندەکەیەتی، کە ئەم کارەی ناوی "کەسب"ی لێ نراوە.

هەروەها مرۆڤ بە سەردانی لە مەیخانەکان و.. شوێنەکانی هەرزەیی و.. بتخانەکان، لە دەرگای ناوی: "المضل" دەدات و، وەك ئەوە وایە بڵێت: گومڕام بکە! خوای گەورەش گەر بیەوێت گومڕای دەکات و گەر بیشیەوێت چەندین تەگەرەی دەهێنێتە ڕێ تاکو گومڕای نەکات.

کەواتە گەر بە وردی سەیری ویستی جوزئیی مرۆڤ بکەین، دەبینین هێندە کەم و بچووکە کە ناتوانێت هیدایەت و گومڕایی بەدیبهێنێت.

ئایا نموونەتان لەسەر ئەمە دەوێت؟ دەفەرموون بڕوانن:

کاتێ گوێ لە قورئانی پیرۆز و ئامۆژگاری و ڕێنمایی دەگرن، یان کتێبێکی زانستی دەخوێننەوە، ناوەوەتان نوقمی نوور و ڕووناکی دەبێت.. کەچی یەکێکی تر هەر تەنها بە بیستنی بانگی محمدی.. یان ئامۆژگاری.. یان نەرم و نیانترین موناجاتی قەلبی.. هێندە بێزار دەبێت کە سکاڵا لە دەنگی بانگ دەکات!

بەو واتایەی کە "هیدایەت" و "گومڕایی" هەردووکیان بە دەستی خوای گەورەن، بەڵام گەر هەر مرۆڤێك پێی نایە سەر ڕێی گومڕایی - بە وێنەی دەستدان لە سویچی کارەباکە - ئەوا خوای گەورەش بەشە کارە تایبەتی‌یەکەی خۆی کەبریتی‌یە لە ٩٩٩,٩ بەدیدەهێنێت و، ئنجا وای لێ دەکات کە مەیلی بە لای گومڕاییدا بیێت. جا لەسەر ئەم ئارەزووەی بەندەکەی یان سزای دەدات یان لێی خۆش دەبێت.

* * *

پرسیاری پێنجەم

کەسانێکی زۆر دەبینین کە خوای گەورە سامانی زۆر و ئۆتۆمبیلی ڕەنگین و کۆشك و تەلاری گەورە و شان و شەرەفی بەرز و ناوبانگی بڵاوی پێ بەخشیون، کەچی کەسانێکی تر هەن بەدەست برسێتی‌یەوە دەتلێنەوە و گرفتاری ئازار و گیروگرفت و هەژاری و نەخۆشی‌یەکان دەبن. ئایا ئەمانە کەسانێکی بێ کەڵکن و، ئەوانی تریش خواوەند خۆشی دەون کە ئەم هەموو نیعمەتەی بەسەردا باراندوون، لە کاتێکدا کە ئەمان لە ژێر ئەرکە قورسەکانی ژیاندا دەپلیشێنەوە؟!

وەڵام: ئەم جۆرە پرسیارە نابێ بکرێت، مەگەر تەنها بۆ مەبەستی تێگەیشتن و فێربوون، دەنا مرۆڤ - پەنا بەخوا - دەکەوێتە ناو گوناهەوە. لە ڕاستیدا ئەو کەسەی کە بەم چەشنە بیرکردنەوەیەوە گیرۆدە بووە ئەم جۆرە پرسیارەی پێویستە.

بەڵێ، خوای گەورە کۆشك و ئۆتۆمبیل و ئەسپ و مەڕ و ماڵات و زەوی و زار بەو کەسانە دەدات کە خۆی ویستی وایە بیانداتێ، هەروەك هەژاری و موحتاجیش بەوانە دەدات کە خۆی دەیەوێت بیانداتێ. بەڵام دەبێ لە هەموو ئەمانەدا ئینکاری ڕۆڵی هۆکارەکانی خێزان و ژینگەی دەوروبەری ئەو کەسە نەکرێت. بۆ نموونە: ناتوانرێت ئینکاری شارەزایی کەسێك بکرێت لە بەدەستهێنانی ساماندا، هەروەك ناشکرێت ئینکاری ئەوە بکرێت کە ئەو زانینەی سەبارەت بە ڕێگاکانی بەدەستهێنانی سامانەوە هەیەتی، بەپێی بارودۆخی دەوروبەری، هۆکارێك بن بۆ ئەو بەدەستهێنانەی. جگە لەمەش خوای گەورە لەو کاتەدا کە ئەهلییەتی هەندێ کەسی دەرخستووە کەچی منداڵ و سامانی نەداوەتێ. لەگەڵ ئەمەشدا لە حەدیسێکی ضەعیفی پڕ واتادا ئەمە هاتووە کە تایبەتە بە باسەکەی خۆمانەوە:

(إنَّ اللهَ يعطي المال مَنْ يُحِبُّ ومن لا يحب، ولا يُؤتِي الإيمانَ إلاّ من أحبَّ. فإذا أحبَّ الله عبداً أعطاه الإيمانَ)(١).

لە لایەکی تریشەوە دەبێ سامان - خۆی لە خۆیدا - بە خێر و چاکە دانەنرێت. بەڵێ، گەر خوای گەورە ویستی لەسەری بێت، هەندێ جار سامان و منداڵ بە هەندێ کەس دەدات و هەندێ جاری تریش نایداتێ و، لە هەردوو حاڵەتەکەدا خێر لە کارەکەدا هەیە، چونکە گەر تۆ مرۆڤێکی باش بیت و ئەو سامانەی کە خوای گەورە پێی بەخشیویت لە کردەوەی چاکدا بەکاریان بهێنیت، ئەوا بۆت دەبێت بە خێر. خۆ ئەگەر مرۆڤێکی خراپ و گومڕا بیت و لە ڕێی ڕاست لاتدابێت، ئەوا خوای گەورە چ سامانت بداتێ و چ نەتداتێ هیچیان خێر نین.

بەڵێ ڕاستە، گەر تۆ ڕێی ڕاستت نەگرتبێتە بەر ئەوا هەژارییەکەت بۆ دەبێت بە دەرگایەك و لەسەر کوفر دەخرێتە سەر پشت، چونکە بەرەو سەرپێچی کردن لە فەرمانەکانی خوا دەتداتەبەر و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ سەرپێچی و ملنەدانت بۆ خوای گەورە زیاد دەکات.. بە هەمان جۆر گەر لەسەر ڕاستەشەقام نەبیت و ژیانی قەلبی و ڕۆحیت نەبێت ئەوا دەوڵەمەندییەکەت لێ دەبێت بە بەڵا و گیروگرفت. خوای گەورە دەفەرموێ:

﴿المالُ والبنون زينةُ الحياة الدنيا﴾(الكهف:٤٦).

---

(١) مجمع الزوائد: ١٠/٩٠، ٢٢٨، الديلمي. واتە: خوای گەورە ماڵ و سامان دەدات بەوانەی کە خۆشی دەوێن و بەوانەش کە خۆشی ناوێن، بەڵام ئیمان تەنها بەو کەسانە دەدات کە خۆشی دەوێن. کەواتە گەر خوای گەورە کەسێکی خۆش بوێت، ئیمانی دەداتێ.

زۆر کەس لەم تاقیکردنەوەیەدا تووشی زیان بوون.. ئەوەتا گەلێ کەس لەوانەی کە نوقمی سەروەت و سامانی زۆر و زەبەندە بوون، لەبەر ناشکوریی نیعمەت، هیچ تروسکاییەکی نوور و ڕووناکی لە دڵیاندا نییە. کەواتە سامان‌دانی خوای گەورە بەو چەشنە کەسانە لە ڕاستیدا ئیستیدراجە و هۆیەکە بۆ گومڕاکردنیان. خۆیشیان شایانی ئەم ئەنجامەن، چونکە بە دەستی خۆیان ژیانی قەلبی و ڕۆحیی خۆیانیان مراندووە و ئەو توانا و قابیلییاتانەشیان تێکداوە کە خوای گەورە پێی بەخشیبوون.

لەوانەیە ئەم فەرموودە پیرۆزەی خوارەوە زیاتر ئەم مەسەلەیە ڕوون بکاتەوە:

(كَمْ مِنْ أشعَثَ أغبَرَ ذي طمرينِ - صاحبِ ثوبين - لا يُؤبَهُ لهُ، لو أقسمَ على اللهِ لأبَرَّهُ، منهُمْ البرّاءُ بنُ مالِكٍ)[1]!

واتە: گەلێ کەسی تەپوتۆزاوی و قژ ئاڵۆزکاو هەن کە تەنها دەستێك بەرگ و پۆشاکی دڕاویان هەیە و کەسیش بایەخیان پێ نادات، کەچی لای خوای گەورە ئەوەندە خاوەن پلە و پایەن کە ئەگەر سوێند لە خوا بخۆن بۆ هەر کارێك، خوای گەورە سوێندەکەیان ناخات و داواکەیان بۆ جێبەجێ دەکات. یەکێك لەوانە: "بەڕڕائی کوڕی مالیك"ە! لە کاتێکدا کە "بەڕڕائی کوڕی مالیك"ی برای ئەنەس، نە خواردنی هەبوو بیخوات و، نە خانە و لانەشی هەبوو بڕواتە ناوی. بەڵکو هەر بە هێندە دەژیا کە لە برساندا نەمرێت!

لەوانەیە زۆر کەس هەبن بە وێنەی "بەڕڕاء" تەپوتۆزاوی و قژ ئاڵۆزکاو بن، بەڵام خوای گەورە کە سەیری دڵە مەزن و ڕۆحە فراوانەکانی کردوون ئەم پلەیەی داونەتێ و وەك لەسەر زمانی پێغەمبەردا ﷺ هاتووە: "لو أقسمَ على اللهِ لأبَرَّهُ"!

کەواتە نە "دەوڵەمەندی" بە تەنها خۆی و نە "هەژاری"ش بە تەنها خۆی، بە موسیبەت دانانرێت، بەڵکو هەریەکەیان بەپێی ڕێ و شوێنەکەی حسابی بۆ دەکرێت، هەژاری لە هەندێ شوێندا و دەوڵەمەندییش لە هەندێ شوێندا، بە نیعمەتی خوای گەورە دادەنرێن.

پێغەمبەر ﷺ بە ویستی خۆی "هەژاری"ی هەڵبژاردووە و، فەرموویەتی: (ئایا ڕازی نابیت بەوەی کە دنیا بۆ ئەوان بێت و ئەودنیاش بۆ ئێمە)؟[2]. حەزرەتی عومەریش - خوای لێ ڕازی بێت - تەنها ژیانی مایەی بژێو (كفاف)ی بۆ خۆی هەڵبژارد و هیچ لەم ئەندازەیە زیاتری نەویست، تەنانەت لەو کاتەشدا کە گەنجینەکانی دنیای هێنرانە بەردەست!

---

(١) رواه الترمذي: المناقب ٥٥.

(٢) رواه البخاري و مسلم.

بەڵام جۆرە هەژاری‌یەك هەیە کە - خوا پەنامان بدات - وەختە لەگەڵ کافری‌دا یەکێك بێت.. بۆ نموونە گەر ئەو چەشنە پرسیارە کەسێکی ئیماندار نەیکات، بەڵکو هی کەسێك بێت کە کافر و ناشکور بێت بە نیعمەتەکان، ئەوا ئەو کەسەی کە بەو جۆرە سکاڵا لە نیعمەتەکانی خوا دەکات، بە کافر دادەنرێت!

بەو واتایەی کە "هەژاری" لە شوێنی خۆی‌دا نیعمەتە و.. "دەوڵەمەندی"ش لە شوێنی خۆی‌دا نیعمەتە. بناغەی مەسەلەکەش بریتی‌یە لە بوونی تەصدیق لەناو دڵدا.

دەسا ئەی پەروەردگارم! هەرچی لە تۆوە بێت هەمووی هەر جوانە و پێم خۆشە: خەڵات بێت یان کفن.. چ گوڵێکی پشکوتوو بێت یاخود درکوداڵ. چونکە لوتف و قەهرت هەردووکیان جوان و ڕەنگینن.

خەڵکی خۆرهەڵاتی ئەنادۆڵ(کوردستان) هەمیشە ئەم گوفتارە دەڵێنەوە:

(خوایە! هەرچی لە لایەن تۆوە بێت جوانە)[1]!

بەڵێ، گەر مرۆڤ لەناو دەریای سامان و دەوڵەمەندی‌دا بێت و لەگەڵ خوای گەورەدا بێت، ئەوا بە وێنەی شێخی گەیلانی - قدس سره - پێی لەسەر شانی ئەولیاکان و پێی پێغەمبەریش ﷺ لەسەر شانی ئەو دەبێت. بەڵام گەر هیچ شتێکی لەگەڵ خوادا نەبێت ئەوا مرۆڤی هەژار دنیا و ئاخیرەتی لەدەست چووە و، دەوڵەمەندیش ئەنجامەکەی هەر زیان و زەرەرمەندی دەبێت هەرچەندەش لە ڕواڵەتدا لەناو بەختەوەری و ناز و نیعمەتدا بێت.

* * *

پرسیاری شەشەم

بۆچی خوای گەورە بەندەکانی خۆی "یەکسان" دروست نەکردووە؟ ئەوەتا هەندێکیان کوێر و هەندێکیان شەلن؟

وەڵام:

١ - خوای گەورە خاوەنی موڵکی دنیا و قیامەتە و بە ویستی خۆی ئاڵوگۆڕ بەسەر موڵکەکانی‌دا دەهێنێت و هەڵس‌وکەوتیان تێدا دەکات و، هەرگیز هیچ کەسێك خۆی لە کاروبارەکانی‌دا هەڵناقورتێنێت. ئەو کەسەی کە گەردیلەکانی جەستەی تۆی بەدی‌هێناوە و بەشەکانی ئەو جەستەیەشی ڕێكخستووە: خوای گەورەیە.. ئەو کەسەی تۆی بە مرۆڤ بەدی‌هێناوە: هەر خوای گەورەیە. تۆ لە پێش هەموو ئەمانەدا هیچ شتێکت بە خوای گەورە نەداوە هەتا ئیددیعای ماف بکەیت بەسەریەوە. چونکە گەر لە

(١) لای خۆمان دەڵێن: (هەرچی لە لایەن خواوە بێت خۆشە)!

پێشەكیدا شتێكت بە خوای گەورە بدایە لەوانەیە مافی ئەوەت ببوایە كە بتوتایە: دوو چاوم بدەرێ نەك یەكێك، دوو دەستم بدەرێ نەك یەك دەست.. خۆ تۆ هیچ شتێكت بەو نەداوە تا - پەنا بەخوا - ستەمی بدەیتە پاڵ. چونكە ستەم لە ناحەقی و ماف نەدانەوە سەرچاوە دەگرێت. ئایا تۆ چ مافێكت بەسەر خوای گەورەوە هەیە پێی نەدابێت تاكو ئیددیعای ستەمی لەسەر بكەیت؟ خوای گەورە تۆی لە "نەبوون"ەوە هێناوەتە "بوون" و ئنجا كردوویتی بە مرۆڤ. خۆ ئەگەر كەمێك سەرنج لەو بوونەوەرانە بدەیت كە زۆر لە خوارووی تۆوەن، دەزانیت نیعمەتی زۆرت دەست كەوتووە.

٢ - هەندێ جار خوای گەورە تەنها یەك پێ لە مرۆڤێك دەسێنێتەوە، بەڵام لە دواڕۆژدا گەلێ شتی دەداتێ، چونكە بەم لێ سەندنەوەیەی ئەو بەشە والەو مرۆڤە دەكات كە هەست بە: دەستەوسانی و لاوازی و هەژاریی خۆی بكات و، لەم ڕێیەوە خوای گەورە دڵی ئەو بەندەیەی بۆ لای خۆی ڕادەكێشێت. خۆ ئەگەر خوای گەورە دڵی ئەم مرۆڤە بكاتەوە و شادمانی و چاوكراوەیی پێ ببەخشێت ئەوا زۆری پێ بەخشیوە و كەمیشی لێ وەرگرتووەتەوە! لە ڕاستیدا ئەمە لوتفی خوای گەورە دەگەیەنێت بەو بەندەیەی، هەرچەندەش لە ڕواڵەتدا ئەو لوتفە دەرناكەوێت، وەك ئەوەی كە "پلەی شەهیدی" بە یەكێك ببەخشێت و بیخاتە بەهەشتەوە و بە حوزووری خوای گەورە شاد و بەهرەمەندی بكات. كە ئەمەش پلەیەكە صیددیقان و پیاوچاكان خۆزگەی پێ دەخوازن، تەنانەت هەر كەسێك دەیبینێت دەڵێت: خۆزگا ئێمەش وەك ئەو بە پلەی شەهیدی شەرەفمەند دەبووین. كەواتە ئەم مرۆڤەی كە شەهیدیی خەڵات كراوە، گەر پارچە پارچەش بكرێت هێشتا هەر كەمی بەخشیوە. چونكە ئەوەی دەستی كەوتووە گەلێ زیاترە لەوەی بەخشیویەتی!

بە دەگمەن ڕوو دەدات كە هەندێ كەس لەوانەی هەندێ ئەندامی جەستەیان لەدەست داوە، لە ڕێ بترازێن و هەست بە ناتەواوی بكەن و ڕەخنە و بەهانە لە كاری خوای گەورە بگرن و بێزاری و ڕەشبینییان تێدا بێت. چونكە زۆربەی ئەو كەسانە ناتەواوییەكانیان بۆ بووە بە هۆكارێك كە ڕوویان پێ بكاتە خوای گەورە. لەبەر ئەوە، نابێ ئەو چەند كەسە كەمانە بە نموونە بهێنرێنەوە كە وەك مێرووی زیانبەخش وان و هەندێ ئەندامی جەستەیان لەدەست داوە. بەڵكو دەبێ بزانرێت كە بناغە و ئەسڵی ئەم مەسەلەیە بریتییە لە بێداركردنەوەی گیانی شەوق و تاسەمەندی بۆ ئاخیرەت لە دڵ و دەروونی خەڵكیدا، كە هەر لە بناغەدا بۆ ئاخیرەت بەدیهێنراون.

واتە ئەم چەشنە شتانەی كە دێنە ڕێی مرۆڤ، خاوەنەكەیان بۆ لای خواوەند دەگێڕنەوە و، هەندێ كەسی تریش پەندی لێ وەردەگرن و متمانە و دڵنیایی پێ پەیدا

دەکەن بە خوای گەورە. خۆ دیارە بەمەش ئەو ئامانجە حەکیمەی کە لەم چەشنە حاڵەتانەدایە، دێتەدی.

هەموو لەدایكبووان و کۆچ کردووانی ئەم جیهانە بابەتی تاقیکردنەوە و ئیمتیحانن. چونکە هەروەك "بوون"ی هەر شتێك بەڵگەیە لەسەر بەدیهێنەرێك کە لە پشت پەردەوەیە، بە هەمان جۆر "مردن" و کۆتایی پێهاتنی ئەرکی سەرشانیشی بەڵگەیە لەسەر ئەبەدییەتی ئەو بەدیهێنەرەی پشت پەردەکە، کە سەرەتا و کۆتایی بۆ نییە.. ئنجا هەروەك ئێمە و سەرجەمی بوونەوەران لە عەدەم و هیچەوە هاتووینەتە وجوود و بە "بوون"ی خۆمان دەبین بە بەڵگە لەسەر بوونی بەدیهێنەر و بە "بیستن" و "بینین" و "زانست"یشمان دەبین بە بەڵگە لەسەر زاتێکی تەنیای بینەر و بیسەر و زانای ڕەها.. بە هەمان جۆر، بە وازهێنان و دەستهەڵگرتنیشمان لە ئەمانەتی ئەستۆی درێژایی ژیانمان، دەبین بە بەڵگە لەسەر خواوەندی "تاك وتەنیا":

﴿الذي خَلق الموتَ والحياةَ ليبلوكُم أيّكم أحسنُ عَملاً﴾(الملك:٢).

گرنگترین شت سەبارەت بە مرۆڤەوە: پەیبردنیەتی بە نهێنیی هاتنەدنیا و، بڕینی تاقیکردنەوەی وجوود و، خۆ ئامادەکردن بۆ ماڵئاوایی.

ئێستاش دوای ئەم سەرەتایە، لەم بابەتە دەدوێین کە: ئایا ئەو کەسانەی پێکەوە کۆچی دوایی دەکەن، ئەجەلیان پێکەوە هاتووە؟

بەڵێ، ئەجەلی هەموویان پێکەوە هاتووە و هەرگیز هیچ ڕێگرێك لەمەدا نییە. چونکە هەروەك ئەو خواوەندەی کە جڵەوی سەرجەمی بوونەوەرانی لەدەستدایە، هەموو شتێك و هەموو خەڵکی پێکەوە و بەپێی قەدەری خۆی، هەر لە گەردیلەکانەوە تا گەلەستێرەکان، بەدیدەهێنێت.. هەر ئەو خوایەش دەتوانێت هەموویان پێکەوە بمرێنێت و، جیاوازیی شوێنەکانیان و وەسف و چۆنێتییە جۆراوجۆرەکانیان، هیچ ڕێیەك لەم کارەی نەگرن. بێ گومان هێنانەوەی نموونەیەك کە بە تەواوی توانستی ڕەهای خوای گەورە دەربخات، کارێکی یەکجار دژوارە.. بەڵام دەتوانرێت گەلێ نموونەی زۆر لەو شتانەدا بهێنرێتەوە کە دەگونجێ ببن بە ئاوێنەی ئەو توانستە و بیری مرۆڤ ڕوون بکەنەوە..

بۆ نموونە: ئەو بوونەوەرانەی کە لە وەسف و چۆنێتیدا لە یەکتر ناچن و ڕوویان لە خۆرە، ژیانی خۆیان بە ڕووکردنە خۆر دەبەنە سەر، بێ ئەوەی "خۆر" ژیانیان لێڵ بکات. ئەوەتا هەموو ئەوانە لە ژێر ڕووناکیی خۆردا جوانترین حاڵەت دەگرنە خۆیان و لە ڕەنگێکەوە بۆ ڕەنگێکی تر دەگۆڕێن و، بە هەڵهاتن و ئاوابوونی خۆریش پێ

دەگرن و گەشە دەکەن، ئنجا دەکوژێنەوە و کۆچ دەکەن.. هەمان حاڵ لەو شتانەشدا بەدیدەکرێت کە لە بەهاردا دەپیتێن و لە هاویندا بلاودەبنەوە و زیاتر گەشە دەکەن و پاشان لە پایزدا زەرد دەبن و دەژاکێن. بەلام هەموو یەکێك لەوانە نەخشە و "قەدەر"ی خۆی هەیە، چونکە هەموویان بەپێی ئەو ڕێ و نەخشە و پلانەی کە "زانستی ڕەها" بۆی کێشاون و، بە ئاراستە کردنی "ویستی ڕەها"ش دێنە وجوود و دەڕۆن، نەك بە هەرەمەکی و بەپێی حەز و ئارەزووی خودی بوونەوەرەکە، بەڵکو بە ویستی خوای گەورە:

﴿ويعلمُ ما في البرّ والبحر وما تسقط من ورقة إلاّ يعلمُها ولاحبّة في ظلمات الأرض ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلاّ في كتاب مبين﴾(الأنعام:٥٩).

جا ئەگەر "ژیان" و "مردن" و "گەشەکردن" و "بەروبووم"ی درەخت و گژوگیا و ناوك و تۆوەکان تا ئەم ڕادەیە بە جیددی گەرم و گوڕی چاودێری بکرێت، ئایا دەگونجێت مرۆڤ پشت گوێ بخرێت کە کاملترینی بوونەوەرانە؟ بێ گومان ئەو خواوەندە خاوەن موڵکەی کە "بیستن" یان "بینین"ی هیچ شتێك ڕێی بیستن و بینینی شتی تری لێ ناگرێت، بایەخ بەم مرۆڤە دەدات کە ناوازەترین سنعەت و ئازیزترین بەدیهاتووی خۆیەتی و، هەر نیعمەتێکی بە "جۆر" و "ڕەگەز"ی بەدیهاتووانی تر بەخشیوە بە هەموو "تاك"ێکی مرۆڤیشی دەبەخشێت و، بە تایبەتی چاودێریی مرۆڤ دەکات کە پێرستی جیهانە و، چاکە و فەزڵ و بەخشایشی لە ئەندازە بەدەری خۆی پێ دەبەخشێت و، بە چەشنێکی تایبەتی دەیداتەبەر تا شەرەفمەندی حوزووری خۆی دەکات.

جا ئەم بانگێشتن و ڕاپێچ کردنە خواییە، هەندێ جار لەسەر جێ و، هەندێ جار لە مەیدانی جەنگ و، هەندێ جاری تریش بە موسیبەت و گرفت و ڕووداوێك دەبێت. تەنانەت هەندێ جار دانە دانە و هەندێ جاری تریش بە کۆمەڵ دەبێت، چونکە هیچ کام لەمانە لە گۆشەی ڕوانینی بەدیهێنەرەوە بۆ مرۆڤ هیچ کارێك ناکاتە سەر ئەنجام. خوای گەورە خاوەنی زانست و توانستی ڕەهایە و، هەناسەی هەموو زیندەوەرێك و جڵەوی هەموو مرۆڤێکی بەدەستە و، چ کاتێك بیەوێت جڵەوی بۆ شل دەکات. کەواتە کارێکی گەلێ ژیرەکی و مەنتیقییە کە بەپێی ئەو قەدەرەی لای خۆی نووسراوە گیانەکان بکێشێت، چ هی یەکێکی دیاری کراو بێت یان هی کۆمەڵێك بێت. پێم وایە پێشتر لەمە دواین و وتمان: وەك ماوەی تەسریح کردنی تیپێکی سوپایە بە فەرمانی سەرکردەی گشتی، کە پێشتر ئەو ماوە و کاتە، لای سەرکردە، دیاری کراو بووە.

جگە لەمەش گەلێ مەلائیکەتی زۆر هەن کە ئەرکی گیان کێشانیان لە ئەستۆدایە و، دەتوانن لە تەنها یەك کات و لەو شوێنانەدا کە دەرد و ئافاتیان تێدا بڵاوبووەتەوە، بە تەقدیر و سەرپەرشتی کردنی خاوەنە مەزنەکەیان گیانەکان بکێشن. تەنانەت لەوانەیە چەند مەلائیکەتێك هەبن کە بتوانن بەپێی ئەو کتێبەی کە لە بەردەستیاندایە: چاوپێکەوتن لەگەڵ هەموو کەسێکی مردوودا ساز بکەن و لەگەڵیاندا بدوێن.

لەم چەشنە کارەسات و موسیبەتانەدا گەر بە وردی سەرنج بدرێت، تەقدیری پێشتر و پێکەوە هاتنی ئەجەلی هەموو مردووان دەبینرێت و، لەوانەیە پێویستمان بە چەند بەرگێکی کتێب هەبێت تاکو هەموو ڕووداوە سەرسووڕهێن و نائاسایی‌یەکانی ئەم بوارەیان تێدا تۆمار بکەین، جگە لەوەی کە ئەوانەی تا ئێستا تۆمارکراون لە چەندین بەرگ تێپەڕ دەکەن. ئەوەتا ڕۆژ نی‌یە لە چاپەمەنی‌یەکاندا چەند ڕووداوێکی ئاوا نائاساییمان پێش‌چاو نەکەوێت.

بۆ نموونە: ئەو بوومەلەرزە سامناکانەی کە شارەکان هەڵدەگێڕنەوە و سەروبنیان دەکەن.. سەرباری ئەو هەوڵ و تەقەلا سەرومڕانەی کە لەو کاتانەدا دەدرێت، کەچی هێشتا ناتوانرێت چەند هەزار کەسێك ڕزگار بکرێن. دەبینیت ئا لەم کاتەدا سەدان منداڵ لەوانەی کە ناتوانن پارێزگاری لە خۆیشیان بکەن، لە ژێر زەوی وداروپەردووی خانووبەرە ڕووخاوەکاندا بە زیندوویی و بێ ئەوەی هیچ زیانێکیان پێ گەیشتبێت، دەدۆزرێنەوە! یان عەرەبانەیەکی کرێکارەکان هەتا ناو کەناڵی ئاوێك تلێر دەبێتەوە و هەموو کرێکارەکانی ناوی دەمرن، کەچی بە چەند ماوەیەکی دوور لە شوێنی ڕووداوەکەوە منداڵێك لەناو قوماتدا و بەسەر ئاوەکەوە دەدۆزرێتەوە کە هیچ ئازارێکی تووش نەبووە! بە هەمان جۆر لە کەوتنەخوارەوەی فڕۆکەشدا ڕوو دەدات کە هەرچی‌یەکی تێدا بووە تەنانەت فڕۆکەوانە کارامەکانی ناویشی دەسووتێن، کەچی لە دووریی دووسەد مەترەوە منداڵێکی خۆشەویستی خنجیلانە دەدۆزرێتەوە کە هیچ زیان و ئازارێکی پێ نەگەیشتووە! جا ئەم ڕووداوانە و هاوچەشنەکانیان دەری‌دەخەن و دەیچەسپێنن کە "ژیان" و "مردن" جڵەویان بۆ بەرنەدراوە و بە هەڕەمەکی ڕوو نادەن، بەڵکو کارسازێکی بیسەر و بینەر دەیانسازێنێت و ڕێکیان دەخات!

هەموو بەدیهاتووان کە دێنە ژیان، چ لە شێوەی تاك تاکدا و چ لە شێوەی کۆمەڵدا بن، کاتێ بەپێی هاتنی ئەجەلی هەریەکەیان ئەو کار و ئەرکانە ئەنجام دەدەن کە **خراوەتە ئەستۆیان و لە تۆماری بنەڕەتیی کردەوەکانیاندا تۆمارکراون و، دوای ئەنجامدانی ئەرکی فیطرەتیان و تێگەیشتن لە نهێنی و لایەنە وردەکانی فیطرەت و پەردەلادان لەسەر نهێنی‌یەکانی پشتی پەردەی سروشت و، دوای ئەوەی کە بوون بە ئاوێنەی**

تیادەركەوتنی ناوەكانی ئەو خواوەندەی كە هەموومانی ڕەوانەی ئێرە كردووە و، دوای تەواوبوونی تەمەنیان، هەر هەموویان چ بە تاك تاك و چ بە كۆمەڵ كۆمەڵ لە ئەركی ژیان تەسریح دەكرێن!

"زانین"ی هێنانی بوونەوەران و پاشان دەستپێهەڵگرتنیان لە كارەكانیان، واتە كۆتاییهێنان بە ئەركی سەرشانیان و هێنانە پێشەوەی ئەجەلیان لە یەك كاتدا، كارێكی گەلێ ئاسانە سەبارەت بەو خوایەی كە خاوەنی زانستی ڕەهایە بە: سەرەتا هەتا كۆتایی هەموو شتێك. ئەمە جگە لەوەی كە دەزانین خواوەندی زانای ئاشكرا و پەنهان ژمارەیەك مەلائیكەتی گەلێ زۆری لە دەوری مرۆڤ داناوە و ژمارەیەك مەلائیكەتی زۆریشی بۆ گیانكێشان ئامادە كردووە.

لەوانەیە بەم شێوەیەی خوارەوە ئیعتیرازێك لەم باسە بگیرێت:

لەم چەشنە موسیبەتانەدا گەلێ كەسی بێتاوان لەگەڵ ئەوانەدا تیادەچن كە شایستەی ئەو بەڵایەن. ئایا ئەم كارەمان بۆ ڕوون دەكەنەوە؟

لە پێشەكیدا دەڵێین: هەڵەیەك لە عەقیدە و بۆچوونی ئەو كەسەدا هەیە كە ئەم پرسیارە دەكات و، پرسیارەكەشی لەو هەڵەیەوە سەرچاوە دەگرێت! چونكە ئەگەر "ژیان" هەر تەنها ئەم ژیانەی دنیا بوایە و ژیانی ئەودنیا وجوودی نەبوایە، لەوانەیە ئەم ئیعتیرازە تا ڕادەیەك جێی خۆی بوایە. كەچی لە ڕاستیدا ئەم دنیایە تەنها بریتییە لە كێڵگە و، مەیدانی كار و، هۆڵی چاوەڕوانی. بەڵام ئەودنیا خەرمان و شوێنی دروێنەی داهات و هاتنەبەری بەروبووم و گەیشتن بە بەختەوەری و ڕزگاربوونە لەو شتانەی كە لەم دنیایەدا مرۆڤ بێزار دەكەن.

لەبەر ئەوە، هەرگیز پێكەوەمردنی "باش" و "خراپ" و "بێتاوان" و "تاوانبار" كارێكی نامۆ نییە، بەڵكو ڕوودانی ئەم كارە بەم جۆرە مردنە زیاتر لەگەڵ مەنتیق و ژیریدا یەك دەگرێتەوە، چونكە هەموو مرۆڤێك كە لەودنیادا زیندوو دەبێتەوە، بەپێی نیەت و ڕەفتار و كردارەكانی ئێرەی وجوودێكی نوێی دەدرێتێ و هەر بەو پێیەش مامەڵەی لەگەڵدا دەكرێت: یان ژیانی بەختەوەرییەكی هەمیشەیی.. یان بەدبەختییەكی بەردەوام.

پوختەی قسە:

"مردن" و "ئەجەل" بریتین لە: كۆتاییهاتنی ماوەی مانەوە و كاركردن لەم دنیایەدا. جا ئەم چەشنە ماوەیە بریتییە لەو نەخشەیەی كە پێشتر خواوەندی بیسەری زانا كێشاویەتی و لە تۆمارە بنەڕەتییەكاندا تۆمار كراون و، هەر بە فەرمانی خواوەند

خۆیشی لە کاتی دیاری کراودا جێبەجێ دەکرێن و، لە ڕووی مەنتیق و ژیریشەوە هیچ جیاوازییەك لەوەدا نییە کە ئەم کارە بە "دانە دانە" یان لە شێوەی "کۆمەڵ"دا جێبەجێ بکرێت.

من لەو باوەڕەدام کە هۆکاری یەکەمی لەڕێترازانی مرۆڤ لەم مەسەلەیە و گەلێ مەسەلەی تردا، دەگەڕێتەوە بۆ: جەهل و تێنەگەیشتن لە "زانستی ڕەها"ی خوای گەورە و "توانستی بێسنوور"ی. هەروەك هۆکارێکی تر: هەڵەکردنی مرۆڤە لەو گۆشەی ڕوانینەی کە لێیەوە دەڕوانێتە شتان و ڕووداوەکان. چونکە ئەگەر نەتوانین خۆمان لە چەمکەکانی: "سروشت" و "ڕێکەوت" داماڵین و لە ناخمانەوە بەسەر "ملنەدان" و "ئینکاری کردن"دا زاڵ نەبین، ئەوا ناوەوەمان لە چەمکە هەڵە و ساختە و پووچەکان پڕ دەبێت و وەك گۆڕەپانێکی لێ دێت بۆ ململانێی وەسوەسەکانی شەیتان لە دەمی ڕووبەڕووبوونەوەمان لەگەڵ ڕووداوەکاندا. خۆ جگە لە لاوازیی جیهانی ڕۆحیمان و خۆراك پێنەدانی بە شێوەی پێویست و سەرباری ئەمە، هەموو ڕۆژێکیش ئەو گومان و دوودڵییانەی دەرخوارد دەدرێت کە هیچ بەڵگە و پاڵپشتێکیان نییە. ئەمەش گیروگرفت و موسیبەتێکی گەلێ سامناکە، چونکە نەك هەر تەنها دەبێت بە هۆی لەڕێترازانی وەچەی نوێ، بەڵکو پارێزگاری کردنی مانەوەی بەرەی ئێستاش لەسەر ڕاستەشەقام دەکات بە کارێکی سەرسووڕهێن و دژوار.

لەوانەیە کەسێك هەبێت پێی وابێت کە ئەم چەشنە مەسەلە و بابەتە سادە و ساکارانەی کە بە ڕواڵەت زۆر گرنگ نین زیاد لە پێویست لەسەریان نووسرابێت و بەڵگەیان لەسەر هێنرابێتەوە. بەڵام ئێمە سەبارەت بە "بابەتەکانی ئیمان"ەوە هاوبەشیی کەس ناکەین لەم چەشنە بیر و بۆچوونەدا، چونکە بچووکترین مەسەلە و بابەت کە پەیوەندیی بە عەقیدەوە بێت لە ڕاستیدا بە ئەندازەی هەموو جیهان گەورەیە. هەر لەبەر ئەوەشە کە هەتا زیاتر لێی بدوێین و قسەی تێدا بکەین هێشتا هەر ئەوە دەهێنێت و شایەنیەتی. تکامان وایە ئەو برایانەی کە لەم گۆشەیەوە دەڕواننە ئەم مەسەلانە، بێزار نەبن و چاوپۆشیمان لێ بکەن.

* * *

پرسیاری حەوتەم

ئەگەر زووتر کات و چۆنێتیی ئەجەل دەستنیشان کراوە، ئیتر تاوانی بابای "قاتڵ" چییە؟

وەڵام: بەڵێ، کات و چۆنێتیی مردن ـ وەك هی هەموو شتێکی تر ـ پێشتر دیاری و دەستنیشان کراوە. بەو واتایەی کە ئەو شتەی سەبارەت بە سەرجەمی بوونەوەرانەوە

واریدە و ڕوودەدات، سەبارەت بە ژیان و مردنی مرۆڤیشەوە بە هەمان جۆرە. چونکە ئەو حەقیقەتەی کە لەم بوارەدا ناتوانرێت پشت گوێ بخرێت بریتییە لە: هاتنە وجوودی هەموو بوونەوەرێك بە چەند ڕێگایەکی تایبەتی و ئنجا بەسەربردنی ژیانیشی بەپێی چەند بناغەیەکی دیاری کراو، پاشان دوای تەواوکردنی ماوەیەکی دەستنیشان کراویش، لەسەر شانۆی ژیان دەکشێتە دواوە.

بەڵێ، هەموو شتێك بەپێی نەخشە و پلانێکی دەستنیشانکراو کە بۆی کێشراوە و لە ناوەندی بازنەیەکی گشتی و تەواو فراوانی قەدەردا: لە دایك دەبێت و.. گەشە دەکات و.. ئنجا دەمرێت. ئەمە یاسا و سیستەمێکی گشتی و ئەزەلییە کە هەرگیز ئاڵوگۆڕی بەسەردا نایەت.

بەپێی دەستوور و بناغە گشتی و ڕەگداکوتاوەکانی زانستی نوێ، کە لە ناخی ئەم گەردوونەوە هەڵقوڵاون، ئەو گەردوونەی کە بەپێی سیستەمێکی یەکجار ورد و پێکەوەگونجانێکی ناوازەی سەرسووڕهێن کار دەکات.. لەم دەستوور و بناغە گشتییانەوە دەردەکەوێت کە: هەموو شتێك، هەر لە گەردیلەکانەوە تا دەگاتە گەلەستێرەکان: پێشتر تەقدیر و دەستنیشانکردنێکی تایبەتیی هەیە و، گەر بەم چەشنە دەستنیشان کردن و نەخشە و پلانە پێشوەختە نەبێت هەرگیز ناتوانرێت ڕێسای ناوازەی گەردوون و پێکەوەگونجانی ڕەنگینیی ناوی ڕوون بکرێنەوە، تەنانەت ناشتوانرێت لە زانستە ڕووتەکاندا هیچ پێشکەوتنێك بەدەست بهێنرێت.

هەر ئەو سیستەمە ورد و ئەندازیارییە ڕەنگینەی ناو ئەم گەردوونەیە – کە بەپێی چەند یاسایەکی بیرکاریی ورد کار دەکەن – مرۆڤیان هانداوە کە بەپێی چەند بناغەیەکی دیاری کراو لە ئەزموونگەکانی فیزیادا باس و لێکۆڵینەوەکانیان ئەنجام بدەن و، بەپێی چەند دەستوورێکی تایبەتیش لە زانستی توێژکاری(علم التشريح) بکۆڵنەوە، یان برۆنە ناو قووڵایی گەردوونەوە. چونکە گەردوونێك گەر ڕێسای تێدا نەبێت و.. جیهانێك گەر نەخشە و پلانی بۆ دانەڕێژرابێت و.. کۆمەڵە بەشێکی سروشت کە بەپێی سیستەم و ڕێسا کار نەکات، هەرگیز ناتوانرێت بابەتە زانستییەکانیان تێدا باس بکرێت. تەنانەت سەرجەمی "زانستەکان" لە حەقیقەتدا بریتین لە چەند کامێرایەك بۆ پیشاندانی هەندێ دەستوور و یاسای ناو گەردوون و، هەر لەم ڕێیەشەوە لە ژێر ناونیشانی "زانستەکان"دا ڕۆشتوونەتە ناو دووتوێی کتێبەکانەوە!

بێ گومان ئێمە مەبەستمان ئەوە نییە لە گرنگی و شانوشکۆی زانستەکان و دۆزینەوە نوێکان کەم بکەینەوە، نەخێر.. بەڵکو دەمانەوێت ڕێ و شوێنیان یاد

بخەینەوە و سەرنجی مرۆڤیش بۆ لای شتێكی لە زانستەكان گرنگتر ڕابكێشین كە بریتی‌یە لەو سیستەم و پێكەوە گونجانە ناوازەیەی كە هەر لە مێژە لە گەردووندا هەن، تەنانەت پێش ئەوەش زانستەكان بیاندۆزنەوە و پەردەیان لەسەر هەڵبماڵن، ئەو ڕێسایەی كە بە وێنەی دڵێكی لێدەر و زیندوو وایە لە جەستەی ئەم گەردووونەدا.

ئەو "توانست"ە چەندە مەزنە كە بەپێی نەخشەیەكی "قەدەری"ی پێشتر بایەخی بەم ڕێسا ناوازەیە داوە و كردوویەتی بە بناغەیەك بۆ سەرتاسەری گەردوون! تەنانەت هەندێ لە زانایانی "كۆمەڵناسی" دەیانەوێت ئەم یاسا زاڵ و فەرمانڕەوایانەی ناو جیهان (كە لە شوێنێكی سەرووترەوە نازڵ بووە) بەسەر كۆمەڵگاكانی مرۆڤیشدا پیادە و جێبەجێ بكەن! خۆ هەرچەندەش بانگەشە كردن تا ئەم ڕادەیە بۆ "قەدەر" یان بە دەربڕینێكی ڕاست و دروست بۆ: "جەبرییەتی زیاد لە پێویست" هەمیشە ڕەخنە و ئیعتیرازی ئاراستە دەكرێت، بەڵام لە ڕووی دانناندا بەو ڕێسا فەرمانڕەوایەی ناو جیهان و بەو نەخشە و پلانە ئەزەلی‌یە پێشینە، جێی بایەخە و ناوەڕۆك و واتایەكی قووڵی تێدایە!

لە ڕاستی‌دا هەر "حەقیقەت"ێك كە پەیوەندیی بە "عەقیدە"وە ببێت، پێویستی بە پشتگیری و تەسدیقی دەرەوەی خۆی نی‌یە. بەڵام وەچە و بەرەی بێ‌بەختی ئێستا، كە بەهۆی گەلێ ڕوانین و بۆچوونی بیانی، چاوی گرفتاری نابینایی بووە و دڵیشی لە ڕێی چەند وڕێنەیەكی دەرەكیی بیانی‌یەوە لە ڕێ ترازاوە، كاتێ كە پێی دەڵێین: بۆ سەر بیر و ژیری و هۆشی خۆت بگەڕێرەوە، دەبێ لەگەڵ ئەم ڕێنمایی‌یەدا - تەنانەت گەر بە ئاماژە بۆ كردنیش بووبێت - ئەو ناسازی(تناقض)یەی بۆ ڕوون بكەینەوە كە لە گوفتاری ئەو كەسانەدا بەدی‌دەكرێن كە ئەمانیان - بێ‌سوود - لە ڕێ ترازاندووە! هەر لەبەر ئەمەش بوو كە درێژەمان بە قسەكانمان دا و ڕۆشتینە دەرەوەی باسەكە. دەنا جموجووڵی سەرتاسەری گەردوون، هەر لە گەردیلەكانەوە تا دەگاتە گەلەستێرەكان، بەپێی ڕێسایەكی یەكجار ورد و پێكەوە گونجانێكی كامڵ و ناوازە و تەقدیر و دیاری كردنێكی پێشتر كە هەموو شتێكی ناو گەردوون پێكەوە گرێ دەدات، ئەنجام دەدرێن و، ئەمانەش هێندە ڕوون و ئاشكران كە لە پێش‌چاوی هەموو كەسێكدان. خۆ ئەمەش بەڵگەیە لەسەر فەرمانڕەوایەتی‌یەكی زاڵ و ڕەها. جا هەموو جیهانەكانی ناو گەردوون هەر لەو دەمەوە كە خوای گەورە بەدیی‌هێناون و تا ئێستا، ملكەچی ئەم فەرمانڕەوایەتی‌یە ڕەهایەن و، لە هەموو جموجووڵ و ئاڵوگۆڕێكیاندا بە تەواوەتی سەریان بۆ نەوی كردووە.

هەرچەندەش "بەدیهێنانی یەکەم" سەبارەت بە سەرجەمی بەدیهاتووانەوە تەنانەت مرۆڤ و ئەوانەش کە وەك مرۆڤ خاوەنی ویست و سەربەستین، بەدیهێنانێکی "جەبری" بووە بە تەواوەتی، کەچی لە پاشاندا ئەم بوونەوەرە خاوەن ویست و سەربەستی‌یانە، لەو شتانەدا کە سەر بە ویستی خۆیانن، لە بەدیهاتووانی تر جیا دەبنەوە. هەر لەبەر ئەم جیابوونەوەیەشە کە "دەست‌نیشانکردنی پێشین"ی ئەوان شێوەیەکی تایبەتیی لەخۆ گرت.

لە ڕاستی‌دا پرسیارەکە لە پەی‌نەبردنەوە بەم لایەنە جیاوازەی مرۆڤ سەری هەڵداوە و، هی ئەوەیە کە مرۆڤیشی وەك شتانی تر داناوە. بۆیە ئێمە پێمان وایە کە هەست‌کردن بەم جیاوازی‌یەی نێوان مرۆڤ و بوونەوەرانی تر - تەنانەت جیاوازیی لەگەڵ هەندێکیاندا - گرێی ئەم مەسەلەیەمان بۆ دەکاتەوە. بەڵام پاشماوەی مەسەلەکە لە ڕاستی‌دا بریتی‌یە لە قبووڵ‌کردنی گشتگیری(إحاطـــة)ی زانستی ئەزەلیی خواوەند سەبارەت بە هەموو شتێك.

بەڵێ، مرۆڤ - بە پێچەوانەی بەدیهاتووانی تر - قابیلییەت و توانای سەربەستی و ویست و مەیل و ئیختیاری تێدایە و، بەپێی هەموو ئەمانەش: "خێر و شەڕ" و "پاداشت و سزا"ی دەدرێتە پاڵ.

خۆ هەرچەندەش ویست و مەیلی مرۆڤ لە بەردەم گەورەیی ئەنجام وداهاتەکانی ئەو ویست و مەیلەدا بچووك بێت، کەچی خوای گەورە وەك مەرج و هۆکارێك ویستی مرۆڤی قبووڵ کردووە تاکو ئەم شتە جوزئی‌یەی کە پێی دەڵێین: "ویستی مرۆڤ" لە شێوەی مەیل‌کردنی مرۆڤدا بەرەو "خێر" یان "شەڕ" دەربخات و، ئیتر مرۆڤیش لە ئەنجامی ئەمەدا و بە گوێرەی ئاراستەکردنی ئەو ویستەی خۆی بەرەو کردەوەی چاك یان خراپ بە "تاوانبار" یان "بێ تاوان" لە قەڵەم دەدرێت. خۆ ئەو ڕووداوەی کە ئەنجامی ئەم مەیلەی مرۆڤە، با زۆر قورسیش بێت و لە تواناشدا نەبێت لە کۆڵی مرۆڤ بنرێت، کەچی هەر لە ئەستۆی مرۆڤدایە، چونکە خۆی داوای کردووە و مەیلی بەلای‌دا بووە و خواستوویەتی. بۆیە تۆڵە و پاداشت بۆ مرۆڤەکە دەست‌نیشان دەکرێن و، خوای گەورە هەرگیز مەسئوولییەتی ئەو کارانەی نادرێتە پاڵ کە تەقدیری کردوون و لە کاتی دیاری کراویش‌دا بەدیی‌هێناون.

با لە ڕووناکیی ئەم نموونەیەی خوارەوەدا لەمە تێ‌بگەین:

گەر بەدیهێنەری مەزن ڕووداوێکی گەورەی وەك گۆڕینی وەرزەکانی بە هەناسە هەڵکێشان و هەناسە دەردانی ئێمەوە بەست و، فەرمووی: ئەگەر زیاد لەم ڕادەیە

هەناسە هەڵبکێشن و دەری بدەن ئەوا باری جوغرافیای شوێنەکەتان بۆ دەگۆڕم و، ئێمەش بەپێی دەستووری: "تناسب العلية" پەیوەندیمان لە نێوان هەناسەدانی خۆمان و وەرز گۆڕیندا نەبینی و، لەم ڕێیەوە لە فەرمانی دەرچووین و، ئەویش بەپێی بەڵێنەکەی خۆی وەرزەکەی ئێمەی گۆڕی.. ئەوا "بەرپرسیاری" تەنها لە ئەستۆی خۆماندایە، چونکە خۆمان بووین بە هۆکاری ئەو ئاڵوگۆڕە، با ئەو کارەش گەلێ لە سەرووی وزەی خۆمانەوە بێت.

هەر بە وێنەی ئەم نموونەیە: هەموو مرۆڤێك بەپێی ئیختیار و ویستی جوزئیی خۆی و لەبەر ئەوەی هۆکاری هاتنەدیی ئەو ئەنجامانەیە کە لەم ویست و ئیختیارەیەوە پەیدا دەبن، بە "تاوانبار" یان "بێ تاوان"دادەنرێت.

با ئێستاش نەختێ لەسەر کەرتی دووهەمی مەسەلەکە بدوێین، واتە چۆنێتیی یەکخستن لە نێوان: "زانستی هەمەلایەنگری خواوەند" و "ویستی مرۆڤ"دا:

هەموو شتێك لە زانستی خوادا لەگەڵ شتانی پشت و تەنیشتیەوە و هاودەم لەگەڵ هۆکار و ئەنجامەکانیدا هەموو پێکەوەن، بە ڕادەیەك کە: پێشتر و دواتر، هۆکار و ئەنجام، کوڕ و باوك، بەهار و هاوین، هەموویان لە یەك خاڵدان و، تێکڕا دوو ڕووی یەك شتن و، "پێشتر و دواتر" و "هۆکار و ئەنجام" پێکەوە دەزانرێن.

کەواتە هەر کەسێك مەیلەکەی لە هەر شێوە و بە هەر ئاراستەگەیەکدا بێت و ویستی خۆیشی - کە مەرجێکی عادییە - بە هەر لایەکدا بەکاربهێنێت، پێشتر لە زانستی خوادا هەموو ئەمانە زانراون. هەر لەبەر ئەمەشە کە تەقدیر و دەستنیشانکردنی ئەو ئەنجامانەی کە لەم هۆکارانەوە پەیدا دەبن، نە ویستی مرۆڤ دەبەستنەوە و نە زۆریشی لێ دەکەن بۆ هیچ شتێك، چونکە کاتێ ئەم تەقدیرانە سەبارەت بە مرۆڤ تەقدیر کراون مەیلی مرۆڤیان تێدا ڕەچاو کراوە. کەواتە ویستی مرۆڤ لە مەسەلەکەدا وەرگیراوە و گرنگیی دراوەتێ. نموونەی ئەمە وەك ئەوەی کە:

ئەگەر کەسێکی مەزن بە خزمەتکارەکانی بڵێت: هەرکات کۆکەی خۆتان گرت و نەکۆکین و نەتانهێشت دەنگتان دەربێت ئەوا دیاریی زۆرتان دەدەمێ، بەڵام گەر کۆکەی دەستکردتان لە خۆتان هێنا، ئەوا لەو دیاریانە بێبەش دەبن. کەواتە لێرەدا ئیرادە و ویستی ئەوانی وەرگرتووە و ڕەچاوی کردووە.

لێرەشدا بە هەمان جۆرە، چونکە گەر خوای گەورە بە یەکێك لە بەندەکانی خۆی بڵێت: **"گەر مەیلت بەم لایەدا دەربخەیت ئەوا منیش ئەو شتەت بۆ بەدیدەهێنم کە مەیلت لایەتی و، هەر لە ئێستاشەوە تەقدیر و دەستنیشانی دەکەم بەپێی مەیلەکەی خۆت"**. کە ئەمەش وا دەگەیەنێت خوای گەورە گرنگییەکی بە **"ویستی مرۆڤ"** داوە.

لەسەر ئەم بناغەیە، دەتوانین بلێین: هەروەك خوای گەورە لە تەقدیر و دەستنیشانکردنی سەرەتادا هیچ کەسێکی نەبەستووەتەوە و پابەندی نەکردووە، بە زۆرە ملێش شتێکی لە کردەوەکانی مرۆڤی بە پێچەوانەی ڕەزامەندیی مرۆڤەکە بەدی نەهێناوە.

پاشان دەبێ بزانین کە قەدەر و دەستنیشانکردنی سەرەتا و پێشوەخت بریتی‌یە لە نەخشە و پلانی زانستی خوای گەورە، گەر ئەم تەعبیرە دروست بێت. واتە خوای گەورە بە زانستی هەمەلایەنگیری خۆی پێشتر دەزانێت کە چ مرۆڤێك مەیلی بە چ ئاراستگەیەكدا هەیە و لە دواییشدا ئەو مەیلەی بەو جۆرە بۆ بەدیدەهێنێت و هەموو ئەمانەشی لە نەخشە و پلانێكدا بۆ دادەنێت.

خۆ ئەم "زانین"ەی خواوەندیش - کە وجوودێکی عیلمی‌یە - هیچ شتێك لە دەرەوەدا بە هیچ شێوەیەك بەدی‌ناهێنێت، بەڵکو "توانست" و "ویست"ی خواوەندی بەدیهێنەر ئەو شتە لە دەرەوە لەسەر شێوەیەك بەدیدەهێنن بەپێی ئەو مەیلانەی کە مرۆڤ دەریخستوون. کەواتە ئەو شتانەی هاتوون یان دێنە وجوود لەبەر ئەوە نەهاتوون کە زووتر لە لایەن خواوەندەوە زانراوە بەم جۆرە دێن، بەڵکو عیلمی ئەزەلی و هەمەلایەنگری خواوەند زانیویەتی بەو شێوە و جۆرانە دێن بۆیە هەر بەو جۆرەش زانراون. کە ئەمەش بریتی‌یە لەو تەقدیر و دەستنیشانکردنە بنەڕەتی و پێشینەی یەکەم جار.

زانایانی کەلام ئەم چەمکەیان بە: "العلم تابع للمعلوم" دەربڕیوە. واتە ئەو شتە لە دوایی‌دا لەسەر چ شێوە و چۆنێتی‌یەك بێت، پێشتر بەو جۆرە دەزانرێت، نەك بە پێچەوانەوە، واتە نەك: بۆیە وا هاتووەتەدی چونکە پێشتر وا زانراوە! چونکە هەروەك نەخشە و پلانە زانستی‌یەکانمان ئەوە ناگەیەنن کە تەنها بە نەخشەدانانە کە ئەو شتانەی تەسەوورمان کردوون، بێنەدی.. بە هەمان جۆر مەرج نی‌یە دەستنیشانکردنە بنەڕەتی‌یەکان، کە بە نەخشە و پلانی بەدیهێنەریان دادەنێین، هیچ شتێك لە دەرەوەدا بهێننە وجوود.

پوختەی قسە:

خوای گەورە بە زانستی فراوان و هەمەلایەنگری خۆی و ئاگاداریی لە شتانی پێشین و شتانی دوایین - بە وێنەی زانین و ئاگاداریی لە ئەنجامەکان - لە هۆکارەکانیش ئاگادارە و.. بە وێنەی زانین و ئاگاداریشی لە هۆکارەکان، زانا و ئاگادارە بە ئەنجامەکانیش. چونکە خوای گەورە بە زانستی ئەزەلی و ڕەهای خۆی پێشتر زانیویەتی

کە چ کەسێك نییەتی باشی هێناوە کردەوەی چاك بکات و، کێی تریش دەیەوێت کردەوەی خراپ بکات. ئنجا بەپێی ئەم نییەت و هەوڵانەی مرۆڤەکان ئەو شتانەی لە کاتی ئەنجامدانی ئەو کردەوانەدا و بەپێی مەیل و نیاز و نییەتی بەندەکەی ئەو شتانە بەدیدەهێنێت کە ویستی خۆی پێشتر تەقدیری کردوون.

لەبەر ئەوە، دەستنیشانکردنی سەرەتا و پێشینی مردنی کەسێك و چۆنێتیی مردنەکەی و ئەوەش کە یەکێکی تر هۆکار بووبێت لە ڕووداوەکەدا، هەرگیز "بەرپرسیاری" لەسەر هۆکارەکە هەڵناگرێت، چونکە ئەو تەقدیرە پێشینە ویست و سەربەستیی مرۆڤی تێدا ڕەچاو کراوە، بۆیە تاوانەکەی دەدرێتە پاڵ و موحاسەبە دەکرێت لەسەری.

پێمان وایە سەردانەوە لە سەرچاوە بنەڕەتی‌یەکان بۆ ئەم مەسەلە قووڵەی "قەدەر" و لێکۆڵینەوەی یەك لە دوای یەك تیایدا، کارێکی پێویست بێت. چونکە ئەوەی کە لێرەدا ڕوونمان کردەوە تەنها ڕوونکردنەوەیەکە بۆ "ئاستی عەوامەکان" لە ناوەندی بناغە مەحکەم و قایمەکانی زانایانی سەلەفدا.

* * *

پرسیاری هەشتەم

"ئیرادەی کوللی" و "ئیرادەی جوزئی" چین؟

وەڵام: ئیرادەی کوللی ئەو ویستەیە کە لە لایەن عەوامەوە دەدرێتە پاڵ خوای گەورە. بەڵام ئەم زاراوەیە لە سەردەمی هاوەڵان و تابیعین و شوێنکەوتووانی تابیعیندا نەبووە و، هەرگیز ئەوان بە ویستی خواوەندیان نەوتووە: "ئیرادەی کوللی" و بە هی مرۆڤیشیان نەوتووە: "ئیرادەی جوزئی". لەگەڵ ئەوەشدا وا دیارە بە ڕواڵەت هیچ ڕێگرێکی ئەوتۆ لە دانانی زاراوەیەکی وەك ئەمەدا نەبێت، تاکو ئەم مەسەلەیە لە عەوامەکان بگەیەنرێت. ئەوەش هەیە کە دەرگای ئەم قسەیەم لەسەر پشتە بۆ ئاراستەکردنی هەر ڕەخنەیەك.

لە ڕاستیشدا زاراوەی وەك ئەمە: تەعبیر و هەڵسەنگاندنێکی سروشتی‌یە بۆ ئەنجامی بەسەرهات و ڕووداوەکان و لەوێوە سەرچاوەی گرتووە. لەبەر ئەوە، دەتوانرێت بە "خاڵێکی پشت پێ‌بەستن"ی ڕاست و دروست دابنرێت. مەبەست لەو "ئیرادە کوللی"یەی کە بۆ ویستی خوای گەورە بەکارهێنراوە ئەم واتایانەی خوارەوەیە کە بریتین لەوەی: (هەرچی ویست و ئیرادە هەیە تایبەتە بە خوای گەورەوە و شەی

"ئیرادە" ناوە بۆ ویستی خوای گەورە و، هەر كات ویستی لەسەر بەدیهێنانی هەر شتێك بێت بەدیی دەهێنێت، بێ ئەوەی سەیری ویستی كەسی تر بكات).

لێرەدا دەمانەوێت سەرنجتان بۆ لای شتێك ڕابكێشین كە زووتر باسمان كرد و بریتی یە لەوەی هەندێ كەس دەڵێن: "خوای گەورە ئەو شتەی ویستی لەسەری بێت بەدیی دەهێنێت، بەڵام ئەو شتانەی ئیرادەی نی یە بۆیان، بەدی یان ناهێنێت". ئەم گوفتارە گوفتارێكی هەڵەیە! ڕاستەكەشی بریتی یە لەوەی كە: هەر شتێك خوای گەورە ویستی لەسەری بێت بەدیی بهێنێت، بەدیی دەهێنێت.. هەرشتێكیش ویستی لەسەری بێت بەدیی نەهێنێت، بەدیی ناهێنێت: (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)!

گەردوون "جەبر"ی تێدا زاڵ و فەرمانڕەوایە. ئەوەتا كاتێ خوای گەورە گەردوونی بەدیهێناوە، پرسی بە كەس نەكردووە و جگە لە ویستی خۆی ویستی هیچ كەسێكی تری نەكردووە بە بناغەی ئەم كارەی، چونكە خواوەند: ﴿فعّالٌ لما يُريد﴾ (البروج:١٦).

بەڵام لە كارە ئیرادی یەكانی مرۆڤدا "ویست"ی بە مرۆڤ بەخشیوە و ئەو ویستەش هۆكارێكە بۆ "بەرزبوونەوە" یان "نزمبوونەوە"ی مرۆڤ. بەخشینی ئەم ویستەش لە لایەن خواوەندەوە بە مرۆڤ پەیوەندیی بە دوو ناوی: "الرحمن الرحيم"ی خواوەندەوە هەیە. واتە ئەم ویستەی كە بە مرۆڤی داوە، لوتفێكی خواوەندە كە بە درەوشانەوەی ئەم دوو ناوەی پێی بەخشیوە. دەنا گەر لە گۆشەی ئیسمی ئەعظەم و لەفظی جەلالە(الله)وە سەیری شتان بكەین، دەبینین سەرتاسەری گەردوون لە جەبرێكی ڕەهادایە. بەڵێ، دەستووری: "مالك الملك يتصرف في ملكه كيف يشاء" لە هەموو بوونەوەراندا دەست بەكارە، جگە لە كردەوە ئیرادی یەكانی مرۆڤ. چونكە مرۆڤ لەو كردەوانەدا ویستێكی ماهییەت نەزانراوی دراوەتێ و ئەو ویستەشی لەو كردەوانەیدا ڕەچاو دەكرێن. خۆ هەر كات مرۆڤ ئەم ویستەی خۆی بەرەو كاری چاكە و خێر ئاراستە كرد، خوای گەورە "خێر"ی بۆ بەدیدەهێنێت و، گەر بەرەو شەڕیش ئاراستەی كرد "شەڕ"ی بۆ بەدیدەهێنێت، گەر ویستی لەسەر بێت. تەنها پشت بەستنیشمان بە ڕەحمانییەت و ڕەحیمییەتی خوای گەورە ئێمەی بەرەو پڕكێشی و جورئەت كردن لەم حوكمەدا دایەبەر!

واتە ئێمە باوەڕمان وایە كە هەر كات ویستمان لەسەر ئەنجامدانی كردەوەی خێر بوو، ئەوا بە بێ گومانی خوای گەورە بەدیی دەهێنێت بۆمان. بەڵام هەندێ جار – بە لوتف و كەرەمی خۆی – ئەو "شەڕ"ە بەدی ناهێنێت كە ویستی مرۆڤی بۆ ئاراستە دەكرێت. بۆ نموونە: كەسێكی گومڕا دەیەوێت هەموو هۆكارێك بخاتە كار و مرۆڤێك

گومڕا بکات و لە ڕێ بیترازێنێت و، ئەمیش مەیلی دەچێت بەلای‌دا، بەڵام خوای گەورە نایەوێت لە ڕێ بترازێت و گومڕایی سەبارەت بەو بەدی‌ناهێنێت، لەبەر کردەوەیەکی چاکی ئەو مرۆڤە کە زووتر کردوویەتی، یان لە ئایندەدا دەیکات و زانستی خوا ئاگای لێ‌یەتی. تەنانەت هەندێ جار خوای گەورە تەگەرەیەك دروست دەکات کە بە هۆیەوە لەو کردەوە خراپە دووری دەخاتەوە. کە ئەمەش بەخششێکی پەروەردگاری‌یە. تەنانەت بەهەشت خۆیشی، لەبەر ئەوەی لە ڕوویەکەوە پەیوەندیی بە خستنەگەڕی ویستی مرۆڤەوە هەیە، ئەوا خوای گەورە ئەو شتانەی تێدا بەدی‌دەهێنێت کە بە نیاز و ناوی خێرەوە مرۆڤ ویستی لەسەریان بووە و، هەر هێندە بەسە کە مرۆڤ گوناهێکی وا گەورە ئەنجام نەدات کە هەموو خێرەکانی بسڕێتەوە و لە شایستەیی چاکە و بەخششی خوا بێ‌بەشی بکات.

* * *

پرسیاری نۆهەم

تکایە یاسای: "بەخششی خوای گەورە"(عطاء الله)مان بۆ ڕوون بکەرەوە.

وەڵام: بەخشش(العطاء) لە زمان‌دا بە واتای لوتف و چاکە و پێ‌بەخشین دێت.

ئەوەش کە لەم مەسەلەیەدا پەیوەندیی بە باسەکەمانەوە بێت ئەو لایەنەی "عطـــاء"ە کە پەیوەندی بە قەزا و قەدەرەوە هەیە..

مرۆڤ گەر ویستی لەسەر کردەوەی خراپ بێت خوای گەورە ئەو کردەوە خراپەی بۆ تەقدیر دەکات، چونکە تەقدیراتی لەمەڕ مرۆڤ "ویستی مرۆڤ" ڕەچاو دەکات.

بۆ نموونە: گەر پێش ئەوەی دەستم بەرز بکەمەوە، "دەست بەرزکردنەوە"م بۆ تەقدیر کرابێت ئەوا لەبەر ئەوە بۆم تەقدیر کراوە کە زانستی ڕەها و هەمەلایەنگری خواوەند زانیویەتی من مەیل و ویستی خۆم بەرەو ئەو کارە دەخەمە گەڕ. چونکە سیفەتی "زانستی خوای گەورە" دەوراندەوری هەموو شتێکی، کە بووە یان دەبێت، تەنانەت دەوارندەوری زاتی مەزنی خواوەندیشی داوە. بۆیە دەزانێت من چ کارێك ئەنجام دەدەم، ئەویش لەسەر ئەو شێوەیە تەقدیری دەکات بۆم: (فلانە بەندەم مەیلی ئاراستەی بەرزکردنەوەی دەستی دەکات، منیش ئەو بەرزکردنەوەیەی لەو کاتەدا بۆ بەدی دەهێنم) یان (ئەمەم بەم جۆرە نووسیوە). کە ئەمەش بریتی‌یە لە "قەدەر". واتە نووسینی ئەمە بەم شێوەیە بریتی‌یە لە "قەدەر". بەڵام کاتێ کە دەستم بەرز دەکەمەوە ئەوە "قضاء"ە، واتە هێنانەدیی ئەو شتەیە کە پێشتر بۆم تەقدیر کرابوو.

بەڵام بەخشش(العطاء) دەتوانین بەم شێوەیەی خوارەوە لێی تێبگەین:
"بەندە" ویست و مەیلی خۆی بەرەو کردەوەی خراپە و شەڕ دەخاتە کار، بەڵام خوای گەورە بەخششێکی تایبەتیی بۆ دەخاتە کار و نایەڵێت گرفتاری ئەو خراپە و شەڕە ببێت، ئیتر چ لەبەر بارودۆخێکی باشی ئەو بەندەیەی بێت، یان لەبەر ئەوە بێت کە دڵێکی خاوێنی لە خۆدا هەڵگرتووە، یان لەبەر کردەوەیەکی باشی ئەو بەندەیەی، ئیتر بەم بۆنەیەوە ئەو شتە خراپەی کە بۆی تەقدیر کرابوو سەبارەت بەو تەنفیز و جێبەجێ ناکرێت. کەواتە: "عطاء" کاری لە "قەدەر"دا کرد و قەدەریش کاری لە "قضاء"دا کرد. بەڵام هەموو ئەمانە لە تۆماری کوژانەوە و نووسین(لوح المحو والإثبات)دا ڕوو دەدەن و، هەرگیز هیچ ئاڵوگۆڕێك لە زانستی خوادا ڕوو نادات. کەواتە تۆماری کوژانەوە و نووسین لە ڕوویەکەوە بریتییە لە دەفتەری کردەوەی تایبەت بە هەموو مرۆڤێك و، دەگونجێ ئاڵوگۆڕی تێدا ڕوو بدات. بەڵام هەرگیز ئاڵوگۆڕ لە "لەوحی مەحفووظ"دا ناکرێت.
"عطاء" لوتفێکی خوایییە و، لوتفیش شایستەیی و ئەهلییەت ڕەچاو ناکات و بە مەرجی ناگرێت.
جا ئەگەر لەم گۆشەیەوە بڕوانینە مەسەلەکە، دەبینین کە هەرچی کردەوەی چاکمان هەیە هەموویان بەخششی خوای گەورەن.

* * *

لە دەمی بانگی عەسری ڕۆژی شەممەی ڕێکەوتی ٢٥/ڕەمەزانی/١٤١٨ کۆچی، بەرامبەر ٢٤/١/١٩٩٨ز خوای گەورە، بە عەتا و بەخشش و لوتفی خۆی، وەرگێڕانی ئەم کتێبە بەنرخەی لەسەر دەست ئاسان کردین. لە خوای گەورەی لێبوردەی میهرەبان دەلاڵێینەوە کە بە عەتاء و لوتفی خۆی ئەم کارەمان بە: "صەدەقەی جاریە" و "زانستی سوود لێ وەرگیراو" بۆ بنووسێت و بمانخاتە ڕیزی ئازادکراوانی مانگی ڕەمەزانی پیرۆزەوە. تکاشمان لە خوێنەری بەڕێز ئەوەیە کە لە پاشملە دوعای خێر بە تایبەتی دوعای لێخۆشبوونمان لە حوزووری خوای گەورەدا بۆ بکات.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

فاروق رسول يحيى

پوختەیەك لە ژیانی دانەر:
(مامۆستا محمد فتح الله گولەن)

❑ لە ساڵی ١٩٣٨ز دا لە گوندی "كۆروجوك"ی قەزای "پاسینلەر"ی سەر بە پارێزگای "ئەرزڕۆم" لە دایك بووە.

❑ باوكی ناوی مامۆستا "ڕامیز" و، ئیمامی مزگەوت بووە.. دایكیشی ناوی ڕەفیعەخان بووە.

❑ دووهەم منالی خێزانەكەیەتی كە هەشت منالبوون، شەشیان كوڕ و دوانیان كچ.

❑ لە تەمەنێكی بچووكدا هەموو قورئانی پیرۆزی لەبەر كردووەو، لە لای زانا بەناوبانگەكانی شاری ئەرزڕۆم بە تایبەت لای مامۆستا "عوسمان بەكتاش" وانەكانی خوێندووە. هەروەها ئامادەی وانەی گەورە پیاوانی تەصەووفی ناوچەكەیان بووە.

❑ چوار ساڵ پێش‌نوێژ و وتاربێژ بووە لە سێ مزگەوتی "ئەدیرنە"دا.

❑ دوای ماوەیەك لە "كرك لارەلی" بۆ ماوەی ساڵێك بە "واعیظ" دامەزراوە.

❑ لە ساڵی ١٩٦٦دا بە هەمان ئەركی "واعیظ"ی نەقلی ئیزمیر كراوەو، لە مزگەوتی "كەستانە پازاری" ئامۆژگاریی پێشكەشی خەلكی كردووە و هاودەم لەگەڵ ئەوەش‌دا سەرپەرشتیی خولی فێربوونی قورئانی لە "كەستانە پازاری"دا كردووە. لەم ماوەیەدا و هەتا ساڵی ١٩٧١ وەكو واعیظی گەڕۆكی هەرێمەكە، لەسەر وەعظ و ئامۆژگاری و وانە وتنەوە لە قەزا و ناحیەكانی هەرێمی "ئیجە"دا بەردەوام بووە.

❑ هەرچەندە لە بڕیارێكی ساڵی ١٩٧١دا لە كارەكەی دوور خرایەوە، بەڵام بە كەلك وەرگرتنی لە یاسای لێبوردن گەڕایەوە بۆ سەر كارەكەی.

❑ دوابەدوای ئەم بڕیارە لە قەزای "ئەدرەمیت"ی سەربە شاری بالیكەسیر و لە شارۆچكەی "مانیسا"ش‌دا بەردەوام بووە لە جێبەجێ كردنی ئەركی وەعظ و ئامۆژگاری، هەتا گواسترایەوە بۆ قەزای "بۆرنۆڤا"ی سەر بە پارێزگای ئیزمیر، ئنجا لەوێش هە تا ١٩٨٠/٩/١٢ لەم كارەی‌دا بەردەوام بوو.

❑ لە دەمی کوودەتای سەربازی و لە پاش کوودەتاکەشدا نزیکەی شەش ساڵ لە کارەکەی دابڕا، چونکە بڕیاری دەستگیرکردنی درابوو. بەڵام لە ساڵی ١٩٨٦لە ئەنجامی بڕیاری دادگای ئاسایشی دەوڵەت گەڕایەوە بۆ ژیانی ئاسایی خۆی.

❑ لەبەر داوایەکی زۆری خەڵکی، بێبەرامبەر، دەستی کردەوە بە وەعظ و ئامۆژگاری لە "ئیزمیر" و ئەستەمبووڵ هەتا ساڵی ١٩٩٢.

❑ جگە لە زمانی تورکی، عەرەبی و فارسیش دەزانێت.

❑ لە چەندەها گۆڤار و ڕۆژنامەدا بابەتی بڵاو کردووەتەوە.

❑ ئەمەش ناوی هەندێکە لە بەرهەمە بڵاوکراوەکانی:

١ - بەرەو بەهەشتی نادیار.
٢ - چاخ و نەوە.
٣ - پارچە زێڕەکانی کات.
٤ - ئەو ڕۆژانەی پشوو بە بەهار دەدەن.
٥ - پێوانە، یان ڕووناکییەکانی ڕێگا (چوار بەرگ).
٦ - نووری بێ کۆتایی (سێ بەرگ).
٧ - لە سێبەری باوەڕدا (دوو بەرگ).
٨ - ژیانی دوای مردن.
٩ - کەوانەی ڕەنگەکان (دوو بەرگ).
١٠ - لە وەرزێکەوە بۆ وەرزێکی تر.
١١ - وەڵامی دوودڵییەکانی سەردەم (چوار بەرگ).
١٢ - تەپۆڵکە زمرووتییەکانی دڵ. (دوو بەرگ).
١٣ - قەدەر لە ڕووناکیی قورئان و سوننەتدا
١٤ - جیهاد، یان ئیعلای "کلمە الله".
١٥ - دیوانێکی شیعر.

❑ وەعظ و ئامۆژگارییەکانی بە کاسێتی ئاسایی و کاسێتی ڤیدیۆ تۆمار کراون و، لە لایەن خەڵکییەوە سوودیان لێ وەردەگیرێت.

تا ئێستا دوو کتێب لەسەر ژیاننامە و بەسەرهاتەکانی بڵاوکراونەتەوە.

* * *

پێرستی بابەتەکان

بەشی یەکەم:
قەدەر و لایەنە جیاجیاکانی

باس	لاپەڕە
واتاکانی قەدەر لە "زمان" و "زاراوە"دا	١٢
ئەو قەدەرە "جەبری"یەی کە بەسەر گەردووندا زاڵە	١٤
قەدەر مەسەلەیەکی "ویجدانی"یە	١٩
ئەو دەستکەوتەی کە "ئیمان بە قەدەر" بە مرۆڤی دەبەخشێت	٢٠
"قەدەر" و "ویستی جوزئی" دژایەتی‌یان لە نێواندا نی‌یە	٢٢
"قەدەر" جۆرێکە لە "زانستی خوایی"	٢٣
ئەرکی سەرشانی "ویست"ی مرۆڤ	٢٦
ویستی خوای گەورە و.. ویستی مرۆڤ	٣٢
قەدەر لە ڕووناکیی ئایەتەکانی قورئان و فەرموودە پیرۆزەکاندا	٣٤

بەشی دووهەم
پەیوەندیی "قەزا" بە "قەدەر"ەوە

باس	لاپەڕە
قەزا و قەدەر لە ڕووی "زانست"ی خواوەندەوە	٦٠
قەزا و قەدەر لەو ڕووەوە کە خوای گەورە هەموو شتێك دەنووسێت	٦٦
قەزا و قەدەر لە ڕووی "ویست"ی خواوەندەوە	٧٢
قەزا و قەدەر لە ڕووی بەدیهێنانەوە	٩٤

بەشی سێ‌هەم
پەیوەندیی نێوان: قەدەر، ئیرادە، هیدایەت

باس	لاپەڕە
ئەو هیدایەتەی کە بەپێی خواستەکانی شەریعەتی فیطری لەکاردایە	٩٩
ئەو هیدایەتەی کە ویستی مرۆڤ ڕەچاو دەکات	١٠٥

بەشی چوارەم
چەند پرسیار و وەڵامێك لە بارەی "قەدەر"ەوە

پرسیاری یەکەم:

باس	لاپەڕە
١ – مەبەست چی‌یە لە: ﴿أَلَستُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَى﴾دا؟	١١٠

پرسیاری دووهەم:
ئایا بەڵگەی عەقڵی هەیە لەسەر: ﴿ألستُ بربكم قالوا بلى﴾؟ ١١٦
پرسیاری سێهەم:
ئەو کەسەی گوناه دەکات، ئایا لەسەر بناغەی ویستە جوزئییەکەی
خۆی دەیکات.. یان ئیرادەی کوللیی خوای گەورە
پاڵی پێوە دەنێت بۆ گوناهکردن؟ ١٢١
پرسیاری چوارەم:
قورئانی پیرۆز دەفەرموێت: ﴿مَن يَهدِ اللهُ فهُو المهتَدِ ومَن يُضلِل فلن
تجدَ له وليًّا مُرشِداً﴾(الكهف:١٧). لە هەمان کاتدا خوای گەورە بیر و
زیری و ویستی بە مرۆڤ داوە و، هەردوو ڕێگاکەی پیشان داوە و سەربەستە
لە گرتنەبەری هەر کامیاندا. ئایا چۆن ئەم دوو شتە یەك بخەین؟ ١٢٤
پرسیاری پێنجەم:
کەسانێکی زۆر خوای گەورە سامانی زۆر و شان و شەرەفی بەرزی
پێ بەخشیون، کەسانێکی تریش گرفتاری ئازار و گیروگرفت و هەژاری و
نەخۆشییەکان دەبن. ئایا ئەمانە بێ کەڵکن و، ئەوانی تریش خواوەند
خۆشی دەون ؟! ١٢٦
پرسیاری شەشەم:
بۆچی خوای گەورە بەندەکانی خۆی "یەکسان" دروست نەکردووە؟
ئەوەتا هەندێکیان کوێر و هەندیکیان شەلن؟ ١٢٩
پرسیاری حەوتەم:
٧ - ئەگەر زووتر کات و چۆنێتیی ئەجەل دەستنیشان کراوە، ئیتر تاوانی
بابای "قاتڵ" چییە؟ ١٣٥
پرسیاری هەشتەم:
"ئیرادەی کوللی" و "ئیرادەی جوزئی" چین؟ ١٤١
پرسیاری نۆهەم:
تکایە یاسای: "بەخششی خوای گەورە"(عطاء الله)مان بۆ ڕوون بکەرەوە ١٤٣

* * *

(پێڕستی ئایەتەکانی قورئانی پیرۆز)

کە لەم کتێبەدا هێنراون

بەپێی سوورەتەکانیان

سوورەت و ئایەت و ژمارەکەی — ژمارەی لاپەڕە

سوورەتی: (الفاتحة)

﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾(الفاتحة:٧). ٩٨

سوورەتی: (البقرة)

﴿كُتبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُم وعَسى أن تَكرهُوا شيئاً وَهُوَ
خَيرٌ لكم وَعَسى أن تحبوا شيئاً وَهُوَ شرٌ لكم والله يَعْلَمُ وانتم لا
تعلمون﴾(البقرة:٢١٦). ٦١

﴿تِلكَ الرُّسُل فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ الله وَرَفَعَ
بَعْضَهُمْ دَرَجات وَآتَيْنَا عِيسى ابْنَ مَريَمَ الْبَيِّنَات وَأَيَّدْنَاهُ برُوحِ الْقُدُس
وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنَ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَلكِن اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا
وَلكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ﴾(البقرة:٢٥٣). ٧٤

﴿أم حَسبْتُم أنْ تَدخُلوا الجَنَّةَ وَلَمَا يَأتِكُم مَثَلُ الَّذِين خَلَوْا من قَبلِكُم

﴿مَسَّتْهُمُ البَأسَاءُ والضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حتى يقُولَ الرَّسُولُ والَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نصرُ الله ألا إنَّ نَصرَ الله قَريبٌ﴾(البقرة:٢١٤). ٩٣
﴿هُدىً للمتقين﴾(البقرة:٢). ١٠٨
﴿أُولئكَ على هُدىً من ربِّهم﴾(البقرة:٥). ١٠٨
﴿لله مَا في السَّموات ومَا فِي الأرضِ وإنْ تُبْدُوا مَا في أنْفُسكُم أو تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يشاءُ ويُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ﴾(البقرة:٢٨٤). ٨١

سوورەتی: (آل عمران)

﴿إنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ واللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾(آل عمران:١٤٠). ٧٦
﴿قُل اللَّهُمَّ مَالكَ الملكِ تُؤْتِي الملكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تشَاء وتُعِزّ من تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تشَاءُ بيَدِكَ الخَيْرُ إنَّكَ علَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ﴾(آل عمران:٢٦). ٨٠
﴿ربَّنا لا تُزِغْ قُلوبَنَا بَعدَ إذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا من لدُنكَ رَحْمَةً إنكَ أنتَ الوَهَّاب﴾(آل عمران:٨). ٨٦

سوورەتی: (النساء)

﴿مَا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَا اَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسكَ﴾(النساء:٧٩). .... ٢١،٥٤
﴿إنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أيُّها النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكانَ الله علَى ذلكَ قديراً﴾(النساء:١٣٣). ٧٦
﴿إنَّ اللهَ لا يُحبُّ مَن كانَ مُختَالاً فَخُوراً﴾(النساء:٣٦). ٨٨
﴿رُسُلاً مبشّرين ومنذرين لئَلاّ يكونَ للنّاسِ على الله حجةٌ بعد الرُّسل وكانَ اللهُ عزيزاً حكيماً﴾(النساء:١٦٥). ١٠٦

سوورەتی: (المائدة)

﴿وَأنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتابَ بالْحَقِّ مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بمَا أنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أهْواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً

وَاحِدةَ وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في مَا آتاكُم فاستَبِقُوا الْخَيْرَات إلى الله
مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾(المائدة:٤٨). ٧٩
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا مَنْ يَرتَدَّ مِنكُم عَن دينه فَسَوفَ يَأتِي اللهُ بقَومٍ
يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ أذلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَّة عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في
سَبِيلِ الله وَلا يَخَافُونَ لومَةَ لائِمٍ ذلكَ فَضْلُ الله يُؤتِيهِ مَن يشَاءُ والله
واسِعٌ عَلِيم﴾(المائدة:٥٤). ٧٧

سوورەتی: (الأنعام)

﴿وعِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيب لا يَعلَمُهَا إلاّ هو ويَعلَمُ مَا في البَرِّ وَالبَحرِ ومَا
تَسْقطُ مِن وَرَقَةٍ إلاّ يَعلَمُهَا ولا حَبَّةٍ في ظُلُمات الأرضِ وَلا رَطْبٍ وَلا
يَابسٍ إلاّ في كتاب مُبين﴾(الأنعام:٥٩). .... ١٢، ١٠٤
﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ في الأرضِ وَلا طَائر يَطيرُ بجَنَاحَيهِ إلاّ أُمَمٌ أمثالُكم مَا
فَرَّطْنَا في الكتَاب مِن شَيءٍ ثُمَّ إلى رَبِّهم يُحْشَرُونَ﴾(الأنعام:٣٨). ٧١
﴿وإنْ كانَ كَبُرَ عَليكَ إعْرَاضُهم فإنْ استَطَعْتَ أنْ تبتَغيَ نَفَقَاً في
الأرضِ أو سُلَّماً في السَّمَاء فتَأتِيَهُمْ بآيةٍ وَلَو شَاءَ الله لَجَمَعَهُم علَى
الهُدى فلا تَكُونَنّ منَ الْجَاهِلِينَ﴾(الأنعام:٣٥). ٧٥
﴿وَحَاجَّهُ قَومُه قَالَ أتحاجُّونّي في الله وقَد هدان ولا أخافُ مَا تُشرِكُونَ
بهِ إلاّ أن يشَاءَ رَبّي شَيئاً وَسِعَ ربي كُلَّ شَيءٍ عِلماً أفَلا
تَتَذكَّرُونَ﴾(الأنعام:٨٠). ٨٣
﴿إنهُ لا يُحِبُّ الْمُسرِفينَ﴾(الأنعام:١٤١). ٨٨
﴿فَمَن يُرِد اللهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسلام وَمَنْ يُرِدْ أنْ يُضِلَّهُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنَّمَا يَصَّعَّدُ في السَّماءِ كَذَلكَ يَجعَلُ اللهُ
الرِّجْسَ عَلى الّذِينَ لا يُؤمِنُونَ﴾(الأنعام:١٢٥). ٩٠
﴿ويعلمُ ما في البرّ والبحر وما تسقط من ورقة إلاّ يعلمُها ولاحبّة في
ظلمات الأرض ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلاّ في كتاب مبين﴾(الأنعام:٥٩). ١٣٢

سوورەتی: (الأعراف)

﴿وإذ أخذَ رَبُّكَ مِن بَني آدمَ مِن ظُهورهِم ذُرِّيَّتَهُم وَأشْهَدَهُم علَى
أنفُسِهِم ألَستُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلى شَهِدنا أن تقولوا يوم القيامة إنّا كنّا
عن هذا غافلين ﴿ أو تقولوا إنما أشركَ آباؤنا من قَبل وكنّا ذريةً مِن

بعدهم أفتهلكنا بما فَعَل الْمُبطِلون﴾(الاعراف:١٧٢-١٧٣). .... ٤٥،١١٧
﴿أَلَستُ بِرَبِّكُم﴾(الاعراف:١٧٢). .... ٤٦،٤٧،٥٠، ٥١،١١٠، ١١٦،١١٧، ١١٩،١٢١
﴿قُلْ لا أملكُ لِنَفسِي نَفعاً وَلاضَراً إلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَو كُنتُ أعلَمُ الغَيبَ لاستَكثَرتُ مِنَ الخَيرِ وَمَا مَسَّنِي السُوءُ إنْ أنَا إلاَّ نَذيرٌ وبَشيرٌ لِقَومٍ يُؤْمِنُونَ﴾(الاعراف:١٨٨). ٨١
﴿ألاَ لهُ الْخَلْقُ والأمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِين﴾(الاعراف:٥٤). ٨٧
﴿إنه لا يحبُّ المعتَدين﴾(الأعراف:٥٥). ٨٨
﴿إنَّ اللهَ لايَأمُر بالفَحْشَاءِ﴾(الأعراف:٢٨). ٨٩

سوورەتى: (يونس)

﴿قُل لا أملكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلانَفعاً إلاَّ مَا شَاءَ الله، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُم لا يَستَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَستَقدِمُونَ﴾(يونس:٤٩). ١٣
﴿ولَو شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأرضِ كُلُّهُم جَمِيعاً أفَأنتَ تُكرهُ النَاسَ حَتَّى يكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾(يونس:٩٩). ٧٥
﴿واللهُ يدعُوا إلى دار السَلام ويَهدِي مَن يشَاء إلى صِراطٍ مُستقيم﴾(يونس:٢٥). ١٠٧

سوورەتى: (هود)

﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأكْثَرتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِما تَعِدُنَا إنْ كُنتَ مِنَ الصَادقين﴾(هود:٣٢). ٨٢
﴿قالَ إنَّما يأتيكُم بِهِ اللهُ إنْ شَاءَ ومَا أنْتمْ بمُعْجزِين ﴿ وَلا ينفَعُكُم نُصْحِي إنْ أَرَدتُ أنْ أنصحَ لكم إنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أنْ يُغويَكُم هو ربُّكم وإليهِ تُرجَعُونَ﴾(هود:٣٤-٣٣). ٨٠

سوورەتى: (يوسف)

﴿أُدخُلُوا مصرَ إنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ﴾(يوسف:٩٩). ٧٤
﴿كَذَلك لِنَصْرفَ عَنهُ السُّوءَ والفَحشَاءَ إنَّهُ مِن عِبَادِنَا المُخلَصِينَ﴾(يوسف:٢٤). ٩٦

سوورەتی: (الرعد)

﴿الله يَعلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثى وَمَا تَغِيضُ الأرحَامُ ومَا تَزدَادُ وكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بمِقدَار ۞ عَالِمُ الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ الكَبِيرُ المُتَعَال ۞ سَواءٌ مِنكُم مَن أسَرَّ القَول وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُستَخفٍ باللَّيلِ وَسَاربٌ بالنَّهَار﴾(الرعد:٨-١٠). ١١٤

﴿إنَّ اللهَ لا يُغَيِّر مَا بِقَومٍ حتى يُغَيِّرُوا مَا بأنفُسِهِم﴾(الرعد:١١). .... ٦٩،٨٩

﴿الذين آمنوا وتطمئن قلوبُهم بذِكرِ الله ألا بذِكرِ الله تطمئنُ القلوب﴾(الرعد:٢٨). ١٢٠

سوورەتی: (الحجر)

﴿وَإنْ مِن شَيءٍ إلا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَاُنَنزِّلُهُ إلاّ بقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾(الحجر:٢١). ١٤

سوورەتی: (النحل)

﴿وأوحى ربُّكَ إلى النَّحلِ أنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بيُوتاً ومِنَ الشَّجَرِ ومِمَّا يَعرُشُونَ﴾(النحل:٦٨). ١٠٠

﴿إنَّ الله مع الذينَ اتَّقَوا والَّذِينَ هُم مُحسِنُونَ﴾(النحل:١٢٨). ٣٩

سوورەتی: (الإسراء)

﴿وَكُلَّ إنْسَانٍ ألزَمْنَاهُ طائِرَهُ في عُنُقِهِ ونُخرِجُ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً﴾(الإسراء:١٣). .... ٢٥،٦٦

﴿ربُّكم أعْلَمُ بكُم إنْ يَشأْ يَرْحَمْكُم أو إنْ يَشأْ يُعَذِّبْكُم وَمَا أرسَلنَاكَ عَلَيهم وَكِيلاً﴾(الإسراء:٥٤). ٨١

﴿وإذا أرَدْنَا أنْ نُهلِكَ قَرْيَةً أمَرْنَا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً﴾(الإسراء:١٦). ٨٨

﴿ومَن يَهدِ الله فَهُوَ المهتَدِ﴾(الإسراء:٩٧). ٩٧

﴿وما كُنَّا مُعذِّبِينَ حتى نَبعَثَ رَسُولاً﴾(الإسراء:١٥). ١٠٦

سوورەتی: (الكهف)

﴿وَلاتقُولَنَّ لِشَيءٍ إنِّي فاعِلٌ ذلكَ غداً ۞ إلاّ أن يشَاءَ الله واذْكُر ربَّكَ إذا نَسِيتَ وَقُل عَسَى أن يَهدِيَنِ رَبِي لأقرَبَ مِن هَذا رشَداً﴾(الكهف:٢٣-٢٤). ٧٢

﴿إنَّكَ لَنْ تَستَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً﴾(الكهف:٦٧). ٨٤
﴿ستجدُني إن شاءَ اللهُ صابراً ولا أعصي لك أمراً﴾(الكهف:٦٩). ٨٤
﴿مَن يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِل فَلَن تَجِدَ لَه وَلِيّاً مُرشِداً﴾(الكهف:١٧). .... ٩٧،١٢٤
﴿المالُ والبنون زينةُ الحياة الدنيا﴾(الكهف:٤٦). ١٢٧

سوورەتی: (الأنبياء)

﴿إنَّكُم وَمَا تَعبُدونَ مِن دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أنْتُمْ لَهَا وارِدُونَ﴾(الانبياء:٩٨). .... ٥٥،٥٦
﴿إنَّ الذينَ سَبَقتْ لَهُم مِنا الحسنى أولَئِكَ عنهَا مُبعَدُونَ﴾(الانبياء:١٠١). ٥٦
﴿ولَقد كَتَبْنا في الزَّبورِ مِن بَعدِ الذِّكر أنَّ الأرضَ يَرِثُهَا عِبَادي الصَّالِحُونَ﴾(الانبياء:١٠٥). ٦٧

سوورەتی: (النور)

﴿وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم في الأرضِ كمَا استَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُم الَّذِي ارتَضَى لَهُم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِم أمْناً يَعبُدُونَني لا يُشْرِكُونَ بي شَيئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلكَ فأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ﴾(النور:٥٥). ٧٠

سوورەتی: (النمل)

﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ في السَّمَاء والأرضِ إلاَّ في كِتَابٍ مُبينٍ﴾(النمل:٧٥). ١٣
﴿حتى إذا أتَوْا على وَادِ النَّملِ قَالَت نَملَةٌ يا أيُّهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُم لا يَحْطِمَنَّكُم سُلَيمَانُ وَجُنُودُه وَهُم لا يَشعُرُونَ﴾(النمل:١٨). ١٠٢

سوورەتی: (القصص)

﴿إنَّ اللهَ لا يحبُّ المُفسدينَ﴾(القصص:٧٧). ٨٨
﴿إنما أوتيتُه على عِلمٍ عِندي﴾(القصص:٧٨). ٤٠

سوورەتی: (الروم)

﴿لا تَبديلَ لخَلقِ الله﴾(الروم:٣٠). ٦٩

سوورەتی: (فاطر)

﴿إنَّا أرسلْناكَ بالحق بشيراً ونذيراً وإنْ مِن أُمَّةٍ إلاَّ خَلا فيها

نذير﴾(فاطر:٢٤). ١٠٦

سوورەتی: (يس)

﴿إنّا نَحْنُ نُحيي الْمَوتَى وَنَكتُبُ مَا قَدَّمُوا وآثـارَهُم وَكُـلَّ شَـيءٍ أحْصَينَاهُ في إمَامٍ مُبينٍ﴾(يس:١٢). .... ٧١،١٣

سوورەتی: (الصافات)

﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تعمَلونَ﴾(الصافات:٩٦). .... ٩٤،٣١،٢٠، ١٢٢

﴿يَا أبَتِ افْعَل مَا تُؤْمَرُ﴾(الصافات:١٠٢). ٨٤

﴿سَتجِدُنـي إنْ شَاءَ اللهُ منَ الصَّابرينَ﴾(الصافات:١٠٢). ٨٤

سوورەتی: (الزمر)

﴿ولا يَرضَى لعِبَاده الكُفرَ﴾(الزمر:٧). ٨٨

﴿ومَـن يَـهدِ اللهُ فمَـا لـهُ مِـن مُضِـل ألَيـسَ اللهُ بعَزيـزٍ ذِي إنتِقَام﴾(الزمر:٣٧). ٩٧

سوورەتی: (فصلت)

﴿وأما ثمودُ فهدَيناهم فاسْتحبُّوا العمى على الهُدى فأخذَتْهُم صاعِقَـةُ العذابِ الهُونِ بما كانوا يكْسِبون﴾(فصلت:١٧). ١٠٥

سوورەتی: (الشورى)

﴿وَكَذلكَ أوحَينَا إلَيكَ رُوحاً مِن أمرِنَا مَا كُنتَ تَدري مَا الكِتَابُ وَلا الإيمانُ ولكن جَعَلنَاهُ نُوراً نَهدِي به مَن نشَاءُ مِن عِبَادنَا وَإنَّكَ لَتـهدِي الى صِرَاطٍ مُستَقِيم ۞ صِرَاطِ اللهِ الذي لهُ مَا في السَّـموات ومَـا في الأرضِ ألاَ إلى اللهِ تَصيرُ الأمور﴾(الشورى:٥٢-٥٣). ١٠٨

سوورەتی: (ق)

﴿وَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسَانَ وَنَعلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بهِ نَفسُهُ وَنَحْنُ أقْرَبُ إليهِ من حَبلِ الوَرِيدِ﴾(ق:١٦). ٨١

سوورەتی: (النجم)

﴿وأنْ ليسَ لِلإنسَانِ إلاّ مَا سَعَى﴾(النجم:٣٩). ٢٢

سوورەتی: (الرحمن)

﴿وَالسَّمَاءَ رَفعَهَا وَوَضَعَ المِيزَانَ﴾(الرحمن:٧). ١٥

سوورەتی: (الحديد)
﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُم إلاّ فِي كِتَابٍ مِن قَبلِ أن نَبْرَأَهَا إنَّ ذَلكَ عَلَى اللهِ يَسِير﴾(الحديد:٢٢). ٣٤
سوورەتی: (الملك)
﴿وَيَقُولُونَ مَتى هَذا الوَعْدُ إنْ كُنتُم صَادقِينَ ۞ قُل إنَّمَا العِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾(الملك:٢٥-٢٦). ١٣
﴿الذي خَلق الموتَ والحياةَ ليبلوكُم أيّكُم أحسنُ عَملاً﴾(الملك:٢). ١٣١
سوورەتی: (المدثر)
﴿سأُرهقه صَعُوداً﴾(المدثر:١٧). ٤١
﴿كَلاّ إنَّهُ تَذكِرَة ۞ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرهُ ۞ وَمَا يَذكرُونَ إلاّ أنْ يَشَاءَ اللهُ هوَ أَهلُ التَّقوَى وأهلُ المَغفِرَة﴾(المدثر:٥٤-٥٦). ٥٥
﴿كَأَنَّهُم حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ۞ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَة﴾(المدثر:٤٩-٥٠). ٩١
سوورەتی: (الإنسان)
﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إلاّ اَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾(الإنسان:٣٠). .... ٥٤،٧٣،١٢٣
سوورەتی: (الانفطار)
﴿كِراماً كاتِبِينَ ۞ يعلَمُونَ مَا تَفعَلُونَ﴾(الانفطار:١١-١٢). ٦٦
﴿إنَّ الأبرارَ لفي نَعيمٍ ۞ وإنَّ الفُجّارَ لفي جَحيمٍ﴾(الانفطار:١٣-١٤). ٤٤
سوورەتی: (البروج)
﴿بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ ۞ فِي لَوحٍ مَحفُوظ﴾(البروج:٢١-٢٢). ١٣
﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيد﴾(البروج :١٦). ١٩،٨٠،١٤٢
سوورەتی: (الليل)
﴿فأمّا مَن أعطَى وَاتقَى ۞ وَصَدّقَ بالحُسنَى ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لليُسرَى ۞ وأمّا مَن بَخِلَ واستَغنَى ۞ وكَذّبَ بالحُسنى ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ للعُسرَى﴾(الليل:٥-١٠). ٣٩

(پێڕستی فەرمودە پیرۆزەکان)

کە لەم کتێبەدا هاتوون

بەپێی یەکەم پیتیان

گەلێ فەرمودەی پیرۆز لەم کتێبەدا هێنراون و لە پەراوێزەکاندا تەخریجێکی پوختیان بۆ دانراوە. هەندێك لەو فەرمودانەش واتاکەیان بە کوردی و ئەوانی تریش دەقەکانیان بە عەرەبی نووسراوە. جا ئەم پێڕستە تەنها ئەم بەشەی دوایی دەگرێتەوە. (وەرگێڕ)

دەقی فەرموودەکە	لاپەڕەکەی

پیتی (أ)

(اعملوا؛ فكلٌّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ له: أمَّا أهلُ السعادة فَيُيَسَّرُونَ لِعملِ أهلِ السعادة، وأمَّا أهلُ الشَّقاوةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعملِ أهلِ الشقاوة). ٣٨-٣٩

(إرمِ فداكَ أبي وأمي). ٥٩

(ألا وإن في الجسد مُضغةً إذا صَلحت صَلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)! ٩٦

(اللهم! أحسنْ عاقبتَنا في الأمورِ كُلّها وأجِرْنا مِنْ خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة). ٣٩

(اللّهم إني أستخيركَ بِعلمكَ وأستَقدرُكَ بقُدرَتِكَ وأسألكَ مِن فَضلِكَ

العظيم، فإنَّكَ تقدِرُ ولا أقدر وتَعلم ولا أعلَم وأنتَ علاَّمُ الغُيوب. اللّهُم إن كنتَ تَعلَمُ أن هذا الأمرَ خيرٌ لي في ديني ومَعاشِي وعَاقبَةِ أمري أو قَال عَاجلِ أمري وآجله فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنتَ تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي في ديني ومَعاشي وعَاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاصرفهُ عَني واصرفني عَنهُ واقدر لي الخيرَ حيثُ كانَ ثُم رَضّني بهِ). ٩٥
(اللّهُم لامَانعَ لما أعطَيتَ وَلا مُعطِيَ لِمَا مَنَعتَ وَلا يَنفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدّ).. ٩٧
(اللّهُم يا مُقَلّبَ القُلُوب ثَبّتْ قَلْبي على دينِكَ). ٨٦
(إنّ اللهَ تعالى صانِعُ كُلَّ صانِعٍ وصنعَتَهُ). ٩٤
(إنّ الله يعطي المال مَنْ يُحِبُ ومن لا يحب، ولا يُؤتِي الإيمانَ إلاّ من أحبَّ. فإذا أحبَّ الله عبداً أعطاه الإيمانَ). ١٢٧

پيتى (ب)

(بُعِثْتُ مُبَلِّغاً أنا وداعياً وليس إليَّ من الهدى شيءٌ، وَخُلِقَ إبليسُ مُزَيِّناً وَمُبْغِياً وليس إليه من الضلالة شيءٌ). ١٠٩

پيتى (ش)

(الشقيُّ مَن شَقِيَ في بطنِ أمِّهِ والسَّعيدُ مَنْ سَعِدَ في بطنِها). ٥١

پيتى (ك)

(كتبَ اللهُ مقاديرَ الخلائقِ قبلَ أنْ يخلقَ السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء). ٣٥
(كُلُّ مَولودٍ يولَدُ على الفِطرة، ثُمَّ أبواهُ يُهَوِّدانِهِ أو يُنَصِّرانِهِ أو يُمَجِّسانِهِ). ٤٧
(كانَ اللهُ ولَم يكنْ شيءٌ غيرَه، وكان عرشُه على الماءِ، وكتبَ في الذكرِ كُلَّ شيء، وخَلَقَ السَّموات والأرضَ). ٧١
(كَمْ مِنْ أشعَثَ أغبَرَ ذي طَمرينِ - صاحبِ ثوبين - لا يُؤبَهُ لهُ، لو أقسمَ على اللهِ لأبَرَّهُ، منهُمْ البرَّاءُ بنُ مالِكٍ)! ١٢٨

پيتى (م)

(ما شاءَ اللهُ كان وما لم يشأ لم يكن). .... ٧٤، ١٤٢
(ما منكم من أحدٍ، ما من نفسٍ منفوسةٍ، إلاّ وقد كتبَ اللهُ مكانَها من الجنةِ والنار، إلاّ وقد كُتِبَتْ شقِيَّةً أو سعيدةً). .... ٣٨، ٦١
(مَنْ عَرَفَ نَفسَهُ فقد عرفَ رَبَّهُ). .... ٤٩، ١١١

پیتی (لا)

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير). ٣٨

پیتی (ی)

يا بنيّ! إنك لن تجِدَ طعمَ حقيقة الإيمان حتى تعلمَ أنّ ما أصابَكَ لم يكنْ لِيُخطِئَكَ وما أخطأَكَ لم يكنْ لِيُصيبَكَ. سمعْتُ رسول الله ﷺ يقولُ: (إنّ أوّل ما خلَقَ اللهُ القَلَمَ، فقال اكتبْ. قالَ: رَبِّ وماذا أكتُبُ؟ قالَ: اكتبْ مقاديرَ كلِّ شيءٍ حتى تقومَ السّاعة). يا بنيّ! إني سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: (مَنْ ماتَ على غيرِ هذا فَلَيسَ مِنّي). ٣٦

(يا غلام! إني أعلّمُكَ كلمات: احفظِ اللهَ يحفظْكَ، احفظِ اللهَ تجدْهُ تجاهَكَ، إذا سألتَ فاسألِ اللهَ وإذا استعنتَ فاستعِنْ بالله. واعلم أنّ الأمةَ لو اجتمعَتْ على أنْ ينفعوكَ بشيءٍ لم ينفعوك إلاّ بشيءٍ قد كتبَهُ اللهُ لكَ، ولو اجتمعوا على أنْ يضرُّوك بشيءٍ لم يضرُّوك إلاّ بشيءٍ قد كتَبَهُ اللهُ عليكَ، رُفِعَتِ الأقلامُ وجفَّتِ الصُّحُفُ). ٣٦

* * *

تێبینییەك:

ئەم بەرهەمەی کە ئێستا لە بەردەستی خوێنەری بەڕێزدایە چەند دەستێکی ڕەنگین بەشداریی ئیجابی و لەبەرچاویان لە قۆناغەکانی ئامادەکردنیدا کردووە. جا هەرچەند من گومانم لەوەدا نییە کە حەز بە ناوهێنانیان ناکەن و قبوولبوونی لای خوای گەورەیان سەرروزیادە، بەڵام وەك ئەمەکدارییەك وا ناوی هەندێکیان دەنووسین و، هیواداریشین لای خوای گەورە پاداشتێکیان بدرێتەوە کە شایانی کەرەمی خواوەند بێت:

کاك شازاد: نووسینەوەی ڕەشنووس و پاکنووسی ئەم کتێبە.

کاك هۆشیار: تایپی کۆمپیوتەر.

کاك شێخ خالید: لەگەڵ ئەو دوو ناوبراوەدا هاوبەشیی ورد و لەسەرخۆی لە بژارکردن و هەڵەگیریی چاپ و پێداچوونەوەیدا کردووە.

کاك ئەحمەد: پوختە ژیانەکەی دانەری لە زمانی تورکییەوە کرد بە کوردی.

خێرەومەندێکیش - کە داوای کرد ناوی نەهێنم - ئەرکی چاپی گرتەئەستۆ.

* * *

القدر

في ضوء الكتاب والسنة

ألفه باللغة التركية العالم الفاضل الشيخ:

محمد فتح الله گولَن

نقله من التركية إلى العربية الأستاذ:

إحسان قاسم الصالحي

ترجمه من العربية إلى اللغة الكردية:

فاروق رسول يحيـــى

* * *

ژمارەی سپاردن (١٢٥) ساڵی (٢٠٠١)

چاپخانەی (نـــــازە / هـەولێر)

ئەم کتێبە

لـەو کاتـەوە کە مرۆڤ لەسەر ئەم هەسارەیەدا خۆی بینیوەتەوە و بیری لـە دیاردەکـانی دەوروبـەری کـردووەتەوە، دەیـان پرسیاری لەبارەی "قـەدەر" و "ویسـت"ی خـوای گـەورە و "ویسـت"ی مـرۆڤەوە لە لا گەڵاڵە بوون. ئایینی ئیسلامیش لە ناوەندی ئایەتەکانی قورئانی پیرۆز و سـوننەتی خاوێـنی پێغەمـبەرەوە ﷺ وەڵامـی ئـەو پرسـیارانەی مـرۆڤی داوەتەوە و لـە سەرسامی‌یەکانی ڕزگاری کردووە.

ئەم کتێبەش هەوڵێکی پێشکەوتووە لە خستنەڕووی ئەو لایەنەی قورئان و سـوونەتدا بـۆ مـرۆڤی بەویژدانی هاوچەرخ ، بە تایبەت لە وەڵامی ئەو پرسیارانەی کە زیاتر لەم سەردەمەدا وروژێنراون و لە بێ‌ئاگایی و نەشـارەزایی مـرۆڤەوە لە سروشتی پەیوەندیی نێوان بەندە و خواوەندی پەروەردگارەوە سەرچاوەیان گرتووە.